

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 13:37:35)

Poštovane kolegice i kolege,

Otvaram Sedmu posebnu sjednicu Prvog redovnog proljećnog zasijedanja u 2022. godini Skupštine Crne Gore 27. saziva.

Kao što znate, dnevni red sjednice je **Premijerski sat i poslanička pitanja** u vezi sa određenom temom.

Prvi dio sjednice posvećen je Premijerskom satu, u okviru kojeg pitanja predsjedniku Vlade postavljaju predsjednici klubova poslanika, odnosno ovlašćeni predstavnici klubova poslanika.

Vrijeme za postavljanje pitanja predsjedniku Vlade iznosi najviše pet minuta, a predsjednik Vlade odgovara u trajanju najviše pet minuta.

Poslije datog usmenog odgovora, predsjednik, odnosno ovlašćeni predstavnik kluba poslanika koji je postavio pitanje ima pravo da komentariše odgovor u trajanju najviše tri minuta, a predsjednik Vlade da odgovori na komentar u trajanju najviše tri minuta.

Predsjednik, odnosno ovlašćeni predstavnik kluba poslanika koji je postavio pitanje, nakon što predsjednik Vlade da odgovor na komentar, ima pravo da iznese stav na odgovor predsjedniku Vlade u trajanju najviše do dva minuta.

Podsjećam da su pitanja predsjedniku Vlade postavili poslanici: Jevto Eraković, ovlašćeni predstavnik Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Crne Gore; Milan Knežević, ovlašćeni predstavnik Kluba poslanika Demokratskog fronta, Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija i Radnička partija; Bogdan Božović, ovlašćeni predstavnik Kluba poslanika Socijalističke narodne partije Crne Gore; Miloš Konatar, predsjednik Kluba poslanika Crno na bijelo; Branko Radulović, predsjednik Kluba poslanika Demokratskog fronta, Pokret za promjene; Suljo Mustafić, ovlašćeni predstavnik Kluba poslanika Bošnjačke stranke; Damir Šehović, ovlašćeni predstavnik Kluba poslanika Socijaldemokrata Crne Gore; Draginja Vuksanović-Stanković, predsjednica Kluba poslanika Socijaldemokratske partije, Liberalne partije i Genci Nimanbegu, predsjednik Kluba albanskih poslanika.

Prije nego što pređemo na postavljanje pitanja od strane ovlašćenih predstavnika klubova, još jednom koristim priliku da pozdravim uvaženog premijera zajedno sa saradnicima, ministrima, potpredsjednicima Vlade koji su danas ovdje sa nama.

Prvo riječ ima poslanik Jevto Eraković da postavi pitanje ispred Kluba Demokratske partije socijalista. Kolega, izvolite.

JEVTO ERAKOVIĆ (20.07.22 13:39:57)

Zahvaljujem.

Uvažena predsjednice, poštovani predsjedniče Vlade, poštovani ministri,

Postavio sam pitanje:

Da li je komisija koja je utvrđivala da li je bilo propusta u radu policije u Nikšiću zaključila da ih je bilo? Šta su zaključci te komisije i prema informacijama sa kojim raspoložete da li Vi lično smatrate da je bilo propusta i da li danas znate ko je naredio da se propuste provokatori, kako ih naziva Vaš ministar unutrašnjih poslova?

Ono što svi znamo i što je javnosti apsolutno jasno jeste da su događaji koji su bili u Nikšiću u direktnoj vezi sa događajima koji su bili na Cetinju 04. i 05. septembra prošle godine. U organizaciji šikaniranja građana Crne Gore, vjerovatno su učestvovali isti oni koji su to radili i na Cetinju - i u Nikšiću je ponovljen scenario direktno kontrolisan i povezan sa centrima koji su kreirali, između ostalog, i ukrajinsku krizu.

Prošlo je sedam dana. Vidim iz Vašeg odgovora da rad komisije nije donio nikakve odgovore. Zbog toga se svakako nameće sumnja zbog čega je ostavljen ovaj prostor i zbog čega ni dan danas nijesmo dobili odgovore na pitanja. A vidjeli smo na osnovu dostupnih snimaka da je bilo propusta u radu policije i da je policija organizovano propustila i sprovela grupe da izazovu incident u Nikšiću.

Međutim, gospodine Abazoviću, uzroci ovog problema leže u ambijentu koji postoji u Crnoj Gori nakon 30. avgusta prošle godine. Treba li da Vas podsjećam šta se dešavalo samo u proslavi izborne noći tada u Crnoj Gori? Treba li da Vas podsjećam šta se dešavalo u Pljevljima i kakvi su grafiti ispisivani vezani za Srebrenicu? Treba li da Vas podsjetim o devastaciji i urušavanju spomenika Ljubu Čupiću u Nikšiću? Treba li da Vas podsjetim šta se dešavalo tokom lokalnih izbora u Nikšiću, ili takozvane bitke za Nikšić, kada smo imali nezapamćeno miješanje u izborni proces u Nikšiću i u Crnoj Gori. Taj ambijent, gospodine Abazoviću, je suština problema. Taj ambijent mora da se promijeni i taj ambijent nosi ogromne i štetne posljedice po Crnu Goru.

Jedna od sramnih posljedica takvog ambijenta je i okolnost da na najvažniji crnogorski praznik 13. jul u XXI vijeku, u slobodarskom i antifašističkom Nikšiću, slušamo pjesme kako leleču Turci i kukaju bule, i da se služi nakon toga parastos presuđenom ratnom zločincu Dražu Mihailoviću. 30. avgusta nije promijenjena samo vlast u Crnoj Gori, nego je promijenjen sistem vrijednosti. Zvaničan je postao onaj u kojem se veličaju presuđeni ratni zločinci od pomenutog Mihailovića, pa do Mladića. Onaj u kome ima mjesta samo za nacije, ali ne i za građane, što je potpuno suprotno našem Ustavu, onaj u kojem je mržnja prema svemu što je drugačije poželjna i očekivanja.

Treba li da Vas podsjetim, gospodine Abazoviću, da ste istim onima čiji su predstavnici u Nikšiću pjevali o lelekanju Turaka i kukanju bula i kojima je u tome asistirala crnogorska policija Vi išli na slavu? Da li je to suživot koji Vi propagirate i želite u Crnoj Gori? Da li takvu Crnu Goru želite? Pod plaštom pomirenja, a zapravo zarad Vaših ličnih interesa, dvije godine paktirate sa velikosrpskim nacionalizmom i time proizvodite ovakav ambijet. I kad ste vidjeli da od takvog pomirenja ne može biti ništa, sad želite da nas pomirite vještački stvarajući narativ od dva nacionalizma. Upravo je to namjera - da se rješavanje jednog velikog razarajućeg problema nadomjesti kreiranjem jedne lažne stvarnosti, nedvosmisleno i bolje od bilo čega govori o Vašim namjerama i o Vašim političkim gabaritima.

Pozivam Vas sada još jednom da se zajedno, kao društvo uhvatimo u koštac sa problemom povampirenja jednog šovinizma koji je u ovoj zemlji odnio mnogo života. Prestanite sa mimikrijama, igrama i ukrivanjima. Ulog je veliki, mora se rješavati ovaj problem. Hvala.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 13:44:55)

Zahvaljujem poslaniku Erakoviću.

Riječ ima predsjednik Vlade. Izvolite, premijeru. Vaših pet minuta za odgovor.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 13:45:05)

Poštovana predsjednice Parlamenta, poštovane poslanice i poslanici, poštovani predstavnici medija, poštovani građani Crne Gore,

Poštovani doktore Erakoviću, hvala na pitanju. U onom nekom već sada tradicionalnom uobičajenom konceptu koji zastupam kada je Premijerski sat u pitanju, neću čitati odgovor (koji nije predugačak). Pokušaću da se osvrnem na ono što je bilo Vaše pitanje i na nekoliko potpitanja ili teza koje ste postavili kao predmet dijaloga.

Prvo, što se tiče događanja u Nikšiću, ja kao i svi normalni građani Crne Gore, a pogotovo sa pozicije premijera, osuđujem da na 13. jul, državni praznik, bilo ko, zarad bilo čijeg interesa dovodi sebe u situaciju da provocira nekog drugog ili da izaziva incidente prema bilo kojoj strani. Dakle, jedna svečanost koja je čini mi se ove godine imala i dodatne povode uoči otvaranja nekih velikih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, nije nikako trebala da se manifestuje kroz ono što se, nažalost, desilo u Nikšiću. Međutim, to što se desilo u Nikšiću posljedica je nekoliko stvari koje ste Vi naveli. Sa dijelom bih se složio, a neke možda dodatno apostrofirao. Ako pitate mene lično, meni nije bilo neočekivano da u Nikšiću ima nekih elemenata turbulencije toga dana. Zašto odmah ću Vam reći. Prvo, zakazao se koncert Sergeja Četkovića i umjesto da smo svi srećni jer će mega zvijezda za crnogorske prilike, jedan odlični umjetnik, regionalno poznat održati koncert - zbog pritisaka ili nečega drugog otkazao je koncert. Onda je bilo pitanje da li će SUBNOR da ima svoju manifestaciju, svoje obilježavanje, što je potpuno u redu - bila je intervencija od strane predsjednika države, da im se to omogući. Pričao sam sa gradonačelnikom Nikšića, ništa nije bilo sporno da se to održi tamo. Oni su svoju manifestaciju preselili u Bijelo Polje đe nije bilo nikakvih problema. Dakle, sve se činjelo i prije tog 13. jula da će tog 13. jula ipak da bude nešto što nije povod za slavlje, nego što je povod za određene provokacije. To je prvo. Meni je jako žao ubog toga i taj ambijent, tu sam potpuno saglasan sa Vama, kreira politika. Politika kreira takav ambijent, kao što je politika ambijent 04. i 05, kao što je politika kreirala i raniji abijente i u Pljevljima i na drugim mjestima, kao što politika već 30 godina kreira ambijent koji nije savršen. Lično ni ova Vlada ni ja lično nisam iz te priče, ja sam iz građanske priče. Meni to jako smeta, pogađa me da to što se desilo u Nikšiću baci sjenku na ono što je zaista veliki istorijski datum za našu državu, ali generalno atmosferu koja je bila u drugim gradovima Crne Gore, a koja zaista dolikuje jednoj ozbiljnoj evropskoj državi.

Kad je riječ o konkretnim događajima, pošto ste Vi postavili konkretno pitanje, tačno, Vi ste naveli da komisija radi na tome, mi nećemo zaštitnički postupati prema bilo kome i to je moj dogovor sa ministrom unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova imao je odmah rekaciju na to i imao je više razgovora sa direktorom policije. Međutim, mi moramo da poštujemo institucije sistema. Institucije sistema moramo ispoštovati u dijelu da ne samo tako misle da sprovedu radnje, i druge institucije sistema provode radnje, i

ukoliko se utvrdi personalna odgovornost bilo čija, neće biti trunke zadržke da se ti ljudi procesuiraju. Mogu da najavim da će biti promjena unutar Uprave policije, to sam najavio i ranije i bez dešavanja u Nikšiću. Ta je policija u dugogodišnjoj vladavini vaše partije došla u tu situaciju u koju je došla, da danas svjedočimo da su poznati visoki službenici zapravo članovi kriminalnih grupa ili im se to stavlja na teret, da ljudi koji umjesto da rade na odbrani Ustava i zakona značku koriste da štite kriminalne strukture. To je današnja Crna Gora i to je ono sa čime smo se mi susreli. Kad je riječ o ovome, da ne bih mijenjao temu, to mi nije cilj, želim da se suočim sa stvarima koje ste mi rekli, koje ste mi uputili - ja mislim da nije problem 30. avgust, kao što isto mislim da nije problem 13. jul. Ni jedan datum nije problem. Problem je politika koju generišemo. Ako mislite da politika, koja se preko medija bliskih određenim političkim strukturama, svakodnevnom produkcijom govora mržnje može manifestovati drugačije u odnosu na ono kako se manifestovala to poslepodneva ili predvečerja u Nikšiću, onda mislim da smo svi u velikoj zabludi. Ako imamo konstantni govor mržnje, etiketiranje, ovo što Vi kažete povampireni nacionalizam, ako mislite da je to način da podižemo svijest građana, građansku svijest i osjećaj zajedništva - mislim da smo u velikoj zabludi.

Želim samo da polemishem sa još nekoliko teza ako dozvoljavate. Nadam se da neću odužiti. Pljevlja - isto mislim da se radilo o političkoj provokaciji i Pljevlja su nakon tog 30. avgusta po prvi put u svojoj istoriji dobili Bošnjaka na čelu policije. To je to i tada je bilo protivljenje, ali i istrajnosti da se ljudi ne etiketiraju na bilo koji način, nego potpuno suprotno. Kad je riječ o izbornom procesu, tačno. Pratili su ga brojne nepravilnosti i malverzacije, potpuno ste u pravu. Ali, to nije bila karakteristika samo u Nikšiću. Izborni procesi u Crnoj Gori, bili lokalni ili državni, nose velike kontraverze. Sad možemo navoditi neke primjere, ne želim da ulazim u raspravu, ali ako bude prostora, govoriću i o tome.

Kad je riječ o paktu sa velikosrpskim nacionalizmom, ili velikocrnogorskim nacionalizmom, ili velikoalbanskim nacionalizmom, ili bilo čime - sa moje strane ga nema. To su insinucije, sa moje ga strane nema. Završavam. /Prekid/ koje trebaju da posluže za dnevni obračun bilo sa premijerom, bilo sa Vladom. Kada nemate neki drugi argument, onda koketirate sa nacionalistima, sa ovim, onim, želite nešto. To nije istina, kažem zbog građana, naravno da će neko to politički prihvatiti, neko neće. To je meni sasvim u redu. Ja sam da zajednički gradimo, koliko možemo, građansko društvo, da unosimo evropski duh u našu Crnu Goru, u zajedničku Crnu Goru, u Crnu Goru gdje su građani svih vjera i nacija dobrodošli i oni koji možda nijesu vjernici ili imaju neka druga razumijevanja. To je nešto što treba da jača duh zajedništva. Duh zajedništva ne možemo da jačamo ako imamo situaciju da želimo silu na sramotu da stvaramo konflikt, a iz tog konflikta da izvučemo neku drugu političku raspodjelu. To je cilj svih ovih provokacija koje su bile - da se izvuče neka druga politička raspodjela u Crnoj Gori. Izvinjavam se što sam odužio, nadam se da ćemo imati prilike i u nastavku.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 13:53:20)

Zahvaljujem.

Pravo na komentar ima poslanik Eraković.

Izvolite.

JEVTO ERAKOVIĆ (20.07.22 13:53:25)

Gospodine Abazoviću, naslušali smo se ovih Vaših tvrdnji i ovih teza unazad dvije godine. Jedno je priča, a drugo je šta konkretno radite. Uopšte nijesam pristalica teze da je u politici sve dozvoljeno. Dakle, želim da u politici govorimo iskreno i da stojimo iza onoga što kažemo. Više puta u proteklih dvije godine ste izrekli neke tvrdnje koje su se pokazale da nijesu tačne, a takođe se pokazalo u prethodnom periodu da u razgovorima sa različitim političkim grupacijama saopštavate različite teze. Zbog ovoga što ste naveli vezano za organizaciju 13. jula, želim odmah ovdje pred crnogorskom javnosti da Vas demantujem. Tačno je da ste se Vi uključili u organizaciju centralnog događaja u Nikšiću, i ništa više od toga nijeste uradili. To je jedino tačno. Dakle, nije SUBNOR odlučio da promijeni mjesto centralnog događaja iz Nikšića u Bijelo Polje, nego nijesu dobili odgovor ni od Vas, niti od onih od kojih je trebalo da dobiju odgovor. i to jedina istina koju svi treba da znaju.

Prema tome, nemojte da se sakrivete iza poluistina, da ne budem direktniji u svom obraćanju, da zadržimo, slažem se, korektan odnos. Naslonio bih se na još jednu konstataciju koji Vu tvrdite i koju smo danas ovdje čuli - da iza ovih nacionalizama, koje opet Vi relativizujete i potpuno prenebregavate činjenicu o kom nacionalizmu Vam ja ovdje govorim, o nacionalizmu koji je povezan danas sa globalnim evropskim problemom i o nacionalizmu zbog kojeg danas, između ostalog, imamo i rat u Evropi - to je nacionalizam o kojem Vi trebate da brinete ukoliko ste zaista posvećeni /prekid/ agendi. Veze nacionalizma sa policijom ili

veze nacionalizma sa korupcijom - ta priča je Vaša teorija koja je već isto tako dobro poznata. Recite mi koja korupcija se krije iza ovog nacionalizma koji je bio prisutan u Nikšiću; iza ovog nacionalizma koji su propagirali priče o leleku Turaka i kukanju bula. Koja korupcija stoji iza tog nacionalizma?

Zahvaljujući kojoj korupciji taj nacionalizam, ponoviću, već dvije godine maršira Crnom Gorom? Da li je to možda u pitanju vaša neka korupcija ili nešto drugo? Ili kada ste vi na vlasti, ta teza više ne postoji? Znači, ta teza o korupciji postoji samo kada je neko drugi na vlasti. Prema tome, moramo biti potpuno jasni i otvoreni prema tim Vašim tezama. Ono što je suština i što, siguran sam, Vi jako dobro znate, iza ovog nacionalizma koji je prisutan danas u Crnoj Gori ne leži nikakva korupcija. To je jedan problem koji je prisutan na Balkanu već dugi niz godina i problem koji je odnio do stotine hiljada žrtava na ovim prostorima. Sa njim morate da se suočite i morate da imate jasne odgovore u vašoj politici na koji način ako zaista želite evropsku agendu kao što svima nam saopštavate. Hvala.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 13:57:31)

Zahvaljujem.

Premijer ima pravo na odgovor u trajanju od tri minuta. Molim Vas, premijeru, da koncizno saopštite svoje stavove. Hvala Vam.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 13:57:43)

Hvala, predsjednice.

Uvaženi doktore,

Opet ste iznijeli nekoliko teza. Niste iznijeli argumente, ali cijenim ih u političkoj ravni. Da je u politici sve dozvoljeno, ne, ne mislim da je sve dozvoljeno, niti se time služim. Možda Vi imate percepciju, možda je to stvar i nekog stečenog iskustva u djelovanju političkom da sa različitim političkim strukturama imate različite pristupe. Moj pristup je vrlo fer i vrlo otvoren. Sve što ljudima kažem interno - mogu reći i javno. Zbog toga zaista nemam nikakav problem. Mislim da uvijek najveći potencijal koji svaki političar može da ima jeste da ima istinu na svojim leđima, na svojim ramenima.

Kada je riječ o političkim tezama, nisam se ja uključivao u organizaciju, niti je bilo moje da se uključim u organizaciju proslave Dana državnosti u Nikšiću. Ja sam samo bio obaviješten da postoji jedan problem vezano za dozvolu i dobrom duhu sam pokušao da taj problem riješim kao i mnoge koji postoje u ovoj državi, u dobrom duhu, na način, /upadica/ Znaete kako? Ja mislim da je riješen zato što je tad bilo jasno da može da se radi organizacija, da za sve ima prostora da se radi organizacija od jutra do mraka, ali da će centralna proslava biti u početku, to je dosta ranije u odnosu na 13. jul, krunisana koncertom crnogorske zvijezde, pjevača Sergeja Četkovića na glavnom trgu. Da će to da bude centralna stvar, a da će sve od jutra naravno moći u bilo čijoj organizaciji da se radi (da li je SUBNOR ili neko drugi). To je bilo nešto što je, po meni, bilo dogovoreno. Da li se to tako manifestovalo - nije do mene.

Kad kažem da je nacionalizam povezan sa korupcijom, ja stojim iza toga. Vi ćete se sada ljutiti, ljudi i u jednom i u drugom taboru, isto je bilo i na Cetinje, su bili .... lica. I u jednom i drugom taboru, za koje ja tvrdim da su dio narko kartela. Nemojte misliti da su građani koji dođu sa svojom djecom na proslavu spremni da prave bilo kakve incidente. Postoje pojedinci koji vjerovatno imaju zadatak, kojima to nije strano, koji su boravili u ZIKS-u, koji se bave raznim vanpravnim radnjama i koji su spremni iz svojih nekih pobuda da izazovu incidente. Neki od njih su identifikovani, neki od njih su i ranije poznati našim organima, ali mi ne možemo, zemlja nema toliki kapacitet da se na brutalan način obračuna sa svima, niti mislim da bi to bilo prihvatljivo. Ono što se dešava u ove dvije godine jeste umnogome različito u odnosu na prethodne i ovdje je bilo, a vjerovatno će tokom današnjeg dana biti pominjani i konkretni slučajevi, za koje su mnogi građani Crne Gore, nezavisno od partija koje preferišu, mislili da nikad ruka pravde neće doći do njih. Ipak je došla i do još nekih će doći sa ovom Vladom ili nekom drugom. To je nevažno za proces. Najvažnije je da se proces otvorio. Tako da kad kažem da je nacionalizam povezan, ja tvrdim da je tako. I to ne samo na prostorima Crne Gore, ne živimo mi van svijeta, nego regionalno, da ljudi koji žele da sačuvaju ovaj ukupan region u statusu kvo, da onemoguće da iskorače institucije, da budu profesionalnije, nezavisnije, snažnije, da odgovaraju potrebama pravde, zato što im odgovara sistem koji je prilično anarhičan i u kome pojedinci donose odluke ili /prekid/ neku finansijsku korist, jednostavno žele da održe situaciju u postojećem stanju. Zbog toga ja zastupam tu tezu.

Da li ima i ljudi, da ne bude da je sve dio korupcije, koji zaista imaju ta emotivna ubjeđenja da je izraženi nacionalizam nešto dobro i da oni to doživljavaju patriotski ili kao neku veliku dužnost koju imaju? Ima i takvih pojedinaca, ali ja mislim da ti pojedinci nisu dio ovoga stvaranja ambijenta koji izaziva konflikte.

To može da bude dio ovog folklora koji se manifestuje i kroz neku retoriku i kroz neke kolumne i kroz neke javne iskaze, ali ne u dijelu ovoga fizičkog obračuna.

Da završim, ne znam da li ću se više javljati, ja sam rekao javno, stojim iza toga - policiju Crne Gore niko neće napadati, policiju Crne Gore niko neće napadati i napad na policajca kao svugdje u svijetu će se tretirati kao napad na državu. U tom kontekstu nas ne interesuje ni ime, ni prezime, ni zastava, ni politička preferencija, niti bilo ko. Niko ih neće zasipati kamenjem, niko ih neće zasipati flašama, niko ih neće zasipati pesnicama i to mora svakom građaninu da bude jasno. U tom kontekstu lično apelujem, apelovao sam i to veče na državno tužilaštvo da tome stane na kraj. Ukoliko budemo dozvolili da se naša policija ponižava iz političkih razloga, mislim da ćemo dovesti zemlju u veliku nesigurnost. Tako da nemojte to da gledate na način da li se reagovalo ovako ili onako, nije bio cilj da se ljudi puste da imaju fizički konflikt. Vi sada ako mene pitate da li je bilo mogućnosti da se to spriječi, meni kao građaninu i kao premijeru zvuči logično da je bilo mogućnosti da se spriječi. Međutim, nije bilo fizičkog kontakta dvije grupe, što je možda neđe bio i konačan cilj nekome, nije bilo fizičkog kontakta. Ali, ne možemo ni da dozvolimo da neko napada policiju. U tom kontekstu oni imaju podršku, isto kao što najavljujem da i Ministarstvo unutrašnjih poslova i ministar imaju pune ruke posla da se oslobode službenika koji zaista ne odgovaraju svrsi i ne zaslužuju da nose značku policajca Crne Gore. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 14:04:45)

Zahvaljujem premijeru.

Svakako, premijeru, imaćete prilike danas još da se javljate, ne u odgovoru poslaniku Erakoviću, s obzirom na to da se procedura završava sa stavom poslanika Erakovića, ali ću zaista zamoliti premijera da uvažava sve nas poslanike ovdje i da se što više držimo vremena koje je predviđeno procedurom.

Poslaniče Erakoviću, pravo na stav. Izvolite.

JEVTO ERAKOVIĆ (20.07.22 14:05:10)

Zahvaljujem.

Predsjedniče Vlade, jedino što mogu sa Vama da se složim jeste sa ovom konstatacijom koju ste na kraju iznijeli i vjerujte, naravno da ćemo da stojimo i da čuvamo integritet svakog policajca. Imao sam zadovoljstvo tokom svoje karijere ogroman broj policajaca i da pregledam i da saradujem sa njima kroz različite aranžmane. Zaista jedno veliko uvažavanje i ponos što imamo takve pripadnike policije, ali ovdje nije riječ o njima. Ovdje je riječ o onima koji su naredili tim pripadnicima policije da se sklone i da sprovedu pripadnike vjerske paramilitarne organizacije, da ih sprovedu i da izazovu incident. To je problem koji se desio u Nikšiću i to je problem koji vi ne rješavate. Dakle, to moramo apsolutno da rješavamo i Vi morate time da se bavite. Vidite da danas o tome govori i Evropska unija, vidite da su danas pripadnicima tih organizacija uvedene i sankcije. Dakle, onim organizacijama s kojima ste vi slavili i sa kojima ste se vi družili. To jedno sa drugim ne ide, odlučite se ste zaista za put Evropske unije, ili ste za put gdje se podržavaju ovakve organizacije. Morate imati potpuno jasan stav prema ljudima koji su danas na crnim listama Evropske unije. Mi govorimo o tom nacionalizmu i mi govorimo o toj pošasti koja je naročito unazad dvije godine prisutna u Crnoj Gori. Ništa nijeste uradili po tom pitanju, nego ste afirmisali kroz svoje postupke počevši od ovih slavlja i drugih koketiranja. To ne može. Morate potpuno jasno da se odredite i da kažete koji je pravac, da li ono što Vi pričate ili ono što radite. Mi to očekujemo od Vas. Mi smo dali podršku Vašoj Vladi isključivo zbog toga što smo donijeli zajednički jedan stav da je to Vlada koja će da rješava put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Ovo nije put, ovo je provalija. Ako ćete tako, jasno smo vam stavili do znanja da nema naše podrške.

Prema tome, morate potpuno jasno da se odredite i da kažete ne deklarativno, predsjedniče Vlade, nego konkretno. Ovo su ljudi koji se nalaze na crnim listama u Evropskoj uniji. Vi morate ako ste evropski premijer, kao što se predstavljate, da imate potpuno isti stav prema njima na ovaj način.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 14:08:25)

Zahvaljujem poslaniku Erakoviću.

Nastavljamo sa narednim poslaničkim pitanjem koji je premijeru postavio poslanik Milan Knežević. Kolega Kneževiću, izvolite.

MILAN KNEŽEVIĆ (20.07.22 14:08:42)

Slobodna Crna Goro i vi u ZIKS-u,  
Premijeru Dritanu Abazoviću postavio sam poslaničko pitanje:  
I, što ćemo sad?

Mada, naslućujući kakav će biti njegov odgovor, slobodno sam mogao i da ga pitam koliko je potrebno skupiti brzinu oko niske orbite Zemlje da bi se po Hohmanovoj trajektoriji stiglo do Marsa. Odgovor bi bio isti kao i dosad, tj. sve može, a ne mora ništa. I zbilja, i ova i prethodna Vlada Zdravka Krivokapića i prethodne vlade Mila Đukanovića, Duška Markovića i Igora Lukšića su uvele pravilo da sve može, a ne mora ništa. I što je više moglo, još je više bilo ništa i kako idemo ka tome da se može, ustvari se suočavamo sa jednim velikim ništavilom u čitavoj Crnoj Gori u insitucijama, u Skupštini, u Vladi. Bukvalno ako se bude negdje odigrao onaj dan apokalipse ili bitka kod Armagedona, nemam dilemu da će to biti u Crnoj Gori. Jer, samo u Crnoj Gori može da 30 godina jedan te isti čovjek bude i premijer i predsjednik države. A kada se rušio Berlinski zid, bio je skupio bataljon radnika "Radoja Dakića" da spasava Berlinski zid od rušenja tvrdeći da će Crna Gora biti ostrvo komunizma u kapitalističkom okeanu. Da mu može sad biti, počupao bi i bradu Lenjinu i brk Staljinu. Samo u Crnoj Gori sve može, a ne mora ništa, da kad Milo Đukanović nije premijer onda je predsjednik, a za premijera, recimo, postavi Duška Markovića ili Igora Lukšića i napravi jedno takvo političko iskustvo da sad nema nijednog ni drugog i danas, slobodna Crna Goro i vi u ZIKS-u, bivšeg premijera Duška Markovića i njegove političke frakcije koju on predvodi unutar Demokratske partije socijalista nema na Premijerskom satu.

Sve može, a ništa ne mora biti, gospodine Abazoviću. I kad predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica tri puta protivustavno i protivzakonito bude izabrana na tu funkciju, pa bude izabrana i za predsjednika Vrhovnog državnog tužilaštva i sad se nalazi u istražnom zatvoru. Ali, kao što kaže javnost - to je ništa.

Takođe, može biti da višestruki predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić sad opet bude u istražnom zatvoru, ali što kaže politička javnost ili aktuelna parlamentarna većina - to je ništa. Takođe, može u Crnoj Gori biti da za glavnog specijalnog tužioca bude izabran čovjek koji je tvrdio ovdje u Skupštini da je prisustvovao suđenju Isusu Hristu i da će u slučaju smrti papa Franciska on biti sljedeći kandidat za papu. Ali nikako nije uspio da vidi kako Migo Stijepović uzima 100.000 eura reketirajući Duška Kneževića 2016. godine i optužujući nas za državni terorizam kako bi se namakla parlamentarna većina. I nikako nije umio da razgonetne, iako je imao fantastičan prevod, one Sky aplikacije iz januara i februara mjeseca prošle godine. Nikako nije mogao da vidi sve one pohare i privatizacije pljačkaške da u ovom trenutku imamo radnike na ulicama svih crnogorskih gradova, zatvorene fabrike i imamo jedno totalno rasulo kojim koordinira novostvorena kasta u kojoj su očeve naslijedili sinovi, sinove naslijedili unuci i Crna Gora je postala jedna nasljedna latifundija. Taman kad smo pomislili da je osvježilo 30. avgusta, naišla je takva pomora, naišle su takve vrućine, naišli su takvi biblijski znaci da smo se zapitali što smo mi to zgriješili bogu. Imali smo na čelu liste Za budućnost Crne Gore čovjeka koji je 30. avgusta zaspao kao Srbin, a ujutru se probudio nakon mamurluka kao dvestopostotni Crnogorac i na stranu to što je i on tvrdio da je prisustvovao lično pomjeranju planina, brda, rijeka i mora - mi smo se suočili sa novim standardom koji je on inaugurisao, gospodine Abazoviću, zajedno sa vama, jer Vas je pod Ostrogom proglasio za svog četvrtog sina, a nas koji smo ga postavili za nosioca liste je poslao u sirotište.

Vi ste, gospodine Abazoviću, zajedno sa Zdravkom Krivokapićem napravili novo političko pravilo - da oni koji su osvojili najmanje glasova treba da dobiju što više ministarstava u Vladi, a oni koji nisu osvojili ni jedan glas treba da imaju najviše ministarstava u Vladi. Kad vam je to pravilo prošlo, eliminišući sve poznate demokratske procedure, otvorena je Fejsbuk grupa naši u svijetu gdje ste pronalazili eksperte one 42. Vlade i koji su kukavci sa aerodroma direktno ušli u Vladu spašavajući Crnu Goru tridesetogodišnje vladavine Mila Đukanovića. Nije vam to bilo dovoljno, nego ste pravili mit o njima - da su odbili 100-150.000 eura plate, da su Bil Gejts i Ilon Mask zatvorili svoje kompanije kad su čuli da će oni da dođu u Crnu Goru, ne dozvoljavajući im da napuste te uređene evropske države pa su oni iskakali kroz prozore da bi stigli do Crne Gore da usreće ovu našu malu i lijepu državu Crnu Goru. A sada kada su ostali bez funkcija, svi su tražili da godinu dana primaju plate. Ni to vam nije bilo dovoljno, gospodine Abazoviću, nego ste i Vi i gospodin Spajić počeli da stvarate jedan estradni narativ kako žene režu vene zbog vas, napuštaju muževe, napuštaju decu. I nije ni to sporno, gospodine Abazoviću, sporno je kad su one svaki put prerezale vene, nama je pucala krv, gospodine Abazoviću. Kad su napuštile decu i muževe, gospodine Abazoviću, mi smo plaćali alimentaciju, a ne Vi i Milojko Spajić. I onda ste nam uveli ovdje obveznice za 750 miliona evra, neko se ugradio pet do sedam miliona evra, pa smo ovdje imali privremeno finansiranje. To nije bilo u Crnoj Gori ni 1916. godine kada je bila okupirana od strane Austrougara. Onda je, gospodine Abazoviću, pošto ste se toliko dobro družili u toj 42. Vladi, stvorena vajber grupa. Vi ste više imali sjednica na vajber grupi nego što ste ih imali u Vladi Crne Gore. Da nije bilo Belvedera, i da nije bilo onih zapaljenih guma od dajca i fapa, i da nije bilo Draginje Vuksanović koja je prijetila da će braniti Crnu Goru do

posljednje kapi svoje krvi, i da nije bilo Ranka Krivokapića koji se povlačio kao Njemci ispred Staljingrada pred suzavcima - i dalje bi žene rezale vene za Vama i za Milojkom Spajićem, gospodine Abazoviću. Međutim, tada se desilo jedno biblijsko čudo, gospodine Abazoviću, jer je Vaš politički padrinjo Zdravko Krivokapić, koji Vas je proglasio pod Ostrogom za svog četvrtog sina, odlučio da Vas smijeni. Dozvolite, ovo je rekapitulacija koja zaslužuje mnogo duže vremena, a potrošili smo mnogo više da li se konstatuje usvajanje ili se usvaja konstatovanje - tako da mi dozvolite da završim ovo svoje obraćanje.

Onda ste Vi, gospodine Abazoviću, saznali da će vaš politički padrinjo da Vas smijeni i odlučili ste da promijenite vajrles šifru za ovu vajber grupu - iz blagoš u relaksirano. Onda ste pozvali nas da uđemo u vajber grupu da vam držimo svijeću dok razmjenjujete nježnosti sa Demokratskom partijom socijalista, ali taman kad ste se bili zalafali sa DPS-om, pojavljuju se ove Sky aplikacije, jer je tamo neko probio šifru očigledno koristeći ili parafrazirajući onu pjesmu pokojnog Bore Drljače "Nema skaja bez rodnoga kraja", gospodine Abazoviću. Kad su se probile sve te šifre, došao sam do zaključka koji je naš osnovni problem. Vi ste previše poštteni, mi smo svi ovako poštteni da je to teško podnijeti. Zamislite što bi se desilo od Crne Gore da nismo poštteni ili da niste poštteni. Ovoliko pošttenja ne mogu podnijeti ni Rusija, ni Amerika zajedno. One bi se raspale, gospodine Abazoviću, od ovoliko pošttenja koje se demonstrira po Crnoj Gori. Jer, da nismo poštteni, vjerovatno se ovaj auto-put ne bi gradio sa kašnjenjem od tri godine, dva mjeseca i četiri dana, ne bi koštao milijardu evra i ne bi na njemu toliko bilo požara da se sada razmišlja da uvedemo kanadere umjesto vatrogasnih vozila da kruže nad autoputem i da oni koji stignu do Kolašina odmah dobiju dozvolu za tehnički pregled, da ne moraju dalje da razmišljaju o registraciji. Da nismo ovoliko poštteni, gospodine Abazoviću, na čelu sa Vama, vjerovatno bi nam turistička sezona bila mnogo bolja jer u ovom trenutku veće izglede za bolju turističku sezonu ima Ukrajina i Odesa, nego što ima Crna Gora. A i kako će da ima, gospodine Abazoviću, kad voda košta od četiri do sedam evra, kao da je kupujemo u Sahari. Kako će da ima, gospodine Abazoviću, kad su ležaljke od 25 do 250 evra na crnogorskim plažama? Pa, svakom se više isplati da pođe na magnetnu rezonancu, gospodine Abazoviću, makar da zna od čega je bolestan i šta mu se desilo da ne optužuje sunce i cijene na crnogorskim plažama.

Želim da pošaljem poruku ovim turistima iz Srbije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine što se žale na ove cijene. Što se žalite nama? Vi ćete poslije nedeljud dana da se vratite u Srbiju, Bosnu, Republiku Srpsku, a mi ovdje ostajemo da živimo godinu dana i sljedeće godine. Mi treba da se žalimo vama. Kao što ste mi odgovorili, gospodine Abazoviću, Crna Gora mora biti zdrava - onda sam ja po toj logici trebao danas da Vam donesem lavor i sapun, jer ste čitavu Crnu Goru doveli u situaciju da može da stane u jedan lavor i da se svi podavimo u njoj i da bude dovoljno mjesta.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 14:19:53)

Hvala poslaniku Kneževiću, na vrlo opširnom obrazloženju svog pitanja premijeru.  
Premijeru, izvolite. Pravo na odgovor.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 14:20:07)

Poštovana predsjednice,

Poštovani gospodine Kneževiću, uvijek inspirativna retorika sa Vaše strane i mislim da nije loše da malo imamo i dozu nekog humora. Ona govori da nismo izgubili vedrinu.

Vi ste rekli da funkcioniše princip - sve može, a ništa ne mora, a mogli bi to i drugačije definisati - sve mora, a ništa ne može. To Vam je današnja Crna Gora, ali tu smo da pokušamo neke stvari da promijenimo.

Polemisaću samo kratko sa nekim Vašim tezama, čisto da ne bih ostao nedorečen, a možemo i u drugom dijelu naravno da podijelimo razmišljanja. Crna Gora nije ista nakon 30. avgusta i tačno je, Vi ste napravili ste svoj vid retrospektive svega što se dešavalo od 30. avgusta do današnjeg dana, ali ono što je glavna prouka jeste da više nema nedodirljivih i da promjene zapravo nešto znače. To je najvažnija poruka svega, sada je svako značajan, vi uvijek možete reći da li je neko sa manje glasova uspio više ili sa više manje - to je sve relativno i promjenjivo. Važno je da mi više nemamo sistem u kome postoji samo jedan centar u kome se donose sve odluke. Svjedok tome je i Vesna Medenica, i slučaj Jovanića, i slučaj Lazovića, i slučaj Plantaža, i bronji drugi slučajevi, i slučaj Kovačevića, i slučaj Morskog dobra, i slučaj novog SDT-a, i slučaj starog SDT-a i brojne promjene koje nas tek čekaju - pa i u ministarstvima, pa i Vladi, pa i u Skupštini, naravno i u sudskoj vlasti. To je ono što treba da bude dio ukupnog zadovoljstva i sa čime ipak možemo da budemo ponosni. Naravno, zemlja se suočava sa brojnim problemima i niti je mogao tridesetogodišnji režim da se preko noći transformiše u nešto perfektno. Da li tu treba da dolaze ljudi po

Fejsbuk grupi, tražimo inovatore, tražimo eksperte, da li treba da ih tražimo na neki drugim mjestima - to ne znam. Mislim da svi treba da damo doprinos da se zemlja transformiše u jednom ispravnom pravcu.

Vi ste naveli malo kroz šalu, malo kroz istinu nešto od čega se živi - živi se od turističke sezone. Ona u Crnoj Gori nije perfektna, daleko od perfektne, ali nije ni toliko loša koliko mi pokušavamo da je predstavimo. Samo toga treba da budete svjesni upravo zbog ove činjenice koju ste Vi rekli - da danas na Crnogorskom primorju imate cijene kao na Azurnoj obali, da imate posjetu sjevera koja je bolja nego što je bila ranije i da sada malo trpi jug. Ne bih da prelazim u ekonomske teme, biće razgovora i sa profesorom Radulovićem oko ovoga, da malo trpimo i zbog onoga što je naš mentalitet, a to je da svake godine povećavamo kapacitete za 10 ili 15% ili više u zavisnosti od sopstvenih mogućnosti. To je to. Pogledajte broj prelazaka na graničnim prelazima, pogledajte broj dolazaka kruzera u Crnu Goru, broj prijavljenih gostiju, naplate takse, naplate poreza, naplate doprinosa. Svi parametri vam govore da stvari idu nabolje. Naravno, uvodi se više discipline nego ranije. Ali, ako mislimo da špic sezone treba da bude kao prošle godine, gdje je Crna Gora bila jedina otvorena država u 45 dana, to se sigurno neće desiti. Pozivam sve, Vi ste pomenuli dva tržišta za nas značajna, to su građani Srbije, građani Republike Srpske, Bosne i Hercegovine cijele i cijelog regiona, naravno i Albanije, Kosova i drugih mjesta - svi su više nego dobrodošli. Lično očekujem da će u narednim danima taj broj znatno da raste s obzirom da ako pratimo trendove, ima tog pomjeranja sezone sve više ka avgustu mjesecu. Ako je nekad bilo jul glavni mjesec, govorim prije pet godina, sada mislim da se taj glavni špic sezone jednostavno izmjestio. Naravno, moramo više svi zajednički da radimo.

Kad je riječ o političkim zbivanjima, samo da ne bih ostao dužan, možemo da nastavimo. Pomogle su nam i Sky aplikacije i ja sam vrlo zahvalan i Europolu i svima koji su pomogli. I treba da nam pomognu. Moramo da raščistimo jednom zauvijek sa ljudima koji su koristili državu kao poligon za ostvarivanje nekih svojih ličnih biznis ambicija suprotno zakonu. Ja sam vrlo srećan i zadovoljan zbog toga, ali je dosta posla pred nama. Šta će biti, kako će biti, kakva će biti podrška da li će biti, bilo je riječi sa kolegom Erakovićem itd. Sve je legitimno. Mi u jednom trenutku svakako moramo poći na izbore. Cilj je da na izbore odemo sa zaokruženim institucijama sistema da ne opet došli u priču da je nešto bilo nefunkcionalno, da nije bilo Ustavnog suda ili neke druge institucije da sprovede izbore. I to je to. U ovom ili onom formatu, svi ćemo nastaviti da živimo i djelujemo ovđe. I zbog toga je uvijek bolje da se okuplja poštena Crna Gora, tu sam saglasan sa Vama, koliko god da je to ironično zvučalo, časna Crna Gora, dobra Crna Gora - sa željom da bude još bolja, nego da imamo situaciju da se skuplja nečasna Crna Gora, oko nečasnih ciljeva i oko zaštite ličnih interesa pojedinaca. To je jedina stvar za koju bih želio da se dešava u nekim budućim kretanjima političkog života u Crnoj Gori.

Zahvaljujem još jednom. Moj odgovor na Vaše pitanje: "I, što ćemo sad?", bio je: Crna Gora mora biti zdrava. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 14:26:25)

Hvala uvaženom premijeru.

Poslanik Milan Knežević ima pravo na komentar. Izvolite.

MILAN KNEŽEVIĆ (20.07.22 14:26:31)

Tako je, gospodine Abazoviću. Crna Gora mora biti zdrava, ali što ćemo kad je bolesna? Na koji način ćemo da je ozdravimo, gospodine Abazoviću? To je suština, a meni se čini da Vi teško oboljelog pacijenta, u ovom trenutku Crnu Goru, liječite andolima i čajem od nane. Da je Crna Gora bolesna govori i ona pretposljednja sjednica Vlade, na kojoj se raspravljalo o usvajanju Temelnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Vjerujte, da je tu bio jedan konzilijum neuropsihijatar, imao bi posla. Ja sam, slušajući Ranka Krivokapića, zaključio da on je išao u vrtić sa Hegelom, da je jedno 15 minuta prije početka sjednice bio u Hemeri sa Čerčilom, a onda ste Vi, na zdravlje Vama, kao Milivoje Katnić se spuštili u pakao i govorili da prolazite kroz užarene puteljke, kugle, ali da Vi nastavljate dalje. Napravili ste jedno poređenje, da je Crna Gora jedna barka čiji je propeler zapeo za neke mreže i trave i da ste Vi sad skočili sa barke da oslobodite propelere.

Znate šta je problem, gospodine Abazoviću? Vi niste vidjeli dok ste skakali sa barke da je barka bušna i dok Vi budete oslobađali propeler, potonućete zajedno sa barkom, gospodine Abazoviću. Demokratski front Vam je jasno poslao poruku - prvo potpisivanje Temelnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a onda smo spremni da razgovaramo o Sudskom savjetu. Kakva sad provjera Temelnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, što ste juče Vi i Đukanović dogovorili? Pa nije Temelji ugovor bezbjednosno interesantno lice da ga sad pretresa ANB, nevladine organizacije i da na



graničnim prelazima provjeravamo je li u kakvom prekršajnom postupku. To ne dolazi u obzir. Mi se nikad ne bi tako igrali ni sa Islamskom zajednicom, ni sa Katoličkom zajednicom u Crnoj Gori i nećemo dozvoliti da se niko igra sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Ako Vi niste u stanju da potpišete Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, onda podnesite ostavku. A ako Vas je strah od nečega, recite mi od čega Vas je strah. Ako je to Draginja Vuksanović, ja ću da Vas branim od Draginje Vuksanović. Uzeću Vas za ruku i zajednički ću preko Vaše ruke da potpišem Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Mi ne možemo da dozvolimo da se plašimo Draginje Vuksanović i njenih narativa o odbrani crnogorske nezavisnosti i teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Ona ima pravo na političke stavove, ali Vi ste ovdje premijer.

Takođe, juče se spekulisalo, da ste poslije sastanka sa ambasadorima Kvinte zaprijetili Đukanoviću hapšenjem ukoliko otkáže podršku. Da li je to tačno, gospodine Abazoviću? I da li je tačno da ste spominjali neke varijante Sky aplikacija u slučaju predsjednika države i predsjednika Demokratske partije socijalista? Jer, mi smo malo umorni, svaki čas ambasadori Kvinte i Vaše medijske finte i mi svi u tiritinte, gospodine Abazoviću. Moramo da vidimo nešto konkretno. Je li moguće da se u Crnoj Gori ne može desiti bez ambasadora Kvinte? Još malo ćete ih pitati smijete li da se istuširate. Ovo je veoma važno pitanje, ukoliko želite, gospodine Abazoviću, da sa dvije trećine i više izglasamo Sudski savjet, sudije Ustavnog suda i izaberemo Vrhovnog državnog tužioca.

Pitali ste šta su solucije. Odlično Vi znate šta su solucije: rekonstrukcija Vlade, da izađe SDP i ovi elementi koji su glasali protiv Temelnog ugovora, da ostanu manjine, tehnička vlada koja bi pripremila izbore, a ako nema ni jednog ni drugog - onda da idemo na izbore. Ali, ako su izbori 23. oktobra, idemo na lokalne, parlamentarne i na predsjedničke, a Vi ste, gospođo Đurović, dužni da po Ustavu raspisete prijevremene predsjedničke izbore takođe za 23. oktobar. Nećemo Mila Đukanovića držati za šeme u frižider do aprila mjeseca, nego će i on morati da se izmjeri 23. oktobra. Nećemo svakih 20 dana da idemo na izbore. Ako mislite da treba da idemo na izbore, predsjednički, parlamentarni i lokalni - nema više filtracija i nema više obezbjeđivanja fiktivnih i vještačkih parlamentarnih većina.

Dakle, svi izbori jednoga dana i na Vama je, gospodine Abazoviću, da preuzmete odgovornost i da, poput pravog državnika, koji je citirao Čerčila na onoj posljednjoj sjednici Vlade, pokažete da Crna Gora ima dovoljno mudrosti i ozbiljnosti. Jer, pošto spominjete Sky aplikacije, podsjetiću Vas da je u ovim Sky aplikacijama iz Crne Gore poslato 700.000 poruka. Pa toliko ni šifranti u Drugom svjetskom ratu nijesu razmijenili ni na strani saveznika, ni nacista. Je li normalno da smo imali 700.000 poruka na Sky aplikacijama? I sad se ovdje bavimo činjenicom da smo se 13. jula tako dobro potukli da se postavlja pitanje - da smo se ovako tukli sa Italijanima i Njemcima 1941, pa mi bismo oslobodili Crnu Goru za manje od 10 dana, kao što smo se tukli između sebe.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 14:32:49)

Hvala poslaniku Kneževiću.

Premijer ima pravo na odgovor na komentar.

Izvolite, uvaženi premijeru.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 14:32:56)

Zahvaljujem, predsjednice.

Dakle, kolega Kneževiću, postavili ste nekoliko dodatnih pitanja ili dilema, političkih teza.

Ja ću Vam reći, ja sam jako ponosan na Vladu, ona je inkluzivna i po prvi put građani Crne Gore imaju direktan pristup i mogu da vide šta govori koji ministar i na koji način obrazlaže svoje argumente. Mislím da vlade koje su bile prije ovoga, ja sam učestvovao u jednoj, ali bilo ih je mnogo ranije i da mi je mnogo milo da na vladama pričamo, pa i o Hegelu i o filozofiji, nego o tome kako nekome da namjestimo neki biznis.

Tako da sam ja vrlo ponosan i zadovoljan i nekad ni edukativna rasprava nije s goreg. Kad je riječ o Temelnom ugovoru, ja to pitanje tretiram redovno. Nemam nikakav strah od bilo koga i zbog toga sam napadan sa svih strana. Nikakav, niti će ko voditi politiku u ime Vlade Crne Gore dok 43. Vlada bude bila na snazi. Drugo, svi imaju mogućnosti, potpuno legitimne, legalne i političke, naravno da takvu volju promijene. Ja se trudim da budem fer i da budem efikasan. Vlada će donositi odluke i Vlada je donijela odluku. Kad je riječ o provjerama, svaka odluku koju je Vlada donijela, Vlada na čijem sam čelu, podložna je svakoj vrsti monitoringa. Ovo se ne odnosi na Temeljni ugovor.

Da li to želi da radi civilni sektor, stručna javnost, laička javnost, da li se odnosi na neke finansijske aspekte, na neke troškove, na neke odluke, na neke druge stvari - slobodno. Dakle, navijam za

transparentnost i dobro je da svi imaju mogućnost da imaju pristup svemu i da nekako kažu svoje mišljenje. U tom kontekstu je i ovo vezano za Temeljni ugovor. Kad je riječ o donošenju odluka ovdje sa dvije trećine ili tri petine ili ako bude mogao da bude još širi konsenzus - mislim da je to interes svih. Ako mislite da je samo naš interes da odblokiramo Evropski put - u redu. Onda se tako treba i legitimisati. Ja mislim da je to interes svih, da stvaramo državu koja je funkcionalna, koja ima dobre institucije, koja daje rifešing pogotovo u sudskoj vlasti. Zbog toga je poziv da svi zajedno učestvujemo u tome. Nema ovdje nikakvog ni pritiska, niti ucjena. Ako neko ne misli da to treba da radi, sasvim je u redu. Ja mislim da bi bilo jako pametno da donesemo te odluke. Moja vizija jeste da završimo sve, za razliku od vizije određenih političkih struktura koje neće da završe ništa. Dakle, ja sam da se završi Sudski savjet, Ustavni sud, VDT i Temeljni ugovor, a postoje strukture koje bi da se ne završi ništa. To je razlika između toga da nemamo nikakve odluke i da imamo sve odluke koje su sve u korist građana. Biram ovu prvu verziju, da sve završimo. Mislim da u dobrom duhu sve možemo da završimo. Da li možemo sve do 31. jula, možda nije realno, ali da li možemo eventualno do 01. septembra, mislim da je realno. Govorim o sva četiri pitanja koja možda izazivaju neki veći značaj. To je moja politička logika. Ona nije vezana za naše razgovore s predstavnicima drugih država u Crnoj Gori i jeste u domenu, ako treba objasniti političku situaciju, zašto ostaviti prostor da neko drugi rovari i da stvara atmosferu da neko ko želi destabilizaciju promoviše nekog drugog da zapravo želi destabilizaciju. Mislim da je veoma važno ljudima objasniti ko stvarno želi destabilizaciju. Siguran sam da je to potpuno razumljiva, iako je postojala možda određena konfuzija, sada je potpuno jasno i onda ćemo vidjeti kako će se ko ponašati.

Ne pada mi na pamet da bilo koga ucjenjujem, ni predsjednika Demokratske partije socijalista, nikoga, niti mi pada na pamet da bilo koga branim, govorim ako je povrijedio zakon. Oni neka zauzmu svoj stav, vode svoju politiku autonomno, da li se to nama sviđa ili ne sviđa to je druga priča. Vi znate da na njihovo saopštenje oni uskraćuju podršku Vladi. Mnogi su mislili da ćemo mi da odgovorimo s nekom nervozom. Poslao sam tuit jer nisam bio na radnom mjestu, da pozdravljam njihovu odluku. Na Bojani sam bio. Pozdravljam, vrlo mudro, potpuno u redu. Zbog čega treba stvarati klimu kao da je neki smak svijeta? To nećete doživjeti od mene. Nema razloga. Kada je riječ o tome da li će biti zanimljiva kampanja, kampanja će biti zanimljiva. Rekao sam to već i kada je bilo i u susret toj vladi i sada govorim, kada god bude bila, da li je to 23. oktobar. Mislim da će građanima biti zanimljivo. Ko će iz toga izaći kao pobjednik, kao gubitnik, to je nešto potpuno drugo. Vidjećemo šta će građani na kraju kao output toga doživjeti. Ali nemojte da mislite da zarad toga da treba da opstane Vlada smo spremni da pravimo neke kompromise koji su na štetu države. Rekao sam vam i prošli put, možda ne vama, ali nekom od kolega ovdje, dok budem premijer Crne Gore baviću se isključivo državnim interesom, ne interesom Građanskog pokreta URA nego državnim interesom. Državni interes je da se donose odluke, za neke treba širi konsenzus, za neke trebaju odluke Vlade. Treba da se progutaju neke stvari. Treba se doživjeti i neka kritika. Sve je za ljude. Mi smo se doхватili toga posla da bi nekako izlazili iz te situacije. Ko nije spreman da donosi odluke i da trpi pritisak taj ne treba da se bavi ovim poslom, taj stvarno treba da sjedi na Bojani i da peca.

Kada je riječ o solucijama, time završavam, vi ste naveli tri solucije. Solucija br. 1 rekonstrukcija. Moguća stvar. Ja iz Vlade ne tjeram nikoga. Meni niko ne smeta. Srećan sam što smo mi inkluzivni, ali ne mogu ljudima da namećem da oni rade nešto ili u ambijentu koji njima ne odgovara. To je jedna stvar. Druga, tehnička Vlada. Što god se dogovori 41 ili više poslanika, potpuno legitimno i sasvim u redu. Ima razgovora što bi se reklo iza političkih leđa, neko to misli da je fer i korektno. Ne mislim da je fer i korektno, ali to nije nešto što nije viđeno u ranijem periodu i uopšte ne bih bio začuđen da dobijemo i neke šeme koje možda u ovom trenutku izgledaju dosta nevjerovatne. Treća varijanta su izbori. Ponavljam, izbori svakako moraju biti, ne znam zašto ovdje unosimo neku paniku kada znamo da će izbori biti ili prije nove godine ili odmah posle nove godine. Znači, ovdje se ne govori o periodu da li će biti sada ili za tri godine, nego se govori o jednom periodu od tri ili četiri mjeseca koji može da podrazumijeva tu razliku između lokalnih i parlamentarnih izbora ili možda lokalnih parlamentarnih i, što ste vi rekli, možda i predsjedničkih izbora ujedno. Dakle, sve je to vremenski jako blizu. Da li je pametno da idemo bez institucija u izbore, lično mislim da nije, ali ako to bude bila odluka, legitimna odluka Skupštine Crne Gore s tim nemam nikakav mogući problem.

Ono na šta vas ja pozivam jeste da probamo zajednički da uradimo dobre stvari za Crnu Goru i da ćemo opet i nakon tih izbora dijeliti politički prostor. Zbog toga ne treba uopšte rušiti te

mostove saradnje, nego naprotiv, pokušati da taj opšti društveni politički konsenzus bude što širi. Valjaće nam i za neki kasniji period, nezavisno da li će neko biti u vlasti i opoziciji, to je posle 30. avgusta svakako promjenjiva kategorija. Da li će se u periodu dok bude ova vlada funkcionisala donositi odluke - da. One će se donositi svidjelo se to nekome ili ne. To je to. Podložne su provjerama svih institucija ili zainteresovane javnosti. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 14:42:19)

Zahvaljujem premijeru.

Poslanik Knežević, pravo na stav. Izvolite.

MILAN KNEŽEVIĆ (20.07.22 14:42:25)

Gospodine Abazoviću, vi ste rekli da je vaša Vlada inkluzivna. Vaša Vlada je infuziona. Ona je na infuziji. Okrenite se da vidite koliko vam je ovdje ministara prisutno. Ako je ovo previše, kao što kažete, zašto ste napravili 21 ministarstvo, odnosno 21 ministra. Fali zato što ih je sada ovdje devet ili deset. Što bi rekli mi u Zeti - ostatku napredak. Nije to sporno, ali vi nemate problem s nama, nego s ministrima, gospodine Abazoviću. To se vidjelo. Vi ste sami saopštili da se pojedini naši ministri boje Sky aplikacija. Kako je moguće da ste mogli da imenujete ljude koji imaju veze sa mafijom i sa organizovanim kriminalom. To je tačno i to ste rekli u medijima, gospodine Abazoviću, a onda vam je koordinator svih službi bezbjednosti rekao da ste izdajnik. To vam je ministar odbrane i eto ga tu iza vas. Kako možete da sjedite s tim čovjekom? Vi ste mu rekli da se plaši Sky aplikacija, a on vama da ste izdajnik i da je fašista, a onda pred glasanje su počeli da vam isparavaju kao oni Zećani što su pali kroz dimnjak kod Katnića na saslušanju zajedno s Migom Stijepovićem. Nije vam bilo vaše Marovičke, nije vam bilo Vlahovičke, izašao je Dukaj. Zbog čega? Je li problem da se potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Očigledno da jeste nekima. Mi imamo ovdje ministra koji je saopštio da je iznevjerena izborna volja potpisivanjem temeljnog ugovora, a nije ni prošao cenzus, a trebalo je da osvoji 500 glasova. Iznevjerena je izborna volja njega i njegove porodice jer ga niko drugi nije glasao. On sada odlučuje o tome da li treba da se potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Zato sam rekao da je trebao konzilijum neuropsihijatarata da bude na toj vladi tamo. Da li se vi sprdate s nama? Zato kažem, gospodine Abazoviću, sve može, a ne mora ništa. Pretežno je ništa, djelimično je može.

Danijela Đurović sutra može da raspiše predsjedničke izbore i mi ćemo insistirati na tome za 23. oktobar, da budu zajedno s parlamentarnim i lokalnim. Nećemo vam dozvoliti da svako malo odlažete izbore kao ona Georgina trudnoću u Radovanu III. Već ste jednom prekršili Ustav i zakon. Ako ćemo da idemo na izbore 23. oktobra ni Milo Đukanović ne smije da bude privilegovan. Mi smo pokazali da smo spremni na dogovor, gospodine Abazoviću. Znae kad - kada smo kao najjači politički subjekt u parlamentarnoj većini 42. Vlade pristali da nemamo nijednog ministra, da dovedemo ministre iz Facebook grupe "Naši u svijetu", a da prihvatimo političko očinstvo Zdravka Krivokapića nad vama. Tada smo vas pozivali na kompromis, pozivali smo vas na dogovor i sada to činimo. Nije da vam ne vjerujemo na riječ, ali toliko ste nas puta uvjeravali u nešto a ispalo je ono međutim, da želimo prvo da vidimo vaš potpis na Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a onda smo spremni da razgovaramo i budemo dio 2/3 oko Sudskog savjeta, Ustavnog suda i izbora vrhovnog državnog tužioca.

Na kraju, dozvolićete mi da napravim jednu malu filmsku paralelu, mene čitavo ovo stanje i u Parlamentu i u Vladi i u društvu podsjeća na onu sahranu Pantelije Topalovića, gospodine Abazoviću. S tim što svi ovdje očekujemo i pitamo se koliki je naš "deo", misleći da mi nismo Pantelija koji se nalazi u škrinji posle 150 godina. Čak i Pantelija misli da on nije mrtav, nego da su mrtvi neki drugi u političkom smislu. Posle one sahrane, ako se sjećate, gospodine Abazoviću, Bora Todorović i Seka Sablić tj. Đenka i Kristina obavljaju razgovor na jednom grobu. On joj kaže da je duboko razočaran u nju, ali ako ima hrabrosti i ako je spremna za pravi umjetnički život udvoje on je poziva da mu se pridruži jer joj je sve oprošteno. Bez obzira što ste nas izvarali više

nego Dalila Filipa, gospodine Abazoviću, i od ove države napravili zadrugu, ja vas sad kao Đenka Kristinu pozivam - ako imate hrabrosti za jedan pravi umjetnički život udvoje, dođite, sve vam je oprošteno.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 14:47:46)

Zahvaljujem poslaniku Kneževiću.

Nastavljamo dalje.

Riječ ima poslanik Bogdan Božović koji će postaviti pitanje ispred Kluba Socijalističk narodne partije.

Izvolite, poslaniče Božoviću.

BOGDAN BOŽOVIĆ (20.07.22 14:48:00)

Zahvaljujem, uvažena predsjednice Skupštine.

Poštovani premijeru sa ministrima, uvaženi građani Crne Gore, uvaženi premijeru Abazoviću, Vlada na čijem ste čelu u međunarodnoj javnosti prepoznata je kao pomiriteljska i evropska Vlada.

Kada je riječ o procesu evropskih integracija možete li nam bliže kazati koje su to po vašem mišljenju ključne prepreke na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji i koje su to kočnice koje nas onemogućavaju da zatvorimo veoma važna pitanja koja se tiču poglavlja 23 i 24, kao što su pitanja reformi u pravosuđu, pitanje pravde, pitanje slobode, pitanje bezbjednosti i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije?

Četrdeset treća Vlada Crne Gore formirana je 28.aprila i prioritet u njenom radu jeste ubrzavanje procesa evropskih integracija. Za tri mjeseca rada ove vlade postignuti su određeni rezultati koji mogu probuditi optimizam kod građana da taj proces može biti završen u dogledno vrijeme. Sa druge strane postoje pojedinci i grupe u našem društvu koje svojim djelovanjem nastoje da uspore rad Vlade Crne Gore, koji treba da rezultira našim učlanjenjem u Evropsku uniju. Možete li nam bliže ili preciznije kazati koje su to grupe i pojedinci, odnosno koji su njihovi motivi, što je možda najvažnije, da li je u pitanju nezakonito stečeno enormno bogatstvo ili neki nezakoniti unosni poslovi kojima je ova Vlada odlučna da stane na kraj?

Što se tiče samog procesa evropskih integracija smatram da fokus treba da nam bude na suštinskim promjenama za razliku do prethodnog perioda kada smo se zadovoljavali ispunjavanjem određenih tehničkih uslova za otvaranje poglavlja. Međutim, takav pristup nas je doveo do toga da imamo značajan broj poglavlja otvoren, a sa druge strane veoma mali broj poglavlja i zatvoren. Takođe, očekujem od ove Vlade i u to ne sumnjam, da ćemo imati veću transparentnost kada je riječ o informacijama koje se tiču pregovaračkog procesa kao i to da ćemo aktivnosti realizovati u vremenu koje je predviđeno kako ne bi bilo kašnjenja. Ne sumnjam da će ova Vlada imati ili postići veću efikasnost u samim pregovorima.

Koliko je 43. Vladi Crne Gore stalo do evropskih integracija između ostalog pokazuje to što je formirano Ministarstvo za evropske poslove koje je preuzelo ingerencije Kancelarije za evropske integracije koja se u prethodnom periodu nalazila pri kabinetu Vlade premijera Crne Gore. Naravno, našu posvećenost valja dokazati i u praksi i građani negdje od nas očekuju da ostvarujemo napredak u oblastima koje se tiču pregovaračkih poglavlja, ali tu nije dovoljno samo da usvajamo određene akcione planove i dokumenta, već je neophodna i jasno iskazana politička volja. To je ono što se ovoj vladi apsolutno ne može spočitaiti ukoliko uzmemo za primjer oblast pravde i pravosuđa, da želimo da naša država bude prepoznata kao pravna država u kojoj će zakoni važiti jednako za sve, odnosno u kojoj neće biti privilegovanih. Promjene koje su se dogodile u Tužilaštvu iako sa, po meni, nepotrebnim zakašnjenjem su dovele do konkretnih akcija vezano za slučajeve koji se već duži period pominju na našoj javnoj sceni. To je nešto što treba da nam predstavlja podstrek da još odlučnije nastavimo naprijed. Građani, takođe, to od nas i očekuju da u budućem periodu izbjegnemo nepotrebna odugovlačenja, već da u što kraćem vremenskom periodu konkretno krenemo u akciju. Mi se moramo izboriti u našem društvu za uslove tj.

atmosferu u kojoj se neće gušiti stvaralački potencijal pojedinca, u kojoj će se poštovati individualne slobode i podsticati razvijanje kritičkog mišljenja. Kao što znate, sloboda vodi ka napretku, a i ona ide ruku pod ruku sa još jednom veoma važnom oblašću u okviru našeg pregovaračkog procesa, a to je sa bezbjednošću.

Bez obzira na političke razlike koje postoje između partija koje imaju svoje predstavnike u Parlamentu, vjerujem da nam je svima negdje cilj da naša država bude prepoznata kao demokratska, razvijena i ekonomski napredna država. Takođe i kao država u kojoj postoji društvena pravda i koja ima humani odnos prema pojedincu tj. razumije njegove potrebe, jer samo u tom slučaju možemo očekivati da pojedinac bude odan svojoj državi. SNP se u dužem periodu zalagao i zalagaće se u budućnosti i biti pouzdan partner svima onima koji se budu borili za jednaku i nedvosmislenu pravdu, za svakog pojedinca bez obzira na njegovu nacionalnu opredijeljenost, vjerska ubjeđenja ili politički izbor, jer mi smatramo da je to jedini i pravi put kako bi našem društvu mogli da obezbijedimo svijetlu budućnost. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 14:52:39)

Zahvaljujem poslaniku Božoviću.

Riječ ima uvaženi premijer, pravo na odgovor. Izvolite.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 14:52:47)

Zahvaljujem, predsjednice.

Uvaženi poslaniče Božoviću, hvala na pitanju i na izlaganju koje je bilo sadržajno. Vi ste već dali neke osnovne smjernice, a ja Vam neću čitati moj odgovor, ali bih volio da malo polemišemo, otvorimo diskusiju oko nečega što je značajno za Crnu Goru.

Sami ste naveli da integracioni proces je nešto što je krucijalno za našu budućnost. Dakle, mi teško možemo vidjeti negdje drugo svoje mjesto, osim u velikoj porodici evropskih naroda koji se zove Evropska unija. Dešavanjima u Ukrajini se, nažalost, na nesreću čovječanstva, dešava humanitarna katastrofa, ali otvorila se možda veća pozornost prema onome što je proces proširenja Evropske unije. Taj proces najviše ide u favoru Crnoj Gori koja je najdalje odmakla. Kad je riječ o metodologiji vi ste odlično postavili stvari. Mi ne možemo da zatvaramo poglavlja dok ne riješimo političke kriterijume iz poglavlja 23 i 24. To je jedini razlog zbog čega se i danas ovdje cijeli dan, ali i prethodnih dana, insistira na ove tri odluke koje zahtijevaju nešto širi konsenzus u Skupštini Crne Gore. Ukoliko mi donesemo te tri odluke, ne do 31. jula, nadam se da ćemo makar jednu imati do 31. jula, ali negdje do kraja avgusta ili sredine septembra, možemo da računamo, ako se značajno ne promijeni atmosfera unutar Evropske unije, da će Crna Gora dobiti završna mjerila. To će biti prelazak na zadnju tehničku fazu pregovaranja gdje će brojna poglavlja koja su spremna da se zatvore, ali koja čekaju ta završna mjerila, moći polako da se zatvaraju. U toj situaciji mi bismo u jednom kratkom periodu, koji bi zaista bio kratak gledano koliko dugo traje proces, ne vjerujem da bi zahtijevalo više od dvije, dvije i po godine, mogli sve da ispregovaramo. Ako bismo imali veću političku stabilnost i veću dinamiku, možda i u nekom kraćem vremenskom periodu. Samim tim mi bismo potpuno bili spremni za punopravno članstvo. Naravno, punopravno članstvo će u jednom trenutku zavisiti od političke odluke Evropskog savjeta i znate da to mora da ide konsenzusom, da nijedna zemlja ne smije da bude protiv.

Ono što mi pokušavamo kao vlada da radimo jeste da one države koje su nešto više skeptične nekako nagovaramo da postanu neutralne i mislim da smo u tome uspješni, a oni koji su nekako bili neutralni sada da budu u favoru, da budu glasni u zalaganju za proširenje. Zaista, biće 100 dana Vlade, kakve god da budu političke relacije u Crnoj Gori. Ja ću vjerovatno zajedno sa svim ministrima imati jednu pres konferenciju u kojoj će biti prikazano sve što se uradilo u 100 dana kad su u pitanju evropske integracije. Sada mogu da garantujem, sve i da ova vlada prestane da radi ovoga momenta, da tu dinamiku nikad nijedna vlada nije imala možda ni u regionu, ali to sve treba pobrojati pa kad se pobroji onda će biti jasno koliko je samo u jednom kratkom periodu od 80 dana bilo aktivnosti u tom pravcu. Sjutra je trebalo da se desi jedan važan

sastanak sa premijerom Italije koji je jedan možda od tri najznačajnije političke figure u Evropi sigurno. Oni sutra u parlamentu imaju glasanje o vladi i imaju velike molbe da ostane postojeći premijer, bez obzira na taj ishod taj čovjek će i dalje obnašati sigurno neku visoku funkciju ili u sistemu Evropske unije ili u svojoj državi i mislim da podrška sa tih adresa je od ključnog značaja. Sjetite se da je on prije 40 dana rekao da za zapadni Balkan, posebno za Crnu Goru Evropska unija mora da ima poseban senzibilitet. Mislim da stvaranje takvih veza omogućava da ta politička odluka u jednom trenutku kad bude trebalo da se donese, da se donese bez restrikcija.

Mi imamo pozitivnu vijest iz regiona koja je od juče, da su otvoreni zvanično pregovori sa Sjevernom Makedonijom i sa Albanijom i to je dobar put za region, konačno lijepe vijesti. Bilo je mnogo ružnih vijesti vezano za zapadni Balkan, ali ono što Crna Gora ima to nema trenutno nijedna država. Tu mogućnost nema ni jedna država i zaista često govorimo, to ste i vi apostrofirali negdje, da ne treba samo da propustimo šansu, jer je dinamika političkog života ne u Crnoj Gori generalno i u svijetu takva da nas može povesti u velike nepredvidivosti, a samim tim možda kad jednom izgubimo šansu ko zna kad će ona opet da se pojavi. Bez obzira na ove diskusije i razlike koje postoje oko ove tri tačke, oko ovog evropskog puta mislim da treba da imamo neki unificirani stav i da pošaljemo poruku države zato što su evropske integracije namijenjene društvu, one nisu namijenjene Vladi, niti su namijenjene samo Skupštini, nego su namijenjene društvu u cjelini i u tom kontekstu ih treba tretirati. Ja se zaista nadam da ćemo mi zajednički naći mogućnost da to implementiramo i očekujem da se to desi. U drugom ako bude bilo potpitanja ću reći neke konkretne stvari koje se tiču vladavine prava koje su se već realizovale u ovom kratkom periodu. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 14:58:45)

Zahvaljujem premijeru na odgovoru.

Pravo na komentar ima uvaženi poslanik Božović. Izvolite, kolega.

BOGDAN BOŽOVIĆ (20.07.22 14:58:51)

U najvećoj mjeri sam saglasan sa onim što ste vi rekli i samo ću kratko pokušati da zaokružim ovo pitanje.

Dakle, za rešavanje problema, a ne njihovo stavljanje pod tepih, za jačanje kapaciteta pravosudnih i ostalih institucija, za odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije imaćete apsolutnu podršku Socijalističke narodne partije. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 14:59:13)

Zahvaljujem.

To je bilo to kao stav, nastavljamo dalje i riječ ima poslanik Miloš Konatar ispred kluba Crno na bijelo. Izvolite.

MILOŠ KONATAR (20.07.22 14:59:40)

Poštovana predsjednice Skupštine, uvažene kolege, poštovani premijeru, poštovani ministri, dragi građani,

Više puta sam u Skupštini Crne Gore rekao da prošlost ne možemo promijeniti, ali možemo da mijenjamo sadašnjost zbog bolje budućnosti. Ta bolja budućnost je, poštovani građani Crne Gore, evropska, ta bolja budućnost je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Mnoge generacije u Crnoj Gori, poštovani građani, imali su svoje zlatne datume, imali su ostvarenja tokom naše slavne istorije. Našoj generaciji je zapao ovaj ključni cilj da Crna Gora postane članica Evropske unije. Taj

ključni historijski cilj kada bude ostvaren biće upisan zlatnim slovima. Taj cilj mora biti ključni politički cilj svih nas.

Dakle, preko 80% građana Crne Gore u ovom trenutku podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, ako postoji neki cilj oko koga se mi danas u Crnoj Gori možemo okupiti onda je to evropska budućnost Crne Gore i članstvo u Evropskoj unij. Ako je to tako, a ja vjerujem da jeste, postavlja se pitanje što nas sprečava da mi kao država budemo spremni da do kraja 2024.godine uradimo sve što je do nas da završimo sve obaveze iz pregovaračkog procesa i budemo spremni da postanemo naredna članica Evropske unije. Ako je do nas, šta nas sprečava da sa obje ruke zgrabimo tu evropsku budućnost, zgrabimo šansu koja nam se ukazala i povedemo konačno Crnu Goru putem prosperiteta i napretka? Poštovani građani, ne postoji nijedna, ali ama baš nijedna zemlja članica Evropske unije koja učlanjivanjem u Evropsku uniju nije pošla putem prosperiteta i napretka.

Evropska unije je priča nade. To je priča o budućnosti, o snovima koji se ostvaruju, to je priča o stvaranju boljeg svijeta u kome živimo. Evropska unija je nastala posle Drugog svjetskog rata, poslije najkrvavijeg sukoba u historiji upravo zato jer su zemlje osnivači Evropske unije i ljudi htjeli da krenu u bolju budućnost. Oni su tada odbili da ostanu zarobljeni u prošlosti, oni su odlučili da idu naprijed. Upravo zbog toga Evropska unija je danas najprogresivnije udruživanje zemalja u našoj civilizaciji u kojoj je ostvareno nenasilno, dakle ostvareno je voljom zemalja članica, a ne ratom. Ono je ostvareno, poštovani građani, jer je Evropa tada imala političare sa vizijom koju su gledali naprijed u budućnost. Crna Gora mora da ide naprijed, jer ne smijemo ostati zarobljeni u prošlosti i narednih 100 godina da provedemo pričajući o zastavama, nacijama, crkvama, džamijama, katedralama, partizanima, četnicima, bjelašima, zelenašima, da provedemo u priči u kojoj će svako imati svoju stranu istorije, u kojoj će svako za sebe biti u pravu i za sebe biti pobjednik, a u stvari ćemo mi svi kao društvo biti gubitnici. Upravo zbog toga ne smijemo dozvoliti da ostanemo zarobljeni u podjelama i prošlosti.

Poštovani građani, ja na to ne želim da pristanem, na to ne pristaje i neće dozvoliti ni Građanski pokret URA, ni CIVIS, ni Crno na bijelo, ja vjerujem ni vi kao premijer, ni Vlada na čijem ste čelu, da nećemo ostati u prošlosti, jer je vrijeme za evropsku budućnost. Ja hoću da mi pričamo i da gradimo nove puteve, nove škole, bolnice, vrtiće, da otvaramo nova radna mjesta, da povećavamo plate, da povećavamo penzije, da u Crnoj Gori dobiju pristojnu i zasluženu pomoć svi oni kojima je pomoć potrebna i na to treba da trošimo vrijeme. Treba da trošimo vrijeme u raspravama da li nam je potreban auto-put sa dvije ili tri trake, da li nam je potrebno četiri ili pet bolnica, da li nam je potreban aerodrom u Beranama, Nikšiću ili u Ulcinju. Na kraju ja sam ubijeden i vjerujem da podjele u Crnoj Gori podstiču neodgovorni političari i to je istina koju svi moramo da pogledamo u oči. Odavde želim da kažem da je vrijeme da se sa tim prestane jer nam je toga dosta. Građani žele evropsku budućnost, žele bolji životni standard, nove poslove, žele otvorene granice da mogu da putuju. Građani su ujedinjeni i jasno nam poručuju - hoćemo Evropsku uniju.

Upravo zbog toga sam ja postavio poslaničko pitanje, zbog ovog ključnog političkog cilja pred kojim se nalazimo - koji su naredni koraci koje ćete preduzeti kao predsjednik Vlade Crne Gore kako bi ubrzali svoj evropski put, zaključili proces pregovora i kako bi Crna Gora postala naredna članica Evropske unije? Takođe, imao sam pitanje - ko danas koči evropski put Crne Gore? Hvala.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 15:07:06)

Zahvaljujem poslaniku Konataru.

Pravo na odgovor ima premijer. Uvaženi premijeru, izvolite.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 15:07:14)

Hvala, predsjednice.

Poštovani poslanice Konatar,

Slično kao i pitanje kolege Božovića i drago mi je da se osjeća konsenzus oko evropskih integracija bez obzira na naše političke razlike.

Želim da počnemo od ovog zadnjeg, od ovoga što je bila i suština pitanja, jer sam se sa velikim dijelom vaše diskusije zaista i složio, a to je - ko koči evropske integracije. Oni koji ne žele dobro građanima. Mi sad ne možemo reći imenom i prezimenom jer bi to isto bilo u domenu neke političke borbe, ali ko ne želi ovo što ste vi rekli, ko ne želi da ima bolje plate, bolje penzije, bolju socijalnu zaštitu, bolju infrastrukturu. Žalimo se na turističku sezonu. Imamo 17 letova dnevno sa jednog aerodroma. Aerodromi u regionu imaju preko 100. Ne možemo da donesemo odluku o koncesiji, ne znamo da li želimo koncesiju ovakvu ili ne želimo. Mislimo da država treba da upravlja svim i svačim, a u mnogo čemu se pokazuje kao neefikasna. Imamo danas ovo tretiranje Montenegro worksa. Treba da damo stotine hiljada eura da bi nam neko rekao da menadžment državne kompanije nije na nivou. To je Crna Gora danas. Dakle, treba dati stotine hiljada eura nekome da bi došli do zaključka do kojeg došao bi svaki građanin Crne Gore sada da ga anketirate nezavisno i od obrazovanja i od interesovanja. Dakle, moramo da budemo pametniji u onome kako trošimo svoje resurse i kako se odnosimo prema svojim resursima.

Mi u Evropsku uniju ne treba da odemo zbog Evropske unije, iako postoji obostrani interes, da budem vrlo jasan, postoji obostrani interes. Meni je drago kad neko to naglasi. Na primjer, kancelar Austrije to naglašava. On je na pres konferenciji rekao - koliko je interes Crne Gore da bude dio Evropske unije toliko je interes Austrije da Crna Gora bude dio Evropske unije. Zbog sigurnosti, zbog većeg tržišta i zbog osjećaja nekog zajedništva i zbog velikog broja ljudi sa ovog prostora, govorim za zapadni Balkan, Crna Gora je najdalje odmakla, koji ima veze sa tim dijelom svijeta. Dakle, postoji proces koji je dvosmjernan što nas raduje. Sada mi moramo da završimo svoje domaće zadatke. Kad pričamo o vladavini prava nije nikome milo da konstatuje neke slučajeve koji su se ovdje desili jer oni govore o nesposobnosti naših institucija, o loše vođenim našim institucijama, ne o dobrim stvarima, ali moramo negdje da podvučemo crtu, moramo negdje da stavimo tačku, moramo da vidimo kako da se pošteno odnosimo prema građanima, prema onome što su njihova dobra. U tom kontekstu evropske integracije nam pomažu da malo promijenimo i svoj mejnstrim, svoj način razmišljanja, svoj odnos prema biznisu, prema investitorima, prema zajednici generalno, da podstičemo i neke dobre teme kao što je na primjer zaštita životne sredine ili neke teme koje su socijalnog karaktera, da vidimo kako je svijet riješio neke probleme pa da to implementiramo u Crnoj Gori.

Govorimo o potencijalima Crne Gore stalno i iz godine u godinu ipak ne vidimo da se pravi neki značajniji napredak. Dakle, vi ste sad rekli otvorene granice. Cilj otvorenih granica jeste da imamo zajedničko tržište. EU je nastala na zajedničkom tržištu. Nije važno kroz koju inicijativu se ostvaruje, stvar je samo da perspektiva bude šira, da nas drugi ljudi ne percipiraju kao tržište od 600.000 ljudi, nego mnogo šire od toga, da ostvaruju biznis koji je značajniji od ovog ograničenog prostora i ograničenog broja ljudi. Često spominjem Luku Bar u tome i volio bih da se nađe neko rješenje održivo za Luku Bar. Mislim da ona može da bude veliki generator velikih promjena u ekonomiji Crne Gore.

Pominjali ste auto-put. Konačno smo otvorili dio auto-puta i bez obzira na ove, na žalost, nesreće koje su bile, ali auto-put kolko god bude bio kritikovan i od moje strane i od vaše i od mnogih poslanika ovdje, mislim da je finansijski iskaz auto-puta pogrešan i da je definitivno mogla da se napravi bolja finansijska konstrukcija možda za sve puteve u Crnoj Gori, ali kad smo već ušli u taj aranžman, vi danas ne možete da odete u Kolašin, Kolašin vam jutros izgleda kao Budva, pun je građana. Nije važno da li se radi o gostima, o ljudima koji imaju vikendice, o Crnogorcima, o nekim drugim, vi imate potpuno jedan trend. Već mi je jedan kolega koji radi sa nama prenio utiske sa Veruše, da je za vikend bilo nemoguće da se ode, da to više nije mjesto mira. Sada je možda trend u početku jer svi žele da prođu i vide, ali generalno ako budemo nastavili put, jer put nema smisla da ima 43 km, nego mora da se poveže Bar - Beograd - Budimpešta što je konačni cilj, otvoriće se perspektiva za Crnu Goru. Ne treba toga da se bojimo, ne treba da se bojimo da budemo otvoreno društvo. Više ćemo da cijenimo sebe. Suprotan je proces, ne manje, nego više ćemo da cijenimo sebe. Što je više društvo otvoreno to će više da cijeni sebe u odnosu na druge, naravno treba prema svima iskazati poštovanje.

Evropska unija jeste da gradimo infrastrukturu koja je prekogranična, da imamo lakši pristup i bolji ... prema svim državama regiona, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Albaniji,



Hrvatskoj. To je naš generalni interes. Slažem se sa vama, volio bih da zajedno postignemo taj cilj. Vjerujem da smo generacija ljudi koja daje doprinos tome. Možda taj doprinos nije spektakularan, ali sigurno dajemo doprinos tome i siguran sam da će ovim rokovima o kojim ste vi pričali, da ih ne bismo fiksirali, Crna Gora doći u neki fotofiniš integracionog procesa.

Samo poređenja radi, Hrvatska je uzela sedam milijardi eura sredstava, nakon što se desila korona, iz Evropske unije. Dakle, moramo da budemo svjesni da to nosi neke benefite. Neko će reći da, ali iz Hrvatske je isto otišlo mnogo ljudi, mnogo mladih ljudi se iselilo. Jeste, ima i takvih trendova, ali ljudi dobiju veću mogućnost mobilnost, ali isto tako imaju i mnogo veći pristup fondovima nego što je to slučaj za države koje nisu članice. Zamislite malu Crnu Goru, koja bi svskako računala na neka manja sredstva, koliko bi sa tim mogla da izgradi puteva, bolnica, domova zdravlja, popravi infrastrukturu, omogući da se kupi oprema za ljude koji rade po raznim centrima bilo da su socijalni centri ili zdravstveni centri. To je ta razlika. Zato ne treba se plašiti toga, nego naprotiv, biti vrlo afirmativan i završavati domaće zadatke koji realno, ruku na srce, nisu ni komplikovani. Što ih mi doživljavamo komplikovano i želimo od svega da pravimo neki bauk? To uopšte nije komplikovano. Izabrati četiri člana Sudskog savjeta, četiri člana Ustavnog suda i VDT-a u maloj Crnoj Gori će svako svakog poznaje, će taj broj ljudi koji će ukupno konkurisati neće biti veliki, za mene zaista ne predstavlja nikakav složeni algoritam nego najjednostavniju jednačinu. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 15:15:34)

Zahvaljujem uvaženom premijeru na odgovoru.

Komentar na odgovor premijera ima poslanik Konatar. Izvolite, kolega.

MILOŠ KONATAR (20.07.22 15:15:42)

Hvala, predsjednice.

Stvari su vrlo jednostavne, mi se kao društvo, kao država nalazimo na jednoj istorijskoj raskrsnici. Hoćemo li, kao što sam rekao, izabrati prošlost, pa da naredne decenije provedemo u svađama, u priči o zastavama, naciji, vjeri i tome slično ili ćemo da se okrenemo budućnosti, na nama je. Dok sam ovdje boriću se za to da se mi okrenemo budućnosti i da idemo naprijed.

Kad sam pitao ko danas koči evropski put Crne Gore, mogao sam da postavim još jedno suštinsko pitanje, a to je zašto neko koči evropski put Crne Gore.

Crna Gora, poštovani građani, već 10 godina pregovara o članstvu u Evropskoj uniji. Možemo sad da otvorimo pitanje zašto je to tako, ko je kriv, da li je moglo brže, moglo je brže, možemo i da lociramo krivce, ali što bi se reklo za prosutim mlijekom ne valja plakati. Idemo dalje da vidimo što je problem i da taj problem rješavamo. Ako dođemo da tražimo problem lako ga je naći, ali u svim izvještajima poštovani građani Evropske komisije o napreku Crne Gore, provlači se jedna nit, a to je nedovoljna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Naravno, uz to se uvijek provlači da kažem provlačila neophodnost reformi u Tužilaštvu u sudstvu, izgradnji jakih institucija drugim riječima nedostajalo je vladavine prava u Crnoj Gori i zbog toga smo mi 10 godina pregovarali i zbog toga je to toliko trajalo primjera poređenja radi. Hrvatska je za par godina manje od toga postala punopravna članica Evropske unije, a mi smo sada u ovom trenutku zatvorili samo tri poglavlja.

Dakle, jasno je što nam govori Evropska unija, to i mi sami možemo da vidimo i podijeliću javno je bilo po posljednjim istraživanjima preko 40% građana Crne Gore, upravo percipira korupciju i kriminal kao glavne prepreke za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.

Jasno je u kom grmu leži zec, znamo što je najveći problem poglavlja 23 i 24. Sad bez obzira što bih ja sad mogao konstatovati da se ovdje krije i odgovor na pitanje. Zašto neko koči evropski put Crne Gore? To neću uraditi ali želim da konstatujem da konačno u Crnoj Gori postoji politička volja, za neselektivnu i bespoštednu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer je politička volja preduslov.

Ja ću iskoristiti onih dodatnih dva minuta, poslije se neću javljati poslije premijera.

Kada to kažem, ja mislim i na prethodnu parlamentarnu većinu koja je smogla snage da izglasa novi Tužilački savjet i time pokrenula reforme u Tužilaštvu, doduše i ako jedan dio poslanika tada sabotirao i opstruirao izbor Tužilačkog savjeta više od pola godine, a takođe vjerujem da politička volja postoji u novoj parlamentarnoj većini, samim tim jer smo izabrali Vladu čiji je prioritet jedan od glavnih prioriteta jeste. Borba protiv kriminala i korupcije, a ubijeden sam da ćemo tu političku volju dokazati i ovdje u Skupštini i izborom članova Sudskog savjeta, sudija Ustavnog suda i izborom VDT-a.

Poštovani građani Crne Gore, ja želim da vam poručim da zaboravite na prijetnje zastavama, temeljnim ugovorima, raznim velikodržavnim projektima. Najveća prijetnja po Crnu Goru, po državnost, nezavisnost Crne Gore i po opstanak ovoga društva jesu organizovani kriminal i korupcija. Sve ostalo mogu da budu razne dnevnopolitičke podvale, manipulacije, političke igre, ali ovo je suština. To su dva najveća zla koja su prijetnja danas Crnoj Gori i upravo zbog toga, mi protiv toga treba da fokusiramo i usmjerimo naše snage, upravo u borbu protiv korupcije i kriminala, jer je to najteži zadatak koji je pred nama.

Crna Gora danas, poštovani građani, nije ista, ne moram ja to da vam kažem, to možete da vidite svakoga dana i ona više nikad neće biti ista. Danas u Crnoj Gori nema zaštićenih. Dakle, ko je prekršio zakon mora da odgovara, pa bio on predsjednik ili predsjednica suda, rektor, policajac ili političar. Ne smije biti selektivnosti, ako je neko oštetio državu, opljačkao novac građana Crne Gore, taj mora odgovarati, pa ko god da je i tu nikad ne smije biti kompromisa. Siguran sam da građani znaju, a što se tiče Građanskog pokreta URA, CIVIS-a i platforme Crno na bijelo, nulta stopa tolerancije za korupciju i kriminal. Dok premijer i Vlada rade kao do sada kada je u pitanju borba protiv korupcije i kriminala, ne moramo da brinemo za naš evropski put. Taj ko kaže da moramo, ja kažem da ne govori istinu.

Na kraju iako ovo radimo najviše zbog nas samih, zbog Crne Gore, naši evropski partneri su htjeli da vide rezultate u borbi protiv korupcije i kriminala. Evo rezultata, poštovani građani, svaki dan ih možete vidjeti. Ja želim da vam poručim da ćemo dok smo ovdje i dok ste vi tu nastaviti i dalje i još jače.

Imao bih dopunsko pitanje.

Poštovani premijeru, ja ne sumnjam u vašu ličnu hrabrost i znam da niste osoba koja se može uplašiti, ali vas moram pitati da li postoji nešto što vas može pokolebati i da li ste i po cijenu političke funkcije ili pada Vlade spremni da idete do kraja kada je u pitanju borba protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori.

Hvala.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 15:19:19)

Zahvaljujem poslaniku Konataru koji je spojio komentar na odgovor predsjednika Vlade i stav, s tim što nema dopunskog pitanja, ali u svakom slučaju je u okviru vašeg komentara mogućnost premijeru da odgovori. Vi nećete koristiti, kako shvatam, ovaj završni dio jer ste već iskoristili vrijeme predviđeno za to.

Uvaženi premijeru, imate mogućnost odgovora u trajanju od tri minuta.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 15:24:20)

Hvala, predsjednice.

Poštovani poslanice Konatar, odgovoriću na vaše dopunsko pitanje na kraju. Samo želim da kažem o rezultatima, iako možda nije u redu da se hvalim rezultatima, sami rezultati su više nego vidljivi. Ja sam izuzetno ponosan na to i to je konektovano sa vašim pitanjem. Funkcije su nevažne, iza nas samo ostaje rezultat.

Dakle, obračun sa organizovanim kriminalom u Crnoj Gori nikad nije bio ni smisleniji ni jači nego u prethodne dvije godine i on se ne odnosi samo na dio opštepoznatih organizovanih kriminalnih grupa koje su se ogledale kroz dvije glavne i osam koje se ne pominju imenom, ali koje detektuje SOCTA, koju je Crna Gora nakon 2018. godine dobila ove godine zahvaljujući

angažmanu u prethodnoj Vladi te detektovala svoje neprijatelje - govorim o visokorizičnim organizovanim kriminalnim grupama - nego se ogleda i kroz druge vidove kriminala, ne samo kroz narko kartele nego i kroz šverc cigareta. To je nešto što bi jedna ambasadorka rekla, nije važno ime, takozvani golden respect koji Vlada zaslužuje, naročito u onome što se odnosi na šverc cigareta ne postoji veća zaplena koja je ikad urađena na prostoru Balkana u odnosu na Crnu Goru. Šta ćemo da radimo sa tim? Mi imamo pritisak da se to uništi, ja nemam ništa protiv toga, naravno. Mi smo možda mislili da možemo da pomognemo Fondu zdravstva tim novcem, ali ako to bude bilo nemoguće zbog međunarodnih partnera, nije važno, ići ćemo što se kaže i na svoju štetu, mislim na štetu državnog budžeta, ali zbog toga je povampirio jedan dio nacionalizma. To građanima treba da bude jasno. Kada vi kažete šta su prijetnje - to su prijetnje. Ko bi normalan bio protiv toga? Svako bi rekao odlično, nema više toga.

Međutim, stvari koje se dešavaju su jako dobre. Sjetite se samo, zbog građana podsjećam, koliko je bilo kritika na račun moj lično zbog Zakona o Državnom tužilaštvu od istih ljudi, ne govorim o ljudima iz političkog spektra Crne Gore, nego iz međunarodnog političkog spektra koji sada dolazi i kaže svaka vam čast, vi ste potpuno bili u pravu. Tu je bio problem. Imali smo drugačije mišljenje, mislili smo da je to neki revanšizam. Zamislite da smo to sedam mjeseci ranije uradili. Pogledajte rezultate u poslednja tri mjeseca. Zamislite sad kad neko kaže sedam mjeseci, nije ova zemlja izgubila mnogo vremena. Sedam mjeseci je puno za neke stvari. Pogledajte rezultate u zadnja tri mjeseca, ali i bez toga, i u onom starom je bilo rezultata koji možda ne žele da se naglase, ali ih je bilo i oni će se evidentirati i oni ne mogu da se prenebregnu. Koliko god mi željeli možda da zatvaramo oči pred istinom, to je nešto što se dešava. Koliko je bilo priče da su neki ljudi u Crnoj Gori nedodirljivi, koliko je bilo priče u ovom parlamentu oko nekih ljudi, oko pokušaja da se spočita Vladi ili ministru unutrašnjih poslova ili potpredsjedniku Vlade ili sada premijeru da štiti neke ljude koji su u Crnoj Gori opasni. Što ćemo sad? Sad ne čujem da neko kaže bravo. Možda je stid neke ljude, možda im nije mило što se to desilo. Ja sam rekao da ćemo voditi najopasniju operaciju, to je konektovano sa vašim pitanjem, i da ćemo ih dovesti do kraja i ne postoji funkcija niti ne postoji politički dil u vezi kompromisa vezano za te stvari. To je to. Dakle, ako treba da se napusti Vlada, nikakav problem nije. Ovdje niko nije došao što se kaže na silu niti je došao da bi bio tu neki duži period, nego da bi se vidjeli rezultati i svi ćemo na kraju biti ponosni samo na rezultate. Ako ih ne bude bilo zbog toga će nam biti jako teško i neprijatno, ali do sada smo mnoge bitke iznijeli do kraja, iznijećemo i dalje. Ja vjerujem u to. Kada se priča o političkim razlikama, ja ih ne prepoznajem. Znam mnoge ljude iz Demokratske partije socijalista, mnoge ljude iz Demokratskog fronta, mnoge ljude iz drugih partija, vjerujem da njihove želje su potpuno kompatibilne sa željama većine, evo da ne kažem svih članova Vlade, ali ogromne većine Vlade u Crnoj Gori, potpuno identične nezavisno od političke pripadnosti. Možda načini kako da postignemo neki državni cilj vidimo različito neko bi da ide nekim putem, neko bi da ide zaobilaznicom, neko nekom prečicom, ali cilj krajnji za sve, vidim, apsolutno identičan. To govorim za 90, da ne kažem više, ali za 90% ljudi koje ja znam iz političkog života, da svi imaju identične želje, a to je da žive u jednoj mirnoj građanskoj, pacifističkoj državi u kojoj će se osjećati velika sigurnost, ali u kojoj će postojati neki životni standard kojim ćemo omogućiti da ne kažem skroz lagodan život, ali život mnogo lagodniji nego što je to trenutno u Crnoj Gori i to je krajnji cilj. Vjerujem da... (prekid) žrtvuje to zbog bilo kakve fotelje ili bilo čega drugog. Fotelje su nevažne, funkcije su nevažne, institucije su važne. Mi kada potcjenjujemo neke stvari vezano za državu, potcjenjujemo institucije, ljudi su prolazni, ljudi kao funkcioneri. Mi treba da iskazujemo poštovanje prema institucijama sistema, prema Skupštini Crne Gore, Vladi, Predsjedniku, Ustavnom sudu, Sudskom savjetu, Tužiocu kao instituciji, ljudi su promjenljivi. Mi imamo problem što institucije vezujemo za neke tamo persone, za neku individuu i onda kroz individuu potpuno devastiramo instituciju u kojoj se neko nalazi. To nije evropski i to čini mi se da nije kompatibilno sa onim što ste vi pričali.

Završavam. U ovome sam potpuno nepokolebljiv i ja nikada ne glumim žrtvu niti pravim žrtvu od sebe, ne prijavljujem svoje prijetnje, ne prijavljujem što ljudi pišu po društvenim mrežama niti želim da od toga pravim neki folklor. Ne plašim se apsolutno ničega dok radim u skladu sa Ustavom i zakonom i sa onim što su moja ubjeđenja i vrlo sam zadovoljan sa onim što smo do sada postigli. Napominjem da ćemo završno sa sledećom sedmicom napraviti spisak stvari, on se odnosi na vladavinu prava, ali odnosi se i na ekonomsku i međunarodnu aktivu i što god bilo

poslije te ljetnje pauze mislim da će biti dobro za građane da imaju jedan veliki podsjetnik o onome što se u jednom kratkom vremenskom periodu uradilo. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 15:32:19)

Zahvaljujemo uvaženom premijeru i nastavljamo dalje.  
Riječ ima poslanik Branko Radulović, postavlja pitanje ispred kluba PZP-a.  
Izvolite, poslaniče Raduloviću.

BRANKO RADULOVIĆ (20.07.22 15:32:31)

Hvala, predsjednice.  
Pozdravljam sve.

Jedna konstatacija, evo od 90-te godine većinom sam bio sam na jednoj bandi. Kad kažem sam, manjina oko mene, Crna Gora na drugoj bandi. Ja danas ili sutra u pravu, Crna Gora u krivu i zato smo danas ovdje i danas ću tako. Mislim da ću postaviti suštinsko pitanje, kumulativno ću govoriti i slušajte me dobro. U skladu sa crnogorskim ću reći da će mi svaka riječ zlata vrijedeti. Slušajte me dobro, premijeru i građani Crne Gore.

Ja sam gospodinu Abazoviću postavio sledeće poslaničko pitanje:

Samo sa velikim i održivim investicijama i temeljnim reformama možemo se spasiti bijede, kako to učiniti u ovom projektovanom ludilu i sa teškim kriminalnim nasleđem? Pokažite to na primjeru zelene energije bez koje nema budućnosti ni Crne Gore ni planete Zemlje. Ja po običaju imam svoju viziju i svoj odgovor. Pročitao sam tri riječi, tri rečenice, sa trećom se nisam složio i ovo što ste mi poslali kao da mi niste poslali, ja sam vama rekao hoću u živoj komunikaciji s vama.

Prije svega odgovor je sledeći - potreban nam je ambijent o kome ste danas djelimično pričali, prije svega politička i društvena stabilnost. Gospodine Abazoviću, ja mislim sasvim drugačije od svih vas danas što ste govorili, a da je to samo uspostavljanje jake funkcionalne većine i uistinu reformske vlade sa evropskom agendom jedini spas od domaćeg projektovanog haosa i globalnih izazova. Vanredni izbori u sadašnjim okolnostima vode u stvarni kaos i tuču, gubljenje vremena i resursa i borbu oko prijestola, funkcija, mnogo više aktera i ništa nam novo neće donijeti. Tehnička vlada je kompromis sa kriminalom i kriminalcima i ubijanje moguće izgradnje moralne i prosperitetne Crne Gore. Zatim o ovome što ste pričali, vladavina prava, ja drugačije mislim. Izbor članova i rukovodilaca svih pravosudnih organa je samo preduslov deblokade pravosuđa. Stvarne reforme pravosuđa i uspostavljanje vladavine prava zahtijeva zakonske, a možda i ustavne promjene i prije svega veliku podršku... (prekid) tridesetogodišnje kriminalne prošlosti i energična borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, imperativ.

EU integracije. Ukoliko do kraja godine ne dobijemo završna mjerila, nećemo nikada. Efekti mnogobrojni, stalno ponavljam evo i danas ste vi ukapirali, finansijski benefit ako budemo dobar kandidat biće 1,3 milijarde, a onda kad budemo član dvije milijarde eura minimum. Valorizacija znanja, premijeru, bez toga nema ništa, to je nula, posebno ove ekspertske koje fale ovoj vladi, to sam rekao odavno. Zašto više ne osnujete institut za razvoj Crne Gore kad smo se dogovorili? Da li su u pitanju mahinacije ili vaši limiti? Finansijska sredstva, nema problema, ko kaže nema para taj pojma nema. Različiti su izvori, od tržišta novca, tržišta kapitala, EU fondova i sve ostalo. Kumulativno, oni mnogo zavise od našeg statusa. Čujete li me što sam rekao? Zašto više ne osnujete razvojnu banku Crne Gore? Jedini u svijetu smo sa Srbijom. Zbog mahinacije i netransparentnosti, jedino to može biti. Kako napraviti investicioni ciklus? Sto puta ponavljam, samo zreli projekti koji su u saglasju sa Evropskom unijom. Kada to učiniti, zavisi od mnogo faktora. Možda ne odmah, pouka vam je pelješki most, 85% gratis. Investicije moraju biti, premijeru, dubinske. Što to znači? Hitno formirati konzorcijum niskogradnje, operativa i znanje mora ovdje da bude u najvećoj mjeri. Ono što ne možemo kao most neki ili neko čudo onda ćemo uzeti toga. Zašto, premijeru, ne počnete osnivati ekološku cementaru? Kad ćemo ako nećemo sad? Više je kasno. Zašto, premijeru, ne počnemo ponovo da proizvodimo u Željezari Nikšić dio

tih građevinskih materijala? Sektorske reforme, specifičnost svaka za sebe usaglašena sa Evropskom unijom i međusobno.

Evo odgovora na najvažnije danas i najteže pitanje u Crnoj Gori a i u cijelom svijetu, dugoročno što će biti sa energetikom. Energetska kriza nije nikakvo vanredno stanje, već je to nova realnost. Ekstremni klimatski uslovi će biti sve izraženiji. Energetska tranzicija će se završiti samo sa dva izvora, električnom energijom iz obnovljivih izvora i čistim zelenim vodonikom. To su tražili G20 i japanska vlada prije mjesec dana i to su utvrdili najpametniji ljudi u toj oblasti, međunarodna agencija za energitiku. Što duže bude trajala energetska tranzicija klimatski uslovi će biti sve teži. Zaboravićemo ovo ljeto, biće sve teže. Sjeverni pol se topi, Nepal, gejdzi se tope. Imaćemo vode u moru, nećemo imati vode za piće. Sva fosilna goriva aut, prvo ugalj, pa nafta, pa onda gas. O kakvom vi gasu pričate? Zna li da stehiometrijski u odnosu na ugalj 50% je u gasu. Srbija, Njemačka već su počele da grade postrojenja za vodonik. Troškovi izgradnje, slušajte me ovo dobro, premijeru, za vjetroelektrane i solarna polja samo su 600 hiljada eura po megavatu, po snazi. Koliko je to kod uglja i ostalih - tri, četiri puta više. Nikada neće panuti električna energija ispod 150 eura po megavatu, ni kod vaših unučadi. To kažu najpametniji ljudi.

Posebno, o ovoj vašoj agendi, slušajte me dobro. Izgradnja velikih hidrocentrala sa akumulacijama je višenamjenski neophodna Crnoj Gori. Ne samo za proizvodnju električne energije nego za piće, nećemo imati vode za piće. Već su pojedine moje kolege rekly, jer ja pripadam grupi 50 stručnjaka sa Balkana održivog razvoja, da vodotoci crnogorski biće ih 50-e godine 50% manje. Jeste li vi normalni, jesam li ja normalan? Toliko se eksponencijalno ubrzavaju stvari. Sinoć sam sa jednim akademikom iz okruženja pričao, pozvali smo se na nobelovca prošle godine, eksponencijalno rastu stvari. Akademik Hrvatske je to, drugar mi je. Onda kumulativno što će biti, gdje će biti zeleni pojas u Africi? Nema ga. Gdje će biti te migracije ljudi, gdje ćemo ih smjestiti, zašto se vodi rat za Sjeverni pol? Zato što će tuda da ide saobraćajna transferzala. Ljudi, mi smo u velikim problemima. Ono, ministre, što hoćete oko Kruševa to je bruka i sramota. Ekološki, tehnološki, ekonomski katastrofa, to će biti najskuplja investicija po instalisanoj snazi, a najmanja proizvodnja. Možda i 500 miliona eura. Gdje ste, stručnjaci iz Vlade, da to potvrdite? Ministre, biće nam Komarnica bara, lokva, neće biti vode, ali zato ukoliko četiri hidrocentrale sa postojećom na Pivi napravimo kaskadno, tada ćemo imati zlato. Nema okruženja više koje ne radi reverzibilnu hidrocentralu, eto Đerdap 3 radi to. Ministre, volimo ili ne volimo Republiku Srpsku i njih, ja sam se jedan put opekao, ali dosta više da nas vuku za nos. Šta znači to, da vidimo, sjedite prvo sa njima, da se dogovorimo oko Bilećkog jezera, donje kote Kruševo. Oni su počeli hidrocentralu Buk Bijela na Drini. U koliko ne, sud. Nema više.

Premijeru, hitno da preispitate malverzacije oko ekološke rekonstrukcije termobloka. U pitanju je ugovor koji nema garancije i tehnologija koja možda polutante će maći, da ne idem dalje, ali CO2 ne. Danas niko više na Balkanu ne pravi termoelektrane niti rekonstruiše, jedino mi i Kostolac, pošto su započeli sa investicijama hoće da je dovrše. Kineska Vlada je odlučila, pošto imaju zastarelu tehnologiju prekidaju svaku rekonstrukciju i izgradnju termoelektrana u svijetu. Ministre, onaj neko koji nauči za jedan dan ja ovo što sam učio cio život i koji kaže Evropa nam ne može ništa, hoćemo CO2, hoćemo ovamo - onamo. Posljednjih dvije godine 12 hiljada ljudi je umrlo od 16 termoelektrana zapadnog Balkana. Rrekao sam 12 hiljada, a ovo je 12 milijardi koštalo, ministre, provjerite to, zdravlje Evropske unije zbog tih već hroničnih oboljenja. I neko mi kaže izvozićemo mi električnu energiju. Pa nisu to budale, bre. Lupiće nam takse mnogo više nego što je tržišna cijena električne energije.

Premijeru, ja ću kumulativno, svaka riječ mi je zlata vrijedna, slušajte me ovo. Hitno sačiniti studiju izgradnje novih solarnih vjetroparkova. Slušajte me što su braća Albanci napravili, već su potpisali ugovor. Gledajte ove podatke: kapacitet 140 megavata solarnog polja, 240 hiljada dvostranih panela, zadovoljava potrebe 220 hiljada stanovnika. Slušajte ovo, samo investicija 100 miliona eura, o kojoj sam pričao. Aukcija 30 godina, 50% ide Albaniji. Pa sjedite, udarite glavom...(prekid) ljudi, pa Podgorica će je, Tuzi će su, koliko nam je Čemovsko polje oslobođeno. Zašto ne napravimo za Podgoricu i za Tuzi takvo jedno veliko solarno polje? Ne trebaju nam pare.

Slušajte ovo, ministre, premijeru, možda ćete u mojoj vladi biti ministar, pa zbog toga, hoće jezik prije pameti. Premijeru, da znate nešto, da Kombinat aluminijuma Mostar gradi svoju solarnu elektranu. Nemojte slučajno da ne date odobrenje Željezari Nikšić da napravi vjetrogenerator i sve, ali za razliku od ovih koji se hvale oni daju ogromne subvencije, do 25%. Zna li zašto

dajemo 25%? Ako postoji samodovoljnost fabrika i kuća onda ćemo onu energiju iz kaskadnih hidrocentrala da prodajemo po 450 eura i da ostvarimo crnogorski san. Ležimo i kaplju novci. Premijeru, znajte da u Evropskoj uniji se nenormalno mijenjaju stvari, da moramo napraviti spalionicu više u Podgorici. Gledam sinoć, tri u Sloveniji. Strategiju za energetiku bačite u korpu, ona je i tada bila retrogradna, posebno danas jer je deset godina već, sve se promijenilo.

Nešto što ću da vam kažem prije završnih riječi. Nemojte slučajno da prodajete 10%, slušajte me, premijeru, akcija Elektroprivrede, nemojte da budete dio pogibije Crne Gore. Taj koji je kupi po sadašnjim uslovima vratiće je za dvije godine. Čujete li što sam vam rekao? Na kraju, ono što sam rekao ....

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 15:47:58)

Poslaniče Raduloviću, kumulativno ste daleko već prevazišli. Samo Vas molim da završna riječ bude što kraća ako je moguće.

BRANKO RADULOVIĆ (20.07.22 15:48:11)

Hoću dvije - tri stvari. Pogledajte kad sam gazio sa mojim drugarima Kruševo 2007.godine, kad sam podnosio rezolucije 2010.godine zajedno sa kolegama i tako dalje. Premijeru, ja sam podnio pet krivičnih prijava. Znete li što mi je odgovorio Novović - 16 ljudi će procesuirati. Dao je naredbu. Premijeru, da ne budete i Vi ovdje, bojim se toga. Ukoliko nastavite neke stvari onda se bojim da će to biti nastavljeno i sa prethodnom vladom i sa onom vladom. Ja to želim i opominjem vas da neke kapitalne stvari kao što su ovdje ne radite.

Na kraju ću da kažem nekoliko konstatacija prije rješenja, a to je da mrzim svaki velikonacionalizam. Posebno mrzim moj crnogorski velikonacionalizam. Ja nikada nijesam pripadao tome. U pravu ste da iza tog tog velikonacionalizma sa jedne, druge ili treće strane kriju se ljudske slabosti i ljudski grijehovi koje će vrijeme pokazati. Ukidati nekome osnovno ljudsko pravo, dabogda da idemo svi više u crkve i džamije i da budemo posvećeni tome i nosimo to u sebi, krajnje je degutantno. Poslednje izjave Đukanovića, gospodina Đukanovića, upućuju vas na one limite o kojima sam ja Vama govorio na početku kada ste me htjeli, mene i moje okruženje u vladu, da taj čovjek na žalost ima, to je bio njegov uslovni refleks, straha, da bude sažaljiv prema svojim kolegama, to je za mene novost, pa bili oni kriminalci. Ukoliko bude po mojoj agendi tada će biti sve više. Premijeru, formirajte funkcionalnu većinu, formirajte ekspertsku političku jaku vladu, vidite da li u sadašnjim uslovima, ili dajte ostavku. Ja sam odbio Krivokapića, bio sam u pravu. I Vas evo poslije dva, tri mjeseca, nažalost sam u pravu. Sada Vam dajem časnu riječ, u toj ekspertskoj vladi u kojoj će biti svi i ja ću. Džabe sam govorio 30 godina. Ove poslednje moje godine ću da posvetim Crnoj Gori. Vi morate da budete u njoj. Nek se svi izraze i pokažu ko će da bude u reformskoj vladi koja će trajati do kraja mandata. I tada, bez obzira da li su se održali prije toga jedni, drugi, treći izbori, da nađemo rješenja. Svi na izbore, u svim nivoima, za srećnu Crnu Goru. Bez toga nema nam sreće i opstanka. Čujte me dobro, preslušajte me ponovo i primijenite što više ovoga. Iz srca sam govorio, kao da mi je potonja ura. Zdravo bili i izvinjavam se.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 15:51:57)

Hvala poslaniku Raduloviću.

Premijer ima pravo na odgovor na postavljena pitanja i brojna. Izvolite, uvaženi premijeru. Ovo je objedinjeno i za prvi i za drugi krug.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 15:52:08)

Hvala, poštovana predsjednice.

Poštovani profesore Raduloviću,

Mislim da nemam ništa protiv da budete naredni premijer, ako Vam što mogu pomoći, Vama uvijek. Sa Vama je uvijek zadovoljstvo voditi raspravu, zato što Vi pričate o suštinskim stvarima. Htjeli to ljudi da prihvate ili ne, to je drugo. Vi pričate tačno on što je suština problema u Crnoj Gori. Suština problema u Crnoj Gori je ta da ljudi pričaju o stvarima koje nisu važne. Troše ogromnu energiju na stvari koje su nevažne i onda stvari koje su važne ne mogu da dođu na dnevni red. Kad bi se trošili o energetske tranziciji koliko se trošimo o Temeljnog ugovoru vjerovatno bi bili srećnija država. Međutim, osim od vas i možda još ponekog, o energetske tranziciji ne možete čuti nikoga, a svi znaju da ćemo da uđemo u krizu, sve nezavisno od dešavanja na istoku Evrope i svi znaju da ovo što ste Vi rekli je apsolutna istina. Ja samo želim da je podržim oko nekoliko stvari.

Prvo što se tiče Željezare Nikšić, nekoliko puta pred svaku sjednicu Vlade dođu radnici Željezare. Meni je žao što smo došli u tu situaciju da je turski investitor odlučio da gasi pogon. Mislim da je to pogrešno, oni su velika svjetska kompanija i ne možemo reći da oni nisu neko ko je renomiran i tako dalje, međutim njihovo poslovanje u Nikšiću, možda gledano globalno Nikšić je za njih samo jedna tačka i Crna Gora samo jedna tačka. Oni imaju svoje željezare po Alžiru, vjerovatno su koncentrisani na nekim drugim tržištima i drugim proizvodnjama, tamo nisu donijeli, čini mi se, ništa dobro. Treba da vidimo način da oni izađu. Jeste prihvatljivo, Vlada Crne Gore prihvata da se Željezari ustupi mogućnost da rade solarne panele i da rade vjetrogeneratore. Isto sam rekao u Privrednoj komori za Kombinat aluminijuma. Ja imam velike rezerve kako se došlo do te zemlje, ogromne zemlje, govorim o ogromnom prostranstvu Kombinata aluminijuma, ali ako postoji mjesto gdje može da se ugrade solani paneli, zašto, zato što postoji infrastruktura koja može da se konektuje na mrežu. Vi znate da do 9,9 megavata nije potrebno značajnije intervenirati na mrežu, ali sve preko toga, preko 10 megavata iziskuje intervencije na mreži. Lako je pričati, pravićemo Brisku goru goru u Ulcinju ili Velje brdo u Podgorici, ne možemo jer ne mogu da se konektuju na tu mrežu. Mora da se poboljša mreža da biste mogli da radite 100 megavata ili 150 megavata. Vi to znate, javnost to ne zna niti je interesuje, nego žele da nasijedaju na priču radićemo ovo, radićemo ono.

Šta vam je moj predlog? Moj je predlog je da bazen crvenog mulja pokušamo ako ne možemo da se dogovorimo, jer tamo su velike zavrzame koje su posledica nerada Privrednog suda, gdje je naša država opljačkana i dovedena pred svršen čin u ogromnim sudskim procesima koji nikad ne završavaju, dakle da pokušamo da se dogovorimo možda sa razmjenom zemljišta da bi bazen crvenog mulja pretvorili u solarne panele, proizvodili struju...(prekid) riješili jednu veliku tačku. To je ambicija Vlade. Ne možete da budete bučni zato što ljude interesuje temeljni ugovor i Hegel, ne interesuje ih da zemlja ide naprijed. Mene interesuje, kao i vas, da zemlja ide naprijed. Za mene su ova druga pitanja vrlo rješiva u demokratskoj atmosferi. Vrlo lako rješiva. Plantaže imaju ogromne probleme. Moj je savjet, ne insistiram, solani agro panel. To su agro paneli koji se instaliraju na određenoj visini da bi sve poljoprivredne aktivnosti ispod mogle da se odvijaju bez ikakvog problema. Da dobijaju rentu i da pomognu svoje poslovanje. Ja sam im rekao imate problem sa Opštinom Tuzi, u redu, ostavili su vam dugove, završio vam je menadžment u zatvoru, sve prihvatom, evo vam rješenje, tražite alternative. Vi ste pomenuli Albaniju. Jutros sam bio sa investitorim upravo zbog toga što je radio. Ljudi su raspoloženi da rade ovdje. Ovdje bi to ljudi doživjeli kao vi hoćete da pravite veliku Albaniju. Dovedete investitora iz Srbije, hoćete da pravite veliku Srbiju. To je problem ovoga društva. Ljudi ne gledaju biznis. Mislite da struja ima nacionalnost, da struja ima religiju, da onoga ko proizvodi interesuje ko će da koristi električnu energiju i zašto. Da li će ona kablom da ide u Italiju ili će neko da je koristi u Nikšiću, ili u Bosni, ili u Grčkoj, koga to interesuje? Pa danas čitav svijet imate na telefonu. Internet vam je omogućio da čitav svijet imate na telefonu, ne ni na kompjuteru, nego na telefonu u džepu da imate. Zato ja podržavam vaše diskusije da su one utemeljene, ali one nisu dorasle vremenu, Nisu, nešto je drugo ovdje i dalje trend. Nažalost, ja sam s vama i mislim uvijek isto kao i vi da ste u manjini i ja isto imam taj osjećaj. Naravno, podržavam ovo za Željezaru, da budem vrlo jasan.

Što se tiče energije vezane za gas LNG terminal treba da se radi u Luci Bar. (Govor iz klupa). Za šest godina. Nisam siguran koliko će trajati, ali treba prvo da se radi samo skladište u koje može da se dovodi gas tankerima, to je prvo, dok se ne povežemo na južni tok koji je iz Grčke prešao u Albaniju, iz Albanije treba da pređe u Crnu Goru i dalje prema Hrvatskoj. Mi da

budemo dio mreže, u ovom trenutku nismo dio mreže. Vi ste potpuno svjesni. Razgovarao sam sa kancelarom Austrije, 80% gasa je ruski gas i za grijanje i za privredu. I sad možemo da zamislimo što će da bude ako dođe do krize u periodu kada bude hladnije vrijeme. Osamdeset posto. To je ogromna količina. Taj dio podržavam.

Ovo je ključ svega, Crnoj Gori ne samo da treba ovaj institut za razvoj Crne Gore, podržavam ga kao ideju, prva stvar koja treba jeste fond za razvoj Crne Gore. Ovo što mi nazivamo budžetska rezerva. Imamo situaciju da se desi nesreća u školi, da pukne zid u školi i da on ne može da se finansira, jer nije predviđen budžetom. Imamo situaciju sad da usled povećanja cijene građevinskog materijala svugdje u svijetu firme ne žele da rade sa zaključenim ugovorima, Uprava za javne radove ne može da ih natjera da rade po tim cijenama, mi ne možemo da kompenzujemo cijenu i nema više razvoja. To sam predlagao, vjerujte, ali treba nam fond, obezbijedena sredstva i nadam se da će budžet za 2023. godinu to predvidjeti da Crna Gora ne dođe u tu situaciju, da ima fond koji je možda 20 miliona eura koji može da interveniše odmah za svaki konstruktorni projekat. Ovo ste super rekli za ovu nisku gradnju, nema je, jednostavno nema je. Naš sistem koji trenutno funkcioniše je toliko trom da ne može nijedne građevinske radove, pa mi ne možemo da zadovoljimo one građane Veruše koji su se bunili da im se proširi put na tri-četiri mjesta. Te Glavni grad, te nije Glavni grad, te Uprava za saobraćaj, nije Uprava za saobraćaj. To je realnost današnje Crne Gore, nažalost, ali ja mnogo podržavam ovaj koncept. Western balkan fond 20 milijardi ima na raspolaganju, ali moramo da konkurišemo sa prekograničnim projektom. Moramo da konkurišemo sa prekograničnim projektom. Što je prekogranični projekat, auto-put. Hajde da konkurišemo zajedno sa Srbijom, svako će da vam kaže ovdje u političkom sektoru ne, vi želite da date nešto Srbiji. Naravno, Albaniju tek. Most ćemo raditi nezavisno od fonda. To su problemi koje mi imamo, to je problem iracionalnog stečenog straha. Postoje urođeni strahovi i stečeni strahovi. Ovo su stečeni strahovi. I vi ste potpuno u pravu i kolega Knežević je potpuno u pravu. Treba da prođe određeni period i određena terapija da bi ljudi shvatili da taj stah je zapravo iracionalan i da on koči mogućnost da mi idemo naprijed. Eto, to je suština cijele priče, tako da ja potpuno pdržavam vaš stav.

Što ste rekli za Termoelektranu, znate kako, evo ja dolazim iz zelene stranke, ali rat u Ukrajini je ubio zelenu politiku Njemačke. U Njemačkoj se vraćaju termoelektrane i vraćaju se nuklearke. (Govor iz klupa) Da li će se dogovoriti to je već pitanje, ali želim zbog vas da kažem, jer vi ste stručna ekipa, razumjećete, promijenjena je taktika usled nedostatka električne energije. Sada već ta eko komponenta koja je svima jako značajna postaje manje relevantna zato što se radi o velikim nedostacima. Ali ja isto mislim kao i vi da je Crna Gora bogom dana da kroz vjetroparkove i kroz solarne elektrane zadovolji sopstveno stanovništvo. I to se ne radi o stotinama i stotinama megavata, nego se radi o nekoliko projekata.

Podržavam da se radi most, podržavam da se radi vjetroelektrana na Brajićima. Reću vam odmah, za vjetroelektranu na Brajićima treba da donesemo odluku da se radi na sledećoj vladi. Znate li što koči vjetroelektranu na Brajićima, investicija od 100 miliona eura od Njemačke kompanije - to što Opština Budva neće da delegira jednog čovjeka samo da bude dio radne grupe, jer zakon predviđa da moraju i oni da imaju jednog predstavnika. To je današnja Crna Gora. Meni je žao, ja znam da ljudi možda i ne vole toliko istinu, ovo je istina, čekaju godinama, razumijete, čekaju godinama. Kast, ja sam za to, mislim da je ta ideja dobra. Nisam za ideju da se poklopi Komarnica, lično nisam, mislim da je ona neisplativa i ekološki neprihvatljiva. Da li mi na postojećim objektima možemo da dodamo mogućnost, ovo što ste rekli na postojećim izgrađenim objektima, da imamo produžetak reverzibilne energije, pa to ne razumijem kako bi neko bio protiv toga od postojećih stvari, tako da ja to podržavam. Lično nadam se vjetroelektrani na Brajićima, vjetroelektrani Gvozd u Nikšiću i početku nekoliko projekata vezano za solarne panele. Ideja koja je vezana za Krupac mislim da je vrlo zanimljiva, podržavam projekat Solarij 3.000+ i 500+, podržavam da i obični građani u smislu domaćinstva instaliraju sve više i više solarne panele. Ako postoji zemlja koja je idealna zato to je Crna Gora, ima mnogo gradova koji imaju 240 - 250 sunčanih dana u godini. Vi imate situaciju da savremeni svijet, ljudi, ne samo da instaliraju nego profitiraju od toga. Imaju obavezni otkup, ono što potroše u domaćinstvu, naravno potroše, ostalo mrežom daju svojoj elektroprivredi ili nekome ko otpljuje struju i imaju određenu naknadu za to. Ja mislim da je to moguće osmisliti. Da je Elektroprivreda Crne Gore sa ovakvim projektom ušla sa otkupnom cijenom od 80 eura, danas bi bilo sve riješeno, bili bi prezadovoljni i građani i



Elektroprivreda Crne Gore. Vi ste rekli tačno, neće padati cijena ispod 150 eura, na berzi je bila prije nekoliko dana 350 i sada možemo lako da dođemo u situaciju da ni sa novcem ne možemo da dođemo do električne energije u oktobru ili novembru.

Hoćemo da napravimo jaku vladu, hoćemo da napravimo vladu koja će da se bavi ovim pitanjima. Ja sam za i uvijek ću biti za i uvijek ću biti da ona bude inkluzivna i da okupi sve ljude koji mogu da daju neki doprinos i da se ne trošimo na gluposti, da se trošimo na prave stvari i da razvijamo Crnu Goru od Ulcinja do Pljevalja i od Herceg Novog do Gusinja. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 16:06:12)

Zahvaljujem premijeru na odgovoru.

Sa ovim smo zaključili dio pitanja koji se odnosi na poslanika Radulovića.

Sljedeće pitanje je pitanje poslanika Bošnjačke stranke. Međutim, poslanik Suljo Mustafić ne prisustvuje sjednici zbog smrtnog slučaja u porodici, pa iz tog razloga pitanje neće biti postavljeno.

Prije nego što pređemo na naredno pitanje da vas obavijestim da ćemo danas raditi ovaj dio koji se odnosi samo na Premijerski sat, da ćemo nastaviti sutra sa poslaničkim pitanjima, odnosno ministarskim satom i pitanjima potpredsjedniku Vlade i ministru poljoprivrede gospodinu Jokoviću, i to sa početkom od 12.00 časova.

Prelazimo na naredno pitanje.

Riječ ima poslanik Damir Šehović, postavlja pitanje ispred Kluba SD-a.

Izvolite, kolega Šehoviću.

DAMIR ŠEHOVIĆ (20.07.22 16:07:06)

Hvala, predsjednice Skupštine.

Podnesite ostavku, predsjedniče Vlade. To je suština poruke koju sam danas želio da vam uputim. Vama je poznato da je Vlada na čijem ste čelu 10. jula ove godine i formalno izgubila podršku parlamentarne većine koja vas je, na žalost, izabrala za premijera, te shodno tome cijenim da je jedini logičan odgovoran potez nakon suočavanja sa tom činjenicom podnošenje neopozive ostavke. Zato koristim institut Premijerskog sata da vas pozovem da to učinite, odnosno da vas pitam jeste li na taj čin spremni. Odmah da se razumijemo, nemojte misliti da likujem zbog toga što ćete, sva prilika, podnijeli ili ne podnijeli ostavku biti upamćeni kao premijer sa najkraćim mandatom u našoj istoriji niti se ponosim zbog toga što se ispostavilo da su Socijaldemokrate od samog starta bili u pravu kad su ovu vladu nazvali prevarnom, da su bili u pravu kada su kazali, a danas se to potvrdilo, da će ova vlada da radi po tuđoj agendi, da će da radi po agendi koja joj je nametnuta sa strane, odnosno da ovo nije nikakva evropska vlada nego da je ovo vlada koja je formirana samo zbog jednog jedinog razloga, a to je da nastavi tamo gdje je Krivokapićeva vlada pala, stala zapravo.

Predsjedniče Vlade, ne likujem zbog toga. Nije mi drago što je predsjednik Vlade moje države, pa čak i one protiv koje sam glasao i protiv koje se, čini mi se, argumentovano i temeljno borim, nije mi drago što je predsjednik te vlade protiv koje sam i ja i partija na čijem sam čelu dovela sebe u situaciju da prevari naše međunarodne partnere, u političkom smislu prevari za svega dva mjeseca. Nije mi drago zbog toga i ne likujem zbog te činjenice, a jeste ih, predsjedniče Vlade, na naki način politički prevarili. Prevarili ste ih iz prostoga razloga što ste zbog interesa tuđe države, zbog interesa čovjeka kojeg je vaš potpredsjednik pominjao na jednom opštinskom odboru u Beranama nazivajući ga važnim regionalnim igračem, dakle, zbog njegovih interesa, zbog interesa države koju on predvodi, vi ste doveli u pitanje evropski put ove države i rizikujete da i mi zajedno sa vama prokockamo šansu zbog toga što su nam evropska vrata bila malo odškrinuta spletom okolnosti zbog povoljnih geopolitičkih prilika koje se trenutno vezuju za Crnu Goru.

Pokazali ste, predsjedniče Vlade, ono što smo mi u Socijaldemokratama Crne Gore od samog početka tvrdili, da ćete sa pričom o Otvorenom Balkanu koji krade našu evropsku perspektivu i pričom o Temeljnem ugovoru koji falsifikuje prošlost zapravo skrenuti pažnju sa

evropske agende. Ne samo sa evropske agende nego da zbog tih prioriteta koji su vam nametnuti sa strane zbog očigledno obaveze koju ste preuzeli nećete biti u prilici da se bavite onim temama koje život znače, da nećete biti u prilici da se bavite najvećom nezaposlenošću od obnove nezavisnosti naovamo. Nećete biti u prilici da se bavite nelikvidnošću koja buja u našoj ekonomiji, da nećete biti u prilici da se bavite cjenovnim udarom na životni standard naših građana, a podsjetiću vas, predsjedniče Vlade, da smo država koja u regionu bilježi najveću inflaciju koja je dvocifrena. Da nećete biti u prilici da na adekvatan način pripremite turističku sezonu, ispostavlja se da je to tako, nećete biti u prilici i niste u prilici to da radite zato što ste umjesto tih životnih tema i evropskih tema izabrali da se bavite temama koje su vam nametnute sa strane.

Predsjedniče Vlade, još manje mi je drago zbog toga što ste u političkom smislu ne samo prevarili inostrane nego ste prevarili našu domaću javnost i to najmanje dva puta. Prvi put 2020. godine kada ste im obećali multietničku, ekspertsku vladu, a znate li kakvu smo vladu dobili, dobili smo kleronacionalističku, pripravnicičku vladu sa četničkim primjesama u njoj koja je formirana i koja je radila sve da razgradi građansko i sekularno biće ove države, a kako i ne bi kad je zahvaljujući vama nemali broj ljudi koji ima prevaziđenu retrogradnu agendu, agendu koja ide u prilog podržavaocima ratnih zločinaca i afirmaciji onoga što su oni radili. Dakle, vi ste tim ljudima omogućili da svoja naopaka nekad i šovinistička uvjerenja pretvaraju u zvaničnu državnu politiku. Prvi put ste dakle, našu javnost prevarili tada.

Drugi put u političkom smislu ste prevarili kada ste nam obećali procrnogorsku, proevropsku i pro-NATO manjinsku vladu, a znate li kakvu smo vladu, uvaženi građani, dobili? Dobili smo vladu u kojoj su procrnogorske partije prisutne samo u tragovima i koje nijesu ni na koji način u stanju da iskontrolišu politiku ove vlade što se i pokazalo raspravom o Temeljnom ugovoru. Koliko je ova vlada proevropska i pro-NATO najbolje govori činjenica da ogromnu većinu vaših ministara, ministara u vašoj vladi na tasteru drži predsjednik nama susjedne države, da te ljude na tasteru drži i predsjednik države koja jedina u Evropi nije uvela sankcije Rusiji i da ih drži čovjek koji znamo kojem svjetonazoru pripada i da ih drži čovjek koji je glavni promoter ruskih uticaja na Balkanu.

Ako bih htio da budam maliciozan mogao bih da kažem da ste vi zaista uspjeli da ujedinite Crnu Goru, što najavljujete kao vaš zadatak. Ujedinili ste ih na način što ste uspjeli i to je jedino vama pošlo za rukom, da u političkom smislu izmanipulišete i kolege sa moje lijeve i kolege sa moje desne strane. Nas nijeste, na žalost vašu, a na našu sreću, ne zbog toga što nijeste pokušali, nego što vam nijesmo dozvolili, ali to je druga tema. Danas je tema Crna Gora i evropske integracije. Upravo i zbog Crne Gore i zbog procesa evropskih integracija želim da vas još jednom pozovem da podnesete ostavku, da podnesete ostavku suočeni sa činjenicom da parlamentarna većina koja vas je izabrala više ne pruža podršku ovoj vladi kako su javno saopštili, kako bismo se nakon vaše ostavke kao odgovorni ljudi dogovorili oko datuma vanrednih parlamentarnih izbora, kako bismo se dogovorili i oko oblika vlade koja bi pripremila te izbore i kako bismo ovo međuvrijeme, ovaj međuprostor do održavanja tih izbora iskoristili da se izdignemo iznad naših političkih rovova, da probamo da postignemo kvalifikovanu većinu u Parlamentu i da izaberemo članove Sudskog savjeta, da probamo da makar izaberemo jednog člana Ustavnog suda, da probamo da izaberemo vršioca dužnosti, da riješimo pitanje izbornog zakonodavstva i da time damo doprinos dobijanju završnih mjerila koja dugo čekamo. U suprotnom ćemo naredne nedelje, ukoliko ne podnesete ostavku, vjerovatno iskoristiti u pokretanju procedure vaše smjene koja će se, kako sada stvari stoje, ako se nešto ne promijeni, a ne vjerujem da će, i desiti, ali ćemo kao društvo izgubiti dragocjeno vrijeme. Bojim se da ćemo fokus sa evropske agende pomjeriti na vašu premijersku fotelju, a vjerujem da ona to ne zavređuje. U pravu je jedan vaš politički saborac koji je u jednoj polemici kazao da nijesu te fotelje toliko važne ... Ova vlada je, na žalost, formirana samo zbog tih fotelja, a da li ste vi spremni da se svoje fotelje odreknete zarad evropske agende na osnovu odgovora koji ćete nam sada dati ćemo imati priliku da vidimo. Hvala.

PREDSJEDAVAJUĆA BRANKA BOŠNJAK (20.07.22 16:16:36)

Zahvaljujem kolegi Šehoviću.

Evo da vidimo da li je premijer spreman. Izvolite.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 16:16:46)

Zahvaljujem, potpredsjednice Bošnjak.

Poštovani poslanice Šehoviću, već sam se odrekao jedne fotelje da bih napravio evropsku Vladu. Odrekao sam se fotelje, izašao sam iz Vlade jer sam htio da pomognem evropski put. Jedino koga sputava ste vi. Vaša stranka je skroz pošla udesno. Vi širite nacionalizam, vi lično, vaša retorika. Samo pogledajte što vi pišete i vaši članovi. To ne dolikuje ničemu. To je krajnja desnica i to je nešto što skreće fokus sa ovih životnih tema.

Kada je riječ o Vladi Crne Gore da li je ona izgubila podršku ili ne, procesuirajte stvari u Parlamentu. Oko toga sam vrlo relaksiran. Procesuirajte stvari kako god mislite da treba, ali nemojte da nam spočitavate neistine niti da iza vaše političke frustracije skrivate lice nacionalizma koji vam je postao imanentan. To neću dozvoliti ovđe nego ćemo voditi javnu polemiku. Hoćete li da vama Vlada da stan od 15.000 u City kvartu, hoćete li da vam damo jedan stan pa da nas podržite vas troje iz SD-a. Je li to vaša politika. Pričam što jeste. Trpim vaše izdaja, prevara, radite za Vučića, radite za ovoga. Za koga treba da radimo, za vaš stan od 15.000? Mi ne radimo za bilo koga osim za građane Crne Gore. Rešavamo probleme koje je ostavila vaša Vlada. U 2020. godini naša turistička sezona je bila nula. Vi ste tada bili u Vladi, ja nisam. Nula, neka znaju građani Crne Gore. Dobili ste negativno mišljenje DRI kada ste bili ministar prosvjete. Vaš kolega iz partije Kovačević je pobjegao od državnih organa iz zatvora i eno ga u Beogradu. Zovite državne organe Srbije da ga vrate, vi koji mislite da mi radimo po nečijem diktatu. Možda se on sam vrati. Sumnjam da će on sam da se vrati kao što se Sveto Marović sam vratio. Imaće najkraći mandat Vlada. Sve što je uradila Vlada i sve što je uradio Dritan Abazović je specifično i originalno. Najkraći mandat, najkraći mandat. U čemu je problem. Vi ste bili 20 godina na vlasti. Mi rešavamo vaše probleme. Pustite vi 80 dana ove Vlade. Mi smo već trebali da budemo u Evropskoj uniji. Kada smo mi počeli pregovore? Što se sve to nije riješilo? Nije vama niti do evropske agende. Vi ste destabilizatori. Građani Crne Gore to treba da znaju. Meni je žao ako Demokratska partija socijalista, to sam rekao njihovom predsjedniku u korektnom političkom razgovoru, pristaje da vodi vašu desničarsku politiku, vas i nekoliko partija sličnih vama. Vi ste kontaminatori političke scene Crne Gore, vi lično i vaše kolege i nekoliko ljudi koji rade u toj službi, a koji, ako treba pomenuću imenom i prezimenom, nisu iz spektra politike, pa ih možda iz korektnosti ne treba pominjati, i to je to, i par medija koji su konektovani na ljude čije smo nelegalne aktivnosti spriječili. To je čitava kontaminacija priče.

Međutim, kada ne možemo oko borbe protiv organizovanog kriminala, kada ne možemo protiv korupcije, kada ne možemo ni oko ekonomske agende onda treba da se sjetimo da navodno Vlada radi za neke tuđe interese. Najbolje od svega vam je odgovorio Dajković, političar - pustite ga aman u Vladu, ne možemo živjeti više od njega. On vam je najbolje odgovorio. Vi ste htjeli cijelo vrijeme da nametnete narativ i strancima da ste dobili jedno ili dva ministarstva vi biste bili super evropska Vlada, ali pošto vi niste dobili jednog ili dva ministra ova vlada je proruska. Da vam samo nekoliko stvari kažem zbog građana, ne zbog vas. Govorili ste nećemo moći da donosimo odluke u Savjetu za odbranu. Sve smo odluke donosili za pet minuta. Govorili ste nećete pratiti politiku sankcija. Svaka politika sankcija je ispraćena. Najmanja država koja je bila u Kijev koja je posjetila predsjednika Zelenskog je Crna Gora, najmanja u svijetu. Vičem zato što pričam istinu i zato što hoću da me čujete i hoću da me čuje vaš alterego koji je nacionalistički, govorim vaš u političkom smislu jer je lako predstavljati se na jedan način, a zapravo iza toga leži nešto drugo.

Dakle, sve što budete imali recite, vrlo sam raspoložen. Vodimo i dalje našu evropsku priču, idemo dalje. Hoće li biti izbori, hoće li biti nečeg drugog, s velikim zadovoljstvom što bude biće. Nisu krivi njihovi direktori protiv kojih se vode postupci, oni su to vodili na vrhunski način, nisu krivi njihovi najveći funkcioneri partije, ali zato građani Crne Gore treba da čuju istinu, treba da svaku stvar procesuiraju.

U odnosu na mene, nikakav problem nemam da mi mandat traje najkraće moguće. Nikakav problem nemam. Ja više od premijera ne mogu biti. Realno postoji još jedna politička funkcija koja

mene ne interesuje. Želim da dam doprinos da moja zemlja ide naprijed, davaću ga i kao građanin i s druge pozicije, davao sam ga i ranije, uvijek ću ga davati, dajte ga i vi. Makar jednom uradite drugačije. Dajte doprinos. Nemojte da potpaljujete, da podmećete, da vam je retorika da vam pozavidi ona politika 90-ih koju stalno navodno kritikujete, da vam pozavidi ta retorika. To je nešto što morate da znate. Morate da znate da će se završiti ovaj momenat i da ćemo mi morati opet u ovom ili onom formatu da sjednemo zajedno. Pokušao sam stalno da budem korektan u odnosu na vas, i dalje mi je ok, ali vam moram reći ako već postavljate tako teze, ako već pokušavate da promjenom onoga što je istinska stvar i iznošnjem neistina i ponavljanjem neistina, stvarate utisak da neko ne radi u korist države Crne Gore. Treba li da radimo kao vi u korist države Crne Gore? Lako je otići s funkcije. Otići ću s funkcije bez ikakvog problema i neće me pratiti nijedna afera niti ijedan euro potrošen van onoga što je zakon, jedan jedini euro. Za vas nisam siguran, u stvari siguran sam da je suprotno. To je razlika između mene i vas. Neću podnijeti ostavku. Ovdje sam da vodim evropsku Vladu do trenutka dok Parlament legitimno, legalno, fer, bez nekih tenzija odluči drugačije u odnosu na ono kako je odlučio 28. aprila. To je to. Zahvaljujem i izvinjavam se na prekoračenju.

PREDSJEDAVALA BRANKA BOŠNJAK (20.07.22 16:25:14)

Zahvaljujem premijeru.  
Izvolite, komentar odgovora. Poslanik Šehović.

DAMIR ŠEHOVIĆ (20.07.22 16:25:24)

Hvala, potpredsjednice Bošnjak.

Iskoristiću priliku da svoj odgovor započnem jednom starom poslovicom, koja otprilike ovako glasi: "Kada klovn uđe u palatu, on ne postaje kralj nego palata postaje cirkus". Bojim se da ste vi ulaskom u 43. Vladu od te Vlade napravili cirkus.

POTPREDSJEDNICA BRANKA BOŠNJAK:  
Kolega Šehoviću, molim Vas. Samo sekund.  
Hoćete li me saslušati?

DAMIR ŠEHOVIĆ:  
Koleginice Bošnjak, hoćete li me saslušati?

POTPREDSJEDNICA BRANKA BOŠNJAK:  
Hoću, izvolite.

DAMIR ŠEHOVIĆ:

Slušali ste tiradu predsjednika Vlade, nijeste našli za shodno da ga prekinete, pri čemu je iznosio, najblaže rečeno, uvrede i neistine zbog kojih ste morali da reagujete. Ali, kada već niste reagovali, onda Vas molim nemojte ni mene da prekidate i dajte mi mogućnost da na adekvatan način odgovorim. Ne odgovaram ličnim narativom, nego odgovaram političkim kvalifikacijama kakve mislim da su primjerene mom sagovorniku. Znao da nijesam od juče u Parlamentu, da vrlo vodim računa od svakoj riječi koju izgovorim, da nikada nikoga nijesam uvrijedio, neću uvrijediti ni kolegu Abazovića, ali Vas molim da mi dozvolite da svoj odgovor prilagodim nivou koji smo imali priliku upravo da čujemo. To je molba s moje strane, a Vi izvolite i recite šta mislite o tome.

PREDSJEDAVALA BRANKA BOŠNJAK (20.07.22 16:25:55)

Sada ću da kažem.

Što se tiče premijera Abazovića, vrlo sam pažljivo slušala. /Upadice/ Možemo li da se čujemo? Nemojte s mjesta da dobacujete.

Kolega Šehoviću, vrlo sam pažljivo slušala premijera. Bile su oštre, možda u neku ruku i preoštre kvalifikacije, ali političke kvalifikacije. Vi ste citirali poslovicu i nakon toga, po malo na ličnoj osnovi je krenulo šta Vi smatrate da je Vlada i jasno iz toga proizilazi na šta aludirate da je premijer. Mislim da je to zasluživalo ovu opomenu. Vi znate da sam tolerantna i u pogledu vremena i u pogledu komunikacije, ali Vas samo molim da ne pređemo crtu. Čini mi se da je ovo bilo na ivici i imala sam potrebu samo da upozorim.

Znajući Vas, mislim da će biti tolerantno i do kraja. Izvolite.

DAMIR ŠEHOVIĆ (20.07.22 16:28:24)

Nemojte da sumnjate. Diskutovaću na način na koji sam to radio i prethodnih gotovo 12 godina koje sam proveo ovdje u Parlamentu i ponoviću što sam rekao.

Dakle, uvaženog sagovornika, koji obnaša funkciju predsjednika Vlade, podsjetio na jednu staru narodnu izreku koja glasi: "Kada klovn uđe u palatu, on ne postaje kralj nego palata postaje cirkus". Izrazio sam negdje svoj neki osjećaj, u političkom smislu, da je kolega premijer napravio politički cirkus od Vlade koju predvodi. Tu nema ništa uvredljivo na ličnoj ravni. Imam pravo na tu kvalifikaciju, a daje mi za pravo to što se sjednice Vlade svakog četvrtka ili kada se već održavaju prenose, pa se građani Crne Gore mogu uvjeriti u ozbiljnost same Vlade i onoga ko se nalazi na njenom čelu.

Druga stvar koju želim da Vam saopštim je, predsjedniče Vlade, da ste danas pokazali da niste na većem nivou od kolege Dajkovića kojega ste ovdje pominjali. Vi ste zapravo na osnovu Vašeg političkog narativa i načina na koji se ponašate ovdje u Parlamentu pokazali da ste taman na njegovom nivou i da zaslužujete da Vam se to kaže samom činjenicom što ste ga pomenuli. Nevažnu perifernu političku ličnost koja je očigledno na tom nivou da Vas impresionira i time pokazujete da Vi ništa niste bolji od njega. Ako bih već htio da govorim o nivoima, onda mogu da kažem da niste ništa bolji ni od "Noćnih vukova" kojima ste išli na slavu. To je, takođe, Vaš nivo i to je negdje okruženje u kojem se Vi prirodno osjećate jer ste vi pontonski most za destrukciju ove države, vi ste građanski paravan za izvaljivanje ove države iz zglobova, za urušavanje svega što je crnogorsko i građansko u njoj, to uporno činite evo dvije godine, a nažalost radite to i dalje zahvaljujući podršci onih koji su vam je dali, a evo sva prilika da će konačno uskratiti tu vašu podršku. Tako da bih i to želio da vam kažem.

Takođe, u pravu ste kada kažete da sam obnašao važne državne funkcije unazad desetak godina. Svakim svojim djelom se ponosim. Dabogda mi bio najveći grijeh to što mi Vi i kolege oko Vas spočitavaju u vezi zakonito dodijeljenog stana koji je dodijeljen na identičan način na koji su se dodjeljivali državnim funkcionerima u prethodnih nekoliko decenija. Vi ste, kolega Abazoviću, i svi oni oko Vas, koji su bili u prethodnom sazivu ovog parlamenta nedolaskom na posao, a urednim javljanjem na blagajnu zaradili svi po taj jedan stan. Tako da nemojte Vi da mi govorite o tome. Nijesam očekivao da ćete da se spustite tako nisko, ali kada se već spuštate tako nisko, onda mi dozvolite da Vas pitam kako ste uspjeli, za svega dvije godine koliko ste proveli u vlasti, da ovu javnost zabavite o jadu oko dvije teme koje se vezuju za Vas. Prvo, stisnite petlju pa kažite punu istinu o onih 21 milion eura koje ste slavodobitno pominjali, a govorite da Vi niste ko od sebe pravi žrtvu. Još interesantnije je, kolega Abazoviću, da nam kažete ko se krije iza firme u Kipru koja je većinski vlasnik beogradske luksuzne bolnice vašeg brata, u kojoj je zaposlena, igrom slučaja, životna partnerka predsjednice Vlade Srbije. Kako se to pogodi da baš Vaš brat i životna partnerka predsjednice Vlade Srbije prave jedan grandiozan projekat koji je u najavi, a da Vi sa tim nemate ama baš nikakve veze.

Dakle, gospodine Abazoviću, da biste bili načisto. Nemam ni ja ni partija kojom pripadam ni onaj dio građanski orijentisane Crne Gore ništa, niti stvaramo buku zbog Otvorenog Balkana, niti

stvaramo buku zbog Temelnog ugovora. Znete li zbog čega stvaramo buku? Stvaramo buku zbog izdaje Crne Gore. Kažem Vam i gledam Vas u oči - zbog izdaje Crne Gore koju vršite evo pune dvije godine i njenih interesa koje ozbiljno dovodite u pitanje. Izdajete Crnu Goru, kolega Abazoviću, crnogorskim glasovima. To vam je ovoga puta prošlo. Budite sigurni da Vas ti koje ste prevarili na izborima više neće glasati, jer neće dozvoliti da sopstvenu državu izvaljete iz zglobova prevarnom politikom koju vodite od 2020. godine. Kolega Abazoviću, znate li ko je najbolja antireklama tužilačkoj vlasti? Vi lično. Vi lično ste najbolja antireklama tužilačkoj vlasti zato što je predstavljate svojom političkom batinom. Tužilačka grana vlasti nema nikakve veze sa Vama jer je to posebna grana vlasti koja je Ustavom definisana. Vi je pretvarate u Vašu političku batinu, a, kao što znate, batina ima dva kraja. Oni koji su radili ovo što Vi sada radite, završili su na način da im ne sude glasači, nego im sudi istorija. Tako se danas sjećamo Sejda Bajramovića, tako se danas sjećamo Rahmana Morine. Podsjetio bih Vas i na još jednog čovjeka, on se zove Andrija Radović. On je, takođe, prošao put od ministra do premijera i na kraju je završio kao izdajnik.

Nemojte sebi da dozvolite da se Vi pominjete onako kako se danas Andrija Radović pominje. Vi ste u ozbiljnom riziku da Vam se to desi zato što je Vaš idol Aleksandar Vučić, čovjek prema kome očigledno imate preuzetu obavezu - kako i zbog čega vrijeme će pokazati. Budite sigurni da Vam ni ja ni partija kojoj pripadam, a vjerujem ni većinska Crna Gora neće dozvoliti da satrete ovu državu zbog preuzetih obaveza Vašeg političkog mentora i nekoga koga idealizujete. U to nemojte uopšte da sumnjate. Hvala.

PREDSJEDAVALA BRANKA BOŠNJAK (20.07.22 16:35:20)

Zahvaljujem, kolega Šehoviću.

Izvolite. Premijer ima pravo na komentar komentara odgovora.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 16:35:29)

Hvala, potpredsjednice.

Poštovani poslaniče Šehoviću, sada je već situacija malo bolja. Svako dobije ono što zasluži. Sa svakim se vodi rasprava na način na koji zasluži. Jedno je prof. Radulović, drugo ste Vi, treće je neki drugi kolega.

Kad je riječ o "Noćnim vukovima", Vi ste dnevni vuk, Vi ste antipod "Noćnih vukova" samo s druge strane, možda nemate motor. Da li imate motor ne znam i da li ga koristite, ali to je isto samo s druge strane - retorički, ponašanjem, pokušajem izazivanja ekstremizma u Crnoj Gori, polarizacijom, podjelama. To je to, potpuno identično-crnogorski Šešelji, to je to, samo s druge strane. Govorim u političkim kategorijama, uopšte ne zamjeram. Jesam li ja pontonski most, to je Vaša teza koja nije prošla. Ja sam nekoliko puta podmetnuo leđa za Crnu Goru, Vi nijednom. I opet ću i sve što radim je da pokušavam da dam skroman doprinos da se ljudi pomire. Vi ste najveća antireklama građanskoj Crnoj Gori, vi gurate Crnu Goru u sukobe, u propast i gurate pobjedu srpskog sveta. Da li to radite svjesno ili nesvjesno ne znam, ali vaša politika ima jedan cilj - da se ljudima ogadi država. To je jedina politika koju SD ima u posljednje vrijeme, da se ljudima ogadi Crna Gora. To je to. Neka građani sad prosude jesam li ja u pravu, ili ste Vi u pravu. Jeste, bili smo u bojkotu. Mi smo pokušali da damo doprinos promjenama i demokratizaciji na način na koji je primjeren i zakonski. Nismo nikad imali nelegalna finansiranja političkih aktivnosti i trudili smo se da ono što možemo da uradimo na zakonit način, iskoristimo za promjene. I na to sam vrlo ponosan i stigli smo do tih promjena. Bojkotovali smo Skupštinu nakon izbora 2016. godine i 2020. godine kad ste nam procjenjivali isto brodolom - mi smo pobijedili. Opet ćemo pobijediti. Garantujem - kad god izbori budu bili, vi nećete biti u kombinacijama ni jedni, za druge uopšte ne mogu da tvrdim i ne znam šta će i kako će da se desi. Ali lično prognoziram da vaša stranka politikom ekstremizma nema šansu. Da li ćete vi do izbora koji će biti u oktobru ili na proljeće, ili kad god budu bili, promijeniti i uspjeti da jedan dio stvarno onog građanskog biračkog tijela privolite da vas podrži - ostaje da se vidi. Ja garantujem, ako nastavite sa ovakvim ekstremizmom, da nemate šanse. Hvala za pitanja koja se tiču moje porodice, nikakav problem nema. Hvala za ta pitanja.

Dakle, vlasnik ... hospital su tri doktora, između ostalih, moj brat Džihan Abazović. Jedan je Aleksandar Ljubić, jedan od najpoznatijih doktora koji se prvi bavio vještačkom oplodnjom u Srbiji a drugi je Dušan Marić. Moj brat je, žao mi je što koristim govornicu kao za neku reklamu, prvi Ulcinjanin koji je držao predavanje na Oxford-u i vjerovatno je jedan od rijetkih Crnogoraca. Imao je svoju laboratoriju u Ulcinju od 2008. godine, bavi se matičnim ćelijama između ostalog. Možete sve da provjerite na Internetu. .... grupa je njihova grupacija koja ima nekoliko sektora razvoja medicine. Liječio je mnoge crnogorske sportiste, možete da se interesujete. Žao mi je što zloupotrebljavam u cilju reklame, jer moj brat nema nikakve veze sa politikom. Gospođa koja je parnterka premijerke je šefica radiologije u toj bolnici. Nije dio vlasničke strukture. Vi možete da povezujete stvari, možete kao ona gospođa na HRT-u da kaže da mu je to neko poklonio. Moja familija nije nepoznata, nije možda super poznata, ali nije nepoznata i što se mene tiče slobodno može da se izvrši bilo šta što je bilo kakav vid provjere.

U svakoj normalnoj zemlji, pa i poslanici koji misle suprotno bi bili ponosni na takve ljude bilo gdje da žive na svijetu. U svakoj normalnoj državi u državi poput Crne Gore gdje se vaš glas iako nemate veliku podršku čuje mnogo zbog ovog ekstremizma, ti ljudi moraju da objašnjavaju svoje aktivnosti koje su u najmanju ruku super humane. Svako ko je imao /prekid/ daj bože da nema potrebe, ali ja ga često zovem za naše građane možda i jednom dnevno, zna o čemu pričam. Nisam siguran da se nećete kao neki drugi, što se stide možda prethodnih riječi, Vi nećete zastidjeti za jedan vremenski period, ali eto ostaje vremenu da se sve pokaže. Kad je riječ o onome što ste rekli na kraju, to je bila riječ vezano za izdaju, to Vam je retorika - izdaja. I neki drugi su je koristili pa je malo ateriralo sve, jer se ne radi ni o kakvoj izdaji. Izdaja je ovo što vi radite. Mi pokušavamo da budemo u službi svih građana. Vama se ne sviđaju sve odluke, šta da radimo? To nije nedemokratski, niti ja to doživljavam kao neprijateljski. Ne sviđaju vam se sve odluke Vlade, ne sviđaju vam se vjerovatno sve ni odluke Parlamenta, ali to nije razlog da bilo koga etiketiramo na bilo koji način. Malo ste pretjerali. Iako sam ja dosta tolerantan, malo nekada svojim nastupima i intenzitetom malo pređete neke granice. Ja razumijem političku frustraciju. Ja to razumijem. Razumijem i zadatak koji neki ljudi imaju. Razumijem i potrebu da kažete nešto u tuđe ime, jer neko možda neće da kaže ono što treba vi da kažete, ali samo držite neki nivo dostojanstva zato što ćemo se opet susrijetati na ovom mjestu ili na nekom drugom. Svakako ćemo i Vi i ja nastaviti i politički i građanski da djelujemo u Crnoj Gori. Nećemo ići nigdje preko svijeta.

Moja teza je da vi radite veliku medvedu uslugu u Crnoj Gori, da je gurate u sukobe, da je gurate u jačanje onoga protiv čega se navodno borite. Imam apel prema drugim političkim subjektima, koji ne mora niko da prihvati, da ne budu dio te ekstremističke desničarske priče, nego da pokušamo da građanski evropski blok u Crnoj Gori jačamo sa što više partija, nezavisno od naših pojedinačnih razlika, koje definitivno postoje i koje treba baštiniti kao neko bogatstvo, a ne kao nešto što može da bude prepreka nekoj budućoj saradnji. Zahvaljujem.

PREDSJEDAVAJUĆA BRANKA BOŠNJAK (20.07.22 16:43:38)

Zahvaljujem.

Sada kolega Šehović ima dva minuta.

Izvolite, kolega Šehoviću.

DAMIR ŠEHOVIĆ (20.07.22 16:43:46)

Hvala, potpredsjednice.

Ne znam da li ću se ja jednog dana stidjeti mojih riječi, ali Vam garantujem da ćete Vi imati razloga da se stidite Vaših djela, političkih djela naravno. Kada to kažem, mislim na jednu kardinalnu grešku koju ste napravili zbog čega ćete biti upisani u istoriji političke misli ove države kao neko ko je pokušao da podmetne ovim građanima podvalu da ste sa onima koji slave Podgoričku skupštinu i sa onima koji ratne zločince pokušavaju prikazivati moralnim uzorima htjeli da ovu državu usrećite. Za takve štetne namjere prema ovoj državi, rekao sam Vam već, neće

Vam suditi glasači nego će Vam suditi istorija. Jedan naš ugledni književnik je jednom prilikom kazao da se ne pravi kajgana bez slomljenih jaja, kao što se ne pravi ni srpski svijet bez razorene Crne Gore. Vaša uloga ove dvije godine je da ovu državu razorite i, nažalost, u političkom smislu kažem dobro vam ide zahvaljujući onima koji vam još uvijek daju podršku, ali sva prilika je da su se i oni osvijestili.

Vi ste, to sam Vam nebrojeno puta kazao, trojanski konj u političkom smislu za potrebe velikodržavnih interesa koji imaju cilj da satru Crnu Goru i sve svoje političko znanje koristite da biste to uradili. Ali, molim Vas da u polemici sa mnom više nikad ne morališete, jer neko ko se valja u blatu sa kleronacionalistima, sa šovinistima nije u prilici da drži moralne, a bogami ni političke lekcije bilo kome. Tako da Vas molim da mi na tu temu više ne diskutujete, jer ja dobro znam što govorim i vrlo sam jasan u onome što saopštavam. A kažem Vam - Vi i Vaša partija koja se godinama valja u blatu sa kleronacionalistima ne može više izigravati inspektore za moralnike - meni ne, Socijaldemokratama ne u to budite sigurni.

Da privodim kraju, rekli ste da smo mi ogadili državu. Teške kvalifikacije, valjda ste htjeli da kažete da smo ogadili politiku, a ja ću Vam reći da ste upravo vi ogadili ovu politiku - time što ste radili to što ste radili ove dvije godine; time što ste dozvolili da vam predvodnici Ravnogorskog pokreta vode pojedine obrazovne ustanove; time što ste dozvolili da uvozimo kleronacionaliste sa strane da bi vam upravljali Filmskim centrom; time što ste dozvolili da umjesto obećane slobode ovo društvo uvedete u tihi okupaciju; time što se dozvolili da umjesto građanske i sekularne države, dobijemo klasičnu nacionalističku klerikalnu državu koju vode vjerske zajednice; time što ste uradili sve suprotno od onoga što ste tvrdili 2020. godine. I ne brinite Vi za moju političku budućnost. Ona će biti takva kakva jeste, ali bih Vas ozbiljno pozvao da se zabrinete za Vašu. Jer, će Vaša, siguran sam, ostati zapisana u političkoj istoriji ove države kao primjer kako se ne treba boriti za njene interese i kao primjer nekoga ko je pod uticajem tuđih igrača sa strane, nekoga ko je zbog prethodno preuzetih obaveza, o kojima ćemo tek saznavati zbog čega se to desilo, dao sebi za pravo da satire ovo društvo evo dvije godine. Nažalost, Vašu, nažalost onih koji su oko Vas i tapšu Vas po ramenu, građanska Crna Gora je preživjela i jače političke igrače, a budite sigurni da će preživjeti i vas, odnosno budite sigurni da će Vas ova generacija političara vrlo brzo zaboraviti kad siđete sa političke pozornice, ali Vas pokoljenja, nažalost, neće zaboraviti. Vaše će ime, kako ste krenuli, meni nije drago zbog toga, ostati upisano u istoriji kao primjer, u političkom smislu, izdajničke politike koju ste u 21. vijeku Vi lično personifikovali i partija koju predvodite. Hvala.

PREDSJEDAVALA BRANKA BOŠNJAK (20.07.22 16:47:50)

Zahvaljujem kolegi Šehoviću.

Ovo je bila žustra polemika.

Sada dajem riječ uvaženoj kolegici Draginji Vuksanović Stanković, da postavi pitanje premijeru u ime Kluba.

Izvolite, kolegice Stanković.

DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ (20.07.22 16:49:00)

Zahvaljujem, potpredsjednice.

Uvažene kolege poslanici, premijeru Abazoviću, ministri, poštovani građani Crne Gore,

Prije nego što postavim svoje poslaničko pitanje, želim da uputim jednu rečenicu uvaženom premijeru Abazoviću, koju, nažalost, nijesam bila u prilici da uputim u Srebrenici, jer igrom slučaja nijesam mogla da prisustvujem toj Konferenciji na kojoj sam trebala da govorim.

To je da ste Vi, premijeru Abazoviću, Vašim govorom u Srebrenici napravili istorijsku sramotu Crnoj Gori. Mislim da ste toga svjesni. Povrijedili ste majke heroine Srebrenice i sjećanje na žrtve genocida. U Srebrenici se desio genocid, još jače - u Srebrenici je učinjen genocid. To ste trebali da znate kao premijer države koji se tamo predstavlja.



Moje poslaničko pitanje glasi ... ništa nije smiješno premijeru kada pričamo na ovu temu. /Upadica/ Naravno, reći ću i ja Vama.

Krajem juna ste posjetili susjednu Srbiju i tom prilikom ste se susreli sa najvim zvaničnicima države Srbije, od predsjednika Vučića i ostalih. Prilikom zajedničke pres konferencije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, upravo je on istakao da mu se čini da ste neka velika politička pitanja koja su nas nekad razdvajala uspjeli na konkretan način da razriješite. Mislim da je jako važno da nas sve ovđe nas i crnogorsku javnost upoznate, koja ste to politička pitanja uspjeli da razriješite sa predsjednikom Vučićem.

Mene zanima, uvaženi premijeru Abazoviću, tokom te Vaše istorijske posjete Srbiji, da li ste znali da je, prema popisu stanovništva Srbije iz 1981. godine, u Srbiji živjelo 147.000,046 građana koji su se izjašnjavali u Srbiji kao nacionalno Crnogorci? Da li znate da se 10 godina kasnije, 1991, kao nacionalno Crnogorci u Srbiji izjasnilo 118.000? Zatim, 2002. godine se kao nacionalni Crnogorci izjasnilo 60.000, dok se 2011. godine u Srbiji kao nacionalni Crnogorci izjasnilo malo više od 38.000 građana. Broj Crnogoraca u Srbiji je opao za više od 100.000 usljed nasilne asimilacije. Da li ste se možda sa tim pozabavili u razgovoru sa predsjednikom Vučićem? Da li ste posjetili neko od udruženja Crnogoraca koji žive u Srbiji obzirom da ste imali vrijeme da posjetite Beogradsku patrijaršiju, Beograd na vodi i još neka druga interesantna mjesta?

Da li ste sa bilo kojem udruženjem Crnogoraca u Srbiji razgovarali? Da li znate da crnogorska nacionalna manjina ima problem u Opštini Vrbas oko upotrebe službenog jezika, koje im je zagarantovano Ustavom, da se tamo 2011. godine 17,5% građana te opštine izjasnilo kao Crnogorci, a crnogorski jezik nije u službenoj potrebi, pored niza inicijativa, još od 2010. godine? Ali kako da se osjećaju naši ljudi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci u Srbiji, kad se dešava da je desetina poslanika Skupštine Crne Gore nezakonito, i očigledno po nalogu Vučića i Vulina, maltretirano i zadržavano na graničnim prelazima Crne Gore? Kad se radi to poslanicima, što će onda raditi drugima koji se nasilno asimiluju u Srbiji?

Nijeste pokazali ni malo državničkog nivoa i to sam Vam poručila javno, nego ste se zahvaljivali za nešto što nama po zakonu pripada. A znate li što nam pripada? Pravo na slobodu mišljenja i govora. Naše je pravo ovđe da izrazimo svoje mišljenje i stav, mi smo ga izjasnili povodom glasanja za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Mi smo zbog toga kažnjeni na granici sa Srbijom i onda se oni onako volšebno posprdavaju i kažu, Brnabićka čak nije ni znala da smo mi zadržavani, zamislite premijera koji to ne zna. Pa onda Vučić - nećete ubuduće, a Vi im se snishodljivo zahvaljujete. Umjesto da kažete da su to naša prava, da zaštitite nivo Crne Gore. Da zaštitite našu državu, da pokažete kako se štiti ugled i dostojanstvo države. Vi se snishodljivo ponašate pred njima. Ali, meni nijesu krivi ni Vučić, ni Vulin. Kriva mi je ona prethodna vlada u kojoj ste Vi bili koordinator bezbjednosnih službi, koja nije našla za shodno da uvede mjere reciprociteta. Jer, da smo htjeli da zaštitimo imalo čast i ugled Crne Gore, mi bismo uveli reciprocitet - kako oni prema našim poslanicima i državicima, tako i mi prema njihovim.

Nadalje, zanima me da li ste možda u Beogradu obećali Vučiću i brzopleto usvajanje ovog potpuno štetnog i protivzakonitog ugovora? Kao neko ko se bavi 21 godinu ovim pitanjem, ukazujem na činjenicu da su brojne norme ovog ugovora suprotne brojnim zakonima. Neću se sad baviti analizom to je dugo, potrajalo bi.

Nijeste prekidali ni ostale koji su 20 minuta govorili, pa bih zamolila da mene ne prekidate.

**PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ:**

Ne prekidam Vas, kolegice, nego Vas upozoravam na vrijeme kao što sam i druge upozoravala.

**DRAGINJA VUKSANOVIĆ:**

Ne, ne druge niste, ja sam pomno pratila. Mene posebno.

Nijeste čuli ni intelektualce, ni NVO sektor, nego ste požurili da ovo usvojite na Vladi i to ne potrebnom većinom. Od 21, kvalifikovana većina nije 13 nego 14. Vi ste rekli - odluka je usvojena. Ali, mi pozdravljamo napore predsjednika države i vaš dogovor od juče da će da sjednu stručnjaci i pravnici da se pozabave normom ugovora, ali ovo je trebalo da se uradi prije nego što je donijeta odluka na Vladi. Da znate, ovaj ugovor ako se potpiše, on znači okupaciju Crne Gore. Ovaj ugovor

znači upis prava svojine na pokretnim i nepokretnim dobrima koji pripadaju državi Crnoj Gori na Beogradsku patrijaršiju. Totalna okupacija državnih dobara. Naravno da to Crnogorci neće dozvoliti. Maloprije kažete da se mi bavimo Temeljnim ugovorom. Pa naravno, zato što su vaše džamije zaštićene, a vjerska prava Crnogoraca i Crnogorki su ugašena. Imam pravo na slobodu vjeroispovijesti koje mi je zagarantovano Ustavom Crne Gore. Kad govorim ja, govorim u ime svih Crnogoraca i Crnogorki, koji žele da ostvare svoja vjerska prava. Čak nas je i Sinod srpske crkve iz pravoslavlja. Ja nemam problem da pođem u džamiju, ja nemam problem sa tim, ja sam neko ko je građanski orijentisan u ovoj državi. Meni je majka Srpkinja, moji prijatelji su kumovi Albanci, imam puno prijatelja pripadnika islamske vjeroispovijesti, imam kumstva sa katolicima, pa sam ja Crnogorka i želim da ostvarujem pravo u svojoj državi. Za vas su nacionalisti i ekstremisti oni koji brane čast i ugled svoje države na Belvederu i oni koji su onoga dana u mirnoj atmosferi slavili dan državnosti u Nikšiću. Bila sam prisutna, tamo se pjevalo, igralo se crnogorsko kolo, bilo je puno djece, starih, mladih. Za vas nijesu nacionalisti i ekstremisti oni koji povikuju usred Nikšića - ovo je Srbija, to nijesu ekstremisti. Baš me zanima kako gledate na ljude koji usred Crne Gore viču - ovo je Srbija i ističu srpsku zastavu umjesto crnogorsku. Oni nijesu nacionalisti, a mi koji slavimo Dan svoje države jesmo. Ne, nikako ne podržavamo napad na policiju, ali nam mora neko objasniti onaj snimak đe se policija izmiče, da ti takvi koji negiraju svoju državu dođu onamo da pokvare onakav skup ljudima koji su sa svojom đecom slavili, pjevali i igrali na sred nikšićkog trga. I nadalje, da li Vam je tema razgovora bio i prodaja Elektroprivrede Crne Gore? Vidim najavljujete malo auto-put, malo Elektropivredu, malo Aerodrome, pa Luku Bar, pa ćemo malo crkve, malo manastire, a onda ćemo cijelu državu da predamo Vučiću, je li? E, taj film nećete gledati. Ne bojimo se mi, apsolutno, ovi što kažu da imamo strah nekako urođeni strah da će Srbija da nas pokori. Ne može nas Srbija da pokori. Nikada se Crnogorci nijesu dali pokoriti, razumijete? Sigurni budite da se mi ne plašimo. Nikakve strahove ja nemam u životu. Meni je moja država milija od svega, shvatate? Ali, Vi to teško da možete da razumijete, uvaženi premijeru Abazoviću. Evo vrijeme će pokazati svoje. Ja sam u onoj diskusiji, kada sam glasala za izbor ove Vlade, rekla Vama da je Vaše ponašanje do tada bilo jako neodgovorno, neprofesionalno i očekivala sam od Vas da pokažete viši nivo odgovornosti. Imali ste šansu da uđete u crnogorsku istoriju, kao prvi premijer koji će ovu državu da odvede u Evropsku uniju. Vi ste tu šansu prokockali. Shvatate li? Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 16:56:53)

Zahvaljujemo poslanici Vuksanović - Stanković.

Pravo na odgovor na postavljeno pitanje ima uvaženi premijer.

Izvolite, premijeru.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 16:58:42)

Hvala, uvažena predsjednice.

Uvažena poslanice Vuksanović - Stanković,

Sve shvatam, jer ovdje neke velike filozofije nema. Nije ovo nikakva atomska fizika i pokušaću Vam sve taksativno odgovoriti, a ako nešto ostane, naravno možemo i u takozvanom drugom krugu.

Prvo oko Srebrenice. Ja sam bio i prošle godine u Srebrenici. Ja Srebrenicu mnogo bolje poznajem i dešavanja u Bosni i Hercegovini garantujem nego ovi ljudi koji sjede ovdje (iako nijesmo na nekom takmičenju).

Moj govor je bio univerzalan. Kad sam sišao sa bine, majka Srebrenice me poljubila. Zašto se digla hajka? Zato što su izbori u Bosni i Hercegovini. Da ne poznajem te ljude, možda bih bio iznenađen. Ja sam pričao o univerzalnoj kategoriji. Prva rečenica mi je bila da je u Sreberenici ubijeno čovječanstvo, da je neko htio da bude zlonamjeran kao za one druge rečenice, rekao bi - to nije tačno, nego je ubijeno u genocidu 8.700 i nešto ljudi. Problem je druge prirode, što kosmopolitski duh premijera Crne Gore treba ubiti i na drugim mjestima - ne samo u Crnoj Gori. Ja

to razumijem, razumijem da jedan dio javnosti to ne razumije, ali lično nemam nikakav problem, ja sam samo govorio o univerzalnim kategorijama. Naravno, genocid se desio nad Bošnjacima, desio se i nad ljudima i osuđujem ga - ne samo genocid u Srebrenici nego sve genocide koji su se desili bilo gdje u svijetu (kao i ratne zločine, da ne bude samo genocide). To je to. Dakle, imao je univerzalni karakter.

Kad je riječ o posjeti Srbije, ona je ovdje izazvala veliku polemiku ili pažnju. Zadovoljan sam, zadovoljan sam što smo uspjeli sa svim susjedima da uspostavimo jednu dobru komunikaciju, jako dobru komunikaciju.

Kad je riječ o dostignućima, mi moramo da krenemo od nule, faktički od nečega što se zove okretanje novog lista. Mi nemamo razmjenu ambasadora sa Republikom Srbijom. Mi smo spremni da pošaljemo novog ambasadora u Beograd. Vjerujem da će Vlada Srbije, o tome je bilo riječi, kada se uspostavi nova vlada, poslati novog ambasadora u Podgoricu. Na taj način bi jedan dio političkog nivoa bio zadovoljen, a onda i mnogi drugi koji trebaju da se riješe.

Kad je riječ o maltretiranju poslanika, ja sam to apostrofirao. Imao sam i zahtjeve iz Skupštine Crne Gore, a sve i da ih nijesam imao, moralo se to apostrofirati i dobro je da je to pitanje riješeno, ako je riješeno. Vi imate pravo kao poslanik i ja kao premijer ili neko kao ministar da glasa kako hoće, ali isto tako i drugi ljudi imaju, iako je to meni potpuno suludo, pravo da donose odluke u svojoj državi onako kako misle da treba. Meni je lično to neprihvatljivo, suludo iracionalno, ali takav je svijet, takva je politika. Kao što imate na primjer sada agresiju Ruske federacije u Ukrajini, meni je to potpuno neprihvatljivo i potpuno sam protiv toga, ali vjerovatno ima ljudi unutar Ruske federacije koji misle da je to put. Zbog toga smo mi različiti u političkom sagledavanju. Ako se to riješilo, bio bih jako zadovoljan. Ne znam da li su naši poslanici putovali u periodu poslije 01. jula. Nijesam siguran, tako da nemam tu informaciju, ali vjerujem da se to pitanje riješio.

Kad je riječ u odnosu sa dijasporom, imate ministra vanjskih poslova, dolazi iz vaše partije. Neka uspostavi najbolju moguću komunikaciju sa svim našim udruženjima, bilo gdje u svijetu, pa i u Republici Srbiji. Tome ćemo sam da se radujemo, samo da ne radimo tuđe poslove. Imate ministra u Vladi, slobodno, nikakav problem ne postoji.

Kad je riječ o reciprocitetu, pomenuli ste ga, da bih završio tu temu, nijesam pristalica reciprociteta. Zašto? Zato što smatram da uvijek treba voditi politiku koja je sklona demokratskim standardima. To nije demokratski standard. Može da se kaže da treba da uzvratimo istom mjerom, a može da se kaže treba da vodimo bolju i korektnu politiku i ako neko radi loše postupke, da ga ne pratimo u lošem nego da pokušamo da uvijek imamo nešto bolje, ne jedan emancipatorski pristup koji je potpuno normalan. To je moje razmišljanje, ali nije ni taj model koji ste Vi rekli nešto što je nepoznato u savremenoj politici.

Kad je riječ o temeljnom ugovoru, ja bih volio da čujem primjedbe. Ne želim da otvaram polemiku zato što ste Vi rekli da bi bila duga tema, recite mi jednu, dvije, tri. Ja sam ih čuo, nikad nije bilo transparentnijeg procesa. Pitam ja građane Crne Gore, ali da kažu pošteno - je li neko vidio temeljni ugovor sa Katoličkom crkvom, ili su dobili informaciju da je potpisan u Vatikanu.

Pitam, ali bez ikakvih tenzija. Rekao sam da u momentu kad on bude usklađen na nivou ekspertske grupe, imaće priliku svi građani da ga vide. To se i desilo. Taj period je trajao desetak dana, to je objavljeno u utorak a ta sjednica je bila u petak. Nekih desetak dana je trajalo. Čitala ga je stručna javnost, čitala ga je i laička javnost, ljudi su rekli neke svoje primjedbe, neke svoje komentare. Mnoge sam dobio napismeno, zahvalan sam svima, civilnom sektoru u jednom dijelu, stručnoj javnosti.

U međuvremenu sam pričao sa dva profesora sa univerziteta i jednim cijenjenim advokatom. Ja tvrdim da to nije u suprotnosti sa Ustavom i zakonom. Ja se čudim pravnicima, pogotovo ljudima koji su eksperti kao Vi, da misle da ugovor kao pravni akt može da suspenduje zakone i Ustav. Neka ljudi razmisle da ugovor, kakav god on bio, može da suspenduje Ustav i zakone bilo koje države na svijetu. Sve je okej. Naročito ne bih komentarisao stvari da će on da omogućiti nekome da uradi protivzakonite aktivnosti u smislu upisa i tako dalje, imovine ili otimanja nečega i tako dalje. To može da se iskoristi u domenu političke borbe, ali to jednostavno nije istina.

Kad je riječ o vjerskim pravima, malo zvuči uvredljivo. Kao da ja ne osjećam vjerska prava ljudi koji nijesu iste vjere kao ja. Malo zvuči uvredljivo, a ne doživljam to zlonamjerno. Vrlo dobro osjećam i zato sam više puta rekao da će Crnogorska pravoslavna crkva u ovoj Vladi imati

apsolutno isti tretman kao i sve druge vjerske zajednice. Ukoliko njihova želja bude bila, oni su iskazali pisani zahtjev da i oni krenu u postupak potpisivanja ugovora o regulisanju odnosa sa državom Crnom Gorom, sa velikim zadovoljstvom. Sa velikim zadovoljstvom. Država nije tu da nikoga, na neki način, stimuliše da bude podržavalac jedne, druge ili treće vjerske zajednice - nego da da pravni okvir koji će se podjednako odnositi na sve. On ne može da ispravi neke istorijske nepravde, neke istorijske percepcije. Isto tako, ugovor ne može tretira ono što bi bila prava koja proizilaze iz drugih zakona o državnoj svojini ili o zaštiti kulturnih dobara, ne može taj dio da tretira. Nadam se da će u jednom dobrom duhu, u jednoj drugačijoj atmosferi, koja vjerovatno u Crnoj Gori sad ne postoji, pravoslavni vjernici naći neki zajednički jezik. Tome bih se radovao, lično spreman sam da dam doprinos tome, više puta sam to naglasio, a naglasio sam i na sjednicama Vlade da apsolutno imaju isti tretman.

Kad je riječ o ovom pitanju, ne zloupotrebljavam samo da iskoristim, dakle, Temeljni ugovor niti ugovor sa vjerskim zajednicama, niti zakon to pitanje ne može da tretira. Ako neko osjeća da mu pripada neki dio imovine, kao za sva pravna lica u Crnoj Gori tako i za fizička lica, jedina nadležna instanca su nadležni sudovi, ne ugovori. To je nešto što je pristup koji naše pravo poznaje. Ne ulazim u arbitriranje, postoji institucija koja arbitrira i koja može da uradi određenu promjenu titulara svojine. Moje je samo pitanje koje nije provokativno, đe smo bili 30 godina da to riješimo. To je moje pitanje. Nije provokativno, ne želim polemiku. Tu smo, pokušavamo da riješimo i ovo pitanje. Hrvatska je to riješila 2002, danas je 2022. godina. Lično mislim da treba nekako da se i kod nas riješi, da se riješi sa drugim vjerskim zajednicama, da idemo dalje i da se koncentrišemo na druge stvari.

Kad je riječ o famoznoj, vidio sam to i u medijima, Elektroprivredi Crne Gore i prodaji 10% akcija, to je zakonska obaveza jer je isteklo tri godine (moraju da se emituju akcije). Naša želja je da to kupi naša država. /Upadica/ To je obaveza. One se moraju emitovati poslije... /Upadica/ Ili poništenje, hvala, profesore. Podsjetili ste me, varijanta je ili da kupi naša država, ili da se ponište. Moraju poslije određenog roka da se emituju. Slažem se da bilo ko ko bi ih kupio u ovom trenutku bi napravio što se kaže "posao godine" zato što se očekuje da zbog one energetske krize, o kojoj smo pričali, i cijene akcije Elektroprivrede Crne Gore, kao i drugih preduzeća koja se time bave, samo idu uzlaznom putanjom. To je jedan dio spina, ne kažem da je to koleginica Vuksanović apostrofirala kao spin, ali vidio sam puno natpisa - želite da prodate Elektroprivredi Srbije, ovome, onome. To je dio spina - ne želimo. Imamo zakonsku obavezu da ih emitujemo. Najbolje bi bilo da ih kupi država. Ako ih ne kupi država, da se ponište i da onda vidimo u nekom narednom periodu da se ponovo emituju. Ako bude nekih drugih dilema, raspoložen sam da nastavimo diskusiju. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 17:10:06)

Zahvaljujem premijeru na odgovoru koji jeste bio nešto duži, ali, u svakom slučaju, vrlo detaljan obzirom na veliki broj postavljenih pitanja.

Uvažena koleginica Vuksanović Stanković ima pravo na komentar.

Izvolite, koleginice.

DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ (20.07.22 17:10:20)

Zahvaljujem.

Rekla sam jednom prilikom Vama, uvaženi gospodine Abazoviću, da Vi pokušavate da izigravate .... i da će doći dan da ćete upasti u sopstvenu zamku. Pošto imate kosmopolitski duh i pošto je sve bilo u redu u Vašem govoru, i to je bio univerzalni govor o Srebrenici, možete li mi onda reći zašto ste se nakon toga izvinjavali majkama Srebrenice? /Upadica/ Ne možete Vi smanjiti tenzije, Vama su najbolji, pa to nije u pitanju rasprava, odgovor dale Sarajlije, a daće vam i zvanično država Bosna i Hercegovina.

Nadalje, žao mi je što Vi ne znate, ali Vi niste pravnik, da pravite razliku između ratnog zločina, s jedne strane, i genocida, sa druge strane, jer se genocid vezuje za rasu, vjeru i naciju. Jer, neko je ubijen baš zato što je određene nacije, a možda ne bi bio ubijen da nije bio te nacije.

Što se mene tiče, uvaženi premijeru Abazoviću, da znate i moj stav - svaki genocid koji je utvrđen pravosnažnom međunarodnom presudom ću da osudim, bez obzira nad kim je počinjen. Nemojte da imate tu dilemu kada sam ja u pitanju - bez obzira nad kim je počinjen.

Nadalje, kažete da Vaš posao nije da posjetite Udruženje Crnogoraca u Beogradu, je li? Nijedno udruženje Crnogoraca niste našli za shodno da posjetite, da ih pitate kako su. Posao je ministra vanjskih poslova, ali Vi ste premijer, a on je ministar. Znači, to je tuđi posao. Vama je crnogorska dijaspora tuđi posao, bliža Vam je Beogradska patrijaršija. Razumijem ja to sve, razumijem.

Kada govorimo o reciprocitetu, kažete da niste bili za uvođenje reciprociteta, da se njihovi poslanici i državni funkcioneri vraćaju sa granice i kažete da trebate da vodite politiku na demokratskim standardima. Vama je znači potpuno demokratski standard da jedan poslanik koji je izrazio svoje mišljenje kroz glasanje u Parlamentu za civilizacijske vrijednosti treba da bude vraćen, ne vraćen, nego maltretiran na granici. Bila sam prva koja je bila maltretirana i zadržavana.

Vi niste smjeli da dozvolite da urušite ugled i dostojanstvo Crne Gore, da snishodljivo klimate glavom Vučiću i Brnabićkoj tako što će nam sad dozvoliti. Što se mene tiče, neka rade što hoće, ja im odstupit neću. Razumijete li? To je bilo snishodljivo što ste Vi uradili, povrijedili ste dostojanstvo i ugled Crne Gore, jer smo mi ovđe izrazili svoje mišljenje, svoj stav o jednoj civilizacijskoj vrijednosti tako što smo glasali za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Znate li koliko je bilo primjedbi od strane NVO sektora? Brojne su primjedbe bile u javnosti od strane NVO sektora. Brojne su primjedbe bile od strane intelektualaca, ali Vi ste slušali neznane pravnike, nažalost, sa diplomom pravnika i, nažalost, na pozicijama koje nisu trebali da pokrivaju jer nisu dorasli tim funkcijama, ili imaju loše namjere.

Uvaženi gospodine Abazoviću, ugovor je institut obligacionog prava. Jedno od ključnih načela obligacionog prava je načelo uzajamnosti u pravima i obavezama. Ako smo Vi i ja ugovorne strane, onda između nas postoje uzajamna prava i obaveze. Vaša prava su moja obaveza, a moja obaveza su Vaša prava i obratno. Osim kod ugovora o poklonu, koji je jednostrano obavezan ugovor, đe jedna strana ima pravo a druga obavezu. Svi ostali ugovori su dvostrano obavezni i to proističe iz ključnog načela obligacionog prava, koje je ovđe povrijeđeno i na to je ukazao prof. dr Nebojša Vučinić. Jer, u ovom ugovoru samo crkva ima prava, a država Crna Gora ima samo obaveze. To je prva povreda.

Nadalje, ne znam ko je naučio Vas i Vaše pojedine ministre koji nisu pravnici, o ovim pravicima neću da komentarišem jer je ispod mog nivoa da komentarišem toliku količinu neznanja, ko vam je rekao da ovaj ugovor derogira Ustav i zakon. Ovaj ugovor je, kako ste ono rekli, ugovor da suspenduje zakon. Kako može jedan ugovor da suspenduje zakon i Ustav? Objasniću Vam u čemu je problem, da Vam uprostim. Ako imate jedan član ugovora i taj jedan član ugovora kad ga pročitate je suprotan Zakonu o obligacionim odnosima, vi time suspendujete Zakon o obligacionim odnosima i stavljate ugovor, kao dvostrani pravni posao, iznad Zakona o obligacionim odnosima. Evo, na primjer, rušenje ovog načela uzajamnosti je suprotno Zakonu o obligacionim odnosima.

Imate odredbu ugovora koja je suprotna Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, jer predviđa obaveza države da prije nego što krene da hapsi nekog popa, država, tj. nadležni tužilac

...  
/prekid/ dužni da obavijeste arhijereja o hapšenju tog popa. To je klasično kršenje normi Zakonika o krivičnom postupku, što znači da je ugovor iznad i da suspenduje Zakonik o krivičnom postupku. Pa ovdje imate uvođenje javno-pravnih ovlašćenja na strani crkve. Crkva ne može imati javno-pravna ovlašćenja nikakva zato što je crkva vjerska organizacija. Javno-pravna ovlašćenja mogu imati samo državni organi.

Nadalje, suspenduje se Zakon o opštem obrazovanju i vaspitanju, jer se predviđa uvođenje vjeronauke u škole. Evo Joanikije na sva zvona - obaveza države, obaveza države. E nećete uvoditi vjeronauku u škole. Možete da uvedete ako je izborni predmet Istorija religije. Ko želi da se obrazuje koje su religije, to je lijep predmet, da djeca koja žele da upoznaju koje su to religije itd.

Ali vjeronauku, vjero nauka, što je rekao pokojni Stevo Žigon, jedno s drugim ne može, ne može biti vjera i nauka.

Zatim, govorite o tome kako će da se vode sudski postupci. Ja samo želim da ukažem građanima Crne Gore, ukoliko se ovaj ugovor potpiše, obzirom na činjenicu da je sadržina ovog ugovora u brojnim normama suprotna brojnim zakonima Crne Gore, taj ugovor se u pravu naziva nezakonit ugovor. Pravna posljedica nezakonitog ugovora ili ugovora koji je suprotan .... poretka je apsolutna ništavost koju utvrđuje nadležni sud. Tako da će država podnijeti tužbu sudu za poništenje ovakvog pravnog posla. Zašto? Zato što ovaj ugovor ne može da proizvede pravno dejstvo, a oni koji suprotno ovom ugovoru, koji na osnovu ovog ugovora predstavljaju ...., vrlo opasan element koji je prvi korak ka uknjižbi uz modus ... To vam sigurno nijesu pojasnili pravnici Vaši, ko na osnovu ovakvog ugovora učini uknjižbu u katastar, taj će završiti u Spuzu.

Nadalje, baš me zanima da li ste provjerili istorijske činjenice, uvaženi premijeru, iz preambule? Nijeste čuli pitanje koje sam Vam postavila. Da li ste provjerili istorijske činjenice iz preambule, da se priznaje pravni kontinuitet i subjektivitet Srpskoj pravoslavnoj crkvi u 13. vijeku, kad nije ni postojala. Ona se do 1920. godine nije ni zvala Srpska pravoslavna crkva, zvala se Pravoslavna crkva u Kneževini Srbiji. Ja želim da Vam ukažem na činjenice da važeći zakon Srbije države Srbije o crkvama i vjerskim zajednicama priznaje pravni kontinuitet Srpskoj pravoslavnoj crkvi od Načertanija Ilije Garašanina, tj, uvaženi premijeru, tek od 19. vijeka. Srbija priznaje tek od 19. vijeka, a mi hoćemo da priznamo pravni kontinuitet. E sad, da li Vi želite, uvaženi premijeru, da dalje idem odredbu, po odredbu ugovora. Nabrojala sam što je suprotno zakonu o obligacionim odnosima. Ključna norma, koja je suprotna Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima, koji je sistemski zakon, obaveza države je da upiše pravo svojine na svim pokretnim i nepokretnim dobrima. Pravni osnov toga bi bila upravo preambula da vi priznajete pravni kontinuitet Srpskoj crkvi iz 13. vijeka, što bi značilo upis prava svojine u katastar nepokretnosti od strane nadležnog organa, na svim nepokretnim i pokretnim dobrima od 13. vijeka. To znači da ona Crkva u Gluhom dolu, odakle potiče moja familija iz Crmnice, koja je bila crnogorska i nekad pripadala državi Srbiji, treba sad da bude upisana na Beogradsku patrijaršiju. To znači ta norma.

Tako da ja vjerujem u Vaše dobre namjere, uvaženi premijeru, ali ste Vi bili dužni da iako nijeste pravnik upoznate se sa ovim odredbama koje su suprotne zakonu. Onda kada imate dovoljno normi koja je suprotna jednom, drugom, trećom zakonu, čak i Zakoniku, i to mogu da Vam pojasnim koja je razlika između zakona i Zakonika, velika je razlika i tu. Kad imate takve norme, onda naprosto, premijeru Abazoviću, ne možete da kažete kako to može ugovor da suspenduje zakon i Ustav. Evo vidite kako može ugovor da suspenduje zakon i Ustav, e ovako može da suspenduje. Kad imate član ugovora koji je suprotan jednom zakonu, on znači suspenduje taj zakon i takav ugovor zato se naziva nezakonit pravni posao i zato je apsolutno ništa i biće ništa. Ako se potpiše, biće poništen.

Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 17:20:28)

Zahvaljujem poslanici Vuksanović-Stanković.

Premijer ima pravo na komentar. S obzirom na dužinu izlaganja, u nekom trenutku čovjek izgubi i osjećaj gdje smo i u kojem smo krugu.

Izvolite.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 17:20:38)

Hvala, predsjednice.

Uvažena poslanice Vuksanović-Stanković,

Prvo, oko dijasporu. Naravno mi svuđe da idemo pokušavamo da posjetimo dijasporu. Zaboravio sam da kažem da sam kontaktirao svoje prijatelje, koje nazivam u jednom prijateljskom tonu tzv. crnogorskim maderašima, ljudi koji su često u centru - oni nijesu bili u prilici da se tada

organizuju u tom trenutku. Što se tiče Lovćenca, biće još prilika. Ja sam samo rekao da i ministar vanjskih poslova takođe kao dio svojih obaveza može to da poboljša.

Kad je riječ o genocidu, ja definiciju jako dobro znam i rekao sam Vam da sam pričao o univerzalnim kategorijama. Kao što postoji Univerzalna deklaracija o zaštiti ljudskih prava, koja je temelj iz koje se onda crpe sva prava nezavisno od ljudi koji imaju pojedinačne identitete, ja sam govorio u tom kontekstu. Nijesam imao namjeru da kažem bilo šta loše. Možda sam trebao reći da se desio genocid nad Bošnjacima, ali i nad ljudima možda bi to bilo preciznije, ali to kako sam rekao je svako ko je htio da zaista razumije i da od toga ne pravi politiku - potpuno ukapirao na krajnje ispravan način. Dakle, mislim da tu treba staviti tačku. Ja sam srećan i zadovoljan što je delegacija u Crnoj Gori bila brojna, imalo nas je više ministara nego iz Bosne i Hercegovine, da je sa nama bio i ministar pravde, da je prije bilo dilema da li će doći ili neće doći itd, da smo mi demonstrirali da ono što obećamo i uradimo. I to je po mom sudu nešto najvažnije.

Kad je riječ o ugledu Crne Gore, po mom skromnom sudu, imam suprotno mišljenje - ugled Crne Gore nije mogao da bude veći, niti je posjeta crnogorskog premijera ikada bila tako ispraćena. To je ugled Crne Gore, to je razlika između mene i Vas možda u percepciji šta je ugled, šta nije ugled. Ali zaista mislim da je to bila rijetkost da se na taj način to može desiti. Kad je riječ da dođemo do Temelnog ugovora, evo Vi ste rekli te stvari. Ja sam te stvari procesuirao i ranije, hvala i civilnom sektoru. Ali, da kažem da to nije nikakav razlog da se ovaj Temeljni ugovor ne potpiše zato što sve što je rečeno do sada u ovom kontekstu zaista ne stoji. Evo ja ću pokušati taksativno.

Prvo, o bezbjednosti. Bila je priča da neće moći Policija Crne Gore da reaguje, pa je bilo riječi čak i vatrogasna da se desi, na primjer, da se kojim slučajem zapali neki manastir dok ne dobije saglasnost nadležnog popa ili lica koje je zaduženo. To nije tačno, to apsolutno nije tačno. Dakle, samo u slučajevima kada nema obavezu nikakvu kada je u pitanju bezbjednost ili zdravlje ljudi, nikakvu obavezu nema. Sto puta sam rekao da uniformisana policija ne ulazi u Skupštinu Crne Gore, ne ulazi u hotele sa pet zvjezdica, nećete ih vidjeti u pozorištu, nećete ih vidjeti na univerzitetu. Vidjećete ih samo u slučajevima ako se desi neka zaista neprilika, gdje je njihova intervencija potrebna. To je jedno.

Kad je riječ o javno-pravnim ovlaštenjima, objasnio sam, ja sam dao primjer krštenice. To su ljudi, nažalost, kada su bili ratovi u bivšoj Jugoslaviji '90-ih, kada su odlazili u druge zemlje nijesu imali drugu vrstu identifikacije i poneko je ponudio krštenicu, poneko je ponudio onaj vjenčani list, koji isto tako vjerske organizacije izdaju za one ljude koji žele da se vjenčaju u crkvama ili u džamijama. To su njihova javno-pravna ovlaštenja.

Drugo, oni imaju već Bogosloviju, tamo ocjenjuju djecu. Daju im neke ocjene, daju im neku knjižicu koja podrazumijeva neki uspjeh na kraju godine. To su javno-pravna ovlaštenja, to ne derogira naš pravni poredak, to je nešto što funkcioniše i bez Temelnog ugovora. U tome je problem što ljudi ne žele da prihvate jednu činjenicu, sa ili bez Temelnog ugovora potpuno identično funkcioniše stvar, potpuno identično. Nikakve razlike nema. Vjeronauka može da se uvede samo u ovom Parlamentu Zakonom o obrazovanju. Ne postoji ugovor kojim ga može uvesti Vlada. Vi ste maloprije rekli da ovaj ugovor u nekim svojim normama će da derogira zakon. Kako, ljudi? Možemo da pričamo oko toga, ali to su pravne besmislice, da ugovor bilo koji bi sklopila Vlada sa bilo kim, ovdje se ne govori o vjerskim zajednicama, može da derogira i Krivični zakon ili bilo koji drugi zakon Crne Gore. Da li će on da se proglasi pravno ništavnim, moguće. Moguće je, nemam ništa protiv toga. Mnogi zakoni koji su zakoni ne ugovori zakoni koje je usvajala Skupština Crne Gore su predati na testiranje Ustavnom sudu. Dešavalo se da ponekad Ustavni sud za neki zakon kaže da ipak nije zadovoljio sve standarde i sve norme pravne. Dakle, dešavalo se i oko toga nemam nikakav problem ni sa tim.

Oko preambule, preambula nije sastavni dio normativnog djela. Sporni dio, isto je predmet spina, koji govori o kontinuitetu, nema pominjanja Srpske pravoslavne crkve nego hrišćanske crkve. Drugo je ko ne želi da čita, ko želi politiku, želi da se svađamo. To je drugo. Pogledajte, to je stav 4 preambule, a sad ću Vam reći jednu stvar. U preambuli Ustava Crne Gore piše da smo ekološka država. Mnogi građani imaju pravo da kažu da mi ne poštujemo Ustav i da je pogrešno određen Ustav Crne Gore jer mi nismo, na primjer, ekološka država, nemamo baš ekološko ponašanje. Preambula je opisnog karaktera. Logično da oni koji sklapaju ugovor će malo da uljepšaju svoju stvarnost. Vjerovatno i druge religijske organizacije koje budu nastupale u

ovakvom aranžmanu prema državi će pokušati malo da skrenu pažnju na sebe. Taj dio nije obavezujući, on nije dio normativnog djela, upućuje na nešto, nije beznačajan itd. Ovaj konketani o kojem ste rekli, to je taj stav 4, zaista mislim da ne tretira stvari onako kao što ste Vi intepretirali. Eto to je to. Čuo sam ove primjedbe. Možda ima i drugih. Raspoložen sam i da čujem te druge. Ovo su bile glavne i od NVO sektora. Treba ih uvažiti u smislu da je neko potrošio vrijeme i energiju da nešto predstavi, ali ako nešto nije baš toliko smisleno, ne treba sad to uzeti kao ultimativno da treba da se inkorporira. Ako treba da se pojasnimo oko nekih stvari, naravno tu smo. Osim ovih što ste naveli, ja nisam čuo druge. Možda ih ima, ovo su najčešće, one koje su se navodile i u medijima i u komunikaciji sa stručnom javnošću. Vidjećemo. Nemam ništa protiv da jedan drugi dio stručne javnosti da svoj iskaz, ali generalno stvarno mislim da pravimo problem gdje ga uopšte nema. Mislim da treba na neki način demokratski pokušamo da izađemo iz ovog problema, a da naravno Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i drugim religijskim organizacijama koje će se vjerovatno u međuvremenu i Crna Gora, kako raste postoje i građani drugih i država i nacionalnosti koji će početi da žive, ovdje možda će željeti da upražnjavaju svoju vjeru, možda će imati potrebu da uđu u neki ugovorni odnos sa državom. To nije nešto nemoguće i mi ne treba da sputavamo nekoga da to uradi. Naprotiv, u cilju da svi se osjećaju vrlo komotno, vrlo slobodno i da mogu da upražnjavaju svoju vjeru na način na koji su to navikli u svojim državama da to rade, ali naravno da to ne bude suprotno Ustavu i zakonima Crne Gore. Toliko. Ako bude trebalo još neko pojašnjenje, tu sam.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 17:29:45)

Zahvaljujem premijeru.

Mislim da oko ovog imamo u proceduri samo stav uvažene poslanice Vuksanović Stanković.

Izvolite, poslanice Vuksanović Stanković. Po Poslovniku, predviđeno dva minuta.

DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ (20.07.22 17:29:53)

Znači, premijeru Abazoviću, svi mogu da upražnjavaju svoju vjeru osim Crnogoraca. Jedino mi nemamo pravo da upražnjavamo svoja vjerska prava.

Evo da se on ispriča pa ću ja nastaviti, predsjednice. Želim da mu saopštim u oči ovo što imam, ne mogu da pričam sa praznom stolicom. Sačekaću.

Uvaženi premijeru, znači jedino Crnogorci nemaju pravo da upražnjavaju svoju vjeroispovijest očigledno. Mi nemamo nikakva prava u državi i zato što nemamo nikakva prava mi smo ekstremisti i nacionalisti. Dobro.

Vi, uvaženi gospodine Abazoviću, niste održali u Srebrenici univerzalni govor, nego govor koji Vam je napisao Aleksandar Vučić. Što se tiče ugleda da niđe nikad jedan premijer tako dočekan, /upadica/ naučili ste ga napamet. Vi sve to što Vam on kaže dobro pamтите, ne sumnjam ja u Vašu inteligenciju. Što se tiče ugleda, nikad jedan premijer nije dočekan, pa eto upravo zato sigurno zbog tolikog broja .... niste imali kad da pođete do Vrbasa. Nadalje, Vi ste se divili, to ste i na Twiteru objavili, kako se crnogorske i srpske zastave vijore po Beogradu. Ne znam znate li Vi, premijeru, da je to dio protokola. Nisu oni postavili te crnogorske zastave zato što ih vole, nego zato što je to dio protokola.

Niko nije rekao da policija neće moći da uđe da izvršava svoje zakonom predviđene obaveze u vjerske zajednice, nego policija i tužilaštvo moraju prvo, molim vas, da obavijeste arhijereja ako planiraju nekog popa da uhapsu, a mnogo ih je zrelo za hapšenje. Da ima države, svi bi bili pohapšeni jer svi rade protiv Crne Gore. To je jedna paramilitarna organizacija, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Da ima države, ne bi nas gazili ovdje pored Vas pošto se Vi borite da mi budemo ugledni itd.

Vjeronauka u Parlamentu može da se izglasa. Ne može, premijeru. Morate da znate da je ovo sekularna država, tako da ni Parlament ne može nikako da glasa uvođenje vjeronauke u Zakon o obrazovanju. To vam je rekao i ministar prosvjete. Nadalje, Vi kažete meni da preambula



služi za uljepšavanje. Rekli ste da preambula služi za uljepšavanje, a ova preambula je klasična krađa istorije Crne Gore, falsifikat crnogorske istorije. Pa nismo mi krivi što oni nemaju sopstvenu istoriju i što su oni bili pod Turskom kad smo mi imali svoju državu. Nismo mi krivi za to. Pa, pošto preambula služi samo da uljepša ovaj ugovor, molim Vas to što ste okitili ovaj ugovor sa tom preambulom izbrišite i mičite ovu preambulu, jer Srpska pravoslavna crkva nema pravni kontinuitet od 13. vijeka, nego se prvi put pominje tek poslije 1920. godine. Morate malo kao premijer znati istoriju Crne Gore. Ne možemo se baviti samo svojim strukama na tako visokim državnim pozicijama. Moramo malo biti široki. Tako da u tom dijelu ovo nije uljepšavanje, uvaženi premijeru, nego krađa istorije Crne Gore. /Upadice/ Evo ne mogu da pričam, predsjednice, jer ovdje uvaženi kolega Ivanović dobacuje sve vrijeme dok ja pričam. I svaki put kad ja pričam da dobacujete.

Znači, uvaženi premijeru Abazoviću, nemojte nam ovakvom preambulom uljepšavati ugovor, jer ovakva preambula je klasična krađa i falsifikat crnogorske istorije.

Potrudila sam se da pomognem, uvaženi premijeru Abazoviću, da istaknem određene probleme, đe postoje norme u ugovoru koje su suprotne zakonima Crne Gore. Vi ste to ocijenili kao pravne besmislice, ali dobro eto ja kao neko ko se bavi 21 godinu ovim pitanjem iznosim pravne besmislice. Narod će procijeniti ko iznosi pravne besmislice, a ko unosi falsifikate u ugovore i ko pokušava da okupira ovu državu. Ali upamtite što ću da Vam kažem - Crna Gora nikada nije bila okupirana; Crna Gora nikad nije bila vazalna država; Crna Gora nikad nikome nije služila. To što imamo sad sluge po Crnoj Gori koje služe drugoj državi, to je problem, nažalost, naše države koja ne sprovodi od strane državnih organa ono što treba da sprovodi.

Volim kad se Vi smijete, baš volim kad smo svi radosni i nasmijani, ali ovo uopšte nije za smijanje. Vama smetaju Crnogorci, premijeru Abazoviću. Vi ne volite Crnogorce. Vi da volite ovu državu i da vam ne smetaju Crnogorci i ja kao Crnogorka - ne biste ovakav ugovor nikad dozvolili da se potpiše.

Znate što? Moram sad da iznesem jednu vrlo lijepu stvar. Moj otac je šedio u istoj klupi sa Vašim ocem, ne u istom odjeljenju nego u istoj klupi. Znate kako moj otac priča o Vašem ocu? Čuveni Đžo Abazović, koji je bio drugarčina, koji je bio boem, koji je bio jedan inteligentan čovjek, jedan zgodan čovjek i čovjek koji se uvijek izjašnjavao kao Crnogorac i koji je volio ovu državu više od svega. Nažalost, niste naslijedili njegove neke gene. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 17:35:27)

Hvala, kolegice Vuksanović Stanković.

Samo bih molila, cijenim i poštujem što imate potrebu uvažavanja i traženja potrebe uvažavanja Vaših prava i prava nacionalno pripadnika vjerske zajednice kojoj kažete da pripadate Vi, ali bih vas isto molila da sa jednakim uvažavanjem u komunikaciji oslovljavate i pripadnike drugih vjerskih zajednica. Negdje mislim da nije primjeren način na koji ste komentarisali za Srpsku pravoslavnu crkvu, gdje ste rekli da je paravojna formacija. Znači, moja je obaveza da Vam skrenem pažnju na način koji ste to rekli. Vi ste tumačili ugovor i u to tumačenje pravnih odredbi ja ne ulazim. Ima ko će tumačiti pravne odredbe, ali mislim da ste se negdje zanijali i da ste možda iskoristili termin koji možda ne biste iskoristili da niste bili možda u određenom naboju u samom objašnjavanju.

Vi želite da odgovorite na ovu moju primjedbu?  
Izvolite.

DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ (20.07.22 17:36:37)

Uvažena predsjednice Skupštine,

Ni u jednom momentu nisam uvrijedila vjernike Srpske pravoslavne crkve. Radi mene, može svako da ide đe oće: u džamiju, u katoličku crkvu, katedralu, sinagogu, đe oće da ide. Znači, nisam vjernike uvrijedila. A istina je da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori okupatorska crkva i paravojna organizacija i zaustaviću se ovog momenta da ne kažem nešto više. Tvrdim da od ovih koji huškaju kreće podjela Crne Gore, od ovih koji su tamo po Srpskoj pravoslavnoj crkvi i

koji zapiruju mržnju i koji hoće da nas okupiraju. Oni koji se dive Draži Mihailoviću i smatraju da je on antifašista, ti, uvaženi premijeru Dritane Abazoviću, potpiruju mržnju i podjele u ovoj državi. Oni treba da budu pohapšeni. Oni ne treba da budu u ovoj državi. Oni su došli odakle su došli ovđe i okupirali Crnu Goru.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 17:37:41)

Hvala Vam, kolegice Vuksanović Stanković na komentaru na moju opomenu. Mislim da pravi vjernici imaju jednaki odnos prema svim vjernicima, i mislim da jeste uvrijedili vjernike, i ja sam se kao vjernik osjetila uvrijeđeno. /Upadica/ Neka je moj problem, neka cijene i drugi vjernici da li jesu ili nisu. Ja Vam kažam ono što mislim.

Riječ ima poslanik Genci Nimanbegu ispred Kluba albanskih partija. Zadnje pitanje premijeru na današnjoj sjednici.

Izvolite, kolega Genci.

GENCI NIMANBEGU (20.07.22 17:38:22)

Dobar dan i hvala Vam, predsjednice Đurović.

Poštovani predsjedniče Vlade Abazoviću, poštovane poslanice i poslanici,

Ovo ne bi bio prvi put da ja postavim pitanje na albanskom jeziku. Pitao sam isto i premijera Markovića i zadovoljan sam da predsjedniku Vlade Crne Gore mogu postaviti u potpunosti pitanje na albanskom jeziku. Ali, kako bi mediji ispratili, protokolarni dio ću nastaviti sa četvoroimenim jezikom (srpski, hrvatski, crnogorski, bosanski).

Predsjedniče Vlade, nadam se da samo zbog poslanika imate strpljenje zbog javnosti i zbog interesovanja javnosti. Ovo ne bi bilo prvi put da sam postavio pitanje na albanskom u cjelini, postavio sam i premijeru Markoviću. Ali bih ovom prilikom mogli imati i izuzetnu priliku da i odgovor dobijemo na albanskom, ali zbog medija koji to slabije prenose evo već dugo godina, nastaviću pitanje na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori (crnogorski, srpski, hrvatski i bosanski).

Poštovani predsjedniče Vlade, Zakon o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine u uvali Valdanos, a koji sam podnio u Skupštini Crne Gore, koji je usvojen 11. juna 2022. godine sa 49 glasova "za", se primjenjuje već više od godinu dana. Stoga od Vas tražim informaciju dokle se stiglo sa primjenom tog zakona. Koliki je broj podnijetih zahtjeva o povraćaju imovine, a koliko se od tih zahtjeva uspješno realizovalo? Zbog čega se ne poštuje zakonski određen rok o rješavanju podnijetih zahtjeva i zbog čega Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore odugovlači proceduru o podnijetim žalbama kada za to ne postoji niti jedan zakonom propisan razlog. Kakva je sudbina zaključaka koje sam Vam uputio 11. maja 2022. godine?

Poštovani predsjedniče Vlade, znači odmah po stupanju na dužnost, uputio sam, zbog javnosti da budu informisani, jedan set zaključaka, bili smo slobodni da Vam predložimo koji smatramo da je Vlada trebala da usvoji da bi ubrzala procedure i da bi omogućila primjenu ovog zakona. Znači, povod su bile neshvatljive teškoće koje su se dešavale i koje se dešavaju kod primjene Zakona o povraćaju Valdanosa.

Nakon euforije koja je prouzrokovana donošenjem ovog Zakona, svjedoci smo da je mali broj postupaka pravosnažno okončan i to ne krivicom bivših vlasnika i njihovih nasljednika, već isključivo, po nama, krivicom nadležnog organa za postupanje po podnijetim zahtjevima - Uprave za katastar i državnu imovinu Crne Gore koja ne poštuje zakonom propisane rokove za odlučivanje po podnijetim zahtjevima i krivicom organa koji zastupa državu Crnu Goru u ovim postupcima - Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, koji svojim neracionalnim pristupom odugovlači postupke, izjavljujući žalbe i pokreće upravne sporove kada za to ne postoji niti jedan zakonom propisan razlog.

Zbog javnosti, želio bih pročitati koji su to bili zahtjevi koje smo Vam uputili. Znači, da ne bih detaljnije - izdalo bi se obavezujuće upustvo, nalog Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore da u postupcima oko pomenutog zakona da saglasnost za donošenje rješenja kojim se

zahtjevi bivših vlasnika usvajaju. Kao drugi predloženi zaključak je da se izdaje .... upustvo Zaštitniku imovinsko-pravih interesa Crne Gore da u ovim postupcima ne izjavljuje žalbe drugostepenom organu i ne podnosi tužbe Upravnom sudu zbog odluka drugostepenog organa. Takođe, da se u roku od odmah i postupi i riješe svi zahtjeve bivših vlasnika prema kojima nije postupljeno u skladu sa propisanim rokom.

Poštovani predsjedniče Vlade, mi smo ovaj Zakon proslavili skupa. Poslije godinu dana, cijenim da je vrijeme da zajednički uložimo napore da se on što kvalitetnije primijeni. Hvala.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 17:43:13)

Zahvaljujem uvaženom kolegi Nimanbegu na postavljenom pitanju.  
Pravo na odogovor na postavljeno pitanje ima uvaženi premijer.  
Izvolite.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 17:43:21)

Hvala, uvažena predsjednice Skupštine.

Uvaženi poslanici Nimanbegu,

Hvala na pitanju. Prvo želim da iskažem javno zahvalnost Vama na svemu što ste uradili kroz dugi poslanički rad da pitanje Valdanosa se tretira prošle godine na način na koji se tretiralo i da je efektuirano zakonom kojim je imovina u uvali Valdanos vraćena stvarnim vlasnicima, nezavisno da li su to građani ili su neke vjerske zajednice koje takođe participiraju u tome.

Naravno, zahvalan sam i svim poslanicima koji su to podržali. Radi se poslanicima ovog saziva i mislim da smo uradili jednu lijepu stvar. Tačno je, neko će reći da ima još mjesta po Crnoj Gori gdje su građani dovedeni u sličnu situaciju. Lično, navijam da svi dobiju ono što je njihovo. To je neka pravda i što više građani budu imali, to će i država biti bolja. To nam je zajednički cilj.

Počelo se sa vraćanjem imovine u Valdanosu. Istina je da to ne teče dinamikom koju bismo ili ja ili Vi željeli, ali imam ubjeđenja od strane Zaštitnika da se tu samo radi o dugim procedurama i nejasnoj stvari koju su zatekli na terenu. Između ostalog, da ne bih dužio, precizirao sam Vam u odgovoru, dešava se da objekti Vojske Crne Gore nisu nigdje evidentirani a da oni postoje na terenu. Da zato što ih je radila vojska oni nisu katastarski evidentirani, oni postoje na mjestima u kojima građani dobijaju parcele nazad. Njima je teško, oni smatraju da mogu doći u situaciju da neko onda njih optuži da su vratili još neki objekat koji pripada ili Ministarstvu odbrane ili Vojsci Crne Gore, uz ono što je bila zemlja nekog vlasnika. Tu ostaju neke dileme koje su kao otvorena pitanja. Dao sam Vašu urgenciju. Zahvalan sam Vam na onome što ste Vi dali odmah da se ubrzaju procedure. Međutim, mi ne možemo da mijenjamo zakonske norme. Moramo da razumijemo i službenike koji imaju veliki pritisak, a ne mogu da rješavaju sve slučajeve toliko brzo koliko bi željeli.

Ono što je najvažnije jeste da je ovaj Vaš čin danas, a i moje nekako javno nije obećanje nego javni apel prema institucijama da zaista probaju da što je brže moguće odgovore na brojne zahtjeve građana kako bi oni mogli, u skladu sa zakonom, da upišu imovinu na svoje ime ili na ime svoje porodice. Ovo Vaše poslaničko pitanje danas je doprinos tome. Ja sam se čuo sa zaštitnicom, uputio Vaše pitanje, tražio do njih direktan odgovor i zahtijevam i ovdje šaljem javni apel da urade sve da nas ne dovedu u situaciju da Vi ponovo kroz par mjeseci postavite slično pitanje. Neke od nelogičnosti koje postoje, koje zaista postoje ne odnose se na Valdanos, nego generalno kad su imovinsko-pravni odnosi u pitanju i kad je restitucija u pitanju ostaju otvorene. Čiji su oni putevi, da li je to urađen dobar premijer, šta je sa objektima vojske koji su se našli na licu mjesta, nisu nigdje evidentirani. Oni koji su imali, tako da kažem, čistije papire, već je po njihovim zahtjevima počelo da se rješava. Sad više nema procesa nazad, ima samo procesa za naprijed i ja se radujem i očekuje da se ta realizacija izvede do kraja.

Nije povezano sa ovim pitanjem, ali samo želim nekad da stanem u odbranu javne administracije koja je toliko kritikovana. Na primjer, katastar u Podgorici, čovjek ima platu 520 eura možete li da vjerujete? 530 eura ima čovjek platu, a 20.000 predmeta ima na stolu. Samo hoću da

iskažem i neku solidarnost, jer prvi sam kritičar javne administracije i sporosti koja se u mnogim segmentima odvija. Ali, isto tako da pokažem i neku dozu solidarnosti prema ljudima koji se ipak trude da završe posao, ali jednostavno ih broj predmeta i broj zahtjeva dnevno pobjeđuje. Da li je to slučaj konkretno i kod Valdanosa, ne znam. Ovdje su navedene neke druge stvari, ali definitivno mislim da će se ići ka nekim rješenjima. Samo da pročitam zbog građana, imate u odgovoru i naravno, a naravno možemo nastaviti i polemiku.

Rješenja su donijeta u 110 predmeta, koji su u sljedećim fazama:

- 7 rješenja je postalo pravosnažno i istima je vraćeno 15 parcela;
- 7 zahtjeva je odbijeno jer su podnijeti za nepokretnosti za koje je već podnijet identičan zahtjev (znači radi se o identičnom zahtjevu);
- protiv 45 rješenja je u toku postupak po žalbi i
- u 24 predmeta je od strane Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa pokrenut upravni spor. U preostalih 49 predmeta postupak je u toku.

Nadam se da će ovih preostalih 49 dobiti neki epilog, a vjerujem da je u interesu svih da taj epilog bude da se ljudi zaista upišu. Tako da imam neki zahtjev koji mislim da je potpuno kompatibilan sa Vašim, a to je da moramo apelovati malo na strpljenje građana. Mene raduje da su mnogi Ulcinjani ušli u svoje posjede, da su time umanjili mogućnost požara, da su očistili. Brojni Ulcinjani su očistili svoja imanja, ima zaista i onih koji nijesu, ali to ne znači da svako od njih ne želi da ima crno na bijelo papir da se radi o njihovoj imovini. Dosta je tu i starih ljudi koji vjerovatno razmišljaju da to ostave nekome u nasljedstvo i da ne ostave svoju djecu ili svoje nasljednike u nekim problemima. Nadam se da će se ići i ka tome da se stvari rješavaju brže i apelujem prema zaštitniku i prema Upravi za imovinu i katastru da svi malo damo gasa kada je u pitanju predmet Valdanosa. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 17:49:58)

Zahvaljujem premijeru.

Pravo na komentar na odgovor premijera ima poslanik Genci Nimanbegu.

Izvolite, kolega.

GENCI NIMANBEGU (20.07.22 17:50:02)

Zahvaljujem, predsjednice Đurović.

Prvo, samo da ispravim premijera. Nije polemika, jer shodno današnjem danu nije Vam lako, ali nije ni građanima lako, nije ni nama. Ono što danas sam čuo ovdje u ovom domu zbilja svako malo zahtjeva reakciju, osudu ili demantovanje i čuli smo razne, rekao bih, ocjene za lične osobine, ili izjašnjavanja, ili karakteristike što ne doprinosi onome što mi želimo. Šta je najvažnije, gospodine Dritane Abazoviću? To je dijalog, a i rad sa papirima. Možemo svašta pričati, možemo puno toga reći ako se ne završi u proceduri, ostaje prazno slovo, ostaje riječ koju nosi vjeter. Vi znate, kao rođeni Ulcinjanin, da u mojoj porodičnoj kući piše - Niko nije prorok u svom mjestu. Stvar je u tome da mi ne zaludujemo više, ne govorim sad van teme Valdanosa, javnost i sa nekim temama koje nas dijele, ali se moramo suočiti sa njima. Meni je žao što ovako kasno postavljam ovo pitanje, znate zbog čega? Zato što bi želio građanima Ulcinja čestitati ono što smo mi kao politički subjekt počeli možda 2012. godine, uz pomoć Vlade Crne Gore tada i kredita, ali zbog .... ili problema u implementaciji sada se potpisuje ugovor od 20 miliona eura za vodovod i kanalizaciju u Opštini Ulcinj. To jesu životne teme, ali samo da bi se vratio na ovu temu Valdanosa. Ja želim u ovom slučaju da izvršim pritisak na javnu upravu i na vas kao Vladu i da iskomentarišem ono što sam dobio u odgovoru od Vas.

Znači, sigurno odgovor ste dobili od Zaštitnika i od Uprave za imovinu. Oni govore da se plaše slučajeva parničkih postupaka iz Mrčevog polja. Nemaju čega da se plaše. U članu 6 ovog Zakona koji smo usvojili u ovom domu onemogućava se i jedna i druga stana da se tuže. Znači, i država kao obveznik vraćanja i imovine i drugi da ne tuže državu.

Što se tiče prepreka koje se navode u odgovoru, objekti i putevi, oni se ne tretiraju u zakonu i kao takvi ne trebaju da budu smetnja vraćanju. Imovina se vraća u obliku u kakvom je. Vi znate, da ne bi javnost bila zbunjena, tu nema nekih velikih objekata, da javnost misli da su to objekti koji se mogu komercijalno iskoristiti ili bilo što. To je amortizovano i bilo bi dobro da se ti slučajevi rješavaju što kvalitetnije. Ono što je za mene zbunjujuće, i Vi odmah postavite pitanje onima koji su Vam dali odgovor, je nelogičnost u brojkama. Informisani smo da je do sada podnešeno 159 zahtjeva. Sada kad su rekli koliko se njih razmatralo, onda postaje razlika. Znači, govore da je rješavano u 110 slučajeva i onda 49 je u postupku, pa je 24 pokrenut upravni spor, 45 rješenja je u toku postupak žalbi i samo sedam je vraćeno, dok je sedam odbijeno. Kad zbrojite ove brojeke dobijete 132. Kako je odlučeno o 110, ako je 132? Svejedno, mi znamo da je oko 204 vlasnika bilo tada upisano, oduzeta imovina. Ako je do sada riješeno samo sedam slučajeva, onda je to ispod 5%. Znači 95% nije riješeno. Stoga bih ovim zaključio diskusiju i smatram da je ovo jedan od postupaka koji se treba hitno uzeti u predmet od strane i uprave, bez obzira da li su zatrpani ili nisu zatrpani. Mi imamo drugu obavezu. Lično, kao poslanik, želim pokrenuti slučaj u Štoju. Kao poslanik, imam ljudsku obavezu prema ljudima koji su me kontaktirali iz cijele Crne Gore oko problema koji imaju sa vraćanjem imovine. Tu se moramo usredsrediti, tu moramo uložiti napore. Stoga, pozivam još jednom i Vas kao premijera i Vladu da bude što aktivnija.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 17:55:56)

Zahvaljujem kolegi Nimanbeguu.  
Premijer ima pravo odgovora na komentar. Izvolite.

DRITAN ABAZOVIĆ (20.07.22 17:56:03)

Hvala, predsjednice.

Poštovani kolega Nimanbegu,

Prvo, da se ja pridružim čestitkama vezano za današnji dan. Mislim da se to desilo prije sat vremena, vjerovatno da nije bilo ovog kašnjenja, Vi biste bili tamo, to je velika stvar. Po prvi put se realizuje mijenjanje kompletne vodoinstalacije, 90km vodovodnih cijevi i kanizacionih će biti promijenjeno i to je najveći infastruktorni poduhvat u našoj opštini otkad ona postoji. Nadam se da će sve proteći dobro, ali moramo apelovati na građane koji će sigurno kada se raskopaju sve ulice biti jedno vrijeme nervozni i biti nezadovoljni, ali to je proces koji mora da se desi.

Kada je riječ o ovim brojkama, ja se slažem, ovdje sam uporedio, možda ste i Vi u pravu u računanju, piše 159 zahtjeva, onda u ovom prvom pasusu piše rješenja su donijeta u 110, a dolje preostalih 49. 49 i 110 je tih 159, ali i ako nije bilo nekog računanja kako treba, ostaje apel da se ove stvari moraju ubrzati. Tačno je da nije veliki procenat onih rješenja koji su pravosnažni odnosno gdje su ljudi mogli da izvrše upis. Isto tako, slažem se i vjerovatno će Parlament tu imati glavnu ulogu da brojni i drugi građani Crne Gore čekaju decenijama na neku restituciju i na neke odluke državnih organa ili tih sudova. Ja se solidarišem sa onim što je Vaš apel i vjerujem da je to i želja mnogih i poslanika i ministara u Vladi - da građani dobiju ono što je njihovo. Ja nemam dvostruke aršine, niti dvostruke standarde u odnosu na bilo koga - da li se radi o građanima Ulcinja, ili građanima Pljevalja, ili Budve, ili Plava, ili bilo koje opštine. Kome se nešto oduzelo na nezakonit način, valja mu se vratiti.

Još jednom zahvaljujem na pitanju. Nema opravdanja za nerad i učinjećemo što je moguće da se ovaj postupak ubrza. Vama hvala na fleksibilnosti i želji da se kroz institucionalni nivo papirološki jednostavno potkrijepe svi argumenti da ne bi sjutra došli do neke nepotrebne zablude. Zahvaljujem. To je to što se mene tiče.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 17:58:41)

Zahvaljujem premijeru.

Da li će kolega Nimanbegu iskoristiti pravo na stav? Naravno.  
Izvolite, kolega.

GENCI NIMANBEGU (20.07.22 17:58:48)

Da, nadam se da ću ispoštovati ovih dva minuta. Stav je sljedeći.

Poštovani premijeru, ponavljam još jednom. Riješeno je sedam slučajeva, sedam je odbijeno, 24 je upravni spor, 45 rješenja je po žalbi. Što to znači? Da se žalio zaštitnik, da se država žali, 24 u upravnom sporu i riješiti, samo postupiti taj broj 83 slučajeva od 159 ili od 110 - mi nemamo informaciju šta se radi sa ostalim slučajevima. Nemamo informaciju. Stoga još jednom apelujem i na to. Moramo poslati stav što se tiče Valdanosa. Tamo ne treba biti nikakve gradnje, poslati poruku i Vladi i prethodnoj, koja je nešto crtala koliko imam informaciju na tom području - tamo ne treba biti nikakve gradnje. Ali, da bi se to zaštitilo, možda imaju instrumenti u Skupštini Crne Gore. Ja sam 2020. godine, malo prije korone, kao i cijeli Odbor za turizam i poljoprivredu posjetio Valdanos. Imamo zaključke da se to mora zaštititi, da se interveniše što se tiče protivpožarne zaštite i puteva. I Vlada mora u budžet za 2023. godinu predvidjeti jedan dio sredstava (što se tiče puteva i protivpožarne zaštite). Kao opština, nadam se konačno da ćemo pokrenuti ono što smo trebali odavno, a to je dokument koji će zaštititi to područje, a ta zaštita će biti u korist i vlasnika, i turista i cijele naše, rekao bih ne samo tradicije, nego da se što kvalitetnije iskoristi za razvoj. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (20.07.22 18:00:51)

Zahvaljuem uvaženom kolegi Nimanbegu.

Sa ovim smo završili pitanja koja se postavljaju predsjedniku Vlade. Zahvaljujem se predsjedniku Vlade i ministrima, koji su sa nama ovdje, na učešću u današnjoj sjednici. Sa ovim ćemo i zaključiti današnji rad. Još jednom ponavljamo obavještenje da ćemo nastaviti sa ovom sjednicom vezano za ministarski sat i postavljanja pitanja ministru poljoprivrede i potpredsjedniku Vlade gospodinu Vladimiru Jokoviću sutra sa početkom u 12 časova.

Hvala vam još jednom na učešću u današnjem radu.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 12:16:59)

Poštovane kolege i kolegice, nastavljamo Sedmu (posebnu) sjednicu Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2022. godini Skupštine Crne Gore 27. saziva.

Prelazimo na dio sjednice posvećen poslaničkim pitanjima u vezi s određenom temom.

Prije djelova iz Poslovnika, koristim priliku da pozdravim uvaženog ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade gospodina Vladimira Jokovića koji je sa saradnicima danas s nama.

Saglasno članu 193a Poslovnika Skupštine, predsjednici poslaničkih klubova parlamentarne opozicije dostavili su predlog s precizno navedenom temom "Strategija Vlade za prevazilaženje ekonomske krize koju i sama najavljuje" o kojoj se pitanja postavljaju potpredsjedniku Vlade za ekonomski sistem i ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimiru Jokoviću kao nadležnom ministru.

Saglasno članu 193b Poslovnika Skupštine, pravo na postavljanje pitanja nadležnom ministru povodom određene teme ima predsjednik, odnosno ovlašćeni predstavnik poslaničkog kluba. Vrijeme za postavljanje pitanja nadležnom ministru iznosi najviše pet minuta, a odgovor na postavljeno pitanje se daje u trajanju od najviše pet minuta. Posle datog odgovora poslanik koji je postavio pitanje ima pravo da komentariše odgovor u trajanju najviše tri minuta, a nadležni ministar da odgovori na komentar u trajanju od najviše tri minuta. Poslanik koji je postavio pitanje ima pravo da se izjasni o odgovorima u trajanju od najviše dva minuta.

Prelazimo na postavljanje pitanja.

U ime Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Crne Gore, pitanje će postaviti ovlašćeni predstavnik Kluba poslanik Predrag Sekulić.

Poslaniče Sekuliću, Vaše vrijeme za postavljanje pitanja. Izvolite.

PREDRAG SEKULIĆ (21.07.22 12:18:47)

Hvala vam, uvažena predsjednice.

Gospodine potpredsjedniče Vlade sa saradnicima, kolegkinice i kolege, dozvolite mi nekoliko uvodnih napomena.

Podsjećam da odmah nakon početka globalne pandemije i onoga što se zvalo zatvaranje granica lokdauna došlo je do recesije u većini država razvijenog svijeta. Naravno, ekonomsku krizu bih danas imali i da nije bilo dodatnog opterećenja, a to je rat, odnosno agresija Rusije na Ukrajinu. Znači, sve ono što smo do sada znali o ekonomiji, čini mi se da više ne važi. Plašim se da ćemo sada prvi put imati globalnu krizu. Imaćemo problem s jedne strane izazvan visokom inflacijom, s druge strane prekidom snabdijevanja osnovnih životnih namirnica i, ono što je još gore, kada se sve to udruži s padom brutodruštvenog proizvoda.

Sve ono što se dešava danas na polju globalne ekonomije prenosi se na Crnu Goru kao malu i otvorenu ekonomiju. Dozvolite samo da podsjetim da je u eurozoni, znači mi koristimo euro, više od 12 država ima inflaciju preko 10%. Kod većine država eurozone danas ne bi mogli da ispoštuju kriterijume mastrihta. Znači, većina država u eurozoni je zadužena preko 100%. Čak i velika Njemačka koja inače vodi vrlo konzervativnu ekonomsku politiku i finansijsku politiku zadužena je preko 70% svoga brutodruštvenog proizvoda.

S druge strane, imamo situaciju da američki FED već dva puta takom ove godine povećava referentne kamatne stope kako bi zaustavili inflaciju koja negdje dostiže između 9% i 10%. Prema nekim najavama sada je ta kamatna stopa nekih 1,25%, do kraja godine biće 3%. Jednostavno neće biti novog novca za kreditiranje države i građana. Nešto slično radi i Evropska centralna banka, istina nešto sa zakašnjenjem. Oni su otišli s referentnom kamatom 0,25% gore, vjerujem da će do kraja godine morati da se poveća i ta referentna kamata što će dodatno biti opterećenje za države koje moraju da se zadužuju. Ovo govorim samo zato da vidimo gdje je danas Crna Gora.

Na žalost, situacija u Crnoj Gori je umnogome gora nego 2019. godine. Zašto pominjem 2019. godinu. Zato što je to poslednja godina gdje imamo normalne ekonomske pokazatelje uoči globalne pandemije. Dozvolite samo da podsjetim, više od 900 miliona su blokade privrednih društava oko 20.000 privrednih društava u Crnoj Gori. Dozvolite sada da podsjetim da smo uvezli protokom prošle godine dvije i po milijarde roba, da smo izvezli svega 430 miliona. Dozvolite da podsjetim da, recimo, danas ne možemo da računamo da izvoz jednog Kombinara aluminijuma. Na žalost, ne pomaže činjenica da se dva ministra turizma, onaj iz prethodne Vlade i onaj iz sadašnje Vlade, prepucavaju preko tvitera ko je kriv za nešto lošiju sezону od očekivane. Ipak, treba reći da je ova sadašnja Vlada slabodobitno govorila o uspjesima predsezone. To samo pokazuje, još jedan put potvrđuje, da uspjeh ima stotinu očeva, a neuspjeh je uvijek siročić. U končanom građani Crne Gore ne treba da interesuje ko je kriv za to stanje nego da vidimo da li možemo nešto da popravimo u ovom vremenu koje je preostalo do kraja turističke sezone. Naravno, finansijski pokazatelji će biti možda čak i nešto bolji od očekivanih iz prostog razloga što inflacija pospješuje rast cijena, samim tim povećava se i naplata PDV-a i tako dalje. Dozvolite smo da kažem da smo mi ovdje u ovom Parlamentu pomogli Vladi sa nekim zakonskim projektima, istini za volju, kada govorimo ekonomskoj politici sa nekim zakonskim projektima smo i odmogli, ali kažem, pomogli smo makar u onom dijelu da smo zaustavili, odnosno da smo dozvolili Vladi da ima taj mehanizam smanjenja akciza. To je jedan od rijetkih mehanizama koje Vlada u ovom trenutku ima, iz prostog razloga što naša Centralna banka nema emisionu funkciju, tako da bukvalno zavisimo od onoga što je pitanje rada Evropske Centralne bnake.

Samo da ne bude nikakve dileme, danas je inflacija u Crnoj Gori mnogo veća od one inflacije u euro zoni. Možemo govoriti o inflaciji koja se kreće na nivo od nekih 14 -15% u odnosu na većinu država Evropske unije gdje se ta inflacija kreće od 10 od 12%, eventualno, znači govorim o onih 12 država gdje je dvocifrena cifra inflacije. Očekuju nas teška vremena, bez ikakve dileme, uostalom to najavljuje većina lidara država Evropske unije. Takve neke ocjene smo mogli da čujemo i od Vlade Crne Gore. Dozvolićete da građane Crne Gore prije svega i iznad svega interesuje ekonomska politika Vlade i ono što Vlada čini u susret prestojećoj jeseni i zimi, iz prostog razloga što već u septembru troškovi građana rastu. Od toga da se spremaju djeca u školu, da treba nabaviti ogrijev za zimu. Svedoci smo da ono što je pitanje rasta cijene energenata kod nas se prelijeva na najsiromašnije slojeve. Dozvolićete da kažem da danas je cijena peleta i drva za ogrijev i uglja mnogo viša nego što je bila prije nekoliko mjeseci. Naravno, hvala Vam, predsjednice, na upozorenju.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 12:24:48)

Zahvaljujem poslaniku Sekuliću.

Svakako imaćete i u narednom krugu još mogućnosti za komentarisanje, kao i za stav.

Uvaženi potpredsjedniče Vlade, gospodine Jokoviću, imate pet minuta za odgovor.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 12:25:02)

Hvala, uvažena predsjednice.

Zahvaljujem na pitanju, poslaniče Sekuliću, ali ja ovdje nijesam, ovo je više bio komentar i analiza političke situacije na globalnom, na domaćem nivou. Direktno pitanje nijesam dobio, ali sam u međuvremenu, dok ste Vi govorili, zapisivao ono što je najinteresantnije pa mogu to i prokomentarisati.

Počeo bih sa onim što ste rekli da je značajno veća inflacija u Crnoj Gori, sami znate da Crna Gora nema emisionu banku, da ne može na to previše da utiče, da je kad su globalni poremećaji ona najslabija, najmanja tržišta, najmanje ekonomija, to najviše i osjećaju i imaju najviše problema. Dakle, inflacija u Crnoj Gori je u ovom trenutku 13,5% što nije našto preveliko u odnosu na ono što se desilo u drugim zemljama i stabilnim ekonomijama Evropske unije ili one kojie posluju u euro zoni.

Rekli ste da 900 miliona je blokada privrednih društava, mogli bi komotno da postavimo pitanje od kad su te blokade, koja su to privredna društva, ko je dozvolio tim privrednim društvima i koliko vremena da ne plaćaju obaveze prema državi. Znamo da neka privredna društva duguju ogromne iznose i da nijesu plaćali a da nekada nijesu preuzimane mjere protiv njih da bi se sankcionisali i da bi državni prihodi, da bi bilo normalno punjenje budžeta i da bi plaćali obaveze prema državi. Pomenuli ste aluminijum, da nemamo izvoz aluminijuma. Tačno je da nemamo izvoz aluminijuma, ali aluminijumski kombinat je imao ugovor sa Elektroprivredom da struju plaća 43 eura, a ove godine struja je dostizala i preko 300 eura. Da je Elektroprivreda Crne Gore isporučivala struju Aluminijumskom kombinatu, mi bismo imali ozbiljan problem sa Elektroprivredom i snabdjevenosti građana Crne Gore, domaćinstava sa električnom energijom. Ako nijesmo imali izvoz aluminijuma i aluminijumskih proizvoda, imali smo ogroman izvoz električne energije, onu koju bi Aluminijumski kombinat trošio po 43 centa, kao što je bilo ugovoreno. Dakle, ove godine do sada je dobitak Elektroprivrede, ako se ne varam, 44 miliona eura samo iz tog razloga što izašli na berzu i prodavali struju i na osnovu toga su uspjeli da drže cijenu i ako sam rekao koja je cijena struje na svjetskoj berzi, evropskoj berzi nekad i preko 300 eura.

Bio sam na jednom simpozijumu, to često ponavljam, u Budvi gdje su došli svi predsjednici Elektroprivreda Zapadnog Balkana, Austrije, Mađarske, Moldavije i još nekih zemalja i tu su oni koji su najviše pozvani kada je u pitanju energetika rekli da su planirali da cijena struje u narednom periodu, svim njihovim analizama za investicije, da bi cijena struje maksimalno trebala da bude 38 eura po kilovat satu. Međutim, oni su računali da će biti 32 - 33, ali 38 ka cijena za investicije. U tom trenutku su ulazili, imaju aplikacije za svjetsku berzu, 270 eura cijena struje je bila u tom trenutku u tim špicovima, kako kažu.

Pričali smo i prošli put sam odgovarao za ogrijev i ogrijevna drva, za grijenje građana Crne Gore, u tome neće biti velikih problema zato što nijesu podizane cijene za ogrijevno drvo, Uprava za šume nije podizala za privatna domaćinstva, 130 hiljada domaćinstava se ukupno grije na čvrsta goriva tj. na pelet i na drvo, 122 hiljade se grije na drvo i u ovom trenutku je kubik da se doznači onim koji na ruralnim područjima je 9 eura, kubik je 1,3 metra, tako da metar drva da se posiječe bi koštao negdje 7,5 eura.

Što se tiče peleta mi smo razgovarali i pelet će biti najjeftiniji u Crnoj Gori, jer imamo tu izlazne cijene po koliko su ih naši do sada izvozili, ali kad se poremeti tržište, kad skoče energenti i kad skoče cijene onda svi žele da izvoze da ne bi imali zaštitnu cijenu, da ne bi iskoristili tu priliku, zaradili sredstva koja su uložili u proizvodnju peleta sigurno da imaju velike kredite. Da li je država pomogla sa nekim zakonima Vladi da se može nešto učiniti, pa naravno da Vlada jedino može raditi po zakonima. Ne može Vlada donositi nezakonite odluke sa vama. Dakle, smanjenjem akcize na naftne derivate došli smo do toga da imamo u regionu najmanju cijenu nafte. Ono što se najavljuje kao velika ekonomska kriza, smanjena je akciza bila do 02. ili 03.jula za 40% a onda je smanjena za 50% na najmanji mogući nivo zakonom dozvoljen i u regionu imamo najnižu cijenu nafte. Ono što takođe treba da cijene osnovnih životnih namirnica, žitarica na berzi i naftnih derivata idu na dolje. Mislim da mnogi više prčaju o nekoj ogromnoj nadolazećoj ekonomskoj krizi na jesen nego što nas očekuje. Znamo da je to izazvano u velikoj mjer.ratom Rusije i Ukrajine, ali moramo znati da su prije nekoliko dana predsjednik Irana, Rusije i Turske se dogovorili za izvoz žita da bude slobodna zona za izvoz žita, 20 miliona tona žita od prošle godine se nalazi u skladištima u Ukrajini i oni će izaći na berzu i na tržište i sigurno će cijena žitarica značajno pasti tako da negdje nijesam baš toliki pesimista da će ogromna ekonomska kriza zadesiti Crnu Goru. Hvala vam.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 12:31:39)

Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade.

Poslaniče Sekulić, izvolite, komentar na odgovor.



PREDRAG SEKULIĆ (21.07.22 12:31:47)

Hvala Vam.

Gospodine Jokoviću, zašto sam govorio o globalnoj ekonomiji, zato što sve ono što se dešava u globalnom planu negdje utiče i na Crnu Goru. Kažete da inflacija 13,5% nije puno, ali ta inflacija najviše se odnosi na osnovne životne namirnice i tu imamo problem. Tih 13,5 osiromašenje građana Crne Gore. Ako smatrate da su građani Crne Gore dovoljno bogatiji, veći dio njih da ne osjete tih 13,5% inflacije. Čini mi se onda da gubimo svi zajedno dodir sa realnošću. Govorim, tačno je da će Vlada neke stvari pokušati da pomogne penzionerima, dodatna jednokratna pomoće, povećanje penzije itd. ali plašem se da sve ono što je dosad urađeno pojela je ifnlacija. Vi to možda negdje ne osjećate, ali čini mi se da većina građana Crne Gore osjeća.

Dozvolite jedan kratak komentar, kad pogledam sjednicu Vlade, otprilike 70 do 80% vremena se gubi na neke druge teme, a ne na teme pitanja životnog standarda građana, a čini mi se da građane to najviše interesuje i trebalo bi da ih najviše interesuje upravo pitanje životnog standarda. Dozvolićete pošto ja i vi imamo dovoljno možda čak i previše životnog iskustva, imamo i političkog iskustva, ali s obzirom da sam nešto stariji od vas iskoristiću tu prednost za jedan savjet Vladi Crne Gore i vama kao potpredsjedniku ili kao predsjedniku partije koja učestvuje u radu Vlade i koja participira u jednom velikom dijelu, a posebno kada govorim o ekonomskoj politici. Mislim da bi bilo dobro da u nekom narednom periodu bez obzira da li će Vlada trajati naredna dva mjeseca ili naredne dvije godine mislim da bi bilo dobro da Vlada skloni sa stola sva ona pitanja koja nas dijele, a da se zaista ozbiljno posveti onome što je pitanje ekonomske politike. Znae kada govorimo o lošoj sezoni moramo da znamo da je to posledica i gašenja Montenegro Airlinesa. Uporedite broj linija, broj putnika, tokom 2019.godine i ono što se dešava sa To Montenegro danas i eto vam odgovor zašto je loša turistička sezona ili lošija od one koju je Vlada najavljivala.

Kada govorimo pitanju socijalnih razlika to je bila jedna od stvari gdje je prethodna Vlada kojoj ste vi takođe davali podršku rekla da će posvetiti punu pažnju danas je mnogo veća razlika u platama ljekara iz srednjeg medicinskog osoblja nego što je bilo ranije, danas ima mnogo veće socijalne razlike, danas zahvaljujući nekim populističkim zakonima vrlo otvoreno to kažem imamo razlike između primanja profesora Univerziteta i nastavnog kadra, učitelja i nastavnika i profesora srednjih škola. Taj disparitet je preveliki da bi mogao na bilo koji način da se opavda. Mislim da su to neke stvari kojima Vlada Crne Gore u narednom periodu treba da posveti punu pažnju. Vjerujem da bi građani Crne Gore, bilo mnogo bolje kada bismo neka pitanja koja nas dijele sklonini sa stola a ovamo kažem i kao predsjedniku Socijalističke narodne partije i kada bi se posvetili više ekonomskoj politici. Hvala.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 12:35:06)

Zahvaljujem poslaniku Sekuliću.

Pravo na odgovor na komentar ima uvaženi potpredsjednik Vlade. Izvolite.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 12:35:13)

Zahvaljujem.

Dakle, ova Vlada je Vlada koja nema što da krije i po prvi put sjednice Vlade su otvorene za javnost i svi mogu da vide o čemu se raspravlja kako ko misli i kako se donose odluke.

Pričati o turističkoj sezoni može se iz više uglova zavisi koliki kriterijum uzima. Ako kažemo do ovoga trenutka zvanični prelaz granica Crne Gore je veći nego u prošloj godini i veći je nego u 2019.godini. Prihod dosadašnji naravno pred sezona je bila mnogo veća možda ne nikakvom zaslugom niti ove niti prošle Vlade, možda nekim globalnih dešavanjima došlo je do toga da su neki izbjeglice ili neki ljudi iz Rusije i iz Ukrajine došli u Crnu Goru i naravno možda više trošili sredstava i naplata PDV-a je i te kako značajno veća nego što je prošle godine. Da li će ostati do kraja to je veliko pitanje. Ali ovogodišnja turistička sezona hoteli su popunjeni možda bolje nego ijedne godine, problem je privatni smještaj. Ne možemo nadoknaditi i veliki je problem vi tosami znate 20% tržišta turizma je bilo iz Ukrajine i Rusije, učinili smo to što smo mogli otvorene su avio linije za Egipat i Saudijsku Arabiju gdje je donešena odluka da oni mogu njihovi građani u toku ljetnje turističke sezone bez viza dolaziti u Crnu Goru.

Da li su socijalne razlike značajno veće? Jesu, ali bile su i uvijek velike. Crna Gora nije vodila dugo vremena ozbiljnu socijalnu politiku. Potpuno se sa vama slažem da su neki zakoni izazvali ovo što ste rekli da je dispropocija plata u javnom sektoru nesrazmjerna onomoe što neki obavljaju, jer rad u istim

ustanovama. Znamo da ih i u drugim organima ili u samoj Vladi razlika je plata nego što je u Skupštini. To dobro znate bili ste tamo. Dakle, mogli bi naširoko i naduboko pričati o ovome i tražiti uzroke i posljedice ova Vlada čini ono što je moguće. Dakle, ograničili smo cijene, cijene struje su ostale iste, naftni derivati su smanjeni i najjeftiniji su u regionu, grijanja i pelet će biti najjeftiniji u regionu, obezbijedili smo i nemamo nikakvih nestašica osnovnih životnih namirnica. Druga stvar što je limitirali sm marže na osnovne životne namirnice. Neki misle ne bave se trgovinom, ne znajući previše o tome trebamo fiksirati cijene da limitiramo cijene. Pa ne možemo limitirati cijene, jer Crna Gora je izuzetno uvozno zavisna. Dakle, ako nafta na svjetskoj berzi ode naprijed mi moramo ukalkusirati cijenu tu koja je, jer možemo doći u situaciju da posle ne možemo ako bi je prodavali ovdje da sledeći put ne možemo da kupimo naftu (prekid) ta nafta prije uvezena plaćena. Vi to dobro znate, znamo i mi. Što se tiče dijeljenja crnogorskog društva da li su neke teme bitnije, da li je neke teme možda trebalo u ovom trenutku ostaviti da se samo posvetimo ekonomiji. Mi kad smo formirali ovu Vladu rekli smo imamo dva prioriteta Vlade. Unutrašnje probleme ono što dijeli Crnu Goru i one nepravde koje su je eventualno zadesila, a jesu bile su u jednom periodu i drugi put Crne Gore prema Evropskoj uniji. Jedna drugu ne isključuju. Dakle, rješavanje, izjednačavanje nekih pitanja i nekih odluka ne može isključivati eliminirati i otežavati put Crne Gore prema Evropskoj uniji. Dakle, posvećeni smo putu Crne Gore u Evropsku uniju, ali rešavanju svih onih nepravdi i svega onoga što nas je dijelilo. Ali ne možemo reći znam evo i ja ću asociirati ono što ste vi asociirali, ne možemo reći ako neko nešto dobije da je onda dijeljenje ako neko drugi to isto dobije. To nije dijeljenje nego ispravljanje nepravde i dovođenje u jednak status svih. Hvala vam.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 12:39:30)

Zahvaljujemo potpredsjedniku Vlade.  
Pravo na stav po ovom pitanju ima poslanik Sekulić.  
Izvolite, kolega Sekuliću.

PREDRAG SEKULIĆ (21.07.22 12:39:37)

Hvala, predsjednice.

Gospodine Jokoviću, sad sam ja u nezgodnoj situaciji zato što vi ne možete meni da odgovorite, zato ću pokušati da u nešto korektnije nego što sam mislio saopštim čitavu tu priču vezano za ekonomiju.

Vi ste zaista preveliki optimista, ali čini mi se da to što govorite negdje nije realno. Čini me se da problemi koje ima crnogorsko društvo kad je u pitanju ekonomija su mnogo veći nego na način na koj ih vi saopštavate. Dozvolićete da možda imate nešto i sa premijerom Abazovićem zato što je on na poslednjoj sjednici Vlade govorio loše o turističkoj sezoni, zato što je minstar turizma u vašoj Vladi govorio loše o turističkoj sezoni. Razumijem ja bio sam u turizmu znam što znači julska rupa, ali kad se ta julska rupa produži za nedelju dana onda imate problem to što ste vi 20% imali više noćenja u martu to je statistički malo u odnosu što može da vam napravi problem ako imate 20% manje sredinom jula. Ovdje su turističke sezone strašno kratke. S obzirom na smještajni kapacitete na jugu to što je turistička sezona nešto bolja na sjeveru mnogo ne pomaže. Dozvolićete takođe, ja znam statistički zato što iz prostog razloga što je veća inflacija, veće su cijene, mi ćemo imati zajedno finansijske pokazatelje koji su nešto bolji. Ali ako uporedite broj noćenja bez obzira na broj prilazaka granici itd. onda ćete vidjeti da mi imamo veliki problem što se tiče ovogodišnje turističke sezone. Ne mislim da treba sad mi ovdje da se nadgornjavamo ne želim lošu sezonu, želim dobru sezonu. Je li vas slušaju turistički radnici, dozvolićete da znam podatke iz nekih državnih hotela gdje je bila manja popunjenost nego ranije gdje su bili negdje na ivici. Čini mi se da negdje treba da uložimo zajednički napor da to bude nešto bolje naravno. Tome ne doprinosi ova izjava premijera, cijene prevelike jer je politika nešto drugo u odnosu na ono što je priprema od turističke sezone i Vlada treba da priprema turističku sezonu, a ne da se bavi politikom, ali to je druga priča.

Predsjednice, dozvolite samo još par rečenica uz izvinjenje za prekoračenje. Naravno ja sam samo dao savjet, da bi neke stvari trebalo da ostavimo po strani. Zašto? Zato što nam to ne pomaže Evropskim integracije to nam ne pomaže kada je u pitanju ekonomija, te stvari koje nas dijele, dijelile su nas i prije deset i prije 20 ili 100 godina, ali dozvolićet, ako nećemo ništa izgubiti ako par godina te stvari sklonimo sa strane i bavimo se onim što je proklamovala vaša Vlada, to je evropske integracije, zbog čega smo mi Vas podržali. Znači to je pitanje evropskih vrijednosti, a ono sa čime se Vlada bavila u poslednjih par sjednica nije pitanje evropskih vrijednosti izvinite, ali sam u pravu. Hvala vam izvinite.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 12:42:40)

Zahvaljujem poslaniku Sekuliću.

Nastavljamo dalje, u ime Kluba poslanika Demokratskog fronta, Nova srpska demokratija, Demokratska partija i radnička partija pitanje će postaviti ovlašćeni predstavnik kluba poslanik Djean Đurović.

Poslaniče Đuroviću, izvolit pet minuta vaših za postavljanje pitanja.

DEJAN ĐUROVIĆ (21.07.22 12:42:58)

Zahvaljujem se gospođo Đurović.

Dame i gospodo, narodni poslanici, poštovani građani Crne Gore, uvaženi gospodine Jokoviću.

Vi ste danas pokazali jednu vrstu optimizma i ja mogu da vjerujem da ste Vi čovjek koji optimisički gleda na sve. Ali optimizam kad je u pitanju jesen ne da ne stoji nega nema utemeljenja. Takođe, moram da Vam napomenem da je i premijer prije neki dana rekao da nas očekuje teška jesen i velika kriza i da će Vlada uraditi sve da ublaži njene posledice. Zato ću Vas pitati direktno, koje konkretne mjere Vlada tim povodom priprema, da li se mogu očekivati neki novi paketi pomoći građanima i privredi i šta će oni sadržati, ili će građani i privrede da snose teret krize. Inflacija na svom maksimumu, Centralne banke podižu agresivno kamate kako bi se ozborile sa enormnim cijenama, robe na berzama su doživjele pad, ali cijene nijesu doživjele pad. Energenti i hrana i dalje stoje na rekordnim velikim kompanije iz Evropske unije i SAD-a oštro sjeku broj zaposlenih pripremajući se za krizu koja dolazi i ne dijele vaš optimizam, banke uveliko najavljaju recesiju posebno Evropska unija. Jedan veliki privredni gigant, jedna zemlja kao što je Njemačka se boji da će doživjeti ekonomski kolap zbog rata u Ukrajini, a kako se Crna Gora priprema za sve ovo. Kad smo kod inflacije u pravu ste, Crna Gora i ne može zabilježiti inflaciju može samo zabilježiti potrošačku cijenu u junu i koja je tačno 13,5%, ali je i tačno da je to nova rekordna vrijednost od 2007. godine, ovo je čak više i od prognoze koja je dala Centralna banka koja je do sada ukazivala, da će do godišnje inflacije biti oko 12%, ovo je ujedno i treći mjesec da je u našoj zemlji registrirana takozvana galopirajuća inflacija, odnosno dvocifreni rast potrošačkih cijena na godišnjem novu. Da li smo evo htjeli ste konkretna pitanja, evo Vam konkretna pitanja. Da li smo obezbijedili energente za zimu, da li smo napravili rezerve ulja, brašana, šećera i drugih strateških sirovina, da li smo možda napravili neke strateške aranžmane sa susjednim zemljama poput Srbije koja jedina ima višak hrane u regionu, da li ćemo sve i dalje prebacivati na leđa građana koja već jako pogođenim skokom svih cijena jer država bez plana i organizacije samo pušta uvoznikom lobiju, da ubira ekstra profit u ovako teškoj situaciji. Da li smo napravili podsticaje u poljoprivrednom sektoru kako bi preživjeli ovu krizu i napravili bolji rezultat da nebi morali baš svu hranu da uvozimo.

Sve su to pitanja sa negativnim odgovorima i to je osnovni problem. Činim se da opet ulazimo potpuno nepripremljeni i opet će građani podnijeti najveći teret, mudre Vlade širom svijeta preuzimaju odgovornost na svoja pleća i pokušavaju da zaštite svoje građane na sve načine. Ljuti neprijatelji Amerika i Kina ukidaju međusobne carinske tarife i uklanjaju trgovačke barijere da bi svojim građanima obezbijedili niže cijene sirovina i posleđično diže cijene finalnih proizvoda. Njemačka i Kanada izgleda da ne poštuju ljute sankcije prema Rusiji kad je u pitanju remont gasnih turbina, jer im u ovom slučaju odgovara da se sankcije ne poštuju kako bi ruski gas što prije krenuo da teče ka njihovim skladištima. Mi smo u međuvremenu uveli šesti paket sankcija Rusiji i time smo čini mi se još jedanput zategli omču oko vrata našoj privredi. Ovo su samo dva primjera kako vode računa svojim interesima jer to zanima građane dok je sve ostalo samo jeftina demagogija na papiru i praznim riječima. Svjedoci smo takođe, da turistička sezona se ne odvija na način kako je to bilo planirano budžetom za ovu godinu i neće biti prihod od milijardu evra. Ukrajinska kriza je doprinijela da izgubimo turiste sa ove dva bitna tržišta i Ruskog i Ukrajinskog i slobodno moru reći da će posledica i politika koju Vlada vodi, a čim je sprovedena ne vodi računa o ekonomskom interesu države, već prije svega o ispunjavanju zahtjeva Evropske unije kojeg se ne pridržavaju ni članice Evropske unije za koje nijesmo obavezni mi posebno jer nijesmo članica Evropske unije nego kandidati i konkretno ovdje mislim isključivo na sankcije Rusiji. Zahvaljujem se.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 12:49:05)

Zahvaljujem poslaniku Đuroviću.

Odgovor ima pravo potpredsjednik Vlade.

Izvolite, potpredsjedniče.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 12:49:13)

Hvala, predsjednice.

Uvaženi kolega Đuroviću, zaista ste postavili dosta pitanja i evo ću negdje kroz komentare i analizu morati da odgovorim. Rekli ste da ja negdje imam optimizam možda je to priroda ja uvijek znam da je bilo i težih situacija ovdje i da ćemo mi i ovu prebroditi. Ono što mi daje optimizam najveći, a što Njemačkoj daje pesimizam i tako govore, možda je i to što Crna Gora nije zavisna od gasa. Najveće probleme koje će izazvati Njemača se dominantno grije gasom i sve fabrike u Njemačkoj rade na gasu, a najveći dio tog gasa i Vi dobro znate uvoze iz Rusije i tu se negdje očekuje veliki problemi za zimu. Samom nestašicom gasa eventualno u Evropi ići će cijene struje na veći nivo i ići će cijene drugih energenata kao što je nafta, naftni derivati ići će na veći nivo. Crna Gora po pitanju cijena nafte ne može ni na koji način da učestvuje ono jedino što može i to radi da drži određene zalihe da kontroliše, prati određene zalihe dobro znate vjerujem Vi koliko su kapaciteti rezervoara gdje bi se mogli ti energetni uskladištiti u Crnoj Gori. Dakle, to je negdje limitirajuće da možemo ali postoje tačno zalihe za toliko i toliko vremena u Crnoj Gori kad su u pitanju ovi nafta i naftni derivati. Što se tiče hrane, asocijali ste i rekli ste mi smo bili u posjetu i bio sam i ja u posjetu Republici Srbiji i tu smo se dogovorili jer zaista izvredne aranžmane za Crnu Goru. Dakle, dogovoreno je da će Crna Gora imati prioritet u nabavci zajedno sa Makedonijom, Bosnom i Albanijom u nabavci osnovnih životnih namirnica i date su garancije da Crna Gora, ako se odluči, a već je formirano raspisan je konkurs za izradu studije opravdanosti uspostavljanja, državnih robnih rezervi u Crnoj Gori. Srbija je rekla za tri, četiri mjeseca da Crna Gora može da nabavi i da ima svoje sopstvene rezerve osnovnih životnih namirnica. Dakle, brašna, ulja, šećera tu i tamo pošto se veliki dio šećera uvozi preko Luke Bar i nije baš toliko dominantan uvoz kao što je ostalih namirnica iz Srbije, dali su i garantovali su snabdijevanost ono što je i te kako važno, koncentrovane stočne hrane i negdje i drugih nekih aražmana primjera radi Crnoj Gori izuzetno hvale studenti, hvale veterinari, šumarski inženjeri i u Srbiji je dogovoreno da po deset studenata se iz Crne Gore upiše na univerzitetu u Srbiji i da studiraju veterinu i šumarske fakultete, a Ministarstvo poljoprivrede će raspisati poziv i naravno stipendirati deficitarna zanimanja u Crnoj Gori. Da li ćemo doživjeti kolaps, ja mislim da Crna Gora neće doživjeti kolaps da cijene osnovnih životnih namirnica na berzi i nafte idu na niže, što će biti na jesen to ćemo vidjeti. Dakle, mi činimo ono što je u ovom trenutku moguće. Crna Gora nema ni ozbiljne smještajne kapacitete za osnovne životne namirnice, ima samo jedan mislim nešto u Luci Bar i jedan silos koji je iznamljen u Spužu. Ali smo sa većim trgovinskim lancima dogovorili i oni imaju određene robne rezerve koje drže, i sad je pitanje, ako bi Crna Gora imala državne robne rezerve, prvo gdje bi uskladištila kako bi te državne rezerve, jedini možda način u ovom trenutku, ali će ta analiza pokazati i studija gdje je raspisan oglas za izradu te studije da li Crna Gora može na drugih način osim preko velikih trgovinskih lanaca da u njihovim skladištima drži svoje robne rezerve, a da ih oni kako bi sitali rokovi kad bi bili da ih daju u promet, a da ih popunjuju sa svježim namirnicama. Ne trebamo mislim da je i negdje i medijska neka kampanja i nešto se vodi da očekujemo strašno takve probleme na jesen, a zašto bi baš bili toliko veći problemi u jesen osim kad dolazi grejna sezona. Znamo da Crna Gora više stuje skoro ili jednako troši u toku ljeta, nego što je troši u toku zime, u toku ljeta veliki broj turista dođe, mnoge klime rade i struja je negdje Vi to dobro znate vaš kolega i bivši poslanik direktor Elektroprivrede i oni negdje su vodili računa i vjerujem naravno zavisnost će biti i od hirologije. Ali vjerujem da snabdijevanje električne energije bar za građane Crne Gore biti bez ikakvih problema, i da će cijena ostati kao što je garantovano 43 eura. Hvala.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 12:54:44)

Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade.  
Komentar ima poslanik Dejan Đurović.  
Izvolite, kolega.

DEJAN ĐUROVIĆ (21.07.22 12:54:51)

Gospodine Jokoviću, nelogičnost je da će prvo porpasti veliki ekonomski sistemi kakvi su Njemačka i Francuska, a da će preživjeti mali ekonomski sistemi kakav je Crna Gora. Strateške rezerve nafte Crna Gora mora da ima za 90 dana, to je obaveza Crne Gore kao kandidata za Evropsku uniju, to smo potpisali i to mora da imamo mi toga nemamo. Ja nijesam tražio odgovor da li mi imamo rezervoare. Ja ne ulazim u problematiku Vlade ona je obavezna kao potpisnik da ima rezerve nafte za 90 dana. Robne rezerve ne mogu biti smještene, robne rezerve jedne države ne mogu biti smještene niti su to robne rezerve države smještene kako ste rekli trgovačkim rezervama, trgovačkih lanaca. To su posebni privredni

subjekti, to nema veze sa državom, mi smo nažalost prodali sve lokalitete nekadašnjih Agencija čini mi se za robne rezerve baš tim trgovačkim lancima i oni danas diktiraju, ali diktiraju na štetu građana Crne Gore.

Gospodine Jokoviću, ja populizma i praznih priča sam se naslušao baveći se dugo godina politikom. Imali smo i ekspert u prošloj Vladi koji su sa Evropom sad nam pokazali da ćemo iz ovog izaći mnogo teže nego što smo očekivali. Vrijeme teče, htjeli Vi to kao optimista da priznate ili ne kriza se približava, jer kriza je nije samo nedostatak energenata za zagrijavanje domaćinstvava, kriza energenata i hrane je evidentna u svijetu i u ovom trenutku samo jedna zemlja to diktira, a mi smo toj zemlji uveli šesti red sankcija, protiv svog naroda, tvrdim protiv svog naroda, protiv interesa svog naroda. Napravite strateški sporazum, sa izvoznikom hrane na Balkanu, sa Srbijom što će nam garantovati, stabilne cijene i snadbijevanje tokom prestojeće krize., to Vam je jedini izlaz, da li će te ga nazvati "Open Balkan" ili ćete ga nazvati nešto drugo kako god ali ovo morate uraditi zbog naroda Crne Gore, ovo je ozbiljna priča da bi smo imali neku komunikaciju van Jokovića i mene. Strateški Sporazum sa Republikom Srpskom koja je najveći izvoznik struje, kojim će se građanima garantovati da neće biti restrikcije i da se neće smrzavati po gradovima i na primorju posebno. Vi ste Vlada imate obavezu prema građanima Crne Gore. Kupite i napunite strateške rezerve nafte, uvozeći kao i svi od Rusije na prošlom sazivu sam Vašem ministru pokazao, da je jedna zemlja za 100 dana rata u Ukrajini 101 tanker uvezla u svoju zemlju to je Holandija, da je Njemačka i Francuska najveći uvoznici energenata iz Rusije oni brane interes svoje zemlje, da je Amerika prije neki dan smanjila sankcije na sadni materijal, na đubrivo i na sanitacijski materijal iz Rusije oni štite interes građana, nemojmo da smo evropljani preko evropljana, a na štetu građana Crne Gore. Običan čovjek hoće naftu na pumpama, a ne šverc iz flaša i bidona, običan čovjek hoće naftu od maksimalno jedan ipo evro, a ne za tri evra po litru koliko će prema procjenama biti cijena u koliko na zimu Rusija zavrne slavine. Narod neće više da trpi.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 12:59:31)

Poslaniče Đuroviću, imate još ona dva minuta poslije. Završite rečenicu.

DEJAN ĐUROVIĆ (21.07.22 12:59:43)

Narod više neće da trpi neorganizovanost, državnog aparata, Vi ste na funkcijama da rješavate probleme, a ne da ih prebacujete na leđa već onako osiramašenog naroda. Hvala.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 12:59:52)

Zahvaljujem poslaniku Đuroviću.

Hvala na razumijevanju završili ste rečenicu po dogovoru.

Potpredsjednik Vlade ima pravo odgovor na komentar u trajanju od tri minuta.

Izvolite.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 13:00:04)

Zahvaljujem.

Kolega Đuroviću, zaista ovdje ste iznijeli nekih elemenata kako bi trebalo ja se da Vlada Crne Gore postupi ja se u određenom dijelu slažem. Znam da je obaveza Crne Gore, da ima zalihe nafte za 90 dana u Evropskoj uniji, ali te zalihe nafte moraju biti negdje skladištene i moraju biti plaćene. Crna Gora znate da mi ovaj budžet nijesmo predvidjeli niti smo ga mi planirali. Ono što nije urađeno za protekli čitav period ne očekujete valjda da će Vlada uraditi za dva mjeseca koja je sada. Ako su nekad neki drugi nešto propuštili možda smo i mi propuštali podržavajući onu Vladu koja nije u ovome riješila neke određene probleme. Dakle, znamo kako je ta ekspertska Vlada zadužila koliko je potrošila od onoga što se zadužila i kakave su neki populističke mjere donošene, a stvarna ekonomska situacija je ozbiljna, ali ja mislim da nije dramatična i da ne može tako biti. Što se tiče hrane Ministarstvo poljoprivrede čini što može, ove godine samo ću vasm reći najveća subvencija za litar mlijeka je u regionu u Crnoj Gori, subvencije po hektaru za žitarice su bile na 500 eura, a u susjednoj Srbiji 80 eura. Dakle, da ne kažem koliko je planirano platenika da se podijeli, koliko je niz nekih mjera subvencija krompir, za lubenice itd. itd uglavnom u onoj moći u kojoj ministarstvo može da utiče, utiče. Mi dajemo i subvencije kao niko u regionu, mislim da niko

nema kocentrovano stučnu hranu pomažemo i ako je to isto suprotno procesu pridruživanja Evropskoj uniji jer takav način pomaganja nije dozvoljen.

Da li treba Crna Gora da uvede sankcije Rusiji? Mi moramo da se odlučimo jednom da li će Crna Gora da ide u Evropsku uniju ili neće da ide u Evropsku uniju. Ja iskreno mislim da Crna Gora treba da ide u Evropsku uniju i da je spoljni prioritet Crne Gore definitivno ulaz Crne Gore u Evropsku uniju. Možda neki ne dijele takve stavove, a što se tiče Otvorenog Balkana pominjali ste i to, ja apsolutno poržavam tu ideju, jer tu se ni najmanje ne radi ni o kakvoj politici. Dešava se ono što se dešava sad da prolazi roba samo što će za članice Otvorenog Balkana i te kako brzo idu.

Rekli ste za dogovore sa Srbijom oko snadbivljenosti. Srbija, doslovice su mi rekli ima za četiri godine rezervi svih osnovnih životnih namirnica. Nekih ima i za sedam godina. I oni su garantovali na to, ipak je Srbija ozbiljna država i ozbiljno razmišljaju. Oni ne žele najkonstantnijeg kupca kao što je Crna Gora svih poljoprivrednih proizvoda da stave fat tamo na neko deseto mjesto, jer Crna Gora toliko decenija kupuje osnovne životne namirnice iz Srbije i oni su garantovali tu isporuku i garantovali da Crna Gora može dobiti za tri-četiri mjeseca, ako se odluči za robne rezerve.

Robne rezerve, ja mislim da nije trebao ni ukidati. Sve je to rasprodato, devastirano i sve da imamo na raspolaganju džabe neko da nam da mi to nemamo gdje skladištiti, osim u ovim trgovinskim lancima i sa njima bih možda kad se ova studija uradi trebalo napraviti neki aranžman da, ako bi se ova kriza nastavila da se tako odradi. Trebaće vremena za sve to što ste vi rekli u najvećoj mjeri sve to podržavam, ali mi smo prije dva mjeseca došli i nemamo čarobni štapić da učinimo sve ono što je propušteno da kažem 20 i kusur godina. Hvala vi.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:04:18)

Zahvaljujemo potpredsjedniku Vlade. Pravo na izjašnjenje povodom odgovora ima poslanik Đurović. Izvolite, kolega.

DEJAN ĐUROVIĆ (21.07.22 13:04:27)

Zahvaljujem se.

Ovo će biti moj zaključak.

Gospodine Jokoviću.

Vi gubite dragocjeno vrijeme u prepirkama i prekucavanjima oko potpisivanja Temelnog ugovora kojeg je bila obaveza država Crne Gore sa partijama koje se mogu navesti kao posrnule, koje idu ka nestanku sa partijama koje predstavljaju prošlost Crne Gore, one koje su svoj program usredsredile ka izmišljenim neprijateljima i nekom patološkom strahu od porobljavanja Crne Gore, a sve u cilju podizanja tenzija i stvaranja nekog biračkog tijela koje bi ih omogućilo izlazak i samim tim cenzus na nekim sledećim izborima. Za mnoge od tih partija to će biti nemoguća misija, a i one koje su do sad bile najznačajnije doživljeće težak brodolom. Ne gubite vrijeme sa njima, radite posao u interesu građana Crne Gore. To je obaveza Vlade i to je obaveza vas prema građanima Crne Gore. Hala.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:05:43)

Zahvaljujem poslaniku Đuroviću, posebno zahvaljujem na vrlo racionalnom korišćenju vremena u ovom krugu.

U ime Kluba poslanika Socijalističke narodne partije Crne Gore pitanje će postaviti predsjednik kluba, poslanik Dragan Ivanović.

Poslaniče Ivanoviću, izvolite vaše vrijeme.

DRAGAN IVANOVIĆ (21.07.22 13:06:01)

Poštovana predsjednice, poštovane kolegice poslanice i kolege poslanici, poštovani ministre i potpredsjedniče Vlade sa saradnicima,

Znam koliko ste posvećeni poslu na kojem se trenutno nalazite. Znam da ste u komunikaciji i sa poljoprivrednim proizvođačima i sa svima onima koji su pretrpjeli ogromnu štetu u ovim vremenskim nepogodama koje su se desile u Crnoj Gori i znam koliko činite da se sve to prevaziđe, sve u interesu poljoprivrednih proizvođača to jest građana Crne Gore. Znam da ste ovih dana razgovarali sa

ambasadorkom Kristinom Popa i da ste uspjeli da se dogovorite da Crna Gora iz IMPAR programa dobija 63 miliona, pa mene interesuje da li je Crna Gora trenutno spremna i ako nije šta ćete vi sa svojim sardnicima uraditi da Crna Gora ta sredstva da onima kojima su i namijenjena, jer imamo iskustva i znam vjerovatno ćete i vi taj podatak iznijet da ovo se radi o IMPAR programu 3 neki 2 nijesu sva sredstva potrošena. Ko sve može da aplicira za ta sredstva, a to su sredstva koja dobijaju zemlje, članice, kandidati za ulazak u Evropsku uniju, gje Evropska unija pomaže buduće članice na način što daje određena sredstva i učestvuje sa 75% sredstava koja dobijaju poljoprivredni proizvođači a 25% tih sredstava treba da obezbijedi zemlja članica koja zapravo pomaže svoje proizvođače. Ta sredstva su namijenjena i za razvoj ruralnog razvoja a bogami mi u Crnoj Gori imamo de uložiti ta sredstva imamo taj ruralni razvoj koji nam je potreban posebno za sjever Crne Gore, a čini mi se da, a ko bi se posvetili onako kako ste vi zamislili, jer to znam iz komunikacije sa vama da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ima ulogu u Crnoj Gori, da bi Crna Gora brzo mogla od poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva imati koristi prilike kako ima od turizma. Znači, da ne gledamo samo jednu privrednu granu i da se samo bavimo turizmom. Zašto ne bismo radili i sve ovo, a ako još dobijamo sredstva zašto da ih ne ulažemo, zašto da ne pomažemo poljoprivrednom proizvođača, seljaka čovjeka koji zapravo hoće da radi i nije samo seljak na ova sredstva, imaju pravo i pravna lica i fizička lica i kooperanti i neka udružena određena lica koja su udružuju radi normalno efikasnije proizvodnje i tako dalje. Čini mi se da jesmo mali, jesmo ovakve konfiguracije, ali smo zemlja koja kaže da u Evropi ima najviše poljoprivrednog zemljišta na jednog stanovnika u Evropi. Ovako čudno izgleda kad nas neko vidi kako izgledamo i koje smo konfiguracije, ali znači, evo prilike i ja se nadam ministre da vi koncipirajući vaš tim ljudi koji treba o tome da radi, normalno ja se nadam da ćete imat vremena i da će ovo vrijeme potrajat da nećemo, ono što se kaže raditi na kratke staze, jer ne bi bilo dobro i ja bih sada dao vama priliku da vi objasnite građanima kako se aplicira, kako se ta sredstva dobijaju. Čini mi se u nekim razgovorima sa vašim saradnicima da baš nije dobar način apliciranja i dobijanja sredstava i da bi dobro bilo da se prvo vi, Ministarstvo, Vlada pozabavite tim pitanjem i da na taj način zapravo uradite sve da to građaninu bude mnogo dostupnije da može da aplicira na sredstva i ja nijesam da se to nekome poklanja u smislu da bi on sjutra kupovao kola ili nešto drugo, nego da ih ulaže tamo de treba, a kada govorimo o ruralnom razvoju čini mi se da bi lokalne samouprave bile te koje bi bile odgovorne u trošenju tih sredstava, a sve u interesu građana Crne Gore. Evo ono što bi rekao naš čovjek, evo ti ga rode neću ti ga bože. Evo para, evo sredstava i mi sada treba da određena sredstva iz programa prošloga vratim onekih 15 miliona neutrošenih sredstava. Ja sam u nekim razgovorima sa nekim predstavnicima Međunarodne zajednice naišao na priču da se oni čude da mi ne apliciramo i ne podijelimo ta sredstva. Toliko za sada. Hvala.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:11:25)

Zahvaljujem poslaniku Ivanoviću.

Uvaženi potpredsjednik Vlade izvolite, pravo na odgovor na pitanje u trajanju od tri minuta.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 13:11:32)

Uvaženi prijatelju i poslaniče Dragane Ivanoviću.

Postavili ste jedno pitanje, ja mislim da ovaj odgovor treba da bude građanima više nego vama i ovo bi trebalo da bude primjer kako bi trebali da ih ovdje kroz Skupštinu reklamiramo ono i učinimo doprinos povećanju poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori.

Dakle, neću nikakve druge geopolitičke priče pričati u odgovoru vama nego ono konkretno šta se dešava na teritoriji Crne Gore. Mi znamo u kakvim uslovima žive građani Crne Gore na ruralnom području i osim toga što je u nekima ozbiljan problem put, nekima ozbiljan problem struja, a mnogima ozbiljan problem voda. Lokalne samouprave će za sljedeću godinu imati mogućnost da apliciraju i da daju programe i sredstva od ovih 63 miliona koja su predviđena za naredni period koje smo juče prezentovali sa njenom ekselencijom ambasadorkom Evropske unije u Crnoj Gori Popom i za taj dio su namijenjena. Vjerujem da ćemo institucionalno ojačati da se sva ta sredstva povuku. Ono što može da uradi ovo Ministarstvo mi ćemo uraditi, ali prvo bih ovdje iskoristio priliku kratko da kažem u kakvim uslovima za kakve plate rade ljudi tamo koji su zaposleni. Vjerujte mi da u jednoj kancelariji radi 10 osoba, svi sa visokom stručnom spremom i znate kad dolaze ili zovu telefonom i razgovara se koliko se ostali mogu koncentrisati. Najveći problem je u analizi da li je Crna Gora spremna institucionalno i personalno da prihvati ta sredstva, oni su tražili da se naprave nove prostorije za Agenciju za plaćanje koje bi oni da država da jednu zgradu u Crnoj Gori u Podgorici koju bi oni adaptirali i opremili da bi imali optimalne uslove za rad. Tamo će trebati zaposliti određeni broj ljudi i to je njihov uslov, mi smo zaposlili raspisan je jedan

oglas sedam, mislim da do Nove godine da će još 20 ljudi morati da se zaposli. U Makedoniji je stopirano 30 miliona zato što rade za male plate, kao što je isto i kod nas što naši ljudi zaposleni u Ministarstvu rade za male plate i što im uslovi rada nijesu odgovarajući. Ono što planiramo da učinimo mi ćemo da uradimo vrlo brzo.

Dakle, u razgovoru za ovo kratko vrijeme u Ministarstvu problem u prikupljanju ovih sredstava povlačenju sredstava iz Evropske unije su višestruki, negdje treba ohrabriti građane Crne Gore da uzimaju ta sredstva da investiraju, negdje treba veće poštovanje ukupno čitave zajednice i čitave države prema poljoprivrednim proizvođačima u Crnoj Gori. Jer, država koja ne proizvodi hranu ne proizvodi energiju sigurno nema svijetlu budućnost.

Moramo učiniti mnogo toga, najveći problem je da ljudi nemaju sredstva usitnjenost posjeda, usitnjenost posjeda je veliki problem za Crnu Goru. Znamo da u Njemačkoj od 1901.godine ima zakon da se parcele ne mogu dijeliti, a u Crnoj Gori kad se god podijeli jedno domaćinstvo sve sjećaju onako, pa niko nema ekonomsku opravdanost da ostane da obrađuje ono što ima. Mi smo znajući za to, a na intervenciju poljoprivrednih proizvođača oni koji se direktno bave proizvodnjom u saradnji sa Katastrom Crne Gore evidentirali sva državna zemljišta obradiva u Crnoj Gori i onda će vrlo brzo biti donešena odluka da se daje zakup poljoprivrednim proizvođačima na pet ili 10 godina, da oni mogu planirati, jer nedostatak posjeda ograničava i ambiciju nekih, da li mogu proizvoditi, pa bilo to mlijeko, bilo to višegodišnje zasade, bilo to jednogodišnje itd. itd.

Ono što je još problem jeste da ne mogu da obezbijede sredstva, možda mogu onaj dio koji oni trebaju da učestvuju u nekoj investiciji ili kupovini neke mašine, ali ne mogu i za onaj dio koji je povrat od IPARD fondova.

Dakle, u razgovoru sa ministrom finansija, negdje smo približili mogućnost i vjerujem da ćemo do toga doći da se formira jedan fond, samo treba to pravno uokviriti koje bi možda bio u dijelu investicionog razvojnog fonda, koji bi na vrlo lagan način omogućavao poljoprivrednim proizvođačima oni koji investiraju poljoprivredu, da dobiju ta sredstva. Ono što bi trebalo i te kako ali trebalo bi jačati regionalne kancelarije, ja dobro znam potičem iz najruralnijeg mogućeg područja u Crnoj Gori, šta znači na današnji dan nekome doći iz moje Pive ili ne znam Drobnjaka ili Komova, da dođe u Podgoricu da traži negdje neko ministarstvo, da pregovara, da aplicira, da pravi projekte i tako treba jačati kancelarije na regionalnom nivou gdje bi oni na vrlo jednostavniji način mogli aplicirati i završiti ono što im je ideja i potreba, potreba im je da više proizvode na lakši način i da više zarađuju. Jedino na takav način možemo uticati.

Volio bih ako mogu da koristim i ovaj drugi pošto razgovaram, pa vjerujem ako bi bilo neko pitanje kratko i ova druga dva, tri minuta što imam.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:17:07)

Imate li vi komentar na ovaj odgovor?  
Izvolite.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 13:17:32)

Dakle, ono što treba još da učinimo i to je negdje da je povrat PDV-a jer naplaćivao se PDV poljoprivrednim proizvođačima onim individualnim, pravnim licima to je ulazni PDV oni kasnije to koriste, a individualni poljoprivredni proizvođači ne koriste taj PDV.

Dogovorio sam se sa Ministarstvom finansija da se ovaj PDV, da se donese uredba da se ukine ovaj PDV, tako da će biti povrat tačno 50 ili 70% od investicije zavisno od programa koji učestvuju. Moramo i te kako raditi za obezbjeđivanje boljih uslova sa lokalnom samoupravom, svo državno zemljište i ono moram ovdje reći, mora se donijeti zakon ili uredba da poljoprivredno državno zemljište to pokazuje u ovim trenucima ne može se koristiti za druge namjene osim za poljoprivredu. Da napravimo jednu najozbiljniju akciju medijsku i sa poljoprivrednim proizvođačima da ih pozovemo, jer imamo 15 miliona na raspolaganju za ovu godinu i ako ne bi bila upotrijebljena imali bi ozbiljan problem. Ono što negdje sa mnogo tih aplikacija trebao sam da se zaposli veći broj ljudi da radi tamo stručnjaka koji će pomagati, ali je suština jedna da se obrabre poljoprivredni proizvođači da se ova sredstva povuku kako se ne bi vratila, to su grantovi, to nijesu kreditna sredstva i ova 63 miliona i ovih 15 miliona što je na raspolaganju to je 78 miliona i te kako može doprinijeti razvoju poljoprivrede, a svjedoci smo juče sam bio obilazio jednu vinariju sa Popom to je zaista Evropa, kako ljudi naprave uz pomoć IPARD fondova i treba ohrabrivati medijsku jednu propagandu napraviti da poljoprivredni proizvođači slobodnije apliciraju i da država negdje stane uz njih da im pomogne i da pokaže država koje poštovanje i pažnju ima prema poljoprivrednim proizvođačima. Tek tada kad poljoprivredna proizvodnja bude na nivou koja bi trebala Crnoj Gori tek tada će biti prvi



benefiti od turizma u koga svi u Crnoj Gori ulažu, a ja vjerujem da poljoprivreda ništa nije manje značajna za Crnu Goru od turizma.

Hvala.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:19:45)

Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade.

Očekujem da poslanik Ivanović koristi ona dva minuta za stav.

Izvolite, poslaniče Ivanoviću.

DRAGAN IVANOVIĆ (21.07.22 13:19:54)

Imam više nego dva minuta, nije sporno.

Gospodine ministre, slažem se ja sam zato postavio pitanje u ime građana i vi ste ovo govorili za građane i to je veoma bitno. Jer, ovo su sredstva koja su namijenjena njima normalno u cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje, ruralnog razvoja i u komunikaciji formiranja ovog fonda koji je potreban naišli smo i vi i ja i mi svi zajedno na poljoprivredne proizvođače koji su u jednom trenutku zapali u određene krize. Ja sad ne ulazim kako je došlo do tih kriza, ali da li država u ovom trenutku razmišlja o tome, da tim ljudima treba pomoć da izađu iz te krize, ako mogu da izađu normalno, ako ne mogu to je već neki drugi problem i njega treba drugačije vjerovatno rješavati.

Međutim, ja mislim i ubijeđen sam i podržavam ovaj vaš optimizam i zaista ne bi bilo lijepo i ne bi bilo dobro, da ministar i potpredsjednik Vlade ne bude optimista i to nije dobro da građani čuju iz usta jednog visokog funkcionera Vlade koji nije optimista u trenutku kad optimizam svima nama je potreban.

Prema tome, meni se čini, a prije sam o tome pričao i koristim priliku što ste vi i vaši saradnici tu apliciranja i dobijanja ovih sredstava treba građaninu pojednostaviti jer imamo puno neukih stranaka koje ne znaju proceduru, ne znaju da nađu Ministarstvo poljoprivrede, normalno ne žive tu, još ako mi iskomplikujemo, kao što jesmo iskomplikovani onda ljudi odustaju, jednostavno ne žele aplicirati, a sredstva su potrebna. Ne vidim, koliko je god pojedinca, građanina, poljoprivrednog proizvođača interes, interes je svih građana Crne Gore jer vidite o čemu pričamo. Pričamo da obezbjeđujemo hranu i da tražimo i molimo iz okruženja, konkretno iz Srbije, da nam pomognu, a mi bismo dobar dio tih namirnica mogli da obezbijedimo u Crnoj Gori.

Prema tome, apelujem na vas, na vaše ministarstvo, na Vladu da učinite prvo sve da se ova sredstva dodijele tamo gdje treba i da se normalno lakše aplicira do njih. Kroz priče i razgovore i s vama i s nekim drugim, pošto je to šumarstvo u vašem ministarstvu, Crna Gora je u tom dijelu potpuno zapostavila brigu o toj grani. Nijesmo vodili računa o šumarstvu koliko da nije naše. Koliki interes Crna Gora ima, o tome sada nemam vremena da pričam, ali mislim da ljudi iz tih oblasti kao što je sjever Crne Gore s građanima Plava i okoline, Gusinja, mi smo dozvolili kao država Crna Gora da nam se ne izvozi nego da nam se odvozi, a gdje se odvozi znamo, u najbližu teritoriju Kosovo, i ljudi od toga uzimaju pare i žive od toga, Crna Gora od toga nema nikakve koristi.

Čini mi se da je pred vama velika obaveza i veliki posao. Nadam se da ćete učiniti sve da prvo ova sredstva, način apliciranja Fonda za pomoć onima koji su zapali u određene krize. Čini mi se da je još jedan bitan i važan otkup stoke, poljoprivrednih proizvoda jer neko ko sadi krompir pa ga ne može prodati, a znam da je i prošla Vlada tj. konkretno vaš prvi saradnik radio na tome i znam kako su se ljudi odnijeli poljoprivredni proizvođači kada nam je Ministarstvo poslalo poruku sve što imate proizvedenog krompira mi ćemo vam prodati. Koliko je to usluga, koliko je to olakšanje nekome i normalno kod tog proizvođača se javlja želja da se sledeći put sadi mnogo više jer će imati više koristi. Kako reče jedan seljak, rekao je istinu od malo samo malo. Znači, treba što više. Na taj način bismo natjerali sve naše građane koji se hoće baviti poljoprivrednom proizvodnjom da više proizvodi. Toliko i hvala.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:25:02)

Zahvaljujem poslaniku Ivanoviću.

Ovim smo zaključili ovaj dio postavljanja pitanja i odgovora između Kluba SNP-a i potpredsjednika Vlade.

U ime Kluba poslanika Demokrate - Demos - Mir je naša nacija, pitanje će postaviti ovlašćena predstavnik kluba poslanica Zdenka Popović. Riječ ima poslanica Popović. Izvolite.

ZDENKA POPOVIĆ (21.07.22 13:25:23)

Zahvaljujem.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani građani, gospodine Jokoviću,

Svi makroekonomski pokazatelji ukazuju da je ekonomska kriza tu. Iako ste vi optimista ipak ste trebali da slušate što vam premijer kaže koji najavljuje ekonomsku krizu na jesen. Potrebna je zbog toga snažna i pravovremena reakcija i strategija Vlade za prevazilaženje posledica galopirajuće inflacije pada kupovne moći građana, kraha turističke sezone i ogromne nezaposlenosti. Zato, moje pitanje glasi:

"Šta ćete kao potpredsjednik Vlade za ekonomski sistem preduzeti kako bi se finansijski zaštitio najranjiviji sloj stanovništva i kako teret krize ne bi pao samo na leđa građana? Da li ste pripremili neku strategiju na kratak rok, ovo kažem na kratak rok jer znam da nećete biti dugo još na tom mjestu na kome se sada nalazite koja bi uticala na ekonomsku politiku kroz reaktiviranje tražnje kako bi se podstakla potrošnja? Da li vam je poznat neki ekonomski model koji nudi ekonomska nauka, a koji bi kratkoročno pomogao državi da se izvuče iz očekivane ekonomske krize? Sada vam postavljam ključno pitanje ne samo za mene i vas nego i za građane Crne Gore da li ste razmatrali mogućnost primjene kenzijanskog modela izlaska iz ekonomske krize ili su vam bliži modeli ekonomskog liberalizma i nove klasične ekonomije čiji je autor nobelovac Lukas, ali ne Aca Lukas nego Robert Lukas.

Uvažena predsjednice Skupštine, uvažene kolegice, s obzirom na to da sam uštedjela vremena, nadam se da ćete biti tolerantni ako prekoračim u drugom krugu. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:27:28)

Naravno, poslanice Popović.

Možemo konstatovati da su vam cijela tri minuta ostala iz prvog kruga i možete koristiti u drugom ili kada budete koristili kao stav.

Vrijeme za odgovor ima uvaženi potpredsjednik Vlade. Izvolite, gospodine Jokoviću.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 13:27:45)

Hvala, uvažena predsjednice Skupštine.

Poslanice Popović, očekivao sam neki ovakav odgovor. Nijesam ekonomista da o ekonomskim teorijama raspravljam. Dakle, ovo je trebalo planirati budžetom jer se već znalo što će se dešavati. Ovo pitanje ste mogli postaviti i onoj vladi koja je odlazeća koju ste i te kako svesrdno branili. Meni se čini vi u parlamentu i jedan poslanik koji se nije vadio iz te Vlade. Tada je trebalo odmah intervenirati. Očigledno dobacivanjem, boje se argumenata pa misle da me destabilizuju ili da izazovu neku nervozu, apsolutno nije prisutno. Želim mir, rasterećenost, komotno možemo da pričamo šta ćemo uraditi za smanjenje velike ekonomske krize.

Prvo, mogu da kažem sledeće. Ovo ministarstvo i ova vlada radi što je moguće u ovoj situaciji. Dakle, mi imamo Zakon o budžetu, imamo sredstva toliko koliko ih imamo, o krahu turističke sezone potpuno netačno. Rekao sam da je turistička sezona, kada je u pitanju naplata PDV-a, kada je u pitanju prelazak turista na granice Crne Gore je veća nego prošle godine. Da li se može nadoknaditi tržište Rusije i Ukrajine, teško. Ova vlada nije pripremala ovu turističku sezonu nego je pripremala prethodna vlada. Mi smo, kao što znate, izabrani u Vladu 28. aprila kada je već trebalo da počne turistička sezona. Ono što je najbitnije, mi vodimo računa o ekonomskim razlikama i socijalnom stanju u državi.

Dakle, definitivno, obezbjeđivanjem svih energenata i stabilnih cijena pomoći ćemo svakog građanina Crne Gore, a to najviše pogađa one koji su u najvećim ekonomskim problemima. Ograničavanjem cijena osnovnih životnih namirnica i te kako je pomoć građanima Crne Gore. Da su neka sredstva u budžetu predviđena za neke intervencije sve što možemo mi to uradimo, ali za nivo ovog budžeta i ovako planiranog i onako potrošenog zaduženja koji je bio u prošloj godini i te kako Crna Gora će imati problema s punjenjem budžeta i očekivaćemo rebalans budžeta u septembru. Da li će ga ova vlada doživjeti ili neće, vjerujte mi apsolutno mi to nije prioritet. Sasvim relaksirano. Ova vlada je više uradila na ponos njoj nego mnoge vlade do sada. Mi smo učinili mnogo toga, a oni koji misle da ova vlada ništa nije učinila mogu i imaju pravo na to. Hvala vam.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:30:57)

Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade.

Pravo na komentar na odgovor ima poslanica Popović.

Hoćete li, poslanice Popović, koristiti sada ono vrijeme ili ćete rasporediti? Samo izvolite.

ZDENKA POPOVIĆ (21.07.22 13:31:10)

Gospodine Jokoviću, prije svega, vi ste bili na listi na čijem se čelu nalazio Zdravko Krivokapić. Vi ste podržavali onu 42. Vladu taman koliko i mi. Zato, nemojte nama da spočitavate bilo šta vezano za 42. Vladu.

Drugo, gospodine Jokoviću, onog momenta kada ste prihvatili da budete potpredsjednik Vlade za ekonomski sistem i da budete na čelu Komisije za ekonomska pitanja morali ste da znate, prije svega, da treba da znate

ste upoznati s ekonomskim strategijama za izlazak iz ekonomske krize u slučaju da se to desi. Mi smo u toku 2020. godine imali žestoku ekonomsku krizu izazvanu koronavirusom. Izašli smo iz nje. Znači, 2021. godine smo umjesto pada imali rast od preko 13%. Pitala sam vas znate li za strategije za izlazak, odnosno prevazilaženje ekonomske krize. Vi kao potpredsjednik za ekonomski sistem ne znate ko je Džon Majnrand Kejns, ne znate šta je kenzijanska strategija, ne znate ko je Robert Lukas nobelovac.

Znate li, gospodine Jokoviću, da je gospodin Kejns najveći svjetski ekonomski um, čovjek koji je bio naučnik, teoretičar, praktičar koji se bavio kriznim situacijama u oblasti ne samo ekonomije nego i finansija i kada su u pitanju socijalne krize i kada su u pitanju političke krize. Znate li koji je doprinos gospodina Kejnsa. Ne znate. Doprinos je taj što je on propagirao državni intervencionizam i doprinos je taj što je on izumio modernu makroekonomiju. Kao potpredsjednik Vlade za ekonomski sistem, vi ste dužni da znate to. Vi ste dužni da znate Fridmanovu, takođe, monetarnu teoriju. Dužni ste da znate i novu klasičnu ekonomiju koju propagira nobelovac Robert Lukas. Kako ćemo da izađemo iz ekonomske krize koja nam dolazi ako vi ne znate, a na čelu ste ekonomskog sistema u Vladinom sistemu, a ne znate strategiju već pričate danas ovdje populističke priče. Ne možete, gospodine Jokoviću, da kažete da je vaša Vlada najzaslužnija za neke dobre stvari koje su se desile za ova dva mjeseca. Šta ste uradili. Prepisali ste i predložili Skupštini zakone koje je predložila 42. Vlada, a 42. Vlada je tražila da se smanje akcize na gorivo. Vi ste to predložili bez ikakvih izmjena. Povećali ste sa 40% na 50% smanjenje akciza ili naši amandmani, evo kolega kaže. Vi ste administrativnim mjerama tražili da se ograniče cijene proizvoda. Je li to realna ekonomija. Je li to pomoć građanima. Jeste li kontrolisali da li su trgovinski lanci uslišili tu vašu administrativnu mjeru. Da li se smanjila cijena proizvoda osnovnih životnih namirnica u trgovinskim lancima. Gospodine Jokoviću, niste trebali da prihvatite funkciju potpredsjednika Vlade za ekonomski sistem ako niste u toku s ekonomskom teorijom i praksom. Znate li kako je gospodin Kejns koji je inače, moram da vam kažem, imao takvu strategiju za izlazak iz ekonomske krize, kada su ratna dešavanja posebno u pitanju u okruženju, to je bio svojevrsni Maršalov plan za izlazak iz ekonomske krize Velike Britanije i velike većine zapadnih zemalja. Državni intervencionizam koji je značio povećanje potrošnje, kako ćete da povećate potrošnju, da li ste o tome razmišljali. Znate li koja je greška bila prethodne Vlade, gospodine Jokoviću, kada je Vlada iz 2011. godine, kada smo imali jednu manju ekonomsku kontrakciju od oko 3%. Greška te Vlade je bila što je uvela povećanje poreza, doprinosa, taksu, zamrzla plate, zamrzla penzije i dovela do toga da je smanjila potrošnju. Čim smanjujete potrošnju automatski nemate prihode u državnom budžetu i osiromašite stanovništvo i eto vam kontraefekat. Šta je uradila 42. Vlada na čelu, prije svega zahvaljujući nama poslanicima, povećala je zarade građanima, povećala socijalna davanja. Demokrate su predložile, znate dobro, povećanje staračkih naknada, minimalne zarade, minimalne penzije, uvela dječije dodatke. Sve je to doprinijelo da se poveća potrošnja da građani izađu iz zone siromaštva, a državni budžet da se napuni prihodima. Znate li šta se konkretno desilo zbog toga. Ove godine prvi put se dešava da Fond PIO nema potrebe iz budžeta nego da iz tekućih prihoda praktično je napunjen. To je podatak iz Fonda PIO za mart mjesec, za april i maj nemam. Zahvaljujem. Nastaviću.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:37:22)

Zahvaljujem, poslanice Popović.

Riječ ima potpredsjednik Vlade. Izvolite, gospodine Jokoviću.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 13:37:46)

Zahvaljujem.

Što se tiče tih ekonomskih teorija, vjerujte mi niti ću ih učiniti niti ću iz izučavati, odmah da vam kažem i budite relaksirani. Oni koji su izučavali u Crnoj Gori pokazali su kakva je ekonomija Crne Gore, na tome dovoljno. Što se tiče na čijoj sam listi ja bio i koju sam Vladu podržavao, naravno potrebne su pomoći i sugestije, u redu je to. Rekli ste da sam bio na poslaničkoj listi na kojoj je nosilac bio Zdravko Krivokapić. Tačno, SNP je bio u koaliciji gdje je Demokratskom frontu pripalo da odredi nosioca liste. Dakle, mi smo podržavali Zdravka Krivokapića i poslije toga smo rekli da je to najgori premijer u istoriji Crne Gore kada je uradio prema SNP-u ono što je uradio, i to dobro znate. Vi ste bili na poslaničkoj listi SNP-a pa ne podržavate više SNP. Tako ste dobili poslanički mandat, ponijeli ste poslanički mandat i nikakvih problema nema. Dakle, ima neko pravo da podržava nekad, a nekad da ne podržava.

Što se tiče šta je ova Vlada uradila, dobro znate da smo sve zakone donijeli zajedno. Nemate vi snagu, imate osam poslanika, mi pet i vi nemate snagu da donosite zakone. Predlagali ste Zakon o naknadama za djecu koji je, po meni, apsolutno, glasao sam za njega, negdje je stvorena takva psihoza da se treba glasati za taj zakon, ali davati onima koji primaju po 5.000 eura ili onima stotine miliona imovine davati dječiji dodatak, a ne uskratiti to njima i dati onima najsiromašnijima duplo, mislim da je to nepravedan zakon. Predložili ste da se svoj djeci kupuju knjige, odlično, to je prekopirano iz opština Plužine i Berane, to su prve dvije opštine u Crnoj Gori koje su to predložile, već 20 godina u Plužinama to se radi. Naknade za majke, naravno to je SNP predložio i taj zakon je Ustavni sud poništio itd.

Kako će biti punjenje budžeta. Ono što mogu da kažem, a pokazaće analiza Ministarstva finansija biće manje za neke stavke koje su potpuno nerealno planirane. Što se tiče Fonda zdravstva, znamo kolike gubitke Fond zdravstva na osnovu toga ima i vjerovatno je moguć i očekivani sledeći rebalans budžeta da bi se sve ono što je nestručno, rekao bih, i onako populistički planirano da se nadoknadi da bi ekonomija Crne Gore funkcionisala. Da li Crna Gora može da napravi neki iskorak pa da poveća potrošnju. Jedva se isplaćuje i ovo što se isplaćuje sada, s obzirom na stanje u budžetu i s obzirom koliko je potrošeno sredstava od onih 750 miliona koje se Crna Gora zadužila dolaskom ove vlade.

Moram još reći, kada smo preuzeli Vladu 28. aprila, kako je ko preuzimao i koje ministarstvo, pali su praznici itd, budžetska rezerva je bila, neću reći precizno, ali tri četvrtine je bilo potrošeno budžetske rezerve za hitne intervencije u ovom ministarstvu bez ijednog dinara smo ostali za investicije. Rekao mi je ministar bez portfelja koji je nadležan da je za elementarne nepogode našao 26.000 eura na računu i da time nadoknadimo sve što je šteta bilo. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:42:15)

Zahvaljujem, potpredsjedniku Vlade.

Pravo na izjašnjenje povodom odgovora ima poslanica Popović.

ZDENKA POPOVIĆ (21.07.22 13:42:23)

Gospodine Jokoviću, prošli put ste me uvrijedili, a i sada ste pokušali negdje da spočitate da su meni potrebne sugestije kada debatujem s vama o ekonomskim temama. Nije meni potrebna nikakva pomoć kada debatujem s vama kada je u pitanju ekonomija. Gospodine Jokoviću, ako nećete da se bavite i niste sposobni da se bavite ekonomskom teorijom i praksom ili strategijama za prevazilaženje ekonomske krize podnesite ostavku. Imate ljude ekonomiste u vašoj partiji. Imate, evo, gospodina Šćekića, imate gospodina Damjanovića. Imate vi ljude koji znaju ekonomiju. Vi ne znate. Nemojte da sjedite tu jer pravite štetu građanima Crne Gore. Gospodine Jokoviću, sada ste rekli da je tekuća rezerva bila potrošena. Nije tačno da je bila potrošena. Tekuća rezerva je rezervisana do kraja godine. Vi ne razumijete ekonomske pojmove. Ne razumijete finansijske ekonomske pojmove. Gospodine Jokoviću, ovo moram da vam kažem. Meni je žao, ali odmah da vam kažem, ja u vas nemam povjerenja. Znao zašto. Zato što ste javno građanima rekli par neistina. Prije svega, gospodine Jokoviću, vi ste danas kako se deklarišete Srbini, a 1997. godine, evo dokument, gospodine Jokoviću, bili ste Crnogorac. Rekli ste na prošloj sjednici Skupštine Crne Gore da nikada niste bili član DPS-a. Dokument Treći kongres Demokratske partije socijalista i vi ste bili član Glavnog odbora, gospodine Jokoviću. Gospodine Jokoviću, nacionalno ste se tada izjašnjavali kao Crnogorac. Rekli ste da imate srednju školsku spremu. Evo dokument, sve s vašom slikom gdje piše da imate Višu školsku spremu. Kada ste sakrili diplomu. Jeste li tada prevarili građane ili danas. Ovo su sve činjenice.

Poštovani građani, imate dokument, izvolite, na Trećem kongresu SNP-a, na drugom mjestu piše Joković Vladimir dobio 69 glasova, rođen 1967. godine, Viša školska sprema, član Glavnog odbora SNP-a.

Prema tome, vodite računa, zamolila sam vas i prošli put. Mi znamo veoma dobro i dugo pamtimmo. Trudimo se da vas zaštitimo ne samo vas nego SNP. Posebno sam ponosna na to što sam bila član SNP-

a. Ponosna sam na to što sam godinu dana bila poslanica. Ponosna sam na to što sam, u momentu kada je trebala rotacija da se desi Klubu poslanika, u roku od tri minuta pokupila stvari i prepustila svoje poslaničko mjesto kolegi sa sjevera. Ponosna sam na to, gospodine Jokoviću. Ako vama smeta to što sam godinu dana bila poslanik, neka vama služi na čast. Potrudite se od sada pa ubuduće da pričate istinu. Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:46:07)

Zahvaljujem, poslanici Popović.

S obzirom na to da je poslanica Popović u dijelu koji je predviđen za izjašnjenje povodom odgovora otvorila pitanja koja su očigledno potrebna da se razriješe, s tim u vezi ću, a poštujući da poslanik ima pravo da zadnji govori, dati uvaženom potpredsjedniku Vlade dva minuta i posle toga poslanici Popović, takođe dva minuta je potrebno za razjašnjenje.

Poslanik Martinović ima potrebu da proceduralno reaguje.

VLADIMIR MARTINOVIĆ (21.07.22 13:46:56)

Hvala, uvažena kolegice Đurović.

Uvažene kolegice i kolege, sada vas pitam pred cjelokupnom crnogorskom javnosti da nam kažete vi i vaši saradnici na koji član Poslovnika se pozivate kada sada ponovo, nakon kolegice Popović, vi nelegitimnom ministru gospodinu Jokoviću dajete riječ, nezavisno od toga da li ćete vi biti korektni pa dati opet riječ kolegici Popović. Uvažena kolegice Đurović, vrlo ste revnosni da, kada se saopštavaju činjenice, kada se saopštava istina onda nedate ni da se završi misao. Ali, kada neko od vaših kolega ili onih koji su vama partijski i politički sada bliski krše Poslovnik, vi to dozvoljavate. Sada vas molim da nam kažete na osnovu kojeg člana Poslovnika se vi pozivate. Jer, ono što je uvažena kolegica Popović danas ovdje saopštila oko toga da se gospodin Joković ranije izjašnjavao na jedan način, danas se izjašnjava nacionalno na drugi način, da je bio na listi Demokratske partije socijalista, da je pripadao Demokratskoj partiji socijalista. To su, gospođo Đurović, činjenice. Gospođa Popović je donijela dokumenta koja su apsolutna istina. Ne znam zašto to vama sada smeta i šta je ona rekla netačno i uvredljivo da bi ste vi sada gospodinu Jokoviću dali riječ suprotno proceduri. Pitam vas, a ako ne opet ću se javiti za proceduru. Jer, kako očekujete od nas da poštujemo vrijeme u sekund, mislim na Demokratsku Crnu Goru onda od vas očekujem da i vi poštujete Poslovnik. Nemojte da vam smeta što se danas izjašnjavate kao jedno, a sutra kao drugo.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:48:50)

Poslaniče Martinoviću, kao i uvijek zloupotrebljavate proceduralnu reakciju.

Takođe, što se tiče vremena koje je predviđeno, vrlo korektno i vrlo pažljivo vodim računa o vremenu od poslanika da bude ujednačeno što se tiče svih klubova. Znamo da je Poslovníkom predviđeno i članom 193b kako ide procedura postavljanja pitanja ministru i, takođe, da se završava s tim da se poslanik izjašnjava o odgovorima. Ovdje je poslanik, odnosno poslanica Popović nije se izjasnila o odgovorima već je uvela novu tematiku. S tim u vezi, imam pravo, nigdje nije propisano do detalja, omogućavam i potpredsjedniku Vlade da odgovori, ali poštujem i Poslovnik da bude zadnja riječ poslanika, odnosno poslanice u istom vremenu koje će biti dato i poslanici Popović.

Izvolite, imate minut za proceduru.

VLADIMIR MARTINOVIĆ (21.07.22 13:49:58)

Pozivam vas da razgovarate sa mnom u akademskom duhu. Nemojte da vam smeta što vam se kolege danas izjašnjavaju jedno, a sutra drugo.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:50:06)

Ja bih vrlo rado samo u akademskom, ali to treba i vi da zaslužite.

VLADIMIR MARTINOVIĆ (21.07.22 13:50:10)

Uporno vas pozivam na Poslovnik. Član 193 u zadnjem stavu glasi na sledeći način. Odgovorom na dopunsko poslaničko pitanje završava se postupak odgovora na poslaničko pitanje. Dakle, ovdje je Poslovnik vrlo jasan. Ne možete ga vi proizvoljno tumačiti kako odgovora vama ili lideru vaše partije. Znači, ne smeta meni da polemishemo mi s gospodinom Jokovićem do sutra ujutro jer, vjerujte, argumenata imamo na pretek. Ali, ja ovo iz principijelnih razloga upravo prema vama reagujem. Ne možete, juče sam vas pratio, vi ste po petnaest minuta dozvoljavali da neki poslanici govore, a nekima ste oduzimali riječ nakon minut. Vidim da vam sugerišu, da se i dalje krši Poslovnik. Očito je potrebna pomoć vama kada vodite sjednice, a drugima dijelite neke lekcije.

Samo vas pozivam ako poštujuete Poslovnik ili ga poštujuete prema svima jednako ili suspendujuete Poslovnik kao mnogo šta što ste suspendovali i da idemo dalje. Ovdje je Poslovnik jasan.

DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:51:10)

Zahvaljujem, poslaniče Martinoviću.

Opet ponavljam jasan je Poslovnik u ovom dijelu koji kaže u članu 193b stav 4 kaže poslanik koji je postavio pitanje ima pravo da se izjasni o odgovorima u trajanju najviše dva minuta. Ovdje smo uveli nova pitanja. Poslaniče Martinoviću, ovaj dio nije u potpunosti definisan i s te strane ću dozvoliti potpredsjedniku Vlade dva minuta, a poštujući duh Poslovnika dozvoliću i poslanici Popović još dva minuta.

Potpredsjedniče Vlade, imate pravo na dva minuta. Izvolite.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 13:51:52)

Za ovo bi trebalo 22 minuta ili je možda bolje ništa ne reći nego prepuštiti javnosti da se vidi kolike se neistine iznose. Prva neistina potpuna neistina, neću onu riječ koju zaslužuje, ali neću.

Prošli put ste rekli da sam ja rekao da je crnogorska nacija falsifikat pa ste slušali sa telefona, potpuna neistina. Sledeće ste rekli, valjda trenirate neistinu i u dobroj ste formi. Možete na šampion svijeta olimpijadu. Da sam uzeo kredit na 153 godine i na 176 godina, potpuna neistina. Razmisluću da li ćete to dokazati na sudu. Razmisluću, imam preča posla, ali ću razmisliću, a današnje neistine. Prvo da sam ja bio na listi DPS-a, pa to je potpuna neistina. Ja sam otišao na Kongres Demokratske partije socijalista krilo Momira Bulatovića inicijalno jezgro za formiranje SNP-a u Kolašinu. Laž je da sam ikad bio član DPS-a i to znaju i pronađite te liste. Slušajte, ja sam samo bi ona konresu. Ja ne govorim ovdje ni o mani niti o privilegiti biti dio neke političke partije, govorim ovdje o istini. Ovo su dokumenta Momirovog krila DPS-a kad se DPS razilazio i tada sam prvi put i tada sam prvi put postao simpatizer jedne političke opcije i kasnije član SNP-a. Pogledajte ko je bio u Kolašinu na tom kongresu to su dokumenta od toga i znate onaj veliki kongres, ali vi tada nijeste ni približno bili u SNP-u niti ste mogli da budete u SNP-u. Meni su rekli prošli put da je neko bio poslanik a da sam ja bio neko ćutalo tamo u SNP-u. Ja sam možda jedini sad član ili možda dvoje-troje ko je od prvog dana, od osnivanja SNP-a od Kongresa DPS-a Momirovog krila u Kolašinu do danas što sam u SNP-u. Ja sam od prvog dana član Glavnog odbora od drugog kongresa, niko od vas nije bio član Izvršnog odbora, propustio sam i neke funkcije, jer me nijesu interesovalo nuđeno mi je i te kako, nijesam ptica selica koja dolazi u jednu partiju prolazi i odlazi tamo gdje su privilegije veće, ja stojim na svom ogništu, gledam sve one koji su dolazili i prolazili SNP. Donijeli ste to tu, to je prva poslanička lista SNP-a i ja sam na toj poslaničkoj listi i nikada više nijesam bio ni u jednoj, do u ovoj kad sam bio predsjednik SNP-a, da ne kažem koje sam funkcije odbio.

Da li ja znam ekonomiju ili ne znam, da li ja zam finansije nemam pojma, pa na koji način ja stvorih firmu, držim uspješno radim, zaradio imovinu, finansije sve, apsolutno od politike ne živim niti mi je politika prioritet.

Druga stvar, ovdje što kažu da sam falsifikovao diplomu i to je potpuna neistina. Ja imam diplomu koja se smatra u rangu više škole za profesionalnog trenera da mogu da vodim karate reprezentaciju Jugoslavije. Položio sam to regularno još za vrijeme kada se nijesu kupovale diplome za razliku od nekih koji su kupovali i prepisivali položio sam to na Fakultetu za fizičku kulturu u Novom Sadu, to dobro znaju za tu diplomu, mogu prezentovati, ali ona samo služi za trenerski rad kojim se nijesam bavio i jednostavno, rekao sam ovo nikakve svrhe nema u političke da će nešto koristiti. Da li sam se izjašnjavao tako i onako. Sjećam se kad sam bio prvi put, kada sam vadio izvod iz matične knjige u Plužinama sam došao i rekli su mi šta sam po nacionalnosti, ja sam rekao, pa to je isto i upisali Crnogorac, bio sam maloljetan tada. Ja mislim da je mnogo bolje izjasniti se kako se osjećate nego se nikad ne izjasniti. Mnogo je bolje izjasniti i

ono što sam rekao, što ste me napadali prošli put da bi neki sadili paprike da nije bilo SNP-a i zato treba znanje. Ne znam da li bi za to stigli i da bi i to umjeli. Neistina, neistina, neistina, neistina i sad se spočitava čitavoj crnogorskoj javnosti da sam ja bio član DPS-a, pa to je Momirovo krilo SNP-a odakle je nastao, prema tome vi o tome pojma nemate, vi ste tada ko zna gdje bili i koju ste političku opciju baštinili. Ja sam bio tamo gdje je SNP i ostao tu, oni koji su dolijetali, laktali se, prolazili, uzimali funkcije čim su nestajale bježali, nijesam dio te priče. Sa ponovom kažem ko sam i veike stvari sam u politici ostvario.

Prvo, od prvog do zadnjeg poslednjeg dana sam u SNP-u. Svaki put moja lista u Plužinama apsolutno je pobijedila. Bio sam na prvoj poslaničkoj listi SNP-a koja je usvojila najviše glasova

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:58:17)

Potpredsjedniče Vlade, ja vas molim zaista da završavate.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 13:58:33)

A šta kažete za one koji su došli na Kongresu u Beranama i reli nikad neću napuštati SNP, šta kažete za one koji su rekli samo na Čepurke iz SNP-a, eno Čepuraka, eno ih oni šetaju po drugim partijama.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:58:39)

Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade. Poslanica Popović ima šest minuta na odgovor. Izvolite.

ZDENKA POPOVIĆ (21.07.22 13:58:56)

Zahvaljujem na tolikom vremenu i ja mislim da nema potrebe, jer ja nijesam nervozna, nijesam nervozna kao što ste vi, gospodine Jokoviću.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 13:59:25)

Kolege, ja vas zaista molim da se ne dobacuje sa mjesta. Kolege, molim vas i sa jedne i sa druge strane smirite malo tenzije da dozvolimo poslanici Popović vrijeme. Rekla sam i sa jedne i sa druge strane.

Uvažene kolege poslanici, uvaženi predstavnici Vlade možemo li da smirimo tenzije i da dozvolimo poslanici Popović da kaže što želi.

Poslanice Popović izvolite vaših šest minuta.

ZDENKA POPOVIĆ (21.07.22 14:00:03)

Prije svega gospođu Đurović trebali ste da sada upozorite potpredsjednika Vlade, drugog čovjeka u sistemu u ovoj državi kada kaže kolegi poslaniku čuti. Zamislite tu kulturu sem osnovnog nepoznavanja ekonomije zbog čega ste tu, gospodine Jokoviću. Vi ste još nekulturni i nepristojni i nervozni danas, jako nervozni. Meni ne treba pet-šest minuta da vam odgovorim. Teba mi vrlo kratko, malo vremena. Zbog čega? Zbog toga što ste gospodine Jokoviću sada praktično potvrdili sve ono što sam ja rekla danas ovdje i potvrdili da nijeste govorili istinu godinama, posebno poslednje godine kada ste, prije svega tvrdili da ste Srbin, a nijeste Srbin nego piše, evo i u partijskim dokumentima kada ste bili punoljetan da ste Crnogorac. To je jedno.

Drugo, gospodine Joković, rekli ste niko vas nije vukao za jezi, vi ste rekli prošli put prije desetak dana da nikada nijeste bili u DPS-u.

Poštovani građani, Treći kongres Demokratske partije socijalista dokumenta. Piše, gospodine Jokoviću, pod brojem pet vi ste član glavnog odbora, jeste li vi ovo rođeni 1967. godine u Borijčju u Plužine, Crnogorac. Jeste li to vi ili ja? Ja nijesam stvarno nikad bila u DPS-u. U SNP sam ušla kasno tako je, zato što nijesam imala vremena prije toga da se bavim politikom, bavila sam se djecom, podizala sam djecu i kad sam ih podigla ušla sam u politiku, ali sam ušla časno i pošteno. Kako sam se tada izjašnjavala tako se izjašnjavam i danas. Kako danas kažem da sam pripadala i čast mi je što sam pripadala SNP-u i ako sam

danas u Demokratama, mene je čast što sam bila u toj partiji čast, ali me sada sramota od toga ko je vodio SNP, mislim na vašeg prethodnika i sada gospodine stidim se i vas, ali zbog čega se stidim vas ne zbog toga što vi iznosite neistine ne zbog toga. Nego zbog toga što ste vi sposobni sa tog mjesta na kome se nalazite da vrijeđate jednu ženu, vi ste meni prošli put rekli da sam trebala da budem na tržištu, na kojem tržištu gospodine Jokoviću, na šta ste aludirali o čemu ste vi razmišljali kad ste to rekli ili ste lupili, za mene je to uvreda gospodine Jokoviću. Zašto kažete da ste vi bili uspješni privrednik, evo zbog čega, zato što ste vi bili u DPS-u, pa iz DPS-a u SNP, pa ste se ponovo vratili u DPS. Da govorim istinu govori činjenica da ste podigli kredit koji ste podigli da bi pokrenuli biznis. Niko ga nije mogao podići u tom periodu u tom iznosu niko, niko ko je god imao preduzetničkog duha nije ga mogao podići u tom iznosu, a ne trebate vi mene da tužite radi toga što sam ja pokazala papire zvanične sa sajta Agencije za sprečavanje korupcije tužite agenciju ili tužite sami sebe. Jer, vi ste to popunjavali, nijesam vam popunjavala ni ja niti kolega Bogdanović, niti kolega Martinović, vi ste to pisali.

Znači, sem što nemate znanja iz oblasti ekonomije, hoćete da kažete da nijeste znali da popunite jedan običan izvještaj o prihodima i da ga predate Agenciji za sprečavanje korupcije i da vam se to desti tri puta u tri izvještaja pominjete istu stvar i sljedeći put ja sam vam poslala poruku i fino sam vas zamolila nemojte da vrijeđate, vodite računa što pričate i kako se odnosite posebno prema ženama u Parlamentu i ženama van Parlamenta, vodite računa. Znači vodite računa i kada pričate i kada kažete da nećete da se bavite ekonomskom teorijom i ekonomskom praksom, jer štetite interesima građana, ne meni, meni je žao zbog toga što nam dolazi ekonomska kriza imamo već sad se vidi krah turističke sezone, imamo premijera i vas pojedinačno iz Vlade koji najavljuju ekonomsku krizu, koji svojim neprimjerenim izjavama utiču na to da nam se iz regiona smiju. Vidite li šta pišu portali i razno razni listovi iz Hrvatske, iz Srbije, iz regiona.

Molim vas, radi građana Crne Gore, ne radi mene, radi građana Crne Gore podnesite ostavku, jer vi nijeste sposobni da se bavite ekonomskom politikom. Ja sam vam sada rekla evo iza vas sjedi gospodin Ščekić, on je diplomirani ekonomista, imate Sašu Damjanovića, koji je diplomirani ekonomista, imate gospodina Vuksanovića, koji je iz vaše partije koji je odličan ekonomista. Pa što morate da sjedite tu na tom mjestu, pa nijeste vi čovječe za ekonomiju, vi ste možda za sport. Evo na kraju sada kažete, rekli ste, prošli put ste rekli ovdje javno da imate srednju školsku spremu, sada kažete da imate višu, zato što sam vas suočila sa dokumentom, jer ovdje evo vaša slika piše imate višu školsku spremu. Znači, vi ste se lažno predstavljali godinama i zato ja više nemam povjerenja u vas.

Zahvaljujem.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 14:06:54)

Zahvaljujem poslanici Popović, koja je ipak iskoristila svo vrijeme koje je predviđeno.

Nastavljamo dalje u ime Kluba poslanika Crno na bijelo pitanje će postaviti ovlašćena predstavica Kluba poslanica Božena Jelušić.

Poslanice Jelušić, izvolite vaše vrijeme za postavljanje pitanja.

BOŽENA JELUŠIĆ (21.07.22 14:07:09)

Poštovani ministre Jokoviću, poštovane građanke i građani Crne Gore, ja ću razumije se upasti u ovaj potpuno neinteresantni dio sjednice, jer za nas su očigledno druge stvari mnogo zanimljivije, ali držim da je pitanje koje postavljam vrlo važno za sve nas.

Ono glasi ovako: Da li Vlada Crne Gore ima multidisciplinarno promišljenu strategiju dugoročnog odgovora na krize razvojni plan i prostorni plan, uz plan očuvanja životne sredine, osobito za resore koji vodi vaše ministarstvo, za koje zaista držim da su pa skoro i ključni poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo kada je riječ o mojem pitanju.

Globalne prilike nameću urgentnu potrebu očuvanja voda i zdravija zemljišta i životne sredine sa svim svojim eko sistemima. Nauka kaže da je u 90 cm površinskog sloja zemljišta osnova ukupnog života na zemlji. Zato ne može postojati valjan politički program, ako njegovu prvu stratešku tačku, odnosno ekonomiju odmah kao druga ne prati ekologija. Zato su Sinjajevina i Komarnica u našim prilikama amblemi jednog bitnog drugačijeg pristupa pitanjima održivog razvoja, što znači pitanjima očuvanja organski plodnog zemljišta i voda. Djelatnosti iz vašeg resora izvjesno mogu biti razvojna šansa Crne Gore, pa i ublažiti posljedice globalne krize koja može zbrisati malu ekonomiju poput naše. Uostalom, sada vidimo koliko je krhka ekonomija oslonjena na turizam i zavisna u potpunosti od uvoza. Činjenica je da svi moraju razvijati multidisciplinarni pristup planiranju budućnosti, a posebno Crna Gora barem do 2040.godine. Inače Konvencija Ujedinjenih naroda za borbu protiv dezertifikacije kaže da bi do 2050. preko 90% zemljišta na planeti moglo biti degradirano, što može dovesti do zastrašujuće svjetske krize uključujući



nestašicu hrane i vode, sušu i glad, masovne seobe i još ubrzanije izumiranje vrsta. Na globalnom nivou već postoji inicijativa savesoil koja podrazumijeva da se u zemljištu očuva minimum 3% organske materije, koja se ne može dodavati vještačkim đubrivima i traktorima. U ovoj deceniji su na naplatu stigli akumulirani problemi neodržive potrošnje, nekontrolisanog rasta u okviru neoliberalno isključivo profitno orijentisanog kapitalizma. To je izazvalo nepopravljive klimatske promjene, još veću opasnost od nuklearnog zagađenja, sa mogućnošću da se u ozbiljnoj načetnoj bio sferi svakih nekoliko godina događaju pandemije kao COVID-19.

Međutim, COVID-19 nije samo paralisao planetu već su ga pratili još opasniji virusi društvenih nemira, čemu svjedočimo na žalost. Kapitalizam ne zna drugo osim da profitira iz kriza i pošasti od prodaje lijekova i prodaje oružja, od normalizacije raznih opasnosti katastrofa, pa čak i Černobil pretvara u turističku atrakciju na kojoj zarađuje. Kapitalizmu su pandemije prirodne katastrofe i ratovi samo još jedna prilika za bogaćenje, ali će nas globalni izazovi neposredno suočiti sa potrebom da potpuno drugačije osmišljavamo svijet i njegov razvoj. Već postaje jasno da jedna zemlja ma kako mala bila nema pravo da njeno rukovodstvo budno ne prati sve što nameću globalni izazovi u kojima svakako nećemo biti pošteđeni, ali možda možemo imati šansu da ne propadnemo do kraja. Tideset godina tranzicije burazerskog kapitalizma i suštinski pljačkaške privatizacije ostavilo je crnogorsku privredu u stanju koje bi se slobodno moglo nazvati zgradom na staklenim nogama. Ono što na primorju vidimo kao luksuz i bljesak stakla i betona može biti izbrisano već sljedeće godine, nekim globalnim izazovom poput pandemije ili novog ratnog žarišta.

Međutim, Crna Gora je zatiranje njene industrije, to zatiranje industrije paradoksalno možda neočekivanu šansu da se okrene vodama i zemljištu. To se dogodilo zahvaljujući zaista nevjerovatnim prirodnim darovima koje sudeći po našim upornim podjelama u stvari uživamo bez ikakvog razloga nezasluženo. Sada treba prihvatiti da nam turizam ne smije biti jedina ozbiljna privredna djelatnost, a izvoz sirovina osobito drveta jedini izvoz. Ujedinjene nacije danas jasno prepoznaju da je poljoprivreda zasnovana na drveću, agroforestri ogroman dio rješenja u očuvanju tla od erozija ,očuvanju izvorišta i organskog sastava zemljišta. Opasnost po izvorišta "Bolje sestre" jasno otkrilo kako iskop šljunka za betonizaciju države ugrožava vodotokove i kako rijeke male i velike Komarnica ili male rijeke ako se pregrade ili stave u cijevi vine ne mogu da rashlađuju površinu i da čuvaju klimatski balans.

Zahvaljujući ne našoj ekonomskoj pameti nego zahvaljujući globalnim tokovima i ovim lošim kapitalističkim rezultatima Crna Gora je dobila novu šansu da postane samoodrživo parče planete. Jeste li toga svjesni i da li ima multiisciplinarnog pristupa pa ću nastaviti?

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 14:12:29)

Zahvaljujem poslanici Jelušić. Riječ ima uvaženi potpredsjednik Vlade. Izvolite imate pravo odgovora.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 14:13:18)

Zahvaljujem, uvažena predsjednice Skupštine.

Poštovana poslanice i kolegice,

Zaista bih se ja složio sa većinom ovog što ste vi rekli i sve što ste naveli u ovom izvještaju. Na toj listi gdje se Vladimir Joković nalazi na listi DPS-a prvi je Momir Bulatović, drugi Zoran Žižić, treći Srđa Božović, četvri Predrag Bulatović, peti Dragiša Pešić, šesti Momčilo Vučetić i tako redom. Ja sam bio član tog društva i to je ta lista nek pročitaju čitavu i ponosim se. Jedno pitanje koje ne samo da je veoma važno za Crnu Goru nego je važno za čitavu planetu. Crna Gora kao mala država na Balkanu ne može se sačuvati od svega onoga što se u okruženju radi, što se radi na globalnom nivou, ali mi u ovoj vladi imamo izvanredu saradnju sa svima onima koji žele i koji se trude za očuvanje globalne sredine za obnovljive izvore takozvanu zelenu energiju i u po tom pitanju i te kako saradjuju i hvala vam na ovome da ste mi dali da mogu reći da mnogi neki projekti koji su dolazili koji se najavljuju ako nijesu u skladu sa zelenom strategijom, ako nijesu u skladu sa očuvanje životne sredine nikako neće niti mogu dobiti potrebne dozvole. Potpuno svjestan kao i vi što ste rekli u tome da kapitalizam samo gleda interes, da oni koji žele da eksploatišu društvena dobra eksploatišu ih do maksimuma ne želeći da ostave nikome drugo ništa. Ova vlada je posvećena tome, bez obzira kako ko mislio i što mislio o njoj da ostavi bar malo uređeniju životnu sredinu i da ostavi i dio obnovljivih resursa za pokoljenja koja će dolaziti.

Ono što je veliki problem Crne Gore jeste u nekom naslijeđenom dijelu gdje nemamo takav odnos kao što na primjer u bivšoj Jugoslaviji ima sad već samostalna već dugo samostalna država Slovenija koja je prije nekoliko godine proglašena za najčistijom zemljom ne samo u Evropi nego i u svijetu i možete

misli, a da ne govorim o nekim drugim predjelima koji su i te kako devastirana je životna sredina. Ovih dana dolazeći mnogi iz Zapadne Evrope i sa Istoka investitori koji bi željeli investirat u Crnu Goru uvijek govore kako je Crna Gora i te kako ekološki očuvana. Ja u potpunosti podržavam onu strategiju Crna Gora je ekološka država i definitivno mi smo sa u programu donošenja plana za 2020 - 2028.godina kojoj će biti maksimalno posvećen zelenoj strategiji i ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju, a da u nju unesemo što manje problema. Znamo šta znače privredni subjekti koji zagađuju životnu sredinu, znamo šta znači posebno za vode i za šume. Ono što je najveća opasnost za šume Crne Gore to su bile dugogodišnje koncesije gdje se bez nekih ozbiljnih analiza sjekla drvna masa u Crnoj Gori, a što se tiče voda to je resurs koji i te kako može da doprinese i turističkoj i ekonomskoj valorizaciji i potencijala Crne Gore. Sa ministrom ekonomije i turizma i sa ministarkom zaštite životne sredine i prostorno planiranje imamo i te kakvu saradnju, imamo jednu grupu u okviru Vlade Crne Gore koja će se baviti i ovim pitanjima i pitanjima ekonomskim gdje u susret dolasku po mnogima najavljivane ogromne ekonomske krize, ja mislim da ta kriza neće biti tolika, ali smo poslije posvećeni da uništavanje životne sredine, za očuvanje resursa onih koje smo naslijedili da ih osatavimo bolje sledećim generacijama za nas u Vladi neće imati alternativu i vaša partija kojoj pripadate je član zelenih partija Evrope i to je negdje i obaveza i premijera i svih nas da se tome posvetimo. Uz ozbiljne inicijative onih koji imaju sredstva koji su možda negdje u svojim zemljama iscrpili resurse i ekonomske mogućnosti u poslovima koji se bave dolaze ovdje u Crnu Goru željeli bi da investiraju, ali Prostorni plan Crne Gore se radi i u skladu sa tim dobijaće se ili se neće dobijati dozvole, a uvodićemo najčvršće, najveće standarde kada je u pitanje očuvanje životne sredine i kada je u pitanju zelena energija gdje se i ja u potpunosti, a potičem iz dijela gdje je potopljen najljepši dio Pive, gdje je napravljeno jedno ogromno jezero, znam šta to znači, šta znači kada su se raselili ljudi, kad su mnogi izvori, kad su tople banje koje su bile, a koje su sad ispod jezera ne mogu se koristiti, sve mi je to dobro poznato i u potpunosti se sa vašom brigom saosjećam i u onoj mjeri u kojoj ova vlada može učiniti, mi ćemo učiniti sve da ostavimo Crnu Goru, kao što sam rekao bolju nego što smo naslijedili. Hvala.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 14:19:05)

Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade.

Uvažena poslanice Božena Jelušić ima pravo komentara. Izvolite poslanice Jelušić.

BOŽENA JELUŠIĆ (21.07.22 14:19:12)

Kao pripadnica zelene partije upravo imam tu vrstu već globalno usmjerenje zbog toga što je, ako bih se slobodno izrazila za cijelu planetu đavo odnio šalu. Kao građanka Crne Gore nemam obradivog zemljišta i ozbiljno razmišljam o tome da akupim parče obradivog zemljišta i da na neki način imam kao građanka odgovor na krizu i zbog toga smatram da Crna Gora koja ima ovoliko zemljišta koji je još uvijek organski zdrav i sigurno ima 3% organske materije što se na primjer ne mogu pohvaliti zemlje poput Indije ili širom svijeta. Ima nevjerojatno razdvojenu šansu, ali u koliko u prostornom i prvo-razvojnog, a onda prostornom planu Crne Gore budu stvoreni preduslovi da se sačuva zemljište. Da se adresira značaj benefita rijeka i voda u odnosu na sumnjive procenete električne energije, kao što bi bila u situaciji Komarnice koja bi promjenom temperatura možda ugrozila mnoge privrede, a definitivno zemljište i vodu.

Da se sa Ministarstvom nauke prate na globalnoj sceni, bez obzira koje ste vi profesije Ministarstvo nauke je to koje mora da ima istraživanja, da vas neposredno sa njima upozna i da vam pokaže šta se na svjetskom planu i šta mi moram u okviru ovoga Ministarstva da implementiramo. S obzirom na broj svojih stanovnika Crna Gora ima još jednu šansu, ima veliku šansu. Mi smo toliko toga upropastili, ali ne moramo da propadnemo. Imamo šansu zbog toga što imamo zemljište, što imamo vode, što smo bestragali industriju koja zagađuje, a prilike su se promijenile, to su prilike za koje filozof Srećko Horvat kaže: "Ne treba čekati apokalipsu da se dogodi, jer ona se već događa". Zbog toga Crna Gora može biti ostrvo. Ostrvo novog ekonomskog benefita u to ime. S mjesta Razvojni plan Crne Gore treba da se napravi na principima održivog upravljanja zemljištem kao resursom. S mjesta se treba zaustaviti vi ste pomenuli maločas pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Dosta je, samo još jedna ovakva kriza pa da vidimo da nam turizam ništa ne treba. S mjesta treba zaustaviti nekontrolisanu sječnu šuma, jer te šume kad lišće pada učini zemljište organskim i obnoviti šume posječene, očuvati rijeke, izvorišta naravno brinuti o zagađenju vazduha i stimulisati svim mjerama ovim sredstvima, organsku proizvodnju hrane upravo organsku proizvodnju i dati kreditne linije i dati zemljište državno na upotrebu onima koji hoće i mogu da se bave organskom poljoprivrednom. Ja sam maločas imala potrebu da reagujem na vašu opasku usitnjavanje zemljišta, ja bih voljela da tu potrebu sačuvamo veće posjede da ide na štetu toga da se ne knjiži na zemljište i na žene, ne moraju nužno braća biti ta koja će obrađivati to valja mogu biti i sestre,

treba tu biti da kažem malo i senzitivna rodno, imati rodnu dimenziju. Međutim, ova sredstva neutrošena iz IPARD fonda znate kako su se dobro mogla utrošiti mnogim našim selima po Crnoj Gori, škola u Dragovića polju gdje su majke otišle, djeca ostala da ih babe podižu, gdje je jedan rastureni kamionet dovodi nastavnike, trebalo je dati iz onog Agro budžeta čuvenog Agro budžeta onoga od kako se zove Abu Dabi fonda. Trebalo je dati nepovrata sredstva parovima, trebalo je im je dati po 50 hiljada da osnuju poljoprivredna gazinstva i ne treba radne snage u Ministarstvu poljoprivrede u smislu da nam daju kako ćemo marketinški poboljšati i pokazati građanima, bespovratna sredstva treba davati onima koji mogu smjesta da počnu da se bave poljoprivredom. Moj sin je inženjer druga grana koju počinje da razvija poljoprivreda, moja ćerka je hemičarka radi na istraživanju pročišćavanja zagađenih voda, bez nauke i bez ovih resora koje Vi vodite, nemamo drugu razvojnu šansu za Crnu Goru.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 14:23:46)

Hvala poslanici Jelušić.  
Pravo na odgovor ima uvaženi potpredsjednik Vlade.  
Izvolite.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 14:23:53)

Zahvaljujem se i zaista mi je drago što Vi ovoliko pažnje posvećujete ovim resorima, to smagtram krajnje dobronamjerno i nikako drugačije u tom dijelu bi se opet zahvalio. Dakle, kad je u pitanju zaštita šuma, mi imamo ozbiljan problem sa požarima, to je jedan od najvećih problema i ove godine već sad jutros sam pričao sa našim iz Direkcije za šumarstvo kakvih problema i šta može zadesiti Crnu Goru, nedaj bože možda i ono što se desilo 2012.godine. Dakle, pričali smo da su bili u Izrel pa da tamo imaju čitavu eskadrilu aviona koju stalno u naletima gase požar gdje se pojavi. Mi u ovom trenutku o tome smo razmišljali i morali da platimo ljude koji će pošto nemamo snage da gasimo velike požare, vidjeli smo šta je požar znao da učini u Grčkoj, Kaliforniji razvijenoj, šta je u Sibiru učinio požar jedne godine kad su iz Moskve koliko ljudi kad su donijeli dim i kad je gorelo koliko ih je došlo u Crnu Goru na more dakle ozbiljan pristup, to Otvoreni Balkan nudi da se zajedno sve zemlje Otvorenog Balkana kad se pojave ti požari i elementarne nepogode rješavaju zajedno na taj način se može dati doprinos. Što se tiče zemljišta potpuno sam saglasan za dvije stvari da li će to moći, da se poljoprivredno zemljište nikako ne može izdavati i ono što se radi, evo sad ću reći na ovom potezu od Podgorice prema Danilovgradu gdje se sve najbradivije zemljište prave velike hale, rasipaju se, nasipaju se tamponi od pijeska, devastira se poljoprivredno zemljište. Pitanje je u budućnosti koliko će biti uopšte hrane da se kupi na svjetskoj berzi i po kojim cijenama će biti, mi moramo sačuvati ako imamo dovoljno, mada kako se stručno kažu oni koji se bave time, zemljište u Crnoj Gori nije na najbolji način završena i mi sad preduzimamo određene korake i naši su bili na te obuke da se vidi tačno koliko ima u pravom smislu kvasifikacije obradivog zemljišta u Crnoj Gori. Ono što bi dobro bilo i zato bih zalagao i zalažem se možda ću učini, možda pokušaćemo da učinimo zavisno sve da li će Skupština odobriti, to je da se oporezuje neobradivo zemljište poljoprivredno kako bi ga sačuvali i kako bio oni koji bi željeli, a nemaju dovoljno površina mogli da uzmu to zemljište da obrađuju, a ako neko neće da da onima koji obrađuju poljoprivredno zemljište neka plati veći porez nego što je prosjek.

Što se tiče Abu Dabi fonda ja mislim da je tih 50 miliona, 52-53 miliona da su podijeljeni onima koji se bave poljoprivredom pa ako neko ima deset krava da mu se poveća da bude 15-20, ako neko ima toliko zasada vinove loze, jabuka ili neznam ni ja čega drugoga, pčelari da se poveća oni koji se bave uzgojem i preradom ribe da se i to poveća da i kamo bolje bi bilo upotrijebljeno nego što je dato onim velikima i ogromni dio nije iskorišten, a oni neki nijesu željeli ni htjeli da vrate možda kako čujem imaju problema i nekih drugih ne samo da su promašili u investicijama i planovima svojim i mi smo se zauzeli vrlo brzo ne mogu sad reći kad. Imaćemo jedan sastanak sa svima njima, Investicioni razvojni fond, Ministarstvo poljoprivrede koje je dalo garancije i koje je potpisalo to i Ministarstvo finansija da nađemo rješenje za one koji eventualno su napravili veliku investiciju, pa treba još malo da je privedu kraju, a nemaju snage da se vidi da li je to opravdano i da se to dovrši da bi proizvodili, sa oni koji nijesu ili htjeli da vrate ili nijesu namjenski upotrijebili sredstva naravno da se aktiviraju sve garancije koje su. Dakle, potpuno sam saglasan Vama poljoprivredno zemljište, šume, vode, životna sredina zdrav vazduh je nešto što nema arternativu i u tom pravcu ne samo ovo ministarstvo, ne samo ovaj Vlada, treba da učimo i naše najmanje našu djecu, buduće potomke, da imaju osjećaj da je to nešto što je samo prolazno naše da koristimo dok smo na ovoj planeti, ako možemo tako reći i da ostavimo za neku nijansu unapređenije onima koji dolaze, jer to niti smo mi zaradili, niti smo mi stekli, nego nam je priroda tako da na ovoj divnoj planeti i na dijelu, na najljepšem

dijelu ove planete da živimo i da se kud i kamo na mnogo bolji način ophodimo prema životnoj sredini. Hvala vi.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 14:28:48)

Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade.  
Izvinjavam se poslanica Jelušić.

BOŽENA JELUŠIĆ (21.07.22 14:29:00)

Zahvaljujem se za odgovor.

Jasno Vam je da je ovo moje pitanje kompleksno, ja zaista nijesam sve najpreciznije odgovore mogla da očekujem, ali ovo poslanička prostorija je mjesto sa kojega dresiramo javnosti. Ono što je ogroman problem i ogromna mogućnost za Crnu Goru, i u tom smislu ja znam da nijesam mogla dobiti sve odgovore, ali možemo određene poruke dsa pošaljemo. Ja držim da će naš klub predložiti Vladi da potpiše inicijativu na globalnu inicijativu koju je već potpisalo blizu stotinu zemalja i da se u većem broju i gotovo sve vjerske organizacije, na primjer u svijet upravo da bi se spasio svijet od budućih kriza i gladi koja može sve zajedno da nas pogodi, Abu Dabi fond je veliki jedan crnogorski promašaj koji nije bio upotrijebljen za građane i dobro bit Crne Gore nego za dobro bit pojedinaca. Bjelopavlička ravnica je veliki promašaj građevinarstva i urbanističkog planiranja, još je kralj Nikola rekao ako mu rode Bjelopavlići da je on završio krizu u Crnoj Gori, mi nemamo sada šansu da to kažemo imali smo nevjerovatan kompleks. Međutim, mi dalje imamo jako mnogo, zaista imam optimizam da Crna Gora, ako bude uz ekonomiju imala ruku pod ruku ekologiju i ako se ne fokusira na hranu, odnosno zemljište, vode i šume može da ima novu ekonomsku šansu.

Molim Vas kao potpredsjednika za ekonomski sistem da u svakom trenutku prosto ovo imate u vidu i da zamolite ministricu nauke, da se ova pitanja na neki način postave na širi naučni kontekst, kao bi se multidisciplinarno pristupilo razvojnom planu Crne Gore koji će eto dovesti da se obestini ona narodna poslovice "spasa nam nema, ali propasti nećemo".

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 14:31:03)

Zahvaljujem poslanici Jelušić.

U ime Kluba poslanika Demokratskog fronta - Pokreta za promjene pitanje će postaviti predsjednik kluba poslanik Branko Radulović.

Poslaniče Raduloviću, izvolite vaše vrijeme.

BRANKO RADULOVIĆ (21.07.22 14:31:18)

Hvala, predsjednice.

Ne znam odakle da počnem, ajde od sinoć evo sa premijerom ja mislim da je toliko bila stručna i toliko kvalitetna jučerašnja rasprava njega i mene baraktali smo sa milijardama, sa projektima konkretnim od zelenoj energiji, ljudi ni jedan sekund ni na čuvenoj Televiziji Vijesti ni javnom sektoruda sam mu opsovao oca ili on meni bili bi po sat, i nemojte više da pričate vi mediji, vi sindikalisti, vi građani da ovdje nema priča koje su za dobro Crne Gore. Ja moju ni jednu temu poslednjih godina nijesam počinjao ili nije srž bila životna pitanja, jer sam čovjek, moram to da kažem, netipični Crnogorac, družio sam se sa ljudima pametnim koji su bili po 10 -15 -20 godina stariji od mene, dokazao sam se u svijetu, došao ovdje, i ljudi, sve što sam pričao zaludu sam pričao. Ovdje Liberalni savez, ja zgodan, lijep, u tri broja moj program, jedan od tih je bila, napravio sam sa profesorom Kalezićem sjećate se direktora, samoodrživosti u hrani i mnoge druge rezolucije i mило mi je i ja sam zeleni kao vi i dao sam rezoluciju prije deset godnina i mislim najkvalitetniji dokumenat zajedno sa svim NGO sektororm, stručnjacima, svim ovim. Znete li koliko je primijenjen? Nigdje ništa. Sad je primijenjeno oko onoga fonda ekološkog, drugo nigdje ništa.

Sva priča je možda i uzalud. Znete li šta sam uradio onda, vidim ja, fala bogu porodica mi je na pravom putu, ja sam se okrenuo Komanima. Hoću nešto šest, sedam godina sledećih da napravim kvalitetno. Moj projekat ću sad da im kažem, 99,99% putne infrastrukture počeće da se realizuje za 15 - 20, mjeseca dana. Kružni tok dolje do škole "Komane" do Milata, do Mokanja biće asfaltiran najkvalitetnije. Škola će nam biti obnovljena, dogodine poći ćemo za otvaranje zajedno ministre, da vidimo kako ćemo tri

hiljade kuća je bilo gdje se dimilo 12 mjeseci. Išli smo kod vas kad nam je bio dao kralj Nikola dao da idu, znam stričevi moji. Nije bilo tora koji nije imao od 50 do 100 ovadca i koza. Nije bilo kuće gdje nije bilo po nekoliko krava. Tako da ću to da pokušam da uradim, da napravim nešto da reče, evo sin Vasa Pavićeva je nešto napravio za svoju dedovinu. Ovo sam, ljudi, govorio evo 30 godina. Moj glavni problem je to što ja nisam tipični Crnogorac, što ja ne pripadam ni jednom lobiju, nikoga ne fermam živog. Kod nas je glavni problem izdigneš li glavu iznad vode mnogo visoko svi se okrenu protiv tebe. To što sam doživio na Univerzitetu Crne Gore, da nisam bio tri bolji profesor od konkurencije ljudi, još kad mi je došao Slavko Perović 1993.godine u kabinet, svi pobjegoše, nema nigdje nikoga na Tehnički Univerzitet, danas se ne može od njih proći, ne mogu proći sve se udaraju šakama.

Ministre i pozadi ministar ništa manje važan nije, u ovoj situaciji mi smo u velikim problemima i bićemo u sve većim problemima. Koleginice Božena, biće godina, ovo ljeto ćemo zaboraviti, rekao sam Dritanu juče, kakva nas čeka ekološka katastrofa. Akademik iza Zagreba je moj drug, ja pripadam tom nekakvom, mi smo se napravili, možda smo i poluzatvoreni, prije dvije noći mi je napravio, formulu mi je rekao. Slušajte me, formula kakva je, u koliko algoritam napravite sa svim klimatskim uticajima, sa čovjekom i bez čovjeka, da li je to znači, oni kreteni koji kažu da je to ciklično, nije to ciklično, nego je to proizvod nas. Algoritam pokazuje da ljudski faktor maksimalan, a da su prirodni ciklusi nula i da oni idu eksponencijalno. Sve će biti ovo što je koleginica pričala, sve manje vode, sve ekstremnije temperature, more više, voda za piće ono što sam sa Dritanom juče, sve manji, ono što će biti podzemne vode, u pravu ste, nećemo imati gdje da zasadimo krtolu, jer ne može krtola da ima korijene od tri metra, četiri, pet metara. Treba evolucija.

Ja razgovaram sa vama svaki mjesec po pojedinoj temi, Vi ste me najviše do sada od ijedne Vlade poslušali, pričao sam to evo 30 godina, ali morate da me poslušate do kraja, da provjerite ovo što ja pričam. Brzo krizni štab. Krizni štab, moramo da budemo solidarni da spasimo od gladi. Onome čovjeku od pozadi, kad mi neko reče uzma se od bužeta za zdravstvo 5%, a nesrećniče koliki nam je budžet. Treba protokol da imamo kao u Švajcarskoj, hoću tako da se liječimo, ako hićes kao u Švajcarskoj ili Luksemburgu daj tri hiljade po glavi stanovnika. Toliko zdravstvo košta. Krizni štab, moramo građani Crne Gore da budemo solidarni. Imamo tranzicione gubitnike, imamo mnoge socijalne grupe i zadužimo se, ali slušajte nešto, u koliko mi napravimo reforme, u koliko napravimo taj takozvani Maršalov plan, održiv u saglasju sa evropskom agendom, onda će on da poklopi kroz tri, četiri godine i onda on će se ovdje negdje poklopiti, u stvari pošto jedan raste a drugi brže raste, on će se za četiri, pet godina.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 14:38:50)

Izvinjavam se poslaniku Raduloviću, je li ovo kumulativno, kao obično.

BRANKO RADULOVIĆ (21.07.22 14:38:55)

Ma može.

Znači ovako, ministre, ja sam ovdje sve Vama dao, sve u saglasju sa evropskom agendom. Interventne mjere održiv investicioni ciklus, zelena energija, od njive do trpeze,bravo, to je evropska agenda. Održivi saobraćaj, kad da ga počnemo, ali svi moramo da imamo održivo zdravstvo, ne Turci da nam dolaze, ne Turci ili neko drugi i 10% Voli, čini mi se, koliko Voli tamo će da bude, nek se Voli bavi hranom, a javno zdravstvo povećajte zajedno sa privatnim u jednom sistemu. Oko energije sam rekao, oko poljoprivrede sam rekao, oko održivog turizma sve ovdje sam napisao. Što god vam nije jasno, 400 mjera, slušajte me, što vam god nije jasno ja sam tu. Morate odmah, kad sam ja rekao da će biti rebalans budžeta? Kad sam dao amandmane, prošle godine. Je li tako bilo, pa se jedan urednik sprdao, kaže, jedan tamo daje amandmane ovoliko, ovoliko, ovoliko, on pojma nema bre. Ja opet u pravu. Penzioneri neku jadnu, mrčnu smo zaslužni ja, čini mi se, za septembar, vi za oktobar i novembra. To je mnogo malo. Rekao sam, "Evropa sad" zaslužuju ljudi, ali će napraviti strašnu diskriminaciju, nenormalnu. Mora da bude proizvod, plata mora da bude proizvod nečega, da imamo konkurentnu ekonomiju. Reindustrijalizacije mora biti, ali zelene. Zašto sam ja Dritanu juče rekao, ekološka cementara, zašto sam rekao Željezara Nikšić mora da bude ekološka zajedno sa solarnim i vjetrom i svim ostalim stvarima, da ne pričam sada, da ne ulazim u te rabote. Tako da napravite takav jedan program uz rebalans budžeta, napravite da svaku ugroženu socijalnu strukturu zadovoljimo, da spasimo građane od glasi, od bolesti i da krenemo u reformu sektorske koje moraju biti u skladu sa Evropskom unijom i međusobno. Prioriteti se moraju znati. Tako da vam stojim na usluzi. Rekao sam, najviše ko me je slušao a da li me dovoljno slušate, ne, a da li me najviše slušate do sada, jeste, jer oni su me nula slušali. Šta ću drugo da vam kažem. Komani nadajte se ako budem zdrav da će biti Komani kao što su bili.

PREDSJEDNICA DANIJELA ĐUROVIĆ (21.07.22 14:42:02)

Hvala poslaniku Raduloviću.

Nastavljamo dalje sa odgovorom potpredsjednika Vlade, na postavljeno pitanje poslanika Radulovića. Izvolite.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 14:42:13)

Hvala, poštovana predsjednice.

Uvaženi profesore, zaista Vas uvijek ovako sa zadovoljstvom saslušam i kad sam bio poslanik i kad sam Skupštinu gledao na televiziji i sad kao ministar, zaista vjerujem da ste Vi čovjek od koga se mnogo toga može dobroga čuti, a oni koji žele, naučiti. O ovim pitanjima sad što ste rekli, apsolutno se sve sa Vama slažem. Da se vratite u Komene, da podižemo i ja u moju Pivu, evo Vi rekoste školu, ja već pokrenuo inicijativu da se obnovi škola u mom selu i to ćemo završiti. Slažemo se u tome. Da ćete proizvoditi tamo pa i ove godine smo nešto u selu posijali i radili, braća i ja, biće neke proizvodnje kami sreće da je to još više. Ne možemo samo što Komani imaju vlast da se skoncentrišemo samo na Komane, ali može to da bude dobar osnov pa da vide drugi ako uspijete u tome i rekli ste za pet - šest godina i ja boga molim za dobro zdravlje da to bude i duže i da Vi radite i pokažete mnogim, ne samo u blizini Podgorice gdje je kud i kamo lakše živjeti, nego i na onim maksimalno ruralnim područjima kako bi se mogli naši građani vratiti na selo ili oni koji tamo žive da imaju bolji i sretiji život.

Dakle, kada je u pitanju hrana i proizvodnja hrane slažem se da se što više treba osvrnuti na zdravu ekološku hranu i u ovom programu IPARD 3 postoji linija za koju mogu aplicirati za proizvodnju ekološke hrane i pozivam građane i ovom prilikom da zato apliciraju i da dobiju sredstva. Da li će kriza biti tolika kolika se najavljuje, mislim što se tiče Crne Gore da više treba da razmišljamo šta će biti za sledeću godinu nego ovo do kraja ove 2022.godine. Mi smo na Vladi formirali višeresornu radnu grupu koja prati, nijesmo je da ne bi bilo to previše dramatično nazvali krizni štab, da to ne bi, znate kako to građani reaguju kad već Vlada tako, ali koja prati kretanje cijena, prati zalihе osnovnih životnih namirnica i prati snabdjevenost i cijene osnovnih životnih namirnica. Da li smo nekim odlukama ovdje u Skupštini, doneseći neke odluke i zakone, da li smo možda povećali taj jaz između onih srednjeg slova i bogatih od onih najsiromašnijih, mislim da jesmo. Ono što Vi potencirate i uvije se to govorili, da se poveća standard građana, mislim u ovom trenutku da su najviše ugroženi penzioneri. Razmišljamo ozbiljno na Vladi, ministar finansija koji se ozbiljno tim poslom bavi, pravi jednu strategiju kako bi se pomoglo penzionerima, da li bi se moglo isplatiti uz ona povećanja koja su donešena u Skupštini da se povećaju, mislim za 36% penzije od 01.septembra ili 01.oktobra, da se vidi da li bi se mogla isplatiti 13 plata i da li bi to povećanje moglo biti nešto više.

Potpuno saglasan sa onim što se desilo sa Fondom zdravstva i koje probleme ima ovo "Evropa sad" pa se redovno ne puni, moraće, vjerujem da će morati i najavljuje to ministar finansija, biti rebalans budžeta kako bi ispravili neke greške koje su u planiranju prihoda napravljene i naravno mnogo toga preskočeno u rashodnoj strani i mnogo potrošenog u budžetskoj rezervi koja je ispražnjena, nije ostavljena i planirana nego je već ispražnjena prije nego što smo mi došli u značajnoj mjeri, shodno onome što budu mogućnosti mi ćemo učiniti sve što je do nas.

Što se tiče Vaših savjeta uvijek su, barem kad sam ja u pitanju, profesore uvaženi, dobrodošli, znam da su krajnje stručni i krajnje dobronamjerni i da tu negdje prevazilazite ono što možda mnogi mi, zajedno sa mnom, uvijek negdje neku političku konotaciju dajemo, dobro je što tako razmišljate, imate takve stavove i drago mi je što ste rekli da ova Vlada je najviše oko toga što Vi mislite da je najbolje u određenim sektorima posebno tamo gdje ste zaista ekspert, ne ekspert ono što smo mi izglasali i mislili da je to najveći eksperti, nego eksperti su oni koji su mnogo toga dokazali i oni koji su mnogo toga u životu poročili tek tada postaju eksperti, ali ne može biti ekspert onaj koji je prvi put dobio posao u nekoj državi, da bude ekspert zato što je samo završio školu, poštujući svu tu struku njegovu i znanje, ne omalovažavajući, ali i ne priznajući da može biti ekspert onaj koji tek počinje za onoga veterana koji je oprobao, prošao, odolilo vremenu, iskusio nauke, trendove i sve ono i onoga ko je u mogućnosti, a vjerujem da ste to Vi, da predviđa šta će se moći desiti. Svi mi negdje možemo i znamo da se snađemo u situaciji u kojoj je kad smo tu, ali idu naprijed i oni su najbolji koji predviđaju, imaju bolji osjećaj, bolje znanje i spremno dočekaju ono što se desi i tu je razlika između onih uspješnih i onih koji to nijesu. Hvala vam profesore.

PREDSJEDAVAJUĆA BRANKA BOŠNJAK (21.07.22 14:48:27)

Možete dva minuta. Izvolite.

BRANKO RADULOVIĆ (21.07.22 14:48:32)

Zbog informacija.

Dobro obučite za IPARD 3. Slovenci su, čini mi se, najviše iskoristili negdje oko 80%, Hrvati boga mi mnogo manje, tako da mnogo obučite, jer vidio sam da će opet biti za opermu. To je negdje oko deset miliona godišnje. Nama treba za Agrobudžet oko 100 miliona plus za infrastrukturu, plus za škole, plus za mnoge druge stvari.

Samo jedan podatak hoću da kažem, a to je da Evropska unija kroz tri velika projekta, jedan onaj fond od 750 milijardi eura, drugi je srednjoročni ekonomski okvir 1.025 milijardi i sada ovaj za energetiku oko 195. To je negdje oko 2.200, podijeljeno sa 500 miliona 4.400 eura po glavni stanovnika u Evropskoj uniji. Što znači, kad bi bili članice Evropske unije ili ono što su nama obećali u koliko budete dobar kandidat bićete kao ovaj, trebamo da primimo 24 milijarde eura, je li vam jasno, i nama i građanima Crne Gore, gdje ide i kuda ide Evropska unija koja se trese od ovih globalnih velikih izazova. Sad, odakle njima pare kad konkurencija proizvodnje pada dolje? Štampanje. Da li će se ta inflacija prenijeti i na sve eurozone? Hoće. Da li će to platiti i građani Crne Gore u vraćanju? Hoće. Nemojte da budem ja jedini koji onaj kažem daj mi moje pare, gospođi Popi i svoj administraciji, daj mi moje pare, misleći za Crnu Goru. Mi treba 24 milijarde da imamo u koliko smo srednjerazvijena. Zna li, ministri dva i pomoćnici, u čemu je štos? Finansiranje u Evropskoj uniji ide na sledeći način, ima prosjek onaj koji sa prosjeka ide daje pare u budžet, onaj koji je ispod uzma više, što znači da m,i kao što su Rumuni i kao su Bugari, najviše ćemo uzimati, nećemo 24 milijarde uzeti nego puta tri za pet godina - šest. Zato moramo da se sabijemo, da pričamo više, da budemo iskreni Crnogorci, kad kažem Crnogorci, građani Crne Gore, da budemo za našu državu što više, da budemo u Evropi da se ponašamo civilizacijski, da budemo u istinu dobri kako bi ostavili naše potomstvu manje problema. Znači, imaće problema sve više globalnih ali mi treba da uradimo da im ostavimo manje problema, pa da nas spominju po dobru. Vidimo se kad Vam treba.

PREDSJEDAVALA BRANKO RADULOVIĆ (21.07.22 14:52:17)

Zahvaljujem.

Sada u ime Kluba poslanika Socijaldemokratske partije i Liberalne partije, pitanje potpredsjediku Vlade postavice ovlašćeni predstavnik kluba, kolega poslanik Andrija Popović.

Izvolite, kolega Popoviću.

ANDRIJA POPOVIĆ (21.07.22 14:52:33)

Zahvaljujem, potpredsjednice.

Poštova Skupštino, uvažene građanke i građani Crne Gore, crngorske dijaspore, poštovani potpredsjedniče Vlade i predstavnici Vlade.

Kako diskutujemo ovo možda najvažnije i sudbonosno pitanje za državu Crnu Goru i njene građane i građanke, koji sa strijepnjom oslušuju što ova Vlada radi i što nas očekuje od jeseni i zime.

Postavljam ključno pitanje:

Da li Vlada Crne Gore ima strategiju i ako ima kakva je zapravo strategija 43.Vlade za prevazilaženje dugoročne ekonomske, socijalne, finansijske, i ukupne krize koja se sve više usložnjava usled nestabilne globalne situacije, ali i situacije u državi. Ovdje naročito mislim na sgrateška rješenja za prevazilaženje i saniranje posljedica eveditne krize u oblasti turizma koja je ključna privredna grana dražave, zatim energetike poljoprivrede. I ako smo mnogo očekivali od 43.Vlade nakon obaranja mislili smo najgore Vlade u istoriji, na žalost danas se čini da ni ova Vlada u ovom kratkom roku od 90 dana nije uspjela da iskorači iz tog začaranog kruga u koju nas je uvela ona prethodna. Osvrćući se na mjesec za nama, možemo da konstatujemo da je ova Vlada kao svoj prioritet opet imala isključivo nametnuta i za grđane marginalna pitanja, kao što su Ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom ili Otvoreni balkan koja donose samo nove glavobolje, tenzije i skreću pažnju sa ključnih tema, a nude nikakvo konkretno rješenje niti dobro za Crnu Goru i njene građane. Zbog toga je normalno i upitan opstanak ove Vlade, agresivno insistiranje na takvim temama bez ikakvog obaziranja na kritike i sugestije koje su gotovo jedno glasno stizale ne samo od političkih stanaka parlamentarne većine i opozicije, već i od naših partnera iz Evropske unije civilnog sektora i stručne javnosti tjera nas pomisao da takvu agendu ova Vlada sprovodi pod diktatu nekog izvan Crne Gore. Kome odgovara nestabilna Crna Gora i koji će se pojaviti kao spasilac nudeći

rješenja da nas spasi od nas samih uvodeći nas u decenijsku podređenost iz koje smo se jedva izvukli trasirajući sebi evropski put, a ne tavorenje na balkanskim marginama, i kreiranje srednjovjekovnih u kojima će vrhunska vrijednost biti samo ono što nam diktira Beograd i njegova crkva. To građani Crne Gore, neće i to Crna Gora neće i zato Vas molim da nas konkretno iznesete pred očiju javnosti što ste to konkretno uradili i planirali za građane i građanke, kako bi se osiguralo makar minimalna egzistencija u neizvjesnoj bliskoj budućnosti kakava nas očekuje. Turistička sezona koja bi ovih dana trebala da bude na vrhuncu kada se bližimo samom špoivu sezone je promašena, zbog izostale kampanje na primjer za promociju crnogorskog turizma, nacionalna turistička organizacija je dobila 300 hiljada, na primjer Hrvatska 30 miliona, dok plaže regiona bilježe sjajne posjete naše su poluprazne, Povezanost Crne Gore avio linijama da destkovaná je i svedena na obećanje od gostiju sa dsalekih tržišta nijesmo videli gotovo ništa osim novinskih naslova glavne avio linije gašenjem svjetskog brenda Mongtenegro airlines postale su nam regionale linije. Svojim populističkim nastupima prethodna Vlada je uspjela da zatvori i jednu od najelitnih destinacija svijeta Sveti Stefan i slično se pokušava uraditi i sa Porto Montenegrom koji je najpristižnije pristanište za jahte na jadrano. Pitanje kada ćete otvoriti Sveti Stefan.

Kada je u pitanju energetika čini se da je jedini prioritet rukovostva eneregetskih kompanija bio kako da ovim zlatnim kokama koje bi morale da budu temelj naše ekonomije i razvoja što više obore vrijednosti i značaj. Te kako što lakše da ih prodaju i uvale u ruke nekim sgtranim firmama iz regiona vjerovatno kao dio agende podčinjavanje Crne Gore na svaki način cengtrima moći i stranih država čiju politiku sprovode neke političke partije u Crnoj Gori, a ne politiku koja je u interesu građana i njihovog života. U prilog tome govori i pokušaj prodaje akcija Elektroprivrede Crne Gore koji je započeo ovih dana, umjesto da nastoji da obezbijedi stabilnost energenata da iznađe način da se građanima u zimskom periodu pred nama obezbijedi pristupačna cijena struje, ali i ogreva drveta, peleta, rukovodstva ovih državnih firmi bave se potčinjavanjem njih samih drugim državama i interesima. Postavlja se pitanje, imali tu ikakve strategije od koji građani mogu da osjete dobro, ili je jedina ideja urušiti sve i predati ga nekom drugom. U međuvremenu javne finansije su na staklenim nogama kad novi premijer i ministar najavljuju nužan rebalans budžeta i ukazuju nam da je gotovo čitav budžet nerealan i neodrživ, pa i dodatno zaduživanje sad sigurno jasno je da su sumnje i preporuke MMF-a bile opravdane međunarodnim stručnjaci upozorili su na vrijeme da tako velike primjene usvoje od jednom iu bez ikakvog plana i analize mogu da nose značajne rizike od neželjenih efekata uključujući rizik od povećanja nezaoposlenosti, neformalnog nezapošljavanja gubitka prihoda za državu i lokalne samouprave koje su desetkovani koje očekuje veliki problem sa finansijama što je saopština i zajednica opština. Sve ovo očigledno nas vodi u sigurno dužničko ropstvo i potpunu neproduktivnost crnogorske ekonomije. Spojiću molim Vas prvi i drugi.

Umjesto da se ovim novim programom pokrene ekonomija dobili smo isključivo poskupljenja, opadanje životnog standarda i kupovne moći, nove akcize, povećanje poreza, izvjesno gašenje preduzetništva malih i srednjih preduzeća, koje ovo ne mogu da izdrže, o javnom zdravstvu i zaštiti građana da ne govorimo. Naravno nije ovo zasluga nove Vlade ovo su repovi od ranije. Nade građana da će ovaj program donijeti reforme i osnov za bolji standard života potpuno su ugašena ekonomski stručnjaci već sada strijepe što nas očekuje tek. Zdrava ekonomska logika govori da neko nije radio posao kako treba i da se neko očigledno kocakao sa novcem i sudbinom građana, građanki kako bi promovisao sebe i pravio imidž spasitelja. Na ova pitanja ćemo dobiti potpuni odgovor i kompletnu sliku pohare kad dobijemo kompletnu analizu onoga što urađeno tokom prethodne godine i prve polovine ove godine i upozoravamo Vas da će neko morati da odgovora za ovakvo stanje i dovođenje građana, građanki u ovakav položaj, a bojim se da će mjeseci pred nama nakon ovakve turističke sezone tek pokazati težinu ovoga o čemu sam govorio. Zahvaljujem.

PREDSJEDAVALA BRANKA BOŠNJAK (21.07.22 15:01:27)

Zahvaljujem kolegi Popoviću.

Izvolite, potpredsjedniče odgovor na pitanje kolege Popovića.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 15:01:36)

Zahvaljujem se uvažena predsjedavajuća.

Poštovani kolega Popoviću, pa Vi ste ovdje što bih rekao kroz pitanja održali svoju analizu svega onoga što je aktuelno na ekonomskoj političkoj sceni Crne Gore. Razumijem i to je negdje posve legitimno.

Držaću se onoga što je ova vlada učinila i što namjerava u nekoj budućnosti da učini. Dakle, ne može se ovoj vladi spočitavati svi problemi koji su sad i vi ste negdje pri kraju rekli isto ovo što ja kažem



sad. Mnogo toga je naslijeđeno i nemoguće ga je za tako kratko vrijeme, a poneke segmente društvenog života i ekonomskog nemoguće je i za neki duži period promijeniti, ali ne može nas ni to što znamo ni to što smo kratko obeshrabriti da ne rešavamo problem po problem i da ne idemo u susret problemima da ih ne ostavljamo sa strane ili nezaobilazimo.

Dakle, ova vlada nije pripremala turističku sezonu. Došli smo poslije 1.maja, Vlada je izglasana 28. arila, ta turistička sezona je trebala da bude zaokružena u potpunosti, ugovoreni aranžmani sa agencijama i sve ono što je trebalo da se desi. Zbog pandemije koronavirusa ekonomija Crne Gore i nijesu održavani ti jer su bili putovanja restriktivna, nijesu održavani ti turistički sajmovi gdje se ugovara i najveći dio aranžmana turističkih. Jeste prošle godine bila turistička sezona dobra isključivo iz razloga što je Crna Gora otvorila granice i želju onih koji dvije godine nisu izlazili na more došli su iz regiona veliki broj turista u špicu sezone. Prije sezone i posle sezone je bilo je lošije.

Teretiti ovu vladu ili neku za propast Montenegro airlinesa kao vlikog svjetskog brenda, ali znate da nijedna osim Srbija u regionu nema svoju nacionalnu kompaniju. Adria slovenačka propala je mislim Croatica airlines nešto radi, Bosna nema svoju kompaniju, Makedonija nema svoju kompaniju, propao je Swis air, propao je Malev mađarski, propala je Al Italy italijanska avio državna kompanija, propale su mnoge kompanije usled povećanja cijena prevoza i naravno možda, ali ne možemo reći da je samo u Crnoj Gori to problem kao mala država Crna Gora ima mnogo manje šansi da salučuva svoju nacionalnu kompaniju nego što imaju neke druge. Proglem Crne Gore nedostatak autoputeva da bi peglala te jer je Crna Gora negdje bila u najvećoj mjeri bila avio destinacija i da imamo sve da funkcioniše najbolje moguće u punom kapacitetu Montenegro airilines ne bismo mogli zbog turizma nadoknaditi nedostatak turista iz Rusije i Ukrajine. Dakle, to je svima jasno. Na to niko nije mogao da utiče i na ovaj način ne pravdam ni ovu ni onu prethodnu ni bilo koju drugu vladu. Ako se desilo na globalnom nivou to na što ne može da se utiče.

Dakle, šta radimo u poljoprivredi već sam objasnio niz ozbiljnih aktivnosti koje ćemo napraviti i gdje će poljoprivredni proizvođači oni koji zaista hoće u najboljoj namjeri da se isključivo bave poljoprivrednom proizvodnjom za njima postoji niz načina za pomoć i za poboljšanje uslova života i povećanje poljoprivredne proizvodnje.

Rekli ste ovdje da smo se bavili nekim sporednim stvarima kao što je Otvoreni Balkan pa da Crna Gora da neke političke partije ili ova vlada slušaju nekog izvan Crne Gore. Dakle, kada je u pitanju Otvoreni Balikan vama mogu reći prvo mislim da svi trebaju da pročitaju te odluke koje su donošene i da vidimo šta to šteti Crnoj Gori. Da li šteti Crnoj Gori što je Svjetska banka izračunala da 30 miliona sati kamioni čekaju na graničnim prelazima između zemalja Zapadnog Balkana i da je to direktni gubitak 3,2 milijarde dolara. Ako dođu svi zavaničnici iz Evrope pa mi negdje imamo tako razvijen osjećaj da prihvatimo sve ono što se uklapa u naš neki politički stav, a što se ne uklapa to apriori odbijamo. Šarm Mišel je rekao da je to jedna revolucionarna i najbolja moguća inicijativa za Zapadni Balkan. Vidjeli ste Borelja, Vrheljija rekli su ulaskom u Zapadni Balkan regulišete odnose između sebe ulazak u Zapadni Balkan ne potire nego nadopunjuje Berlinski proces i ni u kom segmentu svom ne smeta brzom ulasku Crne Gore u Evropsku uniju. Dakle, ne možemo uzei apriori stav ako dolazi negdje iz neke druge susjedne države o kojoj imamo različita mišljenja da to je to za neke apriori dobro, a za neke nije. Iskreno vam kažem kad bih znao da će štetiti ekonomiji poslovnim ljudima, radnim ljudima u bilo kom dijelu Otovoreni Balkan bio bih protiv potpisivanja Inicijative Otvoreni Balkan, ali znajući šta on sadrži da nema nikakvih političkih konotacija, apsolutno nikakvih, onda ne vidim razlog zašto ne bi protočnost roba, ljudi, kapitala, ideja bila mnogo brža i zašto Zapadni Balkan vjerujem sa tim ne bi otvorio nova vrata pomirenja. Nikad u istoriji bolji odnos između Albanije i Srbije nijesu bili. Samo otvaranje Otvorenog Balkana 13% se razvila trgovina povećana je trgovina između Albanije i Srbije. Iz Makedonije su oduševljeni, juče mi je bila delegacija iz Makedonije, Otvorenim Balkanom kako mogu da putuju sa ličnim kartama, kako lako prelaze granice, kako lako trguju, kako se lako zapošljavaju kako lako dolaze jedni do drugih. Mislim da je to jedna ideja koja prevazilazi trenutno stanje na Zapadnom Balkanu i da je ona korak naprijed u borbi za dobro i bolje Crne Gore.

Pomenuli ste ovdje pitanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, zaista to pitanje meni je izuzetno čast i zadovoljstvo što sam dio te priče. Tek se sad pokazalo šta je značilo i ko je bio dalekovid ulaskom u ovu vlast. Bila je neka prošla vlada koja je na osnovu onog Zakona o slobodi vjeroispovjesti izglasana pa nije smjela da potpiše taj Temeljni ugovor. Ova vlada je pokazala karakter, SNP je dao svoj doprinos i ništa više SNP da ne uradi u političkom smislu nego ovo što je ja apsolutno ću biti prezadovoljan. Napravili smo nešto što neki govore da je to okupacija, da je to nametanje volje, da je to strana crkva, pa je nazivaju imenom kojim je nazivaju kojim se ona zvanično zove itd. Podsjetio bih vas znate li, vjerujem da znate, ko je nosio u Beograd kod kralja Aleksandra ko je bio u delegaciji za odluke Podgoričke skupštine. Mitrofan Ban mitropolit crnogorsko primorski, on je bio šef delegacije koja je nosila to. Pogledajte dokumenta sa Cetinja šta pišu koje su nacionalnosti koje vjere kako se izjašnjavaju kojim jezikom govore. Pogledajte vi u Kotoru, pođite u arhive, pa pogledajte pošto u Kotoru živite, tako volim ponešto da pročitam iz istorije, pogledajte prije dokle Kotor nije pripadao ni Jugoslaviji dok je bio pod Austrougarskom koliko je bilo udruženja i kakav su prefiks nosili.

Druga stvar, sigurni budite da priča o tome da je neka crkva okupatorska. Ovo je Srpska pravoslavna crkva, crkva u koju ide najveći broj vjernika u Crnoj Gori. Potpisati sa dvije druge tradicionalne vjerske zajednice, a onda ne potpisivati sa onom najvećom Temeljni ugovor je nešto što je samo ispravljanje nepravde dosadašnje. Ja to nikako drugačije ne gledam. Ovim činom potpisivanja ovog ugovora će se u potpunosti srediti odnosi i vjerujem to pitanje se više nikad neće postavljati na dnevni red. Dakle, imamo mi negdje tu neku percepciju da je neko negdje došao, nešto okupirao, neko uzeo, neko želi da okupira itd. Ja to čujem samo odavde iz Crne Gore, ali ne čujem iz drugih mjesta ili drugih država da je iko rekao takvu neku rečenicu. Hvala.

PREDSJEDAVALA BRANKA BOŠNJAK (21.07.22 15:11:03)

Zahvaljujem, potpredsjedniče Vlade.

Izvolite, kolega Popoviću imate pravo na završnu ili sam shvatila da ste u onom prvom objedinili. Izvolite.

ANDRIJA POPOVIĆ (21.07.22 15:11:16)

Potpredsjedniče Vlade, ne znam o kakvim vi okupacijama pričate nije to bila tema uopšte ni ovog mog pitanja. Naravno govorio sam o tom nakaradnom Temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom koju ste vi, na žalost, usvojili, govorio sam o Otvorenom Balkanu, o akcijama Elektroprivrede koje se sada ubrzano prodaju. Govorio sam o tome da smo umjesto evropskoga puta skrenuli strah me na put bez povratka, a ovo što se tiče crkve naravno ja podržavam kako je prije desetak godina potpisani ugovori sa katoličkom zajednicom, sa islamskom zajednicom, sa jevrejskom zajednicom, tako treba da bude potpisan i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, naravno ne u ovom i ovakvom obliku. Ali da bismo se pomirili, da bi te podjele prestale mora se istovremeno potpisati i ugovor sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom. Ne mogu Crnogorci i Crnogorke da budu građani, građanke drugoga reda u svojoj državi. Vratio bih se ovdje. Samo par stvari.

Ono što vi možete da utičete i što morate da utičete mi godišnje trošimo oko 100.000 tona brašna otprilike, a proizvodimo samo 2000 tona. To je neodrživo to se mora hitno mijenjati. Iako kroz sve ove projekte IPARD 2, 3, tu je na raspolaganju oko 70 miliona eura. Ali ja sam razgovarao sa pojedinim poljoprivrednicima oni ne mogu jednostavno da popune te aplikacije, vi morate im pomoći toliko dokumenata pa nije to njihova oblast. Vi morate sve vaše saradnike da pošaljate na teren praktično da oni to popunjavaju. Ne mogu se poljoprivrednici sa tim baviti. Ovo što se tiče normalno mora se stopirati, zaustaviti ova prodaja 10% akcija Elektroprivrede naročito u ovom trenutku kad je Elektroprivreda Crne Gore po svim bilansima najbolja u regionu. Zašto bi se to u ovom trenutku uopšte prodavalo. U svakom slučaju zahvaljujem i molim, poljoprivreda stalno govorim o tome dok naš farmer poljoprivrednik ne postane nabogatiji Crnogorac ili Crnogorka nema ođe leba, a moramo na neki način gurati to i izvaditi iz fioke onaj zeleni plan nekadašnje SFRJ. Zahvaljujem.

PREDSJEDAVALA BRANKA BOŠNJAK (21.07.22 15:15:25)

Kolega Popoviću, tražio je potpredsjednik Vlade dvije rečenice uz vašu saglasnost pa mogu i vama ako bude, jer uvijek je zadnja poslanikova ako osjećate potrebu i vi dvije rečenice daću vam. Izvolite.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 15:15:44)

Ne, izvinjavam se.

Vidite kako sportisti iako se razlikuju kako znaju veoma kulturno da imaju kulturni dijalog i kad se razlikuju i kad se u nečemu slažu. Slažem se sa nečim, sa nečim se ne slažem. Ovdje sam se isključivo javio kolega Popoviću da pojasnim da to nijesu akcije Elektroprivrede koje Elektroprivreda plasira. Ona može da ih kupi ne znam precizno sad. Dakle, nije na berzu Elektroprivreda dala svoje akcije za prodaju da bi umanjila kapital, nego to su akcije, da li su zaostale što nijesu mogli da kupe i da li razmišljaju da ih ponište ili da ih oni za 50 i nešto miliona kupe, niko ih neće ni kupiti. Evo mogu direktno vama pošto vas znam kao čovjeka poslati šta je u pitanju. Dakle samo da pojasnimo, Elektroprivreda nije iznijela svoje sopstvene akcije na prodaju da bi umanjila svoj udio u Elektroprivredi Crne Gore, evo samo to pojašnjenje, zbog toga sam se javio. Hvala.

PREDSJEDAVALJUĆA BRANKA BOŠNJAK (21.07.22 15:16:46)

Juče smo imali objašnjenje za to i premijer je rekao da će isključivo država kupiti te akcije ili će se poništiti.

Sad ovaj fer plej između sportista smo završili i sada dajem riječ kolegi Borisu Mugoši da u ime Socijaldemokrata vam postavi pitanje.

Izvolite kolega Mugoša.

BORIS MUGOŠA (21.07.22 15:17:15)

Zahvaljujem potpredsjednice.

Uvažene poslanice i poslanici, poštovani potpredsjedniče Vlade sa saradnicima, uvažene građanke i građani,

Ja ću se vratiti na ono što je realna život da vidimo kratkoročno što da radimo, jer super je priča što treba uraditi za godinu, dvije, tri ili pet, ali mislim da je takva situacija koja zahtijeva prontno reagovanje, jer prosto smo svi svjesni da se nalazimo u jednoj izuzetno kompleksnoj ekonomsko socijalno situaciji. Pa ju ću početi sa statistikom koja se može tumačiti na ovaj ili onaj način, ali je dobra osnova za jedan kvalitetan čini mi se dijalog. Kolege pričaju o stopi inflacije od 13,5%. Ona jeste najveća godišnja stopa inflacije u poslednjih 15 godina, ali mnogo više zabrinjava što je za većinu koje koriste dominantan dio stanovništva mnogo veći procenat od 13,5% ima taj pokazatelj da su troškovi hrane, pića, farmaceutski proizvodi usluge i prevoza i po 30,40,50,60% povećane, a one čine oko 50% potrošnje prosječnog domaćinstva.

Prema tome koristiti podatak od 13,5% jeste metodološki tako, ali je realan život mnogo mnogo skuplji od toga. Ako znate evo samo ja često govorim o cijeni ulja koja je bila euro i nešto sad je dva i po skoro 100%, cijeni brašna sa 40 na 80 centi, cijena farmaceutskih proizvoda izašao je jedan tekst pošto se sad koriste mnogo vitamini, jer prosto znamo zbog jačanja imuniteta i do 50%, cijena aptamila je sa 14 na 17 eura povećana, da ne pričam o cijeni drveta i peleta. Prosto nekako toliko su drastično porasle cijene da je vrlo teško za značajan broj stanovništva da izdrže sve to, 46.000 ljudi nam je na Birou za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti je 20% i nemojmo da je upoređujemo s prošlom godinom, nije reper zbog korone nego gledajmo 2019. godinu 11.000 ljudi je više na birou nego 2019.godine, a 5% je veća stopa nezaposlenosti nego 2019.godine. Jutros sam čuo podatak da oko 60.000 zaposlenih prima do 450 eura i još toliko do 700 eura. Takođe jutros je izašao podatak da je minimalna potrošačka korpa čak 750 eura, a samo prije godinu dana je bila 657 eura, preko 93 e je porasla minimalna potrošačka korpa za godinu dana. Mi znamo da je minimalna potrošačka korpa minimum minimuma, osnovne životne namirnice.

Takođe veoma važan podatak i o tome ćemo razgovarati i postaviću vam i pitanje.

Jedan od najozbiljnijih problema crnogorske ekonomije je nelikvidnost privremenih subjekata. Ogromne imaju probleme sa likvidnošću. Ako uzmemo podatak da za godinu dana je 280 preduzeća i preduzetnika više u blokadi, a da iznos blokiranog duga je porastao za preko 110 miliona eura i mi moramo da preduzmemo hitne mjere da poboljšamo likvidnost privrednih subjekata. Moje pitanje prvo će biti koje to konkretne mjere Vlada Crna Gore, a podsjećam da je već tri mjeseca od formiranja Vlade koje mjere konkretne je preduzela u cilju poboljšanja likvidnosti privrednih subjekata?

Drugo pitanje: Vrijednost naših obveznica na međunarodnom tržištu. To je pokazatelj da li nam investitori vjeruju i kako procjenjuju rizik zemlje? Ajmo da se vratimo na one obveznice krajem 2020.godine po 2,8,7,5 što su izdate. Znate li na današnji dan sad sam gledao berzu 9,5, u martu je bilo 6,2, sad je 9,5 znate li koji je to pad vrijednosti obveznica? Nenormalno drastičan, najveći u regionu, a znate što bi to značilo ako se prevede? Da sad izađete s obveznicama, da bi vam ih tražili po 9,5%. Znate li koji je to trošak za državu? Što mi radimo da to poboljšamo? Bavimo li se tim stvarima ili se bavimo non stop ko je što, kako se izjašnjava, koje je vjere, koje je nacije, u koju crkvu vjeruje, može li biti ateista, oće li vjeronauka u školu ili neće u školu, hoćemo li otvoreni Balkan ili zatvoreni Balkan? Alo ljudi jesmo li mi normalni. Vidimo li mi situacije oko nas, vidimo li mi turističku sezonu, ja mislim da nije korektno, da premijer priča onako o turističkoj sezoni u sred turističke sezone da šalje onakve poruke. Je li ono znači, dođite u Crnu Goru ili ne dolazite u Crnu Goru. Ne, premijer treba da okupi ljude pa da sa njima o tome raspravi, a ne da šalje poruke cijene su kao na Azurnoj obali, u sred turističke sezone. Ili što je još smiješno fataju se za glavu koliko je dato za promociju turizma, a ko je izglasao budžet, ljudi koji su glasali budžet sad kritikuju taj budžet, pa nemojte, pa to je vrhunac licemjerstva ili kritikuju one ljude koji su do juče hvalili, ili imamo ministra koji se hvalio sa predsezonom sa kojim dodirnih tačaka nije imao, a sad kad je problem u sezoni upire prstom na bivšeg ministra, a mi treba od milijardu eura od turizma. Znate, što će da nam se desi ako se ne napuni kasa sa milijardu eura, ovo zaduženje od 170 miliona će biti smiješna cifra, ali po

kojim ćemo se uslovima zadužiti i što će biti posljedica zaduženja koji rezovi će morati da se dese, ali ne mi se time ne bavimo u Crnoj Gori. Ja juče slušam, pa me ljudi pitaju što ne reaguješ na izjavu političkog primitivizma da te neko naziva ekstremistom, meni je to jedno. Na kraju, krajeva meni je životu bitno ko mi govori, a ne što mi govori, ja na to imam odgovor na sljedeći način.

Jedan nevjerovatan čovjek Martin Luther King je rekao: "ništa na svijetu nije opasnije od iskrenog neznanja i savjesne gluposti" i to je moj najbolji odgovor na određene porive koje sam čuo juče i završicu s tim. Siromaštvo, četvrtina građana je u riziku od siromaštva, još gore za djecu, trećina djece je u riziku od siromaštva. Da ne pričamo o razlikama između sjevera centra juga na sjeveru je 46% rizika na jugu, 12% u centralnom dijelu 15% i zbog toga vam postavljam pitanje.

Prvo, što Vlada preduzima da bi poboljšala likvidnost prirodnih subjekata?

Druga stvar, što radi u dijelu vrijednosti obveznica gdje drastično pada vrijednost obveznica?

Treća stvar, koji je vaš odnos, kakav je vaš stav prema gini koeficijentu koji iznosi 32,9, a to se tiče nejednakost raspodjele dohotka i o kvintijelnom odnosu koji je šest, a isto se tiče raspodjele dohotka, a propo ove priče o stopi rizika siromaštva. To su veoma dva važna pokazatelja kad se mjeri rizik od siromaštva, a objavljuje ih MONSTAT u svojim analizama dohotka.

Zahvaljujem.

PREDSJEDAVALA BRANKA BOŠNJAK (21.07.22 15:24:48)

Zahvaljujem kolegi Mugoši.

Izvolite, potpredsjedniče Vlade.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 15:24:57)

Zahvaljujem kolega Mugoša, vi se kao i uvijek bavite konstruktivno ekonomskim problemima i naravno ovdje ste imali uvodno izlaganje i konkretnih pitanja.

Dakle, znamo da inflacija prosječno u posljednjih 10 godina bila 1,6, da je ove godine do sad 13,5%. Znamo da su to prouzrokovane cijenama osnovnih životnih namirnica, ali znamo svi da su najviše rasle one namirnice koje dominantno su se uvezile iz Rusije i Ukrajine i na to ni jedna Vlada u Evropi ni Njemačka koja ograničava kupovinu ulja u radnjama nije mogla da utiče, a mislim da je peta ekonomija svijeta, a prva u Evropi u evrozoni. Crna Gora koja nema emisiju banku nego jednostavno koristi euro kao platežno sredstvo ne može previše da utiče na poboljšanje ekonomske situacije, smanjenjem inflacije, to dobro znate, a posebno kada je Crna Gora toliko ekonomski zavisna od uvoza. Naš jedini pravi izvoznik je turizam, on se može smatrati izvoznim proizvodom, jer dođu ljudi donesu sredstva i potroše ih u Crnoj Gori. Da li su neke cijene skakale drvo, mnogo se oko toga priča, evo ja ovdje radi javnosti radi Crne Gore i preduzećemo mjere izvadio sam jutros, znajući sam da će ova tema biti po pitanju koliko je po proizvođaču peleta, kako su izvezli i koliko su izvezli u ovoj godini? Ukupno je izvezeno 38.000 tona, po mjesecima cijene izvozne u januaru mjesecu prosječna cijena izvozna 144,8 eura, u februaru mjesecu 153,7, april 187,2, maj jedna kompanija koja se bavi tom proizvodnjom viša izvezla je negdje na zapadno tržište, pa je jako povećano 260,7, jun 216 eura izvozna cijena peleta i jul do sada 227,7 eura prosječno izvozna cijena peleta, najskuplja 238, a najniža 218, to su izvozne cijene peleta.

Šta se ovdje desilo, evo mogu vi sve ovo po stavkama i svaku kompaniju koja se bavi proizvodnjom i izvozom. Neki natkupci i izvozni lanci, unaprijed su znajući za energetska krizu kupili proizvodnju za unutrašnje tržište kupili proizvodnju peleta i onda se ugrađuju enormno, uračunaju porez, kad se doda PDV ova Vlada je smanjila sa 21 na 7% PDV za pelet i dolazimo do toga da cijena peleta možda prelazi 400 eura sad na tržištu.

Mi ćemo imati sljedeće sedmice sastanak, a imali smo još jedan prije 20-tak dana, sa proizvođačima peleta, sad su završeni tenderi će vrlo brzo biti potpisani ugovori za eksploataciju šuma, da bi oni imali sirovinu za proizvodnju. Sto posto znam, poručujem građanima Crne Gore nemojte kupovati sad pelet i plaćati ga po toj cijeni, cijena će biti značajno manja i to ćemo insistirati da kupuju direktno kod proizvođača. Proizvođač kod ovih prodajnih cijena kad izvozi, zašto bi neko izvezio u julu 227 i plaćao špediterske troškove već znate ko se bavi time, šta su sve troškovi, a ne bi prodao svom komšiji, prijatelju, sugrađaninu ili na teritoriji Crne Gore.

Vlada je dozvolila sanitarnu sječicu drveta koje je od požara u velikoj mjeri uništeno nije za tehničku potrebu da se koristi i ako bi mogli naći načina da se to u najvećoj mjeri daje proizvođačima peleta kako bi ova cijena bila ovdje.

Dakle, siguran sam da sa cijenom peleta znam i za jedan ugovor, jer subvencija za Opštinu Pljevlja daje subvencije za pelet 220 pa na 242 sad traže ispravku, pošto zaista proizvodna cijena je negdje kao što

su oni rekli oko 210 220 eura. Ovdje su sad oni koji su iskoristili ovu priliku energetske krize, kupili pelet sad ga prodaju po to, ja upozoravam građane da ne treba to da kupuju, da ćemo naći mehanizme, pa makar za neko vrijeme i zatvorili izvoz peleta. E, sad kad me pitate šta je još izazvalo ovakvu inflaciju mnogo čega toga. Vi dobro poznajete ekonomiju, možda i Evropa sad je u nekoj mjeri podstakla inflaciju. Da li je to veliki problem za Crnu Goru jeste, ali u posljednje vrijeme cijene žitarica i naftnih derivata padaju i možda je ovo špic inflacija u Crnoj Gori, možda na kraju godine bude nešto manja. Ono što je ozbiljan problem zaduživanja Crne Gore koje je moguće da će biti ili ćemo trošiti depozite koje imamo, koje će biti izuzetno nepovoljno zbog statusa zaduženosti Crne Gore i mi za to da kažem iskreno nijesmo previše krivi. Od ovih 750 miliona kad je bilo zaduženje 2020.godine ispred Nove godine, pred kraj 2020.godine, potrošen je značajan dio.

Da li je zaduženje od 9,5% i obveznice to je ozbiljan udar na ekonomiju Crne Gore i ozbiljan problem koji Crna Gora mora prevazići, koje mehanizme sve ima, svi pitamo ovdje i nema ništa lakše nego pitati, a ja evo sad tražim savjet od svih šta da uradimo da inflaciju svedemo na prosjek desetogodišnji 1,6%. Ko to uradi u Crnoj Gori Nobelovu nagradu zaslužuje da ga Crna Gora nagradi i zaslužuje da bude i predsjednik Vlade.

Da li je dobra raspodjela i da li imamo veliki dizbalans između plata onih najvećih i onih najmanjih imamo i najveći dio plata je onih zagarantovanih 450 eura, koje kad se uzmu povećanje cijena je ovo što je apsolutno nijesu povećali kupovnu moć građana nego što je bila 250 - 280 koliko je bila najniža cijena rada. Da li su ugrožena djeca. Jesu. Rekao sam u prošlom izlaganju da možda jedna dobra priča o dječijem dodatku nije dobra u dijelu tome, a i vi ste glasali za to, nijeste vi, e pa u redu, ja jesam, najveći je problem što to dobijaju sva djeca i onih kojima se na stotine miliona mjeri imovina. Mislim da je to trebalo smanjiti samo na one koji su u zoni rizika, pa im dati duplo. Time bismo na neki način ispeglali to što je razlika u imovnom stanju.

Dakle, čeka nas jedno vjerujem ne baš toliko koliko se najavljuje i priča i koliko mediji podgrijavaju, a možda neki plaćaju određene medije i scenarije kako bi i prodavali ovaj pelet po 500 eura, što su mi rekli na jednoj benzinskoj pumpi da su našli da je cijena tone peleta 500 eura, a izvozi se u julu za 227. Znači, neko u tom vremenu koristi to, pa možda i oni najavljuju tu ogromnu energetske krizu. Rekli smo za drvo je ostalo po istoj cijeni. Metar drva ili kubik je devet eura, a kubik je 1,3 m, znači negdje sedam i po, osam eura da oni svi u ruralnom području mogu posjeći i imati ogrijev. Ozbiljan problem će biti za finansije. Ozbiljan problem će biti ovo što Crna Gora ako bi se zaduživala, mislio sam da je 6,5%, a ako je 9,5% to su veliki udari na ekonomiju. Pitanje je svima nama šta u toj situaciji treba, da li se zaduživati ili ne. Hvala vam.

PREDSJEDAVALA BRANKA BOŠNJAK (21.07.22 15:33:38)

Zahvaljujem, potpredsjedniče.

Imaćete vi još jednom pravo poslije komentara kolege Mugoše na vaš komentar. Izvolite.

BORIS MUGOŠA (21.07.22 15:33:49)

Zahvaljujem, potpredsjednice.

Hvala vam na odgovoru iako mi niste odgovorili na neka konkretna pitanja, ali imaćete u drugom dijelu, a tiče se i mjera za poboljšanje likvidnosti, ali tu ću vam i ja pomoći jer sam konstruktivan ekonomista, a ne ekstremista, takođe i oko ovih drugih stvari.

Što se tiče inflacije, nisam rekao da smo mi krivi što su porasle cijene, ali mi moramo da vidimo što da radimo da građanima olakšamo ovakav drastičan rast cijena. Zakon o privremenom ograničenju cijena koji je ova Skupština donijela 15. maja, na žalost je trebalo mjesec i po Vladi da donese odluku na osnovu tog zakona kojim namirnicama će da reguliše marži da ograniči cijene i onda je donijela odluku da su to so, brašno, šećer i ulje. Te namirnice učestvuju s manje od 9% u minimalnoj potrošačkoj korpi. Mi u tom zakonu i to zahvaljujući amandmanima SD-a koji su taj zakon napravili primjenjivim jer onaj koji je predložila Vlada je bio tužan, ništa, mrtvo slovo na papiru. Mi smo tada, i prihvaćen je amandman, da to budu i prehrambeni artikli i sredstva za ogrijev i sredstva za ličnu higijenu i kućnu hemiju i dječija oprema i dječija hrana. Od svega toga Vlada je odredila so, šećer, ulje i brašno. Kažem 8,6% učestvuju u minimalnoj potrošačkoj korpi, a prošla su tri mjeseca. Nećemo smanjivati cijene za pola godine jer to ljudima ništa ne znači nego sada kada im je katastrofalno stanje s životnim standardom. Da ne pričamo o penzionerima kojima se ništa uradilo, koji i dalje imaju minimalnu penziju s 150 eura, gdje gro penzionera priča do 300 eura. Da ne pričamo o socijalnim slučajevima. So, šećer, ulje i brašno, to sam rekao i pomiriteljskom premijeru, nismo devedesete i nismo samo mi to uradili nego je to uradio cijeli region, ali on je to radio tri, četiri puta već prije nas.

Što se tiče cijene peleta i cijene drva za ogrijev, mene interesuju građani koliku oni cijenu plaćaju. To da li neko zloupotrebljava, to neka rešava država. Mene interesuje po kojoj cijeni građani plaćaju u ovom trenutku. Znam da plaćaju po ogromnoj cijeni i za drva ne mogu svi da posjeću za svoju kuću. Imaju ljudi koji imaju vikendice, kupuju ta drva i idu do 60, 70 eura cijene. Za pelet je i Sjeverna Makedonija donijela odluku, neću da ulazim to jer nije moja struka. Niko nije tražio da vi ograničite sve nego samo da izvojite dio koji je potreban za crnogorsko tržište.

Što se tiče vrijednosti obveznica, znate li zbog čega pada vrijednost obveznica, zbog čega investitori smatraju da je sve veći rizik. Zbog političke nestabilnosti. Politička nestabilnost je jedan od ključnih faktora povjerenja investitora u jednu zemlju. Znao zašto. Zato što onaj koji hoće da investira on hoće da investira na duži vremenski period, nema neku logiku za dva dana da zaradi nego za pet, deset. Hoće da zna da ima stabilan ambijent, da ima stabilnu poresku politiku da bi mogao to da ubaci u svoj biznis plan i da bi mogao da projektuje rezultate za pet, deset godina da mu je biznis održiv. Jedna od ključnih stvari je ta da agresija na Ukrajinu utiče, ali kada investitor gleda zemlju interesuje ga politička stabilnost. To mu je osnovni uslov. Jeste jer ulaže svoj kapital, nikome ništa ne poklanja. Tako da u drugom dijelu očekujem, a ja ću vam reći koje mjere za poboljšanje likvidnosti koje sam govorio i 42. Vladi, pa nije mi problem da govorim ni 43. da su to konkretne mjere. U tom dijelu to nam je suština. Na žalost, Vlada je povukla legitimno Zakon o kreditno garantnom fondu jer je to zakon prethodne Vlade. To može da uradi, ali tri mjeseca ne predlaže ništa. Ako vam ne odgovara taj princip Kreditno garantni fond koji je upravo za poboljšanje likvidnosti, izadite, ljudi, s drugim principom, prođoše tri mjeseca. Vi ste iz privrede. Vi znate koliko preduzeće ima problem s likvidnošću, a pričaću posle i o tome da veliki ucjenjuju male, pa da mali moraju dobavljačima odmah da plate, a kada daju kupcu čekaju po pet, šest, sedam, osam mjeseci da pitam će su nam organi koji po zakonu mogu da kontrolišu te stvari, zašto se pravimo mrtvi da to ne postoji u Crnoj Gori. Ima dosta stvari koje mi možemo da uradimo ako hoćemo.

Ponavljam, državna Razvojna banka, prof. Raduloviću, vaša želja, malo ste više stariji od mene pa malo više godina želite, ali ja to želim, ali nemamo ni dalje stav oko državne Razvojne. Tako da vam kažem, tri mjeseca su prošla. Ova Vlada nema četiri godine. Ova Vlada ima godinu dana. Godina projektovana. Što se mene tiče, bolje da sutra ne bude više zato što ovo ne može da funkcioniše. Nemam ništa protiv, ne smeta meni, dabogda Vlada imala najbolje rezultate jer je to dobro za građane, ali ova Vlada ima konstrukcionu grešku. Vi se na sjednici Vlade ne možete dogovoriti da budem banalan, izvinjavam se građanima, kako će izgledati žardinjera i tu se uvijek javljaju različiti glasovi, a kamoli kada pričate o ozbiljnijim stvarima. Oko svega se prepucavate jer ima konstrukcionu grešku. Zbog toga kažem da nije dobro da ona duže traje, ne sada da imam nekakvu želju da se stvara nekakva nestabilnost nego je pokazala da ne može u ovakvom konceptu. Pomenuli ste ostavku premijera. Izvinjavam se, ali dobro mi je dao šlagvort. Danas je Mario Dragi koji je jedan od najvećih stručnjaka na evropskom nivou, bio je dugogodišnji direktor Evropske centralne banke, izuzetan, možda jedan od najboljih eksperata u Evropi, znate šta je uradio - juče je bilo izglasavanje povjerenja Vladi u Parlamentu, dobio je povjerenje. Znao što je danas uradio. Dao je ostavku. Znao zašto je dao ostavku. Jer ga nisu glasali oni koji su mu formirali Vladi. To je ozbiljan i odgovoran potez. Jer, kao što reče jedan kolega nisu toliko važne fotelje, zapalile se. Zahvaljujem.

PREDSJEDAVAJUĆA BRANKA BOŠNJAK (21.07.22 15:40:43)

Zahvaljujem kolegi Mugoši.  
Izvolite, potpredsjedniče Jokoviću.

VLADIMIR JOKOVIĆ (21.07.22 15:40:51)

Poštovani gospodine Mugoša, hajde u ovoj priči, u dijelu se mogu složiti, a u dijelu ne mogu složiti. Vi ste bili dugo, dugo godina dio vlasti u Crnoj Gori, pa ne možete nikako preći preko činjenice da je ovo dio nasljedstva dugogodišnje vladavine. Upoređujući i ovu Vladu u Italiji koja je pala zato što nijesu glasali oni koji su je izabrali, to je jedan veoma razvijen sistem demokratije i negdje to je kod njih i za očekivati. Upšte fotelje nisu važne bar kada sam ja u pitanju i svi mi iz SNP-a. Važno je šta možemo napraviti i šta možemo učiniti. Učinili smo neke stvari zbog kojih smo i ušli u tu Vladu, ali sada da se vratim na ovo. Kažete, najveći problem je politička nestabilnost. Ne možemo reći da je baš Crna Gora toliko politički nestabilna. Da li je politička nestabilnost da se neka vlada promijeni, dakle Italija bi bila politički najnestabilnija zemlja u Evropi. Svake godinu dana, osim kad je Beruskoni biomijenjaju vlade. Da li investotiri dolaze? Vjerujte mi kako je ovo nastupilo profesor Radulović to dobro zna, enormni skokovi cijene struje, ako bi sve te investicije da nije problema sa ekonomijom i prostornim planiranjem milijarde i milijarde eura bi u Crnu Goru

i te kako brzo ušle i svi bi počeli veoma brzo da rade. Što se tiče investicija uopšte nijesu u problemu, problem su planska dokumenta, ekologija sve to treba uraditi i treba za to vremena. Da li je Crna Gora nestabilna? Možda neko smatra nestabilnost kad hapse oni koji su tako radili kako su radili u Crnoj Gori. Crna Gora je u pravnom smislu bila nestabilna država kad sad u zatvoru leži i predsjednica Vrhovnog suda i predsjednik Privrednog suda kad sad policajci koji su u zatvoru, kad su u zatvoru čitav bord najveće i jedino pravog brenda u Crnoj Gori Plantaža, možda to neko smatra zato nestabilnost.

Šta ćemo uraditi za likvidnost privrednih subjekata? U ovom trenutku jedino što je moguće to je Investiciono razvojni fond da daje određena sredstva, ali je pitanje zbog stanja Investicionom razvojnom fondu koliko može tih sredstava povlačiti iz Evropske banke da li mogu i kom nivou pomoći privrednim subjektima? Plaše se poslovne banke, komercijalne banke da daju kredite, jer ne znaju kakva će inflacija biti. U ozbiljnom su problemu. A još u većem su problemu privredni subjekti da uzimaju po velikim kamatama neznajući šta donosi ekonomija u narednom periodu da uzimaju te kredite. Negdje smo došli u jednu poziciju koja će se morati rješavati. Razgovarali smo na komisiji i u Vladi, u Užem kabinetu o mogućnosti formiranja Razvojne banke i ministar finansija na tome radi da se ovo što je profesor Radulović rekao da se Investicioni razvojni fond transformiše u Razvojnu banku Crne Gore, ali zato sami znate treba i vremena treba i odluka, treba kapitala i tako dalje.

Rekli smo za cijenu nafte. Ono što se u potpunosti slažemo tu su u kakvom stanju su penzije i da li budžet može i ima punjenje da li može ovo povećanje koje se najavljuje drugi niz zavisnih izdvajanja koji moraju iz budžeta da budu, dali može bez zaduženja do kraja godine finansirati. U ovom trenutku ponavljam naplata PDV-a od turizma je viša nego u prošloj godini, ali dobro je neko ovdje rekao danas u pitanjima. Nije isto kad dođe špic, kada je najveći broj turista i kad bi na malo i imamo veliki rast, a taj rast se i te kako smanji kad na veliko imamo mali pad. To dobro razumijete vi iz ekonomije. Moja podrška je i razmišljanja o Razvojnoj banci je snaženje Investiciono razvojnog fonda, ali imamo i drugu stvar. Mnogi privredni subjekti u Crnoj Gori su prezaduženi i pitanje je u kojoj su klasifikaciji da li, da li postoji sigurnost da bi im se dala neka sredstva da bi ih naplatili da će ti privrednici subjekti moći da izdrže ovakvu, da kažem utakmicu i da li mogu opravdati to što bi se dalo sredstava, a znamo najveći problem Investiciono razvojnog fonda je u ovom trenutku Abu Dabi fond takozvani gdje se mora naći načina da ti ne znam da li dvadesetak miliona eura da se vrati, ako bi to vratio, ako bi naplatili iz Emirata, ako bi naplatili ta potraživanja, potraživanja Investiciono razvojni fond bi doživio kolaps. To nije naša krivica, to je krivica nekih prethodnih gdje se ne okvuljujem nikoga pojedinačno, možda su bile sve to najbolje moguće namjere, možda se to moglo na veći broj poljoprivrednih proizvođača podijeliti, pa da sad imamo veoma puno oni koji vraćaju. Znaete kako. Ako neko 10.000 ili 20.000 uzme uvijek se nađe neko od rodbine nađe se načina da vrate. Neki koji su uzimali jednom 400.000 pa drugi put tri miliona i ni jednom ni drugi put nijesu vratili ni jedan euro onda se postavlja pitanje zašto je to tako rađeno? Vidjećemo u narednom periodu, gospodine Mugoša što treba uraditi. Ono što se tiče socijale, potpuno sam sa vama saglasan, penzionera i djece da zaista oni koji ne mogu da privređuju da se mora učiniti sve što je moguće da se njihov socijalni status poveća. Hvala vam.

PREDSJEDNICA BRANKA BOŠNJAK (21.07.22 15:47:20)

Zahvaljujem se potpredsjedniku Jokoviću.

Izvolite, kolega Mugoša imate pravo dva minuta na završnu riječ.

BORIS MUGOŠA (21.07.22 15:47:28)

Zahvaljujem.

Primijetio sam da prelazite na taj dnevno politički teren, potpuno je legitimno. Ja jesam bio u vlasti, znam i što sam tada otvarao, koje probleme dok sam bio u vlasti. Ja sam dvije godine u opoziciji, vjerovatno smo slabije radili, kaznili su nas građani da idemo dalje. Neko je u opoziciji jer je radio loše, a da li je neko u vlasti po zaslugama to je već drugo pitanje, ali ja kažem veoma je važno nakon 30. avgusta su sve maske pale. I to je veoma važno da građani mogu dobro da vide kako rade oni koji su dobili šansu da rade. I to je dobro i ne odnosi se samo na političare. Mnogim i drugim segmentima sistema su maske pale, ali ostavljam građanima da procijene. Zašto je bitna politička nestabilnost? Vi pričate o zemlji članice Evropske unije. Nije to relevantan primjer. Ipak je drugačija situacija kad pričate o tranzicionim zemljama, zato sam pominjao region, ali onda postavlja se pitanje zašto je u Crnoj Gori najviše pala vrijednost obveznica u odnosu na zemlje regiona? A, znate li kad pada. Ja ću vam poslati grafit da vidite kad pada. Prvi pad od septembra što se desilo na Cetinju pa krene da pada vrijednost obveznica, jer to ljudi gledaju sa strane, pa onda priča oko nove Vlade, pada, pa izbor nove vlade, gleda se što, pa rezultati, pa ova

prekucavanja investitori sve to gledaju. Nemamo mi da mislimo da ljudi koji hoće da uzlože svoje kapitale ne gledaju ovo što se dešava, pa onda ono probijanje ograda, ćeranje investitora, napadanje za sve investitore tajkuni, vi ste sluge režima, govorim o ambijentu koji se stvara u Crnoj Gori. Znae kako. U Crnoj Gori, ako poćerate investitore koji zapošljava 100 ljudi, bogami ćete teško otvoriti novi biznis koji zapošljava 100 ljudi. Pa onda gasite Montenegro erlajns koji ima ogromne dugore, ali je imao linije, pa formirate tu Montenegro koji ima ogromne dugove, a nema linije. Razumijete. Lako je nešto ugasiti, lako je nešto poćerati, ali je teže nešto stvoriti i teže je nekoga privući da ulažu u Crnu Goru, jer ne trće svi investitori da ulažu u Crnu Goru. Nijesmo mi jedina zemlja na svijetu.

I druga stvar. Oko likvidnosti, jer sam već rekao da sam konstruktivni ekonomista, a ne ekstremista, što je jedan politički privitimizam koji kaže ljudima koji nemaju argument. Što je važno. Kreditno garantni fond - prije tri mjeseca ste povukli zakon, tri mjeseca ne izlazite sa rješenjem. Ako vi mislite da treba da bude Investicioni razvoj fonda, dajte to više da predlažemo. Na kraju, ćini mi se da je taj zakon urađen uz konsultaciju svima partnerima pa da vidimo da i njega popravimo. Ništa nemamo tri mjeseca.

Druga stvar. Trebamo razmišljati o Instututu multilateralne kompenzacije. Davno je bio uveden, malo je dao rezultata, ali je dao nekih rezultata, premijanje obaveza i potraživanja izjmeđu razlićitih privrednih subjekata. Zašto ne razmišljamo o prelasku modela plaćanja po naplaćeno izdatoj fakturi. Mi smo dali u proceduru taj zakon, vidim negativno mišljenje Vlade. To je regionalna i evropska praksa, jer se sad dešava da mali kreditiraju državu, da plate PDV-e državi onda ćekaju po pet- šest mjeseci da taj PDV im se vrti kad im neko kupi proizvod, a nemaju para, a sa tim parama bi tih pet-šest mjeseci bi mogli da ćuvaju svoju likvidnost, opet bi se vratile državi samo što ih ovako besplatno država kreditira. Sledeći mehanizam. Bolje da sam ja primjer antimonopolske politike i to je veoma važno segment u poboljšanju likvidnost. Zatim, smanjenje parafiskaliteta unapređenja ambijenta, moramo i da to sagledamo. Takva je situacija. Zatim, da kontrolišemo, rekao sam rok o izmirenju novćanih obaveza. Imamo zakon od 2014. godine mrtvo slovo na papiru. Znae ko može 30 ko može 60 dana da plana, ko može 90 i treba da država provjerava da li neko male ucjenjuje? Da li neki mali su pred gašenjem zbog nevjerovatno dugih rokova naplate svojih potraživanja, jer im neki privredni subjekti od dobavljaća kažu, uzemo robu pa kad je mi naplatimo platićemo vam, a ti mali dobavljaći što će, oni od toga zavise, ćekaju mjesec, dva, tri i vraćamo se na tu ključnu ćinjenicu. To što vi govorite, ja razumijem to jesad, to je prije, ok. hoćemo li ga rješavati? Da vam nešto kažem, nema ta prića to se dešavalo, jeste ali mora da se mijenaja, a što se mijenja, ne mijenja se vjerujte mi ništa. Jedino su se promijenila imena ministara. Sad će ovi ministri kao prethodni da se bave prethodnim, pa će da izgube tri, ćetiri mjeseca samo da troškovima službenih putovanja, da gostujete po emisijama da prićate kako su putovali prethodni ministri. Mada kad vidim koliko, ne Vi, nekog koliko putuje nova Vlada imam osjećaj da pojedini ministri nikad nisu vidjeli inostranstvo prije ove Vlade, jer su više tamo nego što su u Crnoj Gori.

Prema tome, zaključujem, bavite se ekonomijom, ova Vlada neka konaćno poćne da se bavi ekonomijom. Najmanje se bavi ekonomijom, najmanje se bavi socijalom. Reći ću vam na kraju, mi smo više zakona predložili kao Sd i Skupština usvojila nego što je predložila Vlada. Znae li koliko se u tri mjeseca predložilo ekonomskih zakona od strane Vlade? Nula. Znae li koliko se socijalnih zakona od strane Vlade predložilo? Nula. Prošla su tri mjeseca. Ja sam jedom ministru rekao koji je moj korektan prijatelj, saćekaću te tri mjeseca. Poštovani ministre, a znaš, ako me gledaš za pet dana to prolazi onda ću morati biti i prema tebi oštar. Zahvaljujem.

PREDSJEDAVAJUĆA BRANKA BOŠNJAK (21.07.22 15:53:36)

Zhavljujem se kolegi Mugoši.  
Proceduralno, izvolite.

BRANKO RADULOVIĆ (21.07.22 15:53:50)

Razvojna banka Hrvatske 50% pojaidni mjesec finansiraju da bi likvidnost povećali.

PREDSJEDAVAJUĆA BRANKA BOŠNJAK (21.07.22 15:54:01)

Zhavljujem se potpredsjedniku Vlade za ekonomski sistem, ministr poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimiru Jokoviću i njegovim saradnicima.

Uvažene kolegince i kolege, uvaženi građani i građanke ovim je Sedma posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2022. godini završena.



Mi sa radom u plenumu nastavljamo u ponedjeljak u 12h, imamo novu Osmu sjednicu, a sjura će zasijedati odbori, tako da se mi vidimo u plenumu u ponedjeljak u 12h. Zahvaljujem svima.